

M

m n.m. e n.f. Tretzena letra de l'alfabet (ème, èma).

m' pron. pers. Elision de *mi* davant vocala: *M'an dich la veritat.*

ma conj. de coordinacion Sièrve à indicar una oposicion: *Volii partir, ma ai cambiat d'idea.* Var.: **mas.**

ma adj. poss. f. Indica la possession à la promiera persona davant un nom de parentat: *Ma maire, ma sòrre.*

ma n.f. (fam.) Maire, mamà.

maarajà n.m. Maharajà.

maarani n.f. Maharani.

mahatma n.m. Maatma.

maba n.m. Aubre d'Àsia e d'Austràlia de la frucha manjadissa, que la sieu fusta es foarça preada. (Familha dei *ebenaceus*).

maban n.m. Lenga negro-africana de l'Oadaï.

mabol, a adj. (ar. *Mahbüll*) Babeu, caluc, madur, destartavelat, tardòc.

mac n.m. Nom celtic que vòu dire *fiu*, e que precedisse totplen de patronimes escocés e irlandés.

maca n.f. 1. Caça au visc. 2. Macadura, bunha.

maç n.m. (it.) 1. Flors culhidi e messi ensèms, etacadi, per decorar. Sin.: **ramelet, floquet, faisset.** 2. *Maç de claus:* Claus tengudi ensèms, au meme poartaclaus. 3. *Maç de cànebe:* Quantitat de cànebe que lo cordier a à l'entorn de la talha.

maça n.f. 1. Malh de boasc ò de ferre. 2. Mena de baston per picar la bala au cricket e au baseball.

macabre, a adj. Relatiu à la moart; funèbre: *Una descubèrta macabra.* ◇ *Dança macabra:* À l'Atge Mejan, allegoria pintada ò esculptada dins la quala de moarts descarnats ò d'esquelèts estiràsson dins la sieu jòstria de personatges de toti li condicions sociali e de toi lu atges. Sin.: **lugubre, menebre.**

maçacan n.m. Còdol d'1 à 2 kg.

maçacap n.m. Machacol, machacoladura.

macaco n.m. Monina d'Àsia vesin dei cercopitècs, que mesura de 50 à 60 cm de lòng sensa comptar la coa. ◆ (fam.) Persona totplen bruta.

maçacrani n.m. Uissier que portava una maça e que, durante d'uni solemnitats, caminava davant lo rèi, lo cancelier, lo còrs de l'Universitat, etc.

macada n.f. Macadura.

macadam n.m. Assisa de cauçada formada de pèiras concassadi, cilindradi e aglomeradi m'un agregat sablós; cauçada ensinda recubèrta.

macadamisar (-izar) vt. Recurbir de macadam. Var.: **macadar.**

macadamisatge (izatge) n.m. Accion ò biais de macadamisar.

macadar vt. Recurbir de macadam. Var.: **macadamisar.**

macadura n.f. Blasidura, blavairòu, equimòsi.

macanean, a adj. e n. De Macau.

macanhan n.m. Bendeu, compressa à l'entorn de la tèsta.

macaon n.m. (entom.) Parpalhon diurne dei alas jauni taquetadi de negre, de roge e de blau, que mesura fins à 9 cm d'envergadura, que la sieu toara viu generalament sus li ombellifères (caròta, verdura, etc.). Sin.: **regina, poartacoa.**

macar vi. (*maqui*) 1. Blasir, matrassar, maganhlar. 2. Causar de penas, de dolors, de patiment à: *N'avii lo coar macat.*

macareu n.m. Auriòu (peis).

macareu, èla n. (pop.) Proxenèta.

macaron n.m. 1. Macarònì. 2. Mena de pastissaria à basa pasta d'amètla, de clara d'òu e de sucre. Sin.: **amaron.**

macaronada n.f. 1. Plat de macarònìs. 2. Poesia macaronica.

macaronea n.f. Poesia macaronica.

macarònì n.m. (it. *maccheroni*) Pasta alimentària de semola de blat dur, motlada en tubes de pauc ò pron 5 mm de diamètre. Var.: **macaron.**

macaronic, a adj. *Poesia macaronica:* Poesia burlesca, dont lu móts son mesclats de latin ò pílon una terminason latina.

maccartisme n.m. Programa de «lucha còntre li activitats antiamericanis» mes en òbra ai estats Units dins li annadas 1950 à l'instigacion dau senator Joseph McCarthy.

macassar n.m. Cosmetic gras obtengut au mejan de la pression de substàncias aromatiqui, coma l'essença de bergamòta, de limon.....

macassar n.m. Lenga malaiopolinesiana parlada dins lo miègjorn dei Celebas.

macedònìa n.f. Mesclum de fruchs ò de legumes talhats en tròç.

macedonian, a adj. e n. De Macedònìa.

macèl n.m. Maceu, maseu.

macelaria n.f. Maselaria.

macelier, a n. Maselier.

maceracion n.f. 1. Fach de macerar. 2. Operacion que consistisse à faire trempar un còrs dins un liquide per n'extraire li parts solubli, ò un produch alimentari per lo perfumar ò lo conservar. ◆ pl. (lit.) Mortificacions qu'una persona si fa per esperit de penitença.

macerador, airitz adj. Que provòca ò favorisa una maceracion.

macerador n.m. Recipient dont si fa una maceracion.

macerar vt. (*macèri*) Metre dins un liquide per conservar ò perfumar. ◆ vi. Èstre longament dins un liquide: *De fruchs que maceron dins l'aigardent.*

maceratge n.m. Ancian procediment de blanquiment dei telas de lin e de cànebe, obtengut en immersissen

aquelí pèças en l'aiga caudeta que contenia de bren, per congear una leugiera fermentacion.

maceta n.f. 1. Pichina maça. 2. Marteu provedit de doi tèstas, emplegat en usatges divèrs: plombaria, fustaria, etc.

maceu n.m. Macèl, maceu. Sin.: **macelaria**.

maceu n.m. Maça canelada que servia à esquicar lo cànebe e lo lin per n'isolar li fibras.

Mach (nombre de) ['mak] Rapoart de la velocitat d'un mobile à-n-aquela dau son dins l'atmosfèra dont si desplaça.

machacol n.m. Machacoladura.

machacoladura n.f. À l'Atge Mejan, galaria en cima d'una muralha ò d'una torre, mé de duberturas que permetón de tocar lo pen au mejan de projectiles divèrs; caduna d'aquelí duberturas. Var.: **machacol**, **maçacap**.

machafèrre n.m. Escoria que provèn de la combustion de carbons que dónon de cendres mièg combustibles. Sin.: **carrau**.

machar vi. Èstre en calor, en parlant d'una sauma.

machinar vt. (it.) Molinar (de cafè, etc.).

machís n.m. Capsula de la notz de muscada, emplegada coma condiment. Var.: **macis**.

machmètre n.m. Instrument que sièrve à mesurar lo nombre de Mach dins un avion.

machòta n.f. 1. Nom vernaculari donat à diferents auceus nuechens de la familia dei Estrigides, coma la nuèchola. 2. Cigala de mar. 3. Avit de destrech.

macicòt n.m. (miner.) Oxide natural de plomb (PbO) de color jauna.

macis n.m. Machís.

macla n.f. (miner., blason) Associacion de cristals d'una mema espècia, ma orientats diferentament, m'una interpenetracion parciala.

maclar vt. Operar lo maclatge de.

maclat, ada adj. Que presenta de maclas.

maclatge n.m. Braçatge dau banh de vèire fondut per n'en rendre toti li parts omogeneï.

maçòla n.f. 1. Maça pichina. 2. Batedor de bugadiera. 3. Martelàs de murador.

maçolar vt. (*maçòli*) Picar m'una maçòla.

maçon n.m. 1. Murador. Sin.: **muralhaire, paretaire**. 2. Francmaçon.

maçon n.m. Pichin maç de flors.

maçon, a adj. Si di dei bèstias que si bastísson una abitacion mé de tèrra.

maçonar vt. 1. Bastir en pèiras, malons, etc. Var.: **maçonejar**. Sin.: **bastir, muralhar**. 2. Revestir d'una maçonaria. 3. Tapar au mejan d'una maçonaria.

maçonaria n.f. 1. Obratge compauat de pèiras ò de malons tenguts per de mortier, de gip ò de ciment; part dei travalhs d'un bastiment que li si rapoarta. Sin.: **muradura**. 2. Francmaçonaria.

maçonatge n.m. 1. Accion de maçonar; travalh dau murador. 2. Travalh de la bèstia que si bastisse una abitacion.

maçonejar vt. Maçonar.

maçonenc, a adj. Maçonic.

maçonic, a adj. Qu'apartèn à la francmaçonaria. Var.: **maçonenc**.

macramè n.m. Mena de dentèla d'amoblament pusleu peanta, obtenguda mé de fieus entreçats e ligats à la man.

macroalga n.f. Alga granda ò giganta, que si fixa sus un substrat rocós.

macrobiotic, a adj. e n.f. Si di d'un regime vegetarian compauat essencialament de cerealas, de legumes e de frucha.

macrocefal(e), a adj. e n. Que sofrisse de macrocefalia.

macrocefalia n.f. (med.) Aumentacion anormala dau volume dau crani, sovent en seguida à una idrocefalia.

macrociste n.m. Alga bruna dei mars frèii, que pòu mesurar fins à 200 m de lòng.

macrocit n.m. (biol.) Globule roge madur, de granda talha.

macrocitar(i), a (-ària) adj. (biol.) Relatiu ai macrocits ò caracterisat per la preséncia de macrocits.

macrocítosi n.f. Anomalia que si manifesta per l'aparicion de globules roges de granda talha, la macrocítosi apareisse generalament en cas d'alcolisme cronic ò d'anemia.

macrocòsme n.m. L'Univèrs exterior dins la sieu relacion analogica mé l'òme (*microcòsme*), dins la tradicion esoterica e alquimica.

macrocosmic, a adj. Dau macrocòsme.

macrocultura n.f. Grand ensèms cultural que recampa de culturas vesini. Contr.: **microcultura**.

macrodactil(e), a adj. Que presenta un desenvolopament anormal dei dets. ♦ n.m. pl. Familha d'auceus escaciers caracterisats per de dets lòngs.

macrodactilia n.f. Desvolopament excessiu dei dets.

macrodecision n.f. (econ.) Decision economica que vèn d'un grope e que poarta sobre de quantitats globali. Contr.: **microdecision**.

macroeconomia n.f. Part de la sciéncia economica que si prepaua d'explicar li relacions entre lu agregats d'una economia e envisatja lu fachs economics globals.

macroeconomic, a adj. Relatiu à la macroeconomia.

macroenquista n.f. Enquista globala.

macroevolucion n.f. Evolucion de grands ensèms biologics.

macrofagia n.f. Caracteristica d'uni espècias que si noirißson d'aliments de granda valor nutritiva.

macrofague, aga n.m. e adj. Si di d'una cellula de granda talha qu'intervèn dins lu procèsus immunitaris en fagocitant lu elements coma li cellulas estrangieri.

macrofotografia n.f. Fotografia d'objèctes pichins que dona un imatge en grandor reala ò un pauc mai granda. Sin.: **fotomacrografia**.

macrogenitosomia n.f. Precocitat dins lo desenvolapament fisic, e particularment en aqueu dei organes genitals e dei caractèrs sexuals segondaris.

macroglobulina n.f. Globulina dau pes moleculari elevat.

macroglobulinemia n.f. Afeccion causada per un excès de macroglobulinas dins lo plasma.

macroglossia n.f. Desvolopament anormal de la lenga.

macrogognatia n.f. Macronhatia.

macrografe n. Tecnician encargat d'examèns macrografics.

macrografia n.f. Estudi à l'uèlh nud ò à la lòpia de l'estructura d'un solide après tractament de la sieu susfàcia m'un reactiu.

macrografic, a adj. Relatiu à la macrografia.

macrolepidoptèr n.m. *Macrolepidopteràs*:

Sotòrdre de parpalhons qu'enclau li varietats nuechenqui ò diurni de granda dimension.

macromelia n. f. Desvolopament teratologic d'un ò de mantu membres.

macromicèt n.m. Fonge d'una talha importanta.

macromolecula n.f. Molecula totplen granda formada per l'encadenament e la repeticion d'un grand nombre de motius elementaris.

macromolecular(i), a (-ària) adj. 1. Relatiu ai macromoleculas. 2. *Quimia macromolecularària*: part de la quimia que tracta de la sintèsi e dei proprietats dei macromoleculas.

macronhatia n.f. Aument patologic dau volume dei maissas, sobretot de la maissa sotrina. Var.: **macrognatia**.

macroplancton n.m. Plancton de granda talha, que si pòu véire à l'uèlh nud.

macropòde, a adj. e n.m. Peis totplen colorit, originari dau sud-èst de l'Àsia, lòng de 7 cm.

macropodia n.f. Anomalia relativa au volume exagerat dei pens.

macropodidats n.m. *Macropodidats*: Familha de mamifèrs marsupials enclausant lo cangoró e li raças vesini m'ai patas de darrier conformadi per lo saut.

macropolimèr n.m. Polimèr macromoleculari.

macroprosopia n.f. Desvolopament sobrier de la façã.

macroprosopic, a adj. Relatiu à la macroprosopia.

macropsia n.f. (med.) Trebolici de la vision que consistisse en l'exageracion de la talha dei objèctes.

macroqueilia n.f. Desvolopament sobrier dei labras.

macroquèire n.m. Grita dei mars dau Japon, m'ai patas e li pinças foarca lòngui.

macroquiria n.f. Volume sobrier dei mans.

macror n.m. *Macrors*: Sota-òrdre de crustaceus de capòdes de l'abdomèn ben desvolopat coma la langosta.

macroscelide n.m. (zool.) Mamifèr insectivòr african mé d'uèlhs gròs e de patas arrieri pròpri au saut.

macroscopic, a adj. Que si ve à l'uèlh nud. Contr.: **microscopic**.

macroseïsme n.m. Seisme sensible directament à l'òme (per op. à *microseïsme*, que pòu èstre detectat unicament au mejan d'instruments).

macroscopic, a adj. Relatiu à un macroseïsme).

macrosociologia n.f. Sociologia qu'estudia la societat globalament, dins li principali estructuras economici, ideologiqui, etc.

macrosomia n.f. Dimension sobriera de cada part dau cors.

macrospòra n.f. (bot.) Gròssa espòra que, per d'un criptogrames, dona un protale femeu.

macrosporangi n.f. (bot.) Esporangi femeu, que produie de macrospòras.

macrosquelia n.f. Alongament grandàs dei membres innferiors à respièch de la longuessa dau tròn.

macrostic, a adj. Si di d'un tèxto escrich en regas lòngui, dins lo quadre eclesiastic coma dins aqueu diplomatic.

macrostomia n.f. Diformitat deuguda à l'exageracion de la dubertura bucalia.

macrostructura n.f. Ensèms dei estructuras essenciali, dei linhas essenciali de quauqua ren (organisme, societat, etc.).

maçua n.f. Maçuga.

macroteri n.m. Mamifèr perissodactile de granda talha, fossile dins lo miocene.

maçuga n.f. Baston, mai gròs d'un costat que de autre, emplegat coma arma de l'Antiquitat fins au s. XVIⁿ. ◇ *Còup de maçuga*: Eveniment catastrofic que s'esperava pas. Var.: **maçua**.

màcula n.f. 1. Fuèlh mau estampat. 2. Papier d'embalatge ordinari, fach de vièlhs papiers. 3. (med.) taca cutanea, non percepibla au tocar, que si manifesta per una simpla modificacion de la coloracion de la pèu. 4. (anat.) Depression de la retina, situada au pôle posterior de l'uèlh, e dont la vesion es maximala. 5. Taca visibla sus la susfàcia dau Soleu.

maculacion n.f. Cen que macula, taca.

maculadura n.f. 1. Fuèlh maculat à l'estampatge. 2. Papier grossier que sièrve à l'embalatge dau papier en ramas. 3. (lit.) Taca.

macular vt. Tacar, curbir de tacas.

maculatge n.m. 1. Accion de macular, de tacar. 2. Deca d'estampatge, quora la tencha d'un fuèlh va sus un autre.

maculifòrme, a adj. Qu'a la forma d'una taca.

maculós, a adj. Que si presenta sota la forma de tacas.

macumba n.m. [ma'kumba] Culte pròche dau vaudò, practicat dins d'uni regions dau Brasiu.

madama n.f. (fr., lat. *mea domina*) 1. Títol acordat d'un temps ai dònas de qualitat e donat au jour d'encuèi ai fremas maridadi e, de mai en mai, à toti li fremas. Sin.: **dòna** (conselhat). Diminutiu: **Na** (davant un nom: *La trobairitz Na Tibors*). 2. (M'una majuscula) Títol que si

donava, en França, ai filhas dau rèi, dau Daufin e à l'esposa de *Monsur*, fraire dau rèi.

madamejar vt. Donar lo títol de madama.

madapolam n.m. Teissut de coton blanc m'una armadura de tela, dau grun foarça marcat.

made in [medin] Expression anglesa que, seguida dau nom en anglés, indica l'origina d'un produch manufacturat: Made in China.

madera n.m. Vin de Madera, mutat à l'alcòl. ◇ *Saussa madera*: Saussa dont es incorporat aqueu vin.

maderisacion (-izacion) n.f. Fach per un vin de si maderisar.

maderisar (-izar) (si) v.pr. En parlant d'un vin blanc ò rosat, pilhar un gust de madera per lo fach d'una oxidacion.

madicòla adj. Si di de la fauna e de la flòra dei parets rocoï cubèrti d'una simpla lama d'aiga correnta (au vesinatge dei cascadas e dei torrents).

madier n.m. (mar.) Amadier.

madiran n.m. Vin roge dei Pireneus.

madison n.m. (mòt american) Dança en linha creada à la fin dei annadas '50 ai Estats Units.

madomaisèla n.f. 1. Títol donat à una filha ò à una frema celibatària. 2. Títol que si donava à una frema maridada que lo sieu òme non èra nòble. 3. (M'una Majuscula) En França, títol de la filha màger dau fraire cabdet dau rèi.

madònà n.f. 1. Imatge, representacion de la Verge. 2. ◇ *La Madònà*: La Verge. 2. Exclamacion pop., vulg.: *Madònà!*, *santa madònà!*, etc.

madoneta n.f. Pichina madònà.

madradura n.f. Forma sinuoa dei venas dau boasc madrat, preada en fustaria.

madraga n.f. Granda encencha de rets per la pesca dau ton.

madraguier n.m. Nau que pesca lo ton au mejan d'una madraga.

madràs n.m. 1. Estòfa facha d'una cadena de seda e d'una trama de coton, dei colors vivi. 2. Cofadura tradicionala dei fremas antilhesi, formada d'un mandilho d'aquesta estòfa.

madrat, ada adj. Si di d'unu boascs dei fibras irregularierament encabestradi, emplegats en fustaria per li sieu qualitats decorativi. ◇ *Boasc madrat*: Madre. ◆ adj. e n. (lit.) Inventiu e reborsier, sota una aparença bonassa.

madre n.m. Boasc madrat.

madrepòra n.f. Cnidari bastissèire que juèga un ròtle important dins la formacion dei escuèlhs corallins.

madreporari n.m. *Madreporaris*: Sotaclassa de cnidari exacoralliaris coma la madrepòra, que contènon de polipes de l'esquelèt calcari.

madreporic, a adj. Relatiu ai madrepòras. ◇ *Placa madreporica*: Orifici d'intrada dau sistema aquifèr dei equinodèrmes.

madridenc, a adj. e n. Madrilenc.

madrier n.m. Pèça de boasc totplen espessa, emplegada en construccion. Sin.: *jaina*.

madrigal n.m. 1. Pichina pèça en vers qu'exprimisse una pensada fina, tendra ò galanta. 2. (mús.) Composicion vocala polifonica a cappella ò monodica embé acompañament, e que mira à tradurre li inflexions de la poesia. Var.: **madrigau**.

madrigale n.m. Pichin madrigal.

madrigalista n. Autor, autritz de madrigals.

madrigau n.m. Madrigal.

madrilenc, a adj. e n. De Madrid. Var.: **madrilenc**.

madur, a adj. 1. Si di d'un fruch, d'una grana, quora son desenvolopats completament. 2. Si di d'un boton, d'un abcès lèsts à crepar. 3. Si di de quauqu'un qu'a rejonch lo sieu plen desenvolopament fisic ò intellectual. 4. Si di de cen que, après una longa evolucion, es arribat à l'estadi de la sieu realisacion. 5. (fig. pop.) Caluc.

madurada n.f. Madurason.

madurador n.m. 1. Recipient per far madurar lo meu. 2. Luèc per far madurar la frucha.

madurament n.m. Madurason.

madurar vi. 1. Devenir madur, arribar à maduretat. 2. Si desvolopar. 3. Aquistar de sapiença, d'experiència. ◆ vt. 1. Rendre madur (un fruch, una grana). 2. Portar à l'estat de maduretat, de desenvolopament complet: *Madurar un projècte*. 3. Rendre savi, experimentat: *Li espròvas ti madúron un òme*.

madurason n.f. 1. Procèssus que mena au desenvolopament complet d'un fenomène, à la plenitud d'una facultat. 2. (biol.) Evolucion d'un organisme animal ò vegetal vers la maduretat. 3. (fisiol.) Evolucion de l'organisme uman vers lo sieu estat adulte (per op. à la creissença, que designa l'evolucion dei mensuracions). 4. (metall.) Manteniment à una temperatura vesina de la temperatura ambienta d'un produch en aliatge leugier prealablament trempat, destinat à n'en melhorar li qualitats mecaniqui. Var.: **madurada**, **madurament**, **maduratge**.

maduratge n.m. Madurason.

maduret, a adj. Tot beu just madur.

maduretat n.f. 1. Estat d'un fruch quora es madur. 2. Periode de la vida caracterisat per lo desenvolopament fisic, afectiu e intellectual. 3. Estat de l'intelligença, d'una facultat qu'es arribada au sieu plen desenvolopament. ◇ (espec.) Seguretat de judici (generalament pròpria à l'atge madur): *Mancar de maduretat*. Var.: **maturitat**.

maestat n.f. (it.) Majestat.

maestós, oa adj. (it.) Majestuós.

maestoso adv. (mòt it.) [mae'stozo] (mús.) Lentament e majestuosament.

maestosament adv. (it.) Majestosament.

maestra n.f. 1. Capa. 2. (mar.) Vela màger, cap, vela de mestre, mestra.

maestrau n.m. 1. Mistrau (vent). 2. (mar.) Vent e direccions dau nòrd-oèst.

maestro n.m. (it.) Nom donat à un compositor de música ò à un cap d'orquestra.

maestuós, oa adj. Majestuós.

maestuosament adv. Majestuosament.

màfia n.m. 1. (M'una majuscula) Ret d'associacions secreti siciliani que volón assegurar la justícia e empachar l'exercici de la justícia oficiala. 2. Clica ò associacion secreta de bandits. 3. (fam.) Groupe de personas que si sostènon dins li sieu empresas e lu sieus interès per de mejan de tota mena.

mafíos, oa adj. e n. De la màfia.

mafioso, a n. (it.) Membre de la Màfia.

magalhada n.f. Còup donat m'un magalhon.

magalhaire, airitz n. Persona que fa usança d'un magalhon.

magalhon n.m. Bicut: *Magalhon à lenga, à sapeta.* Var.: **magalon**. Sin.: **sapeta**.

magalhonar vt. Travalhar m'un magalhon.

magalon n.m. Magalhon.

maganha n.f. Deca, taca, defaut, marca, espec. deuguts à un còup. Sin.: **macadura**.

maganhaire, airitz n. Persona que fa de marrit travalh, que degalha lo sieu obratge.

maganhar vt. 1. Degalhar, macar. 2. Baclar, porcatejar (pop.), salopejar (pop.).

◆ **si maganhar** v.pr. Si degalhar, s'alterar.

maganhat, ada adj. Maganhós.

maganhós, oa adj. Plen de maganhas. Var.: **maganhat**.

maganhum n.m. Ensèms de maganhas.

magara adv. (it.) Bessai, eventualment.

magasin n.m. Magazin. Var.: **masaguin** (forma anciana).

magasina n.m. Magazina.

magasinatge n.m. Magazinatge.

magasine n.m. Magazine.

magasinier, a n. Magazinier, a.

magau n.m. 1. Autís per laurau la tèrra, mé de dents que fórmont un angle drech m'au mànegue. 2. *Magau forcut*: Forca mé doi dents.

magazin n.m. 1. Local per receure e conservar de mèrc. 2. Establiment de comèrci dont si vèndon de mèrc à l'engròs ò au detalh. Sin.: **negòci, comèrci**. ◇ *Grand magazin*: Establiment de venda au detalh que prepauna un assortiment larg de mèrc sus una granda susfàcia, generalament sus mai d'un plan e en vila. ◇ *Magazin d'usina*: Negòci dont son vendut, à de prètz mai bas qu'aquelu dau mercat, d'articles que vènon directament de l'usina. 3. Cavitat dont si méton li cartochas d'una arma à repeticion. 4. (fotografia) Part ermetica de l'apparelh dont es enrotllada la pellicula, sigue per fotografiar, sigue per una projecccion. ◇ *Bòstia* que s'adapta à un projector per li metre de diapositives. 5. (dr.) *Magazin general*: Establiment tengut per de personas de drech privat, que mete à la disposicion dau public de locals destinats à recevre de mèrc en vista de constituir una garantia per un prèst. Var.: **magasin**,

masaguin. ◆ (au pl.) Bastisons construchi sus lu trepadors d'un poart, per li estremar li mercandisas. Sin.: **entrepoasts**.

magazina n.m Magazine. Var.: **magasina, magazines**.

magazinatge n.m. 1. Accion de metre en magasin. 2. Drech pagat per aqueu depaus. Var.: **magasinatge**.

magazine n.m. 1. Publicacion periodica, lo mai sovent illustrada, que tracta de subjèctes variats. 2. Emission de ràdio, de television, que tracta regulierament de subjèctes qu'apartènon à un meme camp de conoissenças. Var.: **magasine, magasina, magazina**.

magazinier, a n. Persona encargada de gardar li mèrc qu'arríbon dins un magasin e de s'ocupar de la gestion de la resèrva. Var.: **magasinier**.

magdalena n.f. 1. Botaròt. Sin.: **cuu d'ae, brugairòu, capelan, colomela, lepiòta, ombrela, lepiòta enaurada, padre**. 2. Nom comun à divèrs socatges precòç que dónon de raïm de taula.

magdalena n.f. Pichina pastissaria en forma de gruèlha, constituida d'una pasta à basa d'òus batuts, de sucre, de burre fondu, perfumada au limon ò à la flor de portegalier.

magdalenenc, a adj. e n.m. Si di de l'ensèms dei faciès culturals que mårcon l'apogeu dau paleolitic superior en Euròpa occidentalala, entre -14000 e -10000 ans.

magdalonetas n.f. pl. Religioas plaçadi sota lo vocable de santa Maria-Magdalena, qu'assoston li filhas pentidi.

mage n.m. Astrològue antic. Var.: **mauge**.

magenc, a adj. Dau mes de mai.

màger adj. e n. 1. Naissut en promier: *L'enfant màger, lo màger*. 2. Qu'a l'atge de la majoritat. 3. Principal, mai grand: *Lo perilh màger es l'indiferença*. ◇ *Per la màger part*: Per la part mai granda. ◇ *Tièrça màger*: Ai cartas, tièrça formada d'un as, d'un rèi e d'una regina de la mema color. 4. *Foarça important*: Una rason màger. Sin.: **essencial**. ◇ *Cas de foarça màger*: Eveniment que non si pòu evitar, sensa n'èstre responsable. 5. (mús.) Major. ■ Si remarquerà qu'au femenin s'emplega generalament la mema forma qu'au masculin, ma s'atròva finda la forma *maja*.

màger n.f. (log.) Promiera proposicion d'un sillogisme.

magerment adv. Au dessobre de tot. Sin.: **sobretot**.

magia n.f. 1. Sciença, religion dei magos. 2. Ensèms dei practicas fondadi sobre la credençà en de foarça sobrenaturali immanenti à la natura e que la sieu tòca es de mestrejar aqueli foarças, de si conciliar m'eli. ◇ *Magia negra, magia blanca*: respectivament messi en òbra per faire lo mau ò lo ben. 3. Efèctes que sèmblon aquelu de la magia; potènça d'illusion, de seducción: *La magia dei mòts*. ◇ *Coma per magia*: D'un biais inexplicable.

magiar, a adj. e n. Ongrés.

magic, a adj. 1. Relatiu à la magia: *Un poder magic*. 2. Que lu sieus efèctes son extraordinaris: *Un espectacle magic*. 3. Qu'agisse d'un biais estonant: *Un mòt magic*. 4. *Cairat magic*: Tableu de nombres, cairats, tau que la soma dei elements d'una linha, d'una colomna ò d'una diagonal es totjorn pariera. 5. (psicol.) *Pensada magica*: Forma de pensada de l'enfant, entre 2 e 7 ans,

caracterisada per una confusion entre l'univèrs subjectiu e l'univèrs objectiu.

magicament adv. D'un biais magic.

magician, a n. (fr.) Mago (it.), masc.

magin n.m. Mossairon.

magistèri n.m. 1. Ensèms d'aquel que, detenen l'autoritat en nom dau Crist, an la carga d'interpretar la doctrina revelada (papa, evesques, concilis). 2. Dignitat de grand mèstre d'un òrdre religiós militari. 3. Composicion à la quala lu alquimistas atribuissón de proprietats meravilhoï.

magistra n.f. Mèstra (budeu).

magistral, a adj. 1. Que poarta la marca de la superioritat, de l'excellença: *Una òbra magistrala*. 2. (lit.) Qu'apartèn à un mèstre. ◇ Cors magistral: Cors dins lo quau l'ensenhaire dispensa lo sieu saber, per oposicion ai travalhs dirigits ò à d'autri formas de pedagogia dins li quali lu estudiants, lu escolans an una participacion activa. 3. *Medicament magistral*: Medicament confeccionat en farmacia d'après l'ordonança, per oposicion à *oficinal*. Var.: **magistrau**.

magistralada n.f. Mistralada.

magistralàs n.m. Mistralàs.

magistralament adv. D'un biais magistral.

magistralejar vi. Mistralejar.

magistralet n.m. Mistralet.

magistrat n.m. 1. Tot fucionari ò oficier civil investit d'una autoritat juridiccionala (membre dei tribunals, dei corts, etc.), administrativa (cònsol, comissari de la repùblica, etc.) ò politic (ministre, president de la Repùblica, etc.). 2. Fucionari d'una juridiccion de l'òrdre judiciari ò administratiu e, en particular, membre de la magistratura dau sèti ò dau ministèri public.

magistratura n.f. 1. Dignitat, carga d'un magistrat; temps pendent lo quau un magistrat ocupa la sieu fucion. 2. Còrs dei magistrats.

magistrau, ala adj. Magistral.

magistrau n.m. Mistrau.

magistre n.m. Mèstre d'escòla.

magistressa n.f. Mestressa d'escòla.

magma n.m. 1. Mesclum que forma una pasta pastoa, espessa e viscoa. 2. (geol.) Liquide que si forma au dedintre de la Tèrra, per fusion de la crosta ò dau manteu, e que, en si refreiant, forma una ròca. 3. Mesclum confús de cauas abstrachi.

magmatic, a adj. (geol.) Relatiu au magma. ◇ *Ròca magmatica*: Ròca que provèn de la cristallisation en pronfondor (ròca plutonica) ò en susfàcia (ròca volcanica) d'un magma. Sin.: **ròca eruptiva**. ◇ *Cambra magmatica*: Cavitat situada dintre li prefondors dau conduct d'un volcan. Lo sieu emplenament de matèrias en fusion es anonciator generalament de l'erupcion dau volcan.

magmatisme n.m. (geol.) Formacion, migracion e solidificacion dei magmas.

magnanimament adv. Embé magnanimitat. Var.: **manhanimament**.

magnanime, a adj. Que la sieu generositat si manifesta per la benvolença e la clemènça. Var.: **manhanime**.

magnanimitat n.f. Caractèr de quauqu'un, d'un comportament qu'es magnanime. Sin.: **benvolença, generositat**, . Var.: **manhanimitat**.

magnat n.m. Forma pejorativa donada ai representants dau monde dei afaires, de l'industria ò de la finança. Sin.: **catau**. Var.: **manhat**.

magnèsi n.m. Metal solide blanc argentat, de densitat 1,7, que pòu cremar dins l'ària m'una flama esbleugissenta; element (Mg) de n° atomic 12 e de massa atomica 24,30. Var.: **manhèsi**.

magnèsia n.f. (quim.) Oxide ò idroxide de magnèsi.

■ La *magnèsia anidra* MgO es una pòuvera blanca que fonde vèrs 2500°C, que l'aiga transforma en magnèsia idratada Mg(OH)₂. La magnèsia es antiacida e laxativa ò purgativa à foarta dòsi. Var.: **manhèsia**.

magnesian, a adj. e n. Que contèn de magnèsi. Var.: **manhesian**. ♦ adj. m. e n.m. Organomagnesian.

magnesiat, ada adj. Que contèn de magnèsia. Var.: **manhesiat**.

magnesic, a adj. 1. Qu'a per basa la magnèsia. 2. Qu'utilisa li proprietats inflamabli de la magnèsia ò dau magnèsi. Var.: **manhesic**.

magnesifer, a adj. Que contèn de magnèsia. Var.: **manhesifer**.

magnesiotermia n.f. Procediment de preparacion dei metals purs qu'emplega lo poder de reduccion dau magnèsi. Var.: **manhesiotermia**.

magnesita n.f. 1. Silicat natural de magnèsi. 2. Carbonat natural de magnèsi. Var.: **manhesita**.

magnetescrich n.m. Escrich sus ficha magnetica. Var.: **manhetescrich**.

magnetic, a adj. 1. Dotat dei proprietats d'atraccion de la caramida. ◇ *Pòles magnetics*: Ponchs de la Tèrra dont convergisson lu meridians magnetics. 2. Que pertòca lo magnetisme. 3. Qu'a una influençia potenta e misterioa. Var.: **manhetic**.

magnetisable (-izable), a adj. Que pòu èstre magnetisat. Var.: **manhetisable**.

magnetisacion (-izacion) n.f. Accion, biais de magnetisar. Var.: **manhetisacion**.

magnetisaire (-izaire), a (-airitz) n. Persona que pretende possedir un fluide particulier. Var.: **manhetisaire**.

magnetisant (-izant), a adj. 1. Que magnetisa. 2. Que pòu generar ò comunicar lo magnetisme. Var.: **manhetisant**.

magnetisar (-izar) vt. 1. Comunicar una aimantacion à (un materiau, un còrs). 2. (lit.) Aver una influençia potenta e misterioa sobre: *Un orator que magnetisa li folas*. Var.: **manhetisar**.

magnetisme n.m. 1. Ensèms dei fenomènes que caracterison lu còrs aimantats. 2. Influència potenta e

misterioa qu'una persona a sobre d'autri. 3. *Magnetisme animal*: Proprietat dau còrs animal que lo rendria receptiu à l'influença dei còrs celèstes e à-n-aquela dei còrs que l'environon, e que, parierament, auria una influençau membre tipe sobre d'elu. 3. *Magnetisme terrèstre*: Camp magnetic pusleu regulier au niveu de la susfàcia de la Tèrra, que lo sieu pòle Nòrd varia lentament d'un an sus l'autre. Var.: **manhetisme**. Sin.: **geomagnetisme**, **geomanhettisme**.

magnetista adj. e n. Que practica lo magnetisme. Var.: **manhetista**.

magnetita n.f. 1. Oxide natural de fèrre, dotat de magnetisme, boan minerau de fèrre. 2. Caramida. Var.: **manhetita**.

magneto n.f. [ma'njetɔ] Generatritz electrica dins la quala lo corrent es produch per un aimant permanent. Var.: **manheto**.

magnetoaerodinamica n.f. Estudi de l'escorrement dei mitans gasós conductors (gas ionisats à auta temperatura) sotamés à un camp magnetic. Var.: **manhetoaerodinamica**.

magnetocaisseta n.f. Magnetofòne qu'emplega de caissetas. Var.: **manhetocaisseta**.

magnetocaloric, a adj. Que produe un escambi termic (desgatjament ò absorpcion) qu'acompanha l'aimantacion d'una substància. Var.: **manhetocaloric**.

magnetocardiografia n.f. Estudi dei camps magnetics produchs per l'activitat electrica dau coar. Var.: **manhetocardiografia**.

magnetocirurgia n.f. Metòde cirurgical qu'emplega d'instruments de l'òrdre dau millimètre. Var.: **manhetocirurgia**.

magnetodinamic, a adj. Si di d'un aparelh dins lo qual l'excitacion magnetica es producha per un aimant permanent. Var.: **manhetodinamic**.

magnetoelectric, a adj. Que tèn à l'encouپ dei fenomènes magnetics e electricos. Var.: **manhetoelectric**.

magnetofil(e), a n. Partidari dau magnetisme animal. Var.: **manhetofil(e)**.

magnetofòne n.m. Aparelh d'enregistrament e de lectura dau son, per aimantacion remanenta d'una benda magnetica. Var.: **manhetofòne**.

magnetofonic, a adj. Relatiu à un magnetofòne; fach m'un magnetofòne. Var.: **manhetofonic**.

magnetogène, a adj. Que genera lo magnetisme. Var.: **manhetogène**.

magnetogeneratritz n.f. Generatritz de corrent electric que l'induccioн li es aviada per lo biais d'una caramida permanenta. Var.: **manhetogeneratritz**.

magnetograma n.m. Carta sus la quala si repoàrtont li valors magnetiqui mejani ò limits elevats en diferents luècs d'un còrs celèstes. Var.: **manhetograma**.

magnetoidrodinamic, a adj. Si di de l'energia electrica generada partent d'un gas ionisat d'auta temperatura. Var.: **manhetoidrodinamica**.

magnetoidrodinamica n.f. Sciença que tracta dau movement de fluides conductors d'electricitat dins de camps magnetics. Var.: **manhetoidrodinamica**.

magnetolectura n.f. Procediment que consistisse à deschifrar de marcas produchi per una mina grafitada mé l'ajuda d'un aparelh magnetic. Var.: **manhetolectura**.

magnetològue, òga n. Fisician, fisiciana especialista de l'estudi du magnetisme. Var.: **manhetològue**.

magnetomètre n.m. Aparelh destinat à la mesura d'un camp magnetic. Var.: **manhemtomètre**.

magnetometria n.f. Mesura dei camps magnetics e dei proprietats magnetiqui dei còrs. Var.: **manhetometria**.

magnetomotor, tritz adj. Relatiu à la foarça donada per lo flux magnetic generat per diferençia potenciala dins un tube de foarça barrat. Var.: **manhetomotor**.

magneton n.m. 1. Unitat de mesura dau moment magnetic. 2. Unitat de moment magnetic de l'atòme e de l'electron. Var.: **manheton**.

magnetooptic, a adj. Relatiu à la magnetooptica. Var.: **manhetooptic**.

magnetooptica n.f. Estudi dei proprietats optiqui dei substàncias sotamessi à de camps magnetics. Var.: **manhetooptica**.

magnetoparlaire n.m. Aparelh que transforma en signals sonors lu signals lòngs e corts de l'alfabet morse. Var.: **manhetoparlaire**.

magnetopausa n.f. Zòna limit de la magnetosfera en-delà de la quala lo magnetisme terrèstre es sens efècte. Var.: **manhetopausa**.

magnetopirita n.f. Sulfure natural de fèrre. Var.: **manhetopirita**. Sin.: **pirita magnetica**.

magnetoplombita n.f. Oxide natural de fèrre, de manganès e de plumb. Var.: **manhetoplombita**.

magnetooquimia n.f. Estudi dei proprietats magnetiqui dei combinasons quimiqui e dei sieu aplicacions en quimia. Var.: **manhetooquimia**.

magnetoresistènса (-éncia) n.f. Proprietats qu'an d'una metals de presentar una resistènса que càmbia en foncion dei camps magnetics ai quaus son sotamés. Var.: **manhetoresistènса**.

magnetoscopar vt. (*magnetoscòpi*) Enregistrar m'un magnetoscòpi. Var.: **manhetoscopar**.

magnetoscòpi n.m. Aparelh d'enregistrament e de lectura dei imatges e dau son sus benda magnetica. Var.: **manhetoscòpi**.

magnetosfera n.f. 1. Zòna dins la quala lo camp magnetic d'una planeta si tròva confinat per lo vent solari. 2. Zòna de l'espaci à l'entorn de la Tèrra en-delà de l'ionosfera, dins la quala es concentrat lo camp magnetic terrèstre. Var.: **manhetosfera**.

magnetostatic, a adj. Si di dei fenomènes que pertòcon lu aimants ò de massas magnetiqui au repaus. Var.: **manhetostatic**. ♦ n.f. Sciença qu'estudia aqueste fenomènes. Var.: **manhetostatica**.

magnetostibiana n.f. Antimoniat de manganès e de fèrre. Var.: **manhetostibiana**.

magnetostriccion n.f. Fenomène de desformacion d'un còrs ferromagnetic sotamés à l'influençia de camps magnetics. Var.: **manhetostriccion**.

magnetoteca n.f. Luèc de conservacion d'enregistraments sus bendas magnetiqui e, en partic., móble per li plaçar de bendas magnetiqui. Var.: **manhetoteca**.

magnetoterapia n.f. Metòde terapic per imposicion d'aimants ò per accion de camps magnetics. Var.: **manheterapia**.

magnetron n.m. Tube à vuèi de foarta potència, generator ò amplificador de corrents d'auta frequençà, que lo sieu flux d'electrons es comandat à l'encòup per un camp electric e per un camp magnetic. Lo magnetron a permés la creacion d'ondas foarça corti (decimetriqui e centimetriqui) e de poténcias auti de mantu megawatts pertocant lu emeteires dau radar. Var.: **manhetro**.

magnícia n.f. Tròc de cuer que d'unu obriers (cordoniers, etc.) emplégon per si protegir la man. Var.: **manhícia**.

magnicida n.m. Autor d'un magnicidi.

magnicidi n.m. Crimi comés còntra un catau de l'Estat.

magnific, a adj. 1. Qu'a una beutat plena de grandessa: *Un espectacle magnific*. 2. Totplen beu: *Un temps magnific*. 3. D'una qualitat excepcionala: *Una carn magnifica*. 4. Remirable: *Una descubèrta magnifica*. Var.: **manhific**. Sin.: **sobrebeu, ufafós, esplendent**.

magnificament adv. D'un biais magnific. Var.: **manhificament**.

magnificar vt. (*magnifiqui*) Exaltar la grandor, glorificar, vantar. Var.: **manhificar**.

magnificat n.m. (Sovent m'una majuscula) 1. Cantic de la Verge Maria cantat ai vèspras. 2. Música compauada sobre aqueu cantic. Var.: **manhificat**.

magnificença (-éncia) n.f. 1. Qualitat de cen qu'es magnific; esplendor, esclat. Sin.: **ufana**. 2. (lit.) Generositat, prodigalitat. Var.: **manhificença**.

magnificent, a adj. Que fa vèire de magnificença. Var.: **manhificent**. Sin.: **esplendent, ufanós**.

magnitud(a) n.f. 1. (astron.) Quantitat que sièrve à caracterisar l'esclat apparent (magnituda aparenta) ò vertadiera (magnituda absoluta) d'un astre (La magnituda s'exprimisse m'un nombre que baissa quora l'esclat creisse). 2. (geol.) Representacion numerica, sus una escala donada, de l'importança d'un seïsme. Var.: **manhituda**.

magnòlia n.f. Aubre originari d'Àsia e d'Amèrica, mé de fuèlhas altèrni lusenti, de flors grandi dau perfum suau, recercat per l'ornament dei pargues e dei jardins. Var.: **magnolier**.

magnolacea n.f. *Magnolaceas*: Familha de plantas d'un tipe primitiu, coma lo tulipier, la badiana, la magnòlia.

magnolier n.m. Magnòlia.

magnum n.m. 1. Gròssa botilha que contèn l'equivalent de doi botilhas ordinari (1,5 litre). 2. Botilha de 1,5 ò de 2 litres d'aiga minerala, de suc de fruch, etc.

mago, a n. 1. Persona que practica la magia. 2. Persona que fa de cauas extraordinari, qu'a coma un poder magic sobre li cauas e lu èstres. 3. Illusionista. Sin.: **masc, magician** (fr.). 4. Persona que, sensa aver fach d'estudis de medecina, pretende garir luxacions, fracturas e dolors per de mejans empirics.

magon n.m. Sarrament de coar.

magòt n.m. Monina sensa coa, dau genre macaco, que viu en Àfrica dau Nòrd e à Gibraltar (Lòng de 75 cm). Sin.: **monard**.

magra n.f. 1 Niveu mai bas ò baissa excepcionala d'un cors d'aiga. Sin.: **baissa**. Contr.: **plena, aigat**.

magrament adv. En pichina quantitat. Var.: **maigrament** (current).

magre, a adj. e n. Qu'a gaire de graissa. Var.: **maigre** (current). ♦ n. 1. Que contèn gaire ò pas dau tot de matèrias grassi: *Un fromai magre*. 2. *Jorns magres*: Pendent lu quaus lu catolics practicans non mànjon de carn. 3. Gaire abondós: *Un past magre*. Sin.: **teune, escars**. 4. Gaire important, mediòcre: *Un salari magre*. 5. *Carbon magre*: D'una tenor en matèrias volatili debla, excellent combustible industrial. 6. Fin, gaire espés: *De caràcters tipografics magres*.

magre n.m. 1. Part magra d'una carn, etc. 2. Faire *magre*: Non manjar de carn dins lu jorns que la Glèia prescriu. Var.: **maigre** (current).

magrejar vt. Magrir. Var.: **maigrejar** (current).

magrelet, a adj. Un pauc magre. Var.: **maigrelet** (current), **magrolet, magrineu**. Sin.: **esquirincho, secardin**.

magres(s)a n.f. 1. Estat de quauqu'un, d'un animau qu'es magre, sensa graissa ni carn. 2. Mancança d'amplessa, de riquesa. Var.: **maigressa** (current), **maigror**.

magret, a adj. Un pauc magre. Var.: **maigret** (current). ♦ n.m. Filet d'àneda.

magrineu, èla adj. Magrelet. Var.: **maigrineu**.

magrir vi. (*magrissi*) Devenir magre. Var.: **maigrir** (current), **magrejar**. ♦ vt. Faire devenir magre, fin.

magritge n.m. Magror.

magrolet, a adj. Magrelet. Var.: **maigrolet** (current).

magrolin, a adj. Magrelet. Var.: **maigrolin** (current).

magron n.m. Cormoran.

magror n.f. Maigressa. Var.: **maigror** (current).

mague n.m. Mage.

maguet n.m. (fam.) Sòus amolonats plan plan e laissats en resèrva: *An trovat lo maguet dau pastrand*. Sin.: **calós, esquipòt**.

maharajà n.m. Títol, que vòu dire *grand rèi*, donat ai príncips feudataris d'Índia. Var.: **maarajà**.

maharani n.f. Esposa dau maharajà. Var.: **maarani**.

mahatma n.m. Títol donat en Índia à de personalitat espirituali de promier plan. Var.: **maatma**.

mai adv. 1. (usatge it.) Jamai. 2. En quantitat màger: *N'en volèm de mai, li a mai d'òmes que de fremas*. 3. Encara: *Li siam mai! Es encara eu qu'a ganhat!* ◇ **torna(r) mai**: *N'en volón tornar mai*. 4. Mai que: Basta

que. 5. *Mai que mai*: Foarça, totplen. 6. *Mai que sigue, mai que sigo*: Basta que sigue.

mai n.m. 1. Cinquen mes de l'an. ◇ *Promier de mai*: Jornada de revindicacion dei sindicats americanos à partir dau 1884, adoptada en França per l'Internacionala socialista en lo 1889 e devenguda fèsta legala e jorn feriat en lo 1947. 2. Aubre vèrd e enribanat que si plantava lo promier de mai en onor de quauqu'un. ◇ *Virar lu mais*: Practicar una dança tradicionala que consistisse à virar à l'entorn d'un pal en entrebescant e en separant de ribans estacats au sobran. ♦ pl. Fèsta que si debana au mes de mai, à Niça, à l'origina en cada quartier, e reducha encuèi au sieu debanament a Cimiés.

maia adj. e n. Qu'apartèn ai Maias. ♦ Familha de lengas indiani d'Àmerica centrala.

maiada n.f. Durada dau mes de mai.

maienc, a adj. Dau mes de mai.

maieutica n.f. Dins la filosofia socratica, art de faire descurbir à l'interlocutor, per una seria de questions, li veritats qu'a en eu.

maigras n.f. Magra.

maigrement adv. Magrument.

maigran n.f. Maigrand, mairegrand.

maigrana n.f. Maigrand.

maigrana n.f. 1. Dolor violenta qu'afècta un costat de la tèsta e s'acompanha sovent de nauseas e de vòmit. 2. (abusiu) Mau de tèsta. Sin.: **cefalea**.

maigrana n.f. Fruch dau maigranier, de la talha d'un beu pom e que contèn de granas carnudi e rogi, de la sabor aigreleta e agradiva. Var.: **miugrana**.

mai grand comun divisor (partidor) (MGCD) n.m. (mat.) Lo MGCD de doi nombres es lo nombre mai grand que lu partisse tot-ai-doi.

maigrand n.f. Maire dau paire ò de la maire. Var.: **maigran, maigrana, mairegran**.

maigranier n.m. Aubre cultivat dins lu païs mediterraneus, dei flors roge viu e que lo sieu fruch es la maigrana. Var.: **miugranier**.

maigre, a adj. Magre.

maigrejar vi. Magrejar.

maigrelet, a adj. Magrelet.

maigres(s)a n.f. Magressa.

maigret, a adj. Magret.

maigrineu, èla adj. Magrineu.

maigrir vt. (*maigrissi*) Magrir, magrejar.

maigrolet, a adj. Magrolet.

maigrolin, a adj. Magrolin.

maigror n.f. Magror.

maiçon n.f. Maion (vivaroalpenc).

mail n.m. (angl.) Mèl.

mailing n.m. (angl.) Publipostatge.

maimon n.m. (mar.) Pèça de fusta ò de fèrre, ficada verticalament sus lo cubèrt d'una nau per virar lu ormeges e sus lu trepadors d'un poart per l'amarratge dei naus. Sin.: **mamelet**.

mainada n.f. Seguida d'un grand personatge. Sin.: **acompanhada**.

mainada n.f. (mar.) Taifa, marinaria.

mainadalha n.f. Garçonalha, marmalha.

mainatge n.m. 1. Cobla que vívon ensèms e fórmont la basa de la familia. Sin.: **pareu**. ◇ *Scena de mainatge*: Garrolha pauc ò pron violenta dins una cobla. ◇ *Si metre en mainatge*: Si maridar ò viure maritalament. Sin.: **faire ostau**. ◇ *Faire mainatge de tres*: Expression populària per nomenar l'entenduda entre l'espós, le frema e lo drud. Sin.: **faire pareu de tres**. ◇ *Faire boan, marrir mainatge*: Anam ben, mau ensèms, anar, non anar d'accòrdi. 2. (estad.) Unitat elementària 3. Ensèms de cen que pertòca lo manteniment d'un interior. ◇ *Faire lo mainatge, de mainatges*: Metre en òrdre e netejar un local. – (fig.) Metre d'òrdre dins quauqua ren, tornar organizar en si desbarrassant de cen que non sièrve, dei personas inutili. Sin.: **levar dau semenat, dau mitan**. ◇ *Frema, òme de mainatge*: Persona que lo sieu mestier es de faire de mainatges en cò d'un particular, d'una empresa, etc. Sin.: **frema de maion, d'ostau**.

mainatgier, a adj. *Relatiu au mainatge*: Ocupacions mainatgieri. ◇ *Equipament mainatgier*: Ensèms dei aparells domestics destinats à facilitar lo travalh de maion. Sin.: **ostalier**.

mainatgiera n.f. 1. Frema que s'occupa dau mainatge, de l'administracion de la maion. Sin.: **frema de maion, d'ostau**. 2. Servici de taula (culhiers, forquetas, coteus, etc.) presentat dins un cofret. Sin.: **belacara**.

mainatgista n. Comerçant especialisat dins la venda d'aparells electromainatgiers.

mainatjament n.m. Actituda destinada à mainatjar quauqu'un. Sin.: **consideracion, mesura**.

mainatjar vt. 1. Emplegar mé precaucion, esparnar: *Mainatjar li sieu foarças*. Sin.: **mesurar, gaubejar**. 2. Tractar mé respècte, atencion, per non èstre desagradiu, per non indispauar: *Mainatjar un adversari, mainatjar un convalescent*. 3. Alestit embé atencion ò prudència: *Mainatjar una boana sorpresa*. ♦ **si mainatjar** v.pr. 1. Esparnhar li sieu foarças, si preocupar de la sieu santat. 2. *Si mainatjar quauqua ren*: Lo si reservar per n'en indispauar.

mainatjaria n.f. 1. Collecccion d'animaus de diferentí espècias, entretenguts per l'estudi ò la presentacion au public. 2. Luèc dont son entretenguts aquelu animaus.

mainau n.m. e n.f. Enfant jove (Escriptura fonetica d'un mòt pilhat au vivaroalpenc de Comtea *mainaa* prononciat [maj'naw], en lengadocian *mainada, mainatge, manhac*).

maine n.m. Abitacion anciana e de caractèr, d'una certa importança e enviroutada de tèrras.

maiòlica n.f. Faiença italiana de la Renaissença, inicialament inspirada de la ceramica ispanomauresca. Var.: **majolica**.

maion n.f. 1. Edifici bastit per servir d'abitacion ai personas: *Crompar una maion*. Var.: **maiçon, maison** en vivaroalpenc de la Comtea de Niça (valadas de Palhon, Vesubia, Tineia). Sin.: **ostau, bastida**. 2. Lotjament dont si viu: *Encuèi, rèsti à maion*. 3. Edifici public ò privat que sièrve à un usatge particular: *Maion de santat, maion d'arrèst*. 4. Membres d'una mema familha: *La filha de la*

maion *es polida, donerètz lo boanjorn à la maion.* ◇ **Gents de maion:** Emplegats d'una maion, domestics. Entrepresa comerciala ò industriala: *Una maion de vins en gròs.* 5. Familha nòbla: *Maion de Tolosa, de Savòia.* 6. **Maion dau rèi, de l'emperaire:** Ensèms dei personas civilí (*maion civila*) e militari (*maion militària*) estacadi à la persona dau sobeiran. 7. (astrol.) Caduna dei dotze particions celèsti, que pertòcon li tramas relativi à l'existença. ◆ adv. 1. **Fach (à la) maion:** Que non es estat comandat en defoara: *Aqueu restaurant siève unicament de plats maion.* 2. Particulier à una empresa, à un establiment d'ensenhamant: *Un diplòma maion.*

maionada n.f. Ensèms dei membres d'una familha que vívon dins la mema maion. Sin.: **ostalada**.

maionassa n.f. Gròssa maion; immòble. Sin.: **ostalàs**.

maionatge n.m. Ensèms, grop de maions ò d'immòbles.

maionesa n.f. Saussa frèia compauada d'una emulsion d'òu e d'òli. Sin.: **remolada**.

maioneta n.f. Pichina maion. Sin.: **ostalet, ostalon**.

mairossa n.f. Fraga dei boascos.

mai pichin comun multiple (MPCM) n.m. (mat.) Lo MPCM de doi nombres es lo nombre mai pichin qu'es un multiple dei doi.

mairal, a adj. 1. De la maire: *Lo lach mairal.* 2. Relatiu à la maire, qu'es dau costat de la maire: *Grands mairals.* ◇ *Lenga mairala:* Promiera lenga que l'enfant empara. Var.: **mairau**.

mairalament adv. Coma una maire. Var.: **materialament**.

mairam n.m. Taula obtenguda en talhant en quartier de troncs de rore, de castanhier, de cacier, etc., per lo biais de l'esclapatge ò per lo ressatge dins la tòca de fabregar de botas.

mairandier n.m. Obrier que fa de mairams.

mairastra n.f. Segonda esposa d'un òme, per raport ai enfants de la promiera.

mairau, ala adj. Mairal.

maire n.f. 1. Frema qu'a mes au monde un enfant ò mai. ◇ *Maire celibatària:* Frema qu'a un enfant ò mai sensa èstre maridada. ◇ *Maire de Dieu:* Maria, maire de Jèsus. 2. Superiora d'un convent. 3. (fam.) *La maire X:* Dòna X. 4. (lit.) País, luèc dont una caua a començat; foant, causa, origina: *La Grècia, maire dei arts.* ◇ *Maion maire ò societat maire:* Societat qu'a sota la sieu dependència financiera d'autri societats, dichi *filialas*. ◇ *Maion maire:* Establiment principal d'una comunautat, espec. religioa. ◇ *Idea maire:* Idea principal, que n'en vènon d'autri ideas. ◇ *Vitz maire:* Pèça forata e filetada apta à recevre una vitz que si fica dins lo sieu filetatge. ◇ *Cellula maire:* (gen.) Cellula indiferenciada presenta dins lu embrions (cellula maire embrionària) ò dins lu adultes, que si pòu partir à l'infinit e que pòu generar per diferenciacions un ò mai d'un tipe cellulari diferenciat. 3. Femèla d'un animau qu'a augut de pichoi. 5. Matritz, mòtle que sièrve de modèle per n'en faire d'autres. 6. *Maire dau vinaigre:* Pellicula que si forma à la susfàcia dei liquides alcolics, constituida per l'amolonament dei

acetobactèrs. 7. *Maire dau cafè:* Cen que rèsta dau cafè après l'aver fach. ◆ pl. Utèrus dei bèstias.

maire n.f. (mar.) 1. Axe dau timon acotat à la sieu ala. 2. Coarda màger dau palangre.

maire, mairessa n. (fr.) Cònsol, consolessa. Var.: **mèra, meressa**.

mairegran(d) n.f. Maigrand, mameta.

mairejar vi. Tenir de la sieu maire.

mairina n.f. 1. Frema que presenta un enfant au baptisme. 2. Aquela que presida lo batejar d'una nau, d'un obratge d'art, etc. 3. Aquela que presenta una autra persona dins una associacion per la faire intrar. 4. *Mairina de guèrra:* Frema ò filha que, pendent un conflicte, correspoande m'un sordat.

mairís n. Gaud; forèst situada au nòrd: *La cima de Mairís, au Boreon.*

mairitz n.f. Utèrus, matritz.

maison n.f. Maion.

maissa n.f. Maissèla.

maissada n.f. Dentanha. Mordanha.

maissèla n.f. 1. Caduna dei doi formacions ossoï ò cartilaginoï que poàrton li dents e sostènon l'orifici de la boca dei vertebrats. 2. (tecn.) Pèça dobla que li doi parts si poàdon avesinar ò escartar à volontat per mantenir un objècte. ◇ (mecan.) *Maissèla de fren:* Pèça mecanica garnida à la sieu periferia d'una matèria d'un aut coeficient de fretament qu'assegura lo ralentiment e l'arrèst d'un veïcule en fretant sus un tamborn solidari de la ròda. Var.: **maissa**.

maisselàs n.m. Gròssa maissèla.

maisselear vt. Mastegar.

maisselier, a adj. Maxillari.

maistrança n.f. Quadre dei oficiers-mariniers de la Marina nacionala.

maivalença n.f. 1. Ensèms dei despensas que càrgon una operacion bancària. Sin.: **agio**. 2. Acreissement de la valor d'una resorsa, d'un aver. 3. Diferència positiva entre lo prètz de cession e lo prètz d'aquisicion d'un ben ò d'un títol. 4. Aumentacion dau prètz dei travalhs en seguida à de dificultats que non èron previsti. 5. Demai de recèptas entre lo produch d'un imposta e la sieu evaluacion budgetària. 6. Dins lo marxisme, diferença entre la valor tirada d'una quantitat de travalh e cen qu'es pagat au travalhaire per entretenir la sieu foarça de travalh. Contr.: **mensvalença**.

maja adj. f. Forma femenina de **màger**.

majestat n.f. 1. Caractèr de grandor, de dignitat, de noblessa. 2. (M'una majuscula) Títol dei rèis e dei emperaires. 3. Ària exteriora de grandor, de noblessa. *Crist, Verge, sants en majestat:* Representats assetats sus un tròn de una posture ieratica. Var.: **maestat.** (it.)

majestós, oa adj. Majestuós. Var.: **maestós.** (it.)

majestosament adv. Embé majestat. Var.: **maestosament.** (it.)

majestuós, oa adj. Qu'a de majestat. Var.: **majestós,** **maestós** (it.), **maestuós**.

majestuosament adv. Embé majestat. Var.: **maestosament** (it.), **majestosament**, **maestuosament**.

majofa n.f. Maiossa.

majofier n.f. Planta que produe de majofas.

majolica n.f. Maiòlica.

major, a adj. 1. *Tamborn major*: Sotoficier, cap dei tamborns ò de la clica dins una música militària. 2. *Estat major*: Groupe d'oficiers encargat d'assistir un cap militar dins l'exercici dau sieu comand; ensèms dei collaborators mai pròches d'un cap, dei personas mai importants d'un grop: *L'estat major d'un partit*. 3. (mús.) *Interval màger ò major*: Dins lo quau li nòtas extremis son à la sieu distància maximala. ◇ *Gamma majora*: Gamma diatonica dau mode major. ◇ *Acòrdi perfècte majora*: Que la sieu tercera mai bassa es majora. Var.: **màger**.

major n.m. 1. Oficier superior encargat de l'administracion d'un còrs de tropas. ◇ *Major general*: Oficier general encargat d'auti foncions à l'Estat Major. 2. Grade mai aut dei sota-oficiers dei armadas e oficiers-mariniers dei armadas. Dins la marina, oficier responsable à respièch de l'amiral, prefècte maritime, de l'ordre, de la polícia e de la seguretat d'una basa naval. 3. Oficier d'un grade egal à-n-aqueu de comandant, en França, sota l'Ancian regime e encara encuèi dins de nombroï armadas estrangieri. 4. Ancianament, mètge militar. 5. Promier d'una promocion dins una escòla.

majora n.f. (log.) Promiera proposicion d'un sillogisme.

majoracion n.f. Accion de majorar; augmentacion. Sin.: **acreissement de valor**.

majorana n.f. 1. Planta aromatica de la familia dei labiadas. Sin.: **origan**. 2. Filha nèscia.

majorança n.f. 1. Majoritat; superioritat. 2. Prioritat entre fraires e sòrres. ◇ *Drech de majorança*: Drech qu'avia lo màger de pilhar dins la succession dei parents, mai que lu autres eiretiers.

majorant n.m. (mat.) *Majorant d'un sotensemble A ordenat E*: Element *a* de *E*, tau que tot element *x* de *A* es inferior à *a*.

majorar vt. 1. Aumentar la valor de la soma d'una factura, d'un impòst, etc. 2. (mat.) Trovar un majorant à (un ensemble).

majorat, ada adj. Qu'a subit una majoracion.

majorat n.m. Ben inalienable estacat à un títol de noblessa e transmés mé l'eiretatge.

majorau n.m. Cadun dei cinquanta membres dau Consistòri (comitat director) dau Felibritge.

majordòme n.m. 1. (mar.) Dins la marina anciana, persona que s'entrevava dei vitalhas. 2. Mèstre d'ostalaria. 3. Cap d'ostau, dei serviciaus e mai dei funcionaris d'un sobeiran.

majoritari, ària adj. e n. Qu'apartèn à la majoritat; que s'apontèla sus una majoritat. ◇ *Escrutin majoritari*: Dins lo quau es declarat elegit lo candidat qu'a obtengut lo mai de votz.

majoritariament adv. En majoritat, per la màger part.

majoritat n.f. 1. Atge au quau, d'après la lèi, una persona obtén la plena capacitat de faire valer de drec hs (*majoritat civila*) ò es reconoissuda responsabla dei sieus actes (*responsabilitat penal*). 2. Lo nombre mai grand, la màger part: *Li a una majoritat de fremas dins l'ensenhamant*. 3. Dins la Marina nacionala, lo tot dei servicis d'un estat-major.

majuscula adj. e n.f. *Letra majuscula* ò *majuscula*, n.f.: Letra mai granda e de forma diferenta, que si mete au començament d'una frase ò d'un nom pròpri. Sin.: **capitala**. Contr.: **minuscula**.

mala n.f. 1. Còfre de fusta, de cuer, etc., de grandi dimensions, dont si méton d'objèctes per lu emportar en viatge. 2. *Mala arriera*: Còfre arrier d'una automobila.

malabèstia n.f. Si di d'una persona perilhoa, que s'en cau maufidar, d'un cercagarrolha.

malabil(e), a adj. Que non es abile. Sin.: **desgaubiat, maugaubiat, maubiaissut**.

malabre, a adj. Que pertòca d'unu cristians de la riba de mar dau Malabar, qu'an enclaus de rites indigènas dins la sieu religion.

malabsorpcion n.f. Trebolici dau procèsus d'absorpcion dei aliments au travèrs de la mucoa intestinala.

malacia n.f. Trebolèri de l'apetença que si manifèsta per una preferència morbida de mangilhas que bostígon.

malacodèrme n.m. *Malacodermes*: Groupe de coleoptèrs carnassiers, coma la luèrna.

malacon n.m. Varietat de zircon que contèn d'elements radioactius.

malacologia n.f. Estudi dei molluscs.

malacologic, a adj. Relatiu ai molluscs.

malacopterigian n.m. *Malacopterigians*: Groupe de peis ossós dei nadarèlas moali ò plegadissi, coma lo saumon, la carpa, la merluça, etc.

malacostraceu n.m. *Malacostraceus*: Sotaclasse de crustaceus, que comprèn en particular la grita e lo ligoban.

maladiecion n.f. Malediccion.

maladir vt. (*maladissi*) Maledir.

maladobat, ada adj. e n. Mau vestit, mau mes. Sin.: **gimbrat**.

maladonada n.f. Engana de distribucion au juèc de cartas. Var.: **maudona**.

maladreça n.f. Maladreiça.

maladrech, a adj. e n. 1. Que manca d'adreça, de gaubi dins lu sieus movements, lu sieus gèsts. Sin.: **desgaubiat, maubiaissut, malabil, desbiaissat, góf**. 2. Que manca d'experiència, d'assegurança per faire quauqua ren. 3. Que manca de diplomacia, dau sens de l'oportunitat: *Siés estat maladrech de parlar coma aquò*. 4. Que non es apropiat: *Una intervencion maladrecha*.

maladrechament adv. D'un biais maladrech. Sin.: **desgaubiadament, desbiaissadament, gofament, maubiaissudament**.

maladreiça n.f. 1. Caractèr d'una persona maladrecha dins lu sieus gèsts, li sieu realisacions. 2. Mancança de gaubi, d'elegància dins lo comportament,

dins li accions. 3. Acte maladrech: *Amolnar li maladreïcas*. Var.: **maladreça**. Sin.: **desgaube, desgaubiadura, maubiais, desbiaissada, gofaria**.

malafacha n.f. Delicte. Var.: **maufach**.

malafachier, a adj. Maufachós, maufasent.

malafam n.f. Famina.

malafin n.f. Acabament tragic d'un eveniment, de la vida.

malaforma n.f. Marrida condicion fisica.

malafortuna n.f. Marrida fortuna, absençá d'astre. Sin.: **malastrada, malescaduda, desfortuna, malasòrt, malescadença**.

màlaga n.m. 1. Raïm de la region de Málaga. 2. Vin liquorós que si fa m'aqueu raïm.

malagent n.f. Maridi gents.

malagueña n.f. Dansa espanyola de la familia dau fandango. Var.: **malaguenga**.

malaguenga n.f. Malagueña.

malaguinhada n.f. Agach d'uni personas que podia provocar la malasòrt segond la tradicion populària.

malai, malaia adj. e n. De Malàisia. Sin.: **malaisian, malés**. ♦ n. Lenga dau grop indonesian, parlada dins en Malàisia e sus li costas de l'Insulíndia, lengua oficiala de Malàisia e d'Indonèisia (sota lo nom d'*indonesian*).

malaialam n.m. Lenga d'Índia dau Sud.

malaiga n.f. Aiga marrida.

malaiopolinesian, a adj. Si di dau grop etnic que recampa lu Malés e la màger part dei Polinesians. ♦ adj. e n.m. Familha de lengas dau Pacific.

malaisadament adv. D'un biais malaisat, mé dificultat. Var.: **malaisidament**.

malaisança n.f. Dificultat, malaise.

malaisat, ada adj. Malaisit.

malaise n.m. Malanança. Sin.: **malanha**.

malaisian, a adj. e n. Malai.

malaisidament adv. D'un biais malaisit, à pron pena. Sin.: **dificilament**.

malaisit, ida adj. Qu'es difficile de metre en òbra, de faire. Var.: **malaisat**. Sin.: **incomòde**.

malalevat, ada adj. e n. Maleducat, malensenhat.

malamanha n.f. 1. Brolha. Sin.: **chapostre, discòrdia, desacòrdi, desacordança**. 2. Trebolici, mauparada.

malament adv. Mau, d'un biais marrit. Sin.: **marridament, caitivament**.

malamoart n.f. Moart violenta ò accidental.

malan n.m. Desastre, malur, catastrofa. Sin.: **malastre, malasòrt**.

malanànça n.f. 1. Mauviure, malaise. 2. Malautia.

malanant, a adj. Que non va ben; malaut.

malanar vi. Aver un auvari, si senti mau, èstre malaut.

malandra n.f. 1. (tecn.) Not poirit dins lu boasc de construccion, qu'empacha que s'igón emplegats. 2. (veter.) Escarabassa au plec dau garret dei cavaus. 3. Endeca, indisposicion, malandresc.

malandran n.m. Malensenhat, malaprés.

malandrejar vi. Èstre malaut, plen de langui.

malandresc n.m. Infirmitats.

malandrín n.m. Raubaire.

malandrós, oa adj. 1. Qu'a de malandras. 2. Malautiu.

malanha n.f. Malaise, malananza, pensament, lagui.

malanhós, oa adj. Pertocat per la malanha. Sin.: **pensamentós, laguiós, malaut, malanant**.

malaprés, esa adj. e n. Maleducat.

malaquit n.m. Malaquita.

malaquita n.f. Carbonat basic natural de coire, pèira d'un beu vèrd viu emplegat en joieria Var.: **malaquit**.

malar(i), a (-ària) adj. Relatiu à la gauta. ◇ *Oàs malari*: Oàs que forma la salhida de la pometa.

malària n.f. Paludisme.

malasòrt n.f. Malastrada, destin contrari. Sin.: **malafortuna, malescaduda, desfortuna, malasòrt, malescadença**.

malastrada n.f. Mancança d'astre; moment dificile, contrari. Sin.: **malafortuna, malescaduda, desfortuna, malasòrt, malescadença**.

malastrar vt. Entirar, provocar lo malastre, la mauparada.

malastrat, ada adj. Que non a d'astre. Var.: **malastruc**.

malastre n.m. Infortuna, malur.

malastrós, oa adj. Malastrat.

malastruc, uga adj. Malurós, que non a d'astre. Var.: **malastrat, malastrós**.

malaür n.m. Malur (corrent). Sin.: **malastrada, desfortuna, malafortuna, mauparada**.

malaürança n.f. Malur.

malaürós, oa adj. e n. Malurós (corrent). Sin.: **malastrós, malastrat**.

malaussa n.f. Malàussena.

malàussena n.f. Ròca sedimentària detritica, conglomerat format de calhaus arredonits. Var.: **malaussa**.

malaut, a adj. e n. Que la sieu santat es alterada. Sin.: **malanant**. ♦ adj. 1. Degalhat, en marrit estat: *L'industria dau país es malauta*. 2. Dins un estat desagradiu: *Èri malaut de l'audir parlar coma aquò*. 3. (pop.) Caluc: *Siés malaut?*

malautàs, assa adj. e n. Totplen malaut.

malautejar vi. Èstre malaut.

malautet, a adj. Un pauc malaut de lònga.

malautia n.f. 1. Alteracion dins la santat, dins l'equilibri dei èstres vivents (bèstias e plantas). ◇ *Malautia professionala*: Contractada dins l'exercici d'una profession determinada. ◇ *Assegurança malautia*: Assegurança sociala que permete au salariat d'aver drech, en cas d'interrupcion dau travalh, à d'indemnitats jornalieri e de si faire remborsar totalament ò parcialament cen que deurà pagar per la sieu malautia. ◇ (fam.) *N'en faire una malautia*: Èstre totplen contrariat per quauqua ren, si plànher totplen. 2. Alteracion,

degradacion de quauqua ren: *Li malautias dau vin.* 3. (fam.) Trebolici dau comportament: *Aver la malautia de la velocitat.*

malautís, issa adj. Malautiu.

malautiu, iva adj. 1. Subjècte à èstre malaut. Var.: **malautís, malauton.** 2. Que li sieu manifestacions sèmblon aqueli dei trebolicis mentals.

malauton, a adj. Malautiu.

malautonet, a adj. Malautet.

malaventura n.f. Marrida aventura.

malavertit, ida adj. Malavisat.

malaviar (si) v.pr. Si foaraviar. Sin.: si desendralhar, si descaminar.

malavida n.f. Bagassaria.

malavisada n.f. Marrit conseu.

malavisat, ada adj. Qu'agisse sensa discerniment. Sin.: **malavertit, mauprevengut.**

malavista n.f. Malefici.

malaxacion n.f. Malaxatge. Sin.: **reventolada, pastatge.**

malaxaire n.m. e adj. m. Aparelh proredit d'una cuba, e que sièrve à malaxar. Sin.: **reventolaire, pastaire.**

malaxar vt. 1. Pastar una substància per li faire perdre la sieu duretat, per la rendre omogenea. Sin.: **reventolar, pastar.** 2. Massar (una part dau còrs) dau bot dei dets.

malaxatge n.m. Accion de malaxar. Var.: **malaxacion.**

malediccion n.f. 1. (lit.) Accion de maledir. 2. Malur, fatalitat. Var.: **maladicción**

maledir vt. (*maledissi*) Maudire. Var.: **maladir.**

maleducat, ada adj. Que si compoarta mau, sensa respectar li règles de la cortesia. Sin.: **malensenhat, malaprés, descortés.**

malefic, a adj. (lit.) Qu'an una influència sobrenaturala e maligna. Var.: **maleficiós.**

malefici n.m. (lit.) Sortilègi, practica magica per faire de mau à quauqu'un. Sin.: **malavista.**

maleficiat, ada adj. Emmascat.

maleficiós, oa adj. Malefic.

malembocat, da adj. e n. Que parla d'una mena desgaubiada. Sin.: **maucreat, descortés, malensenhat.**

malenconia n.f. Malinconia. Sin.: **langui, languison, tristum, languitòri, laissa-m'estar, marriment, atristament.**

malenconic, a adj. Malinconic. Sin.: **triste, languiu, mornarós.**

malenconicament adv. Embé malinconia.

malenconisar (-izar) vt. Malenconisar (-izar).

malencòntre n.m. Mauparada.

malencontrós, oa adj. Inoportun, que causa d'enuèi d'un biais inoportun. Sin.: **desplasent, fotent, mauvengut.**

malencontrosament adv. D'un biais malencontrós. Sin.: **desplasentament.**

malendralhat, ada adj. Que pertòca un afaire, un eveniment que s'entamena mau, que laissa entrevèire una

pastissada, una falhida. Sin.: **malencaminat, mauvirat, mau començat, que vén à revèrs.**

malendurança (-ància) n.f. Mancança de tolerança, de paciença per suportar li causas. Sin.: **intolerança.**

malendant, a adj. Que non es capable d'endurar embé paciença, embé calma; intolerant.

malensenhat, ada adj. Maleducat.

malentendent, a adj. e n. Que non aude ben.

malentenduda n.f. Fach de s'enganar sobre quauqua ren, espec. lo sens d'un mòt, d'una paraula. Var.: **malentendut.** Sin.: **mespresa, bescòmpte.**

malés, esa adj. e n. De Malàisia. Var.: **malai, malaia.**

◆ n.m. Lenga parlada en Malàisia e en Indonèsia (dont es dicha *indonesian*).

malescaduda n.f. Marrida fortuna, absençà d'astre. Sin.: **malafortuna, malastrada desfortuna, malasòrt, malescadença.**

malastrada n.f. Marrida fortuna, absençà d'astre. Sin.: **malescaduda, malafortuna, desfortuna, malasòrt, malescadença.**

malasòrt n.f. Marrida fortuna, absençà d'astre. Sin.: **malafortuna, malastrada desfortuna, malescaduda, malescadença.**

malescadença n.f. Marrida fortuna, absençà d'astre. Sin.: **malafortuna, malastrada, desfortuna, malescaduda, malescadença.**

malestar n.m. Malèstre.

malèstre n.m. 1. Estat penós d'una persona que sofrisse de trebolicis fisics. 2. Mauviure, estat moral penós. Var.: **malestar.**

maleta n.f. 1. Pichina valisa, espec. per li metre de documents. 2. (pop.) Capeu melon.

malgach, a adj. e n. De Madagascar. ◆ n.m. Lenga dau grope *indonesian*.

malha n.f. 1. Bocla de fieu religada à d'autri per formar una ret ò un tricòt. ◇ (espec.) Element d'una ret de pesca. ◇ *Malha à l'endrech, malha à l'envèrs:* Malha que la sieu corba superiora es en avant ò en arrier dau tricòt. ◇ *Faire de malhas:* Tricotar. ◇ Teissut tricotat. 2. (mar.) Espaci entre lu corbams ò entre lu amadiers. 3. Pichin anelet de ferre que s'emplegava per faire li armaduras à l'Atge Mejan. 4. (tecn.) Caduna dei duberturas d'una grasilha, d'un tamís. 5. (electr.) Ensèms dei conductors que relígon lu nots d'una ret e fòrmon un circuit claus. Var.: **malhum.** Sin.: **ret, cadena.** 6. (geol.) Parallelepipède que, repetit periodicament dins li tres direccions, genèra una ret cristallina. 7. Taca qu'apareisse sus lo plumatge dei joves faucons e dei joves perdigaus. Sin.: **malhadura.** 8. Marca redona que si forma sus la prunèla dei uèlhs.

malhachòrt n.m. (metal) Aliatge de coire, de niquèl e de zinc, qu'imita l'argent.

malhada n.f. Mena de ret granda. Sin.: **entremalh.**

malhadura n.f. Taca dau plumatge. Var.: **malha.**

malhanenc, a adj. e n. De Malhana, luèc de naissença dau poeta Frederic Mistral.

malhar vt. Picar m'un malhet.

malhat, ada adj. Qu'a lo plumatge, la pèu marcada de malhas, en parlant d'una bèstia.

malhatge n.m. 1. Disposicion en ret. 2. Interconnexion d'una ret electrica.

malhet n.m. 1. Gròs marteu mé doi tèstas, de boasc dur, de cuer pergamnat, de plastica, de cauchó, etc., qu'emplégon lu fustiers, lu esculptors sus pèira, etc. 2. Autís analògue format d'una maça tronconica de boasc dur e d'un mànegue, qu'emplégon lu esculptors sus boasc.

malheta n.f. 1. Pichina malha. 2. Marteu de boasc de doi tèstas. Var.: *malhet*. 3. Marteu de cantonier. 4. Aneu de croquet. 5. Gota d'oli ò de grais sus un bolhon. 6. Coarda qu'estaca cada cavau au cable per tirar una gabarra.

malhetar vt. Tirar una gabarra m'un cable e de cauvas.

malhon n.m. (mar.) Element d'una cadena d'àncora.

malhorqués, esa adj. e n. Malhorquin.

malhorquin, a adj. e n. De Malhòrca. Var.: *malhorqué*.

malhòu n.m. Tralha en forma de marteu. ◇ *Malhòu embarbat*: Tralha qu'a ja quauqui raïc.

malhum n.m. 1. Ensèms de malhas. 2. Ret: *Un malhum social*. Sin.: **cadena**. ◇ Designa especialament l'internet.

malia n.f. (it.) Malefici.

malian, a adj. e n. Dau Malí.

malic, a adj. (quim.) Si di d'un diacide-alcòl que si trova dins lu poms e la frucha acida.

malícia n.f. Tendença à dire ò à faire de cauas marridi e ironiqui.

maliciejar vi. Faire pròva de malícia.

maliciós, oa adj. e n. Que manifèsta de malícia.

maliciosament adv. Embé malícia.

malier, a n. Persona que fabrica ò vende de malas.

malignament adv. Embé malignitat. Var.: *malinhament*.

malignar vi. Pensar à mau, èstre marrit. Var.: *malinar*.

maligne, a adj. e n. 1. Qu'a tendença à dire ò à faire de cauas malicioï; fin, gaubiós. 2. *Tumor maligna*: Tumor cancerosa. Var.: **malinh(e)**, **malinhós**.

malignitat n.f. 1. Marridum mesquin. 2. Tendença à faire lo mau. 3. Caractèr perilhós d'un mau, d'una tumor. Var.: *malinhitat*.

malignós, oa adj. Maligne. Var.: **malinhós**.

malin, a adj. e n. 1. Que manifèsta una intelligença malicioa. Sin.: **bulo**, **despiechós**, **avisat**, **finaudeu**, **finàs**. 2. Que manifèsta de marridum: *Pròva un malin plaser à rabaissar lu autres*. Sin.: **caitiu**, **marrit**, **malvais**. ◇ *Lo Malin*: Lo Diau.

malinconia n.f. 1. Estat de depression, de tristessa vaga, de desgust de la vida. Sin.: **langui**, **languitòri**, **tristum**. 2. Caractèr de cen qu'inspira un estat parier. 3. (psiquiatria) Depression intensa caracterizada per un

ralentiment psicomotor e que constituisse una dei fasas de la psicòsi maniacodepressiva. Var.: **malenconia**.

malinconic, a adj. e n. 1. Que sente una tristessa vaga. 2. Pertocat de malinconia. Var.: **malenconic**. Sin.: **tristàs**, **languiu**. ♦ Que manifèsta ò provòca de malinconia.

malinconicament adv. Embé malinconia.

malinés n.m. Can d'aver belga dau pel cort fauve.

malinh(e), a adj. Maligne.

malinhament adv. Malignament.

malinhar vi. Malignar.

malinhitat n.f. Malignitat.

malinhós, oa adj. Malinhós.

malintencionat, ada adj. Qu'a d'intencions marridi.

malleabilisacion (-izacion) n.f. (tecn.) Accion de rendre malleable.

malleabilisar (-izar) vt. (tecn.) Procedir à la malleabilisacion de (un metal).

malleabilitat n.f. 1. Caractèr de quauqu'un, dau sieu esperit, qu'es doç, docile. 2. Qualitat d'un metal malleable.

malleable, a adj. 1. Que si laissa influençar ò formar. 2. (tecn.) *Metal malleable*: Que si pòu facilament façanar e metre en fuèlhs.

malleòla n.f. Caduna dei apofisis de la region inferiora dau tibia e dau peroneu que fòrmon la cavilha. Sin.: **cavilhòla**.

malleolar(i), a (-ària) adj. Relatiu ai malleòlas.

mallofague n.m. *Mallofagues*: Órdre d'insèctes parasites que si tròvon sus lu auceus.

malodorós, oa adj. Que sente mau.

maloin, a adj. e n. Natiu, estajant de Sant Malo.

malombrina n.f. Reflexion de la lutz dau soleu mé l'ajuda d'un miralh, d'una moastra, d'un metal, etc.

malon n.m. 1. Materiau de construccion à basa d'argila, motlat mecanicament e cuèch au forn, en forma de parallelepipède rectangle. 2. Pichina placa de ceramica, argila, etc., emplegada per revestir un soal ò li parets d'una abitacion.

malonaire n.m. Obrrier que farga de malons.

malonar n.m. Persona que fabrica de malons.

malonar vt. Recurbir lo soal de malons.

malonatge n.m. 1. Accion de malonar. 2. Soal recubert de malons.

malonèst(e), a adj. e n. 1. Que non es onèste. 2. Inconvenent, que non correspoande ai boani manieras: *Faire una proposta malonèsta*. Sin.: **desonèst(e)**.

malonestament adv. D'un biais malonèste. Sin.: *desonestament*.

malonestetat n.f. 1. Caractèr malonèste de quauqu'un, dau sieu comportament. 2. Accion contrària à l'onestetat. Sin.: **desonestetat**.

malonic, a adj. (quim.) Si di d'un diacide que vèn de l'oxidacion l'acide malic.

malonier, a n. Persona que paua de malons; persona que paua de malons.

- maloniera** n.f. Fàbrega de malons.
- malonilurea** n.f. Acide barbituric.
- malopterur** n.m. Mena de peis grandàs provedit d'organes electricos, que viu dins lo Nil e lo Senegal.
- malora** n.f. Roïna, deslabrament. Sin.: **auvari**, **malestar**, **mauparada**. ◇ *S'en anar en malora*: S'encalar, si deslabrar, anar en roïna. Sin.: (fam.) **s'en anar en doga**.
- malordit** n.m. Trama, conjuracion.
- malt** n.m. Òrdi grelhat artificialament, secat e reduch en farina, emplegada per faire de cervesa.
- maltaire, airitz** n. 1. Persona que travalha dins una maltaria. 2. Industrial de la maltaria.
- maltar** vt. Faire subir un maltatge à.
- malтарia** n.f. 1. Fabrega dont si fa lo maltatge. 2. Ensèms dei activitats industriali ligadi à la fabricacion dau malt.
- malтasa** n.f. Enzima dau suc intestinal, qu'idrolisa la maltosa.
- malтatge** n.m. Operacion de conversion de l'òrdi en malt.
- malte** n.m. Peis de la mar dei Antilhas, mé de formas estranhi, que sembla èstre provedit de patas.
- maltés, esa** adj. e n. De Malta.
- maltesa** n.f. Portegal d'una varieta sucrada.
- malтina** n.f. Enzima de l'òrdi grelhat, contenguda dins lo malt.
- malтosa** n.f. (quim.) Sucre que dona per idrolisi doi moleculas de glucosa, e que s'obtén per idrolisi de l'amidon.
- malтota** n.f; Talha perceupuda d'una mena abusiva.
- maltusian, a** adj. 1. Qu'apartèn ai doctrinas de Maltus. 2. Opauat à l'expansion economica ò demografica.
- maltusianisme** n.m. 1. Restriccion voluntària de la procreacion. 2. (econ.) Ralentiment volontari de la produccion, de l'expansion economica.
- maluc** n.m. (anat.) Anca.
- malur** n.m. 1. Situacion penoa qu'affècta dolorosament quauqu'un. 2. Eveniment funèste. ◇ (fam.) *Faire un malur*: Si liurar à d'acte violença; aver un grand succès, faire furor. 3. Destinada ostila, malastre. ◇ *Portar malur*: Aver una influençia fatala, nefasta. Sin.: **malastrar**. 4. *Per malur*: Malurosament. Var.: **malaür**. Sin.: **malan**, **malastrada**, **malasòrt**, **malafortuna**.
- malurós, oa** adj. e n. 1. Qu'es dins una situacion dolorosa, penoa. 2. Qu'inspira una pietat mesclada de mesprètz: *Un malurós embriagon*. ◆ adj. 1. Qu'exprimisse de malur, de dolor, de sofrença: «*Sieu un gròs malurós/Escota joventura*». 2. *Que manca d'astre*: Èstre malurós au juèc. 3. Que la sieu consequéncia es lo malur; desastrós: *Pilhar una decision maluroa*. 4. Sensa valor, sensa importança: *Dins lo còfre, li èra solament doi malurós cultiers que jugàvon à visc*. Var.: **malairós**. Sin.: **malastrat**, **malastrós**, **desfortunat**.
- malurosament** adv. D'un biais malurós. Var.: **malaürosament**.
- malus** n.m. Majoracion d'una prima d'assegurança automobila en fucion dau nombre d'accidents arribats dins l'annada ai assegurats e dins lu quaus la sieu responsabilitat si tròva engatjada.
- malvais, a** adj. Marrit. Sin.: **caitiu**.
- malvaisetat** n.f. Marridum. Sin.: **marridetat**, **marridaria**.
- malvala** n.f. *Malvalas*: Òrdre de plantas enclausant li malvaceas e li familhas vesini: liliaceas (tilhòu), bombacaceas (baobab)...
- mam** n.f. Mamà.
- mamà** n.f. Nom afectiu per designar la maire. Var.: **mam**, **ma**.
- mamalian, a** adj. Relatiu ai mamifèrs.
- mamaloc** n.m. 1. Sordat esclau d'una milícia que juguèt un ròtle considerable dins l'istòria egipciana e, episodicament, en Índia. 2. Cavalier d'un esquadron de la Garda de Napoleon I^r.
- mamalogia** n.f. Part de la zoologia que tracta dei mamifèrs.
- mamari, ària** adj. Relatiu ai mamèla, au sen.
- mamau** n.m. Bobolh. Sin.: **momò**.
- mamba** n.m. Sèrp africana, arboricòla, agressiva e verinosa.
- mambo** n.m. Dança d'origina cubana, vesina de la rumba.
- mamectomia** n.f. (cir.) Ablacion dau sen. Sin.: **mastectomia**.
- mamèla** n.f. Glanda plaçada sus la façà ventrala dau tronc dei femèlas dei mamifèrs, que si desenvolopa à la pubertat e que secrète de lach après la gestacion. Sin.: **possa**, **popa**, **sen**, **teta**.
- mamelassa** n.f. Gròssa mamèla.
- mamelet** n.m. (mar.) Maimon.
- mamelon** n.m. Eminènça carnuda au centre de la mamèla, dau sen. Sin.: **popeu**, **posseta**.
- mamelonat, ada** adj. Que poarta de proeminèncias en forma de mamelon.
- mamelut, uda** adj. Qu'a de mamèlas (especialament de gròssi mamèlas).
- mameta** n.f. Diminutiu afectiu de *maigrand*.
- mamifèr** n.m. Animau vertebrat caracterisat per la preséncia de mamèlas, d'una pèu generalament cubèrta de pels, d'un coar mé quatre cavitats, d'un encefale relativament desenvolopat, per una temperatura constante e una reproducccion esquasi totjorn vivipara.
- mamillar(i), a (-ària)** adj. (anat.) Relatiu au mamelon; qu'a la forma d'un mamelon.
- mamillara (-ària)** n.f. Cactacea que la sieu susfàcia es cubèrta de mamelons espinós.
- mamiti** n.f. Inflamacion de la mamèla dei mamifèrs. Sin.: **mastiti**.
- mamografia** n.f. Radiografia de la glanda mamària.
- mamóis** n.m. Monina.
- mamoplastia** n.f. Intervencion de cirurgia plastica sus lo sen.

mamot n.m. (zool.) Elefant fossile dau quaternari, cubèrt d'una toson lanoa, que mesurava 3,50 d'autessa.

man n.f. 1. Organe de la preension e de la sensibilitat, provedit de cinc dets, que constituisse l'extremitat dei membres superiors de l'òme. ◇ *Aver sota (la) man*: À la sieu portada. ◇ (fig.) *Dei doi mans*: Embé entosiasme. ◇ *Aver lo coar sus la man*: Èstre totplen generós. 2. Aquest organa, quora sièrve à donar, à pilhar, à exprimir quauqua ren. ◇ *Porgir, tendre la man*: Demandar la caritat. ◇ *De man en man, de la man à la man*: D'una persona à l'autra, sensa intermediari. ◇ *De promiera man*: Directament. ◇ *De segonda man*: Indirectament. ◇ *Aver la man*: Ai cartas, èstre lo promier à jugar. ◇ *Votar à man levada*: Exprimir lo sieu sufragi en auçant la man. ◇ *Aver li mans traucadi*: Degalhar lu sieus sòus, non lu saupre conservar. 3. La man, considerada coma un instrument. ◇ *Si faire la man*: S'adestrar dins un travalh, una activitat. ◇ *Perdre la man*: Perdre la sieu dexteritat abituala, la sieu abitudi. ◇ *Metre man à*: Entamenar, metre en òbra. ◇ *Metre la darriera man à un travalh*: L'acabar. ◇ *Dessenhar à man levada*: Dessenhar sensa l'ajuda d'una règla, d'un compàs, d'un instrument grafic. 4. La man, emplegada per picar ò manejar una arma. ◇ *Auçar la man sobre quauqu'un*: Lo picar, èstre lèst à lo picar. ◇ *À man revèrsa*: Si di d'un pastisson donat m'au revèrs de la man. ◇ *À man armada*: En emplegant una arma. 5. La man, coma simbòle d'ajuda, d'acòrdi. ◇ *Porgir, tendre la man à quauqu'un*: Li ofrir la sieu ajuda, li prepauar una reconciliacion. ◇ *Demandar, obtenir la man d'una persona*: La demandar, l'obtenir en maridatge. 6. La man, coma simbòle de l'accion, de l'esfoarç. ◇ *Aver la man uroa, maluroa*: Ben (mau) capitlar sovent. Sin.: **aver boana, marrida man**. ◇ *Aver la man vérda*: Jardinar facilament, mé de boai resultats en tota ocasion. ◇ *Aver li mans liuri*: Aver tota libertat per agir. 7. La man, coma simbòle de la possession, de l'autoritat, dau poder. ◇ *Cambiar de mans*: Passar d'un proprietari à un autre. Sin.: **passar de man en man**. ◇ *Metre la man sobre quauqua ren*: Trovar, tornar trovar quauqua ren; s'empadronir de quauqua ren. ◇ *Metre la man sobre quauqu'un*: L'arrestar. Sin.: **metre l'àrpia sobre**. ◇ *Faire man bassa sobre*: S'apoderar de quauqua ren indeugudament. ◇ *Pilhar en man*: S'encargar de. ◇ *Repilhar en man*: Restablir la situacion de (un afaire, una societat, etc.). ◇ *Passar la man*: Renonciar ai sieus poders, lu transmetre. ◇ *Aver la man sobre*: Comandar. 8. La man coma simbòle de la foarça violenta. ◇ *Non li anar de man moarta*: Agir mé brutalitat. 9. Persona, considerada dau ponch de vista de la sieu activitat. ◇ *En boani mans*: Afidat à una persona capabla. ◇ *Promiera man*: Obriera d'una maion de cordura, capabla de faire toi lu modèles. ◇ *Man à man*: exercici d'equilibri dins lo quau doi acrobatas multiplifícon li elevacions en si tenent per li mans. 10. Distança de la larguessa d'una man. 11. *Man correnta*: Part superiora d'una rampa d'escalier, etc., sus la quala si paua la man. 12. Ensèms de 25 fuèlhs de papier. 13. Raport de la foarça d'un papier à la sieu espessor. ◇ *Papier qu'a de man*: Que dona una impression d'espessor. 14. Extremitat dei

membres anteriors dei vertebrats tetrapòdes. 15. *Man d'una mòla*: Pèça sus la quala s'articula l'extremitat d'una mòla. 16. *Man de justícia*: Man d'evòri mé tres dets auçats, plaçada à l'extremitat dau baston real, simbòle de la justícia reala. 17. *Depauar una man correnta*: Faire una deposicion à la polícia ò à la gendarmeria per denonciar de fachs. 18. *De man en man*: À flor e à mesura. 19. *En un virat de man*: À la lèsta, leu. 20. (mar.) *Man de terra*: Dau costat dau ribatge. ◇ *Man de foara*: Dau costat de la mar. ◇ *Man de guinda*: Cordatge que sièrve d'auçar la vela d'un bateu. ◇ *Man fadada*: Mena de tenalha plaçada à la cima d'un mànegue lòng, per rabalhar d'objets tombats dins la mar. Sin.: **rampin**. 21. *Man de boasc*: Tauleta qu'un dei sieus costats es provedit d'un mànegue per espaumar lo ciment ò lo gip. Sin.: **planela**. 22. *Faire virar à la sieu man*: Convertir quauqu'un ai sieu ideas, faire cambiar de vejaire.

mana n.f. Dins li religions animisti, foar a sobrenaturala, impersonala e indiferenta.

manacho n.m. Arpalhan, maufaràs, arlòt.

manada n.f. 1. Cen que si pòu tenir dins una man. Sin.: **ponh, ponhada** (que definísson mai cen que tèn dins la man sarrada). 2. Còup donat mé la man. 3. Tropeu de taurs, de cavaus, en Camarga. 4. Grope de personas. Sin.: **masnada**.

manadar vt. Picar docgament mē la man.

manaia n.f. Destrau d'execucion. Var.: **manaira**.

manaira n.f. Manaia.

manara n.f. Destrau per escairar lo boasc.

manca n.f. 1. Fach de mancar; insufisença ò absença dau necessari. Var.: **mancança**. 2. *Estat de manca*: Estat d'ànsia ligat à l'impossibilitat de si procurar de dròga, per un toxicoman. 3. À la rotleta, una dei sièis possibilitats simpli, que comprèn toi lu nombres de 1 à 18 (per op. à passa). 4. *Manca, mancança de ganhar*: Profèch que si seria poscut realisar, ma que non si faguèt. Sin.: **pèrda**. ◆ loc. prep. *Per manca de*: En l'absença de. Var.: **en mancança de**.

mança n.f. Femèla jove d'un bovin, que non a encara velat. Sin.: **vedela**.

mancament n.m. Accion de mancar à un dever, à una lèi, à una règla: *De mancaments greu à la disciplina.* Sin.: **faliment, defalhidà.**

mancanca n.f. Manca. Sin.: desprovediment.

mancant, a adj. Que manca, qu'es estat levat: *Li pèçes mancanti d'un dossier.* Sin.: **defautant**. ◆ adj. e n. Absent

mancar vi. (*manqui*) 1. Falhir, defalhir: *L'attemptat a mancat*. 2. Èstre en quantitat insufisenta: *Mi manca 1 euro per pagar*. Sin.: **defautar**. 3. Èstre absent dau sieu luèc de travalh, d'estudi: *Cu manca encuèi?* ◆ vt. ind. (à, de) 1. *Mancar à*: Defautar à, èstre en quantitat insufisenta à: *Li foarças mi máncon per acabar*. ◇ Far nàisser un sentiment de vuèi, en rason d'una absència: *Mi manques*. ◇ Si sostraire (à), evitar: *Mancar ai sieu obligacions*. 2. *Mancar de*: Non aver en quantitat sufisenta. ◇ Èstre à doi dets de: *A mancat de si negar dins la sieu piscina*. ◇ *Non mancar de*: Non oblidar, non

ometre de: *Non manquerai de vos venir saludar.* ◇ Non manifestar cen que si deuria vers una persona: *Mancar de respècte à quauqu'un.* ♦ vt. 1. Non arribar à tocar: *Mancar lo bersalh.* ◇ *Non mancar quauqu'un:* Non laissar passar una oportunitat de li donar una leïçon, de s'en venjar. 2. Faire mau: *Mancar una fôto.* 3. Non capitlar: *Ai mancat lo mieu concors.* 4. Laissar escapar: *Mancar una oportunitat.* 5. Non rescontrar coma èra previst: *Si siam mancats à l'arribada dau tren.* ◇ Arribar troup tardí per pilhar un mejan de transpoart: *Mancar lo tren.* ♦ si mancar v.pr. Si sostraire à un never, una promessa, un obligat.

mancat, ada adj. 1. Que non es estat ben fach: *Una pastissaria mancada.* 2. Que non es devengut cen que devia èstre ni cen que pretendia d'estre: *Un avocat mancat.* 3. Si di d'un animau mau castrat.

mancat n.m. 1. Pastissaria fach d'una pasta à bescuèch m'una foarta proporcion de burre fondut. 2. Mòtle à mancat: Mòtle per la pastissaria, aut e dau bord rotlat.

mancat n.m. Animau mau crestat.

mancenilha n.f. Fruch manjadís dau mancenilhier, que sembla un pichin pom d'api.

mancenilhier n.m. Aubre originari dei Antilhas e d'Amèrica eqüatoriala, dich *aubre de moart, aubre-poison*, perqué lo sieu suc, caustic, es totplen toxic (Familha dei euforbiaceas).

manceu, èla adj. e n. De la Vila, de la Region dau Mans.

mancha n.f. (it.) Estrena. Sin.: **boanaman.**

mancha n.f. Tube sople per aigar.

manchó adj. e n. (inv. en genre) De Manchòria.

manchon n.m. (fr.) Cilindre de vèire, d'estòfa, de palha, etc. Var.: **manegon.**

manchon, a adj. e n. Que li manca una man ò un braç. Var.: **manpòt.**

manchonier n.m. Obrier de veiraria que fa de manchons. Var.: **maneguier.**

mancia n.f. Divinacion obtenguda per un procediment quau que sigue.

manco prep. Indica una sostraccion: *10 manco 3 fan (son) 7.* ◇ Dins l'expression de l'ora: *2 oras manco un quart.* ♦ *Manco se:* Ni mai se. ♦ *En manco de:* En plus pauc de. ♦ adv. *Manco un:* Pròpi minga, degun. ◇ Per marcar una gradacion, fins à un limit: *Costa manco un euro!* ◇ *Per lo manco, au manco:* En quantitat egala ò superiora: *N'i a au manco 10.* ◇ *Recevut en manco:* (dr.) Cen qu'es deugut e non es estat precevut. ◇ *(Ni) manco ieu:* Ieu nimai. ♦ loc. prep. À *manco que* (+ subjontiu): Franc que (se), levat que (se). ♦ (expr.) *Manco mau!:* Segurament!

manço n.m. Bòu jove.

mand n.m. Òrdre. ◇ *Èstre à mand de:* Èstre sus lo ponch de.

mandadís n.m. Fach de mandar (un corrier). Sin.: **postatge.**

mandaire, airitz n. Persona que manda una letra, un fais.

mandament n.m. 1. Circonscripcion territorial; competència d'una juridiccion. 2. (relig. cat.) Escrich d'un evesque per esclarir un ponch de doctrina ò donar d'instruccions. Sin.: **letra pastoral.** 3. Letra simpla de natura administrativa. 4. Instruccions adreiçadi per un soberain ai sieus oficiers per obligar lu sieus vassaus à li rendre lu omenatges que li son deuguts. 5. Òrdre reiau ai autoritats locali. 6. Òrdre de comparéisser.

mandant, a n. (dr.) Persona que, per un mandat, dona à una autra lo poder de la representar dins un acte juridic.

mandar vt. 1. Expediar: *Mandar una letra.* Sin.: **enviar.** 2. Emetre: *Mandar un crit.* 3. Faire partir per una destinacion donada: *Mandar à l'escòla, en pension.* ◇ *Mandar cercar, quèrre quauqu'un, quauqua ren:* Donar òrdre à quauqu'un de l'anar cercar, quèrre. ◇ (pop.) *Mandar cagar:* Faire partir, alunhar (quauqu'un durament. 4. Lançar: *Mandar lo balon.* ◇ Expression per encoratjar: *Manda!* 5. *Mandar un simèc:* Picar quauqu'un sus lo morre. Sin.: **amotlar.** 6. *Mandar li colors:* Auçar lo drapeu per li rendre li onors. ♦ vi. À la belòta, fach de causir una color coma atots: *Mandar à caire.*

mandarin n.m. 1. (ist.) Títol que si donava dins lo passat ai fonctionaris de l'Empèri chinés, causits per concors demièg lu letrats. 2. (pej.) Personatge important e influent dins lo sieu mitan (espec. professor d'universitat). 3. (ling.) Forma dialectala dau chinés, parlat per mai de 70 dau 100 de la populacion, e que sièrve de basa à la lenga comuna oficiala de China.

mandarina n.f. Fruch dau mandarinier, espècia de pichin portegal doç e perfumat, que la sieu escòrça si lèva facilament.

mandarinat n.m. 1. (ist.) Dignitat, fucion de mandarin; lo còrs dei mandarins chinés. 2. (pej.) Poder arbitrari que d'intellectuaus influents detènon dins d'un mitans.

mandarineta n.f. Pichina mandarina.

mandarinier n.m. Agrume dau genre citrus, totplen pròche dau portegalier, que lo sieu fruch es la mandarina (Familha dei rutaceas).

mandarinisme n.m. Sistema d'espròvas impauat en China ai futurs mandarins.

mandat n.m. 1. Poder qu'una persona dona à una autra d'agir en lo sieu nom. ◇ (dr.) *Mandat de comparucion:* Òrdre de faire comparéisser devant un jutge. ◇ *Mandat d'arrèst, de depaus:* Òrdre d'arrestar, de menar quauqu'un en preson. ◇ *Mandat de menar:* Òrdre dau jutge d'instrucccion ai agents de la foarça publica de menar una persona, e mai fuguesse per constrencha, en presença dau magistrat que deu recampar li sieu explicas. ◇ *Mandat "ad litem":* Mandat especial conferit à una persona per un jutge dins la tòca de li faire representar un mancant à un procès. ◇ *Mandat judiciari:* Autorisacion donada per un tribunau civil à un conjonch per representar l'autre espós, entravat, dins una operacion juridica qu'interèssa la comunautat. ◇ *Mandat legal:* Mandat donat per la lèi, que designa la persona qu'aurà lo poder de representacion. ◇ *Territòri sota mandat:* Territòri que la sieu administracion èra donada à una potènça estrangiera. 2. Mission que lu electors dónon à

de personas que porran, en lo sieu nom, exercir un poder politic; durada d'aquesta mission: *Mandat parlamentari*. ◇ *Mandat imperatiu*: Mandat tau que l'elegit es tengut de si conformar au programa qu'a presentat, per op. au *mandat representatiu*. 3. Títol remés per lo servici dei poastas per faire pervenir una soma à un correspondent. 3. (dr. com.) Efècte negociable per lo quau una persona deu pagar una soma à una autra persona. ◇ Pèça autrejada per una administracion publica e gràcias à la quala un creancier si fa pagar per lo Tesaur Public.

mandatament n.m. 1. Accion de mandatar. 2. (dr. Adm.) Ordonançament.

mandatar vt. 1. Donar à quauqu'un lo poder d'agir en lo sieu nom, l'investir d'un mandat. 2. Pagar sota forma d'un mandat.

mandatari, ària n. 1. Persona qu'a un mandat ò una procuracion per representar lo sieu mandant dins un acte juridic. ◇ *Mandatari liquidator*: Mandatari encargat, per decision de justícia, de representar lu creanciers per metre en òbra, eventualment, la liquidacion judiciària d'una empresa.

mandatier, a n. Persona que fa de convocacions.

mandat-carta n.m. Mandat postal transmés sota la forma d'una carta postala, pagable normalament au domicili.

mandat-letra n.m. Mandat postal provedit d'un talhon doble, destinat à cloure la correspondéncia particuliera que lo mandaire adreiça au destinatari.

mandatum n.m. (lat.) Accion de lavar lu pens à dotze paures, complida per lo papa, un evesque ò un curat lo Dijous Sant.

mandatura n.f. Durada d'un mandat politic electiu.

mandé, ea adj. *Lengas mandeas*: Grope de lengas d'Àfrica, coma lo bambarà. Var.: **mandingue**.

mandean, a adj. e n. Relatiu au mandeisme; partidari dau mandeisme.

mandeisme n.m. Doctrina religioa dau caractèr gnostic, naissuda vers lo s. II^d de la noastra èra, que n'en sóbron quaucu miliers de partidaris en Iraq.

mandian(t), a adj. e n. (fr.) 1. Mendicant. 2. Furbo, tarabustèri.

mandianada n.f. (fr.) 1. Mendicitat. 2. Vagabondatge.

mandianar vi. (fr.) 1. Mendicar. 2. Vagabondar.

mandianàs, assa n. (fr.) Aumentatiu de *mandian(t)*.

mandianatge n.m. (fr.) 1. Mendicitat. 2. Vagabondatge.

mandíbola n.f. (it.) 1. Maxillari inferior de l'òme e dei vertebrats. 2. Pèça bucala dei miriapòdes e dei insèctes, situada anteriorament ai maissèlas. 3. (fam., au pl.) Maissèlas: *Jugar dei mandíbolas*. Var.: **mandibula**.

mandibula n.f. Mandíbola.

mandibular(i), a (-ària) adj. De la mandibula.

mandibulat n.m. *Mandibulats*: Antenats.

mandilh n.m. Mena de vèsta corta que portàvon ai XVIⁿ e XVIIⁿ siècles lu servitors. Sin.: **casaca**. 2. Vestit d'exterior que simbolisa la pauretat.

mandilho n.m. 1. Pèça de teissut que si mete à l'entorn dau coal ò que li fremas méton sus la tèsta. 2. Mocador.

mandingue n.m. Mandé.

man d'òbra n.f. 1. Biais, travalh de l'obrier dins la confeccion d'un obratge. 2. Ensèms dei salariats, en partic. dei obriers, d'un establiment, d'una region, d'un país.

mandola n.f. (mús.) Instrument de música à coardas, de la familia de la mandolina, apareissut au s. XVIIIⁿ coma bassa de la mandolina, que la sieu caissa pòu èstre facha m'un cogordon. Var.: **mandòla**.

mandòla n.f. Mandola.

mandolin n.m. (mús.) Mandolina.

mandolina n.f. 1. Instrument de música dei coardas doble peçugadi, m'una caissa de resonança lo mai sovent bombada. Var.: **mandolina**. 2. Nom que si dona à una aisina de coïna que sièrve per talhar lu liumes.

mandolinista n. Musicaire qu'emplega una mandolina.

mandòra n.f. Pichin laüt en forma de cròssa montat de 4 à 6 còrs de coardas.

mandòrla n.f. Glòria en forma d'amètla à l'entorn de la figura dau Crist trionfant dins d'uni representacions.

mandra n.f. Macarèla, mandrona.

mandraga n.f. Granda encencha de rets per pescar lo ton.

mandragola n.f. Mandragòra.

mandragòra n.f. Planta dei regions caudi que la sieu raïç, tuberisada e bifurcada, fa pensar à la forma d'un còrs uman (Familha dei solanaceas). Var.: **mandragola**.

mandre n.m. (tecn.) Mandrin.

mandri n.m. Barra de ferre que sièrve à faire virar una ròda de molin.

màndria n.f. (it.) Tropa, clica.

mandril n.m. Monina d'Àfrica dau morre roge bordat de regas faciali blavi (80 cm de long, familia dei cinocefales).

mandrin n.m. (tecn.) 1. Aparelh que si fixa sus una màquina-autís ò sus un autís portatiu, e que permete de sarrar l'element que vira e d'assegurar la sieu rotacion. 2. Autís, instrument de forma generalament cilindrica, per agrandir ò egalizar un trauc. 3. Tube vuèi que sièrve au bobinatge dau papier, d'un film plastic, etc. Var.: **mandre**.

mandrinaire n.m. Obrier especialisat que trabalha sus una màquina per mandrinar.

mandrinalha n.f. Mandronalha.

mandrinar vt. 1. Metre en forma (una pèça) au mejan d'un mandrin; agrandir (un trauc) m'un mandrin. 2. Acotar l'extremitat d'un tube de caudiera, d'escambaire, de condensador au mejan d'un mandrin.

mandrinatge n.m. Accion de mandrinar.

mandrinejar vi. Mandronejar.

mandron n.m. Marrit subjècte. Sin.: **gus, belitre**.

mandrona n.f. Macarèla.

mandronalha n.f. Canalha, lo tot dei mandrons.

Var.: **mandinalha**. Sin.: **gusalha, sarsavalha**.

mandronejar vi. 1. S'acoquinar. Var.: **mandrinejar**.

Sin.: **s'agusardir**. 2. Ficar lo sieu nas en d'afaires que pertòcon quauqu'un d'autre, en particular en d'aventuras galanti. Sin.: **faire la man**.

manducable, a adj. Manjable.

manducion n.f. Ensèms dei operacions mecaniqui que constitúisson l'acte de manjar e prepàron la digestion. Sin.: **manjament, manjatge**.

manducar vt. (*manduqui*) Manjuquejar.

manducator, atritz adj. Que pertòca lu organes que perméton de manjar.

manechau n.m. Persona que lo sieu mestier es de ferrar lu cavaus. Sin.: **manescau**. Var.: **manichau, marescal**.

manèfla n.f. Lausenga. Sin.: **flaunhardaria**.

maneflaria n.f. Fach de lausengar.

maneflàs, assa n. Vil manèfle.

manèfle, a adj. Adulador, lausengier; ipocrita.

maneflejaire, arèla n. Lausenjaire.

maneflejar vi. Lausengar, flatar bassament, vilanament. Sin.: **adular, encensar, amigar, engalinar, flaunhardar**.

maneflitge n.m. Vici dau manèfle.

mànega n.f. 1. Part d'un vestit que recuèrbe lo braç. ◇ *En mànega de camia*: Mé l'extremitat dei mànegas replegada. 2. *Mànega d'ària*: Tube de tela plaçat en cima d'un pal per indicar la direcccion dau vent; conducte metallic que sièrve à aerar lo dedintre d'una nau.

mànega n.f. 1. Banda, chorma. Sin.: **issoart**. 2. Grope d'un pichin nombre: *Una mànega de sordats*.

mànega n.f. Extremitat de la sàvega, formada dau *pelin*, dau *seguet*, dau *sardinau* e dau *fès*.

manegon n.m. Cilindre de vèire, d'estòfa, de palha, etc. Var.: **manchon** (fr.).

manegòrd n.m. Manigòrd.

mànegue n.m. Part que permet de tenir un instrument, un autís. ◇ (fam.) *Èstre dau costat dau mànegue*: Dau costat mai foart, de cu a lo poder, l'autoritat. 2. Oàs apparent dei costeletas e dau gigòt. 3. (mús.) Part d'un instrument à coardas fixat à la caissa, que supoarta la tòca e lo cavilhier.

maneguier n.m. Obrier de veiraria que fa de manchons. Var.: **manchonier** (fr.).

manejabilitat n.f. Caractèr de quauqu'un, de quauqua ren qu'es manejable.

manejable, a adj. 1. Que si pòu manejar facilament: *Un aparelh manejable*. 2. Que si laissa dirigir: *Un caractèr manejable*. Sin.: **manipulable**.

manejaire, airitz n. 1. Palpejaire. 2. Gestionari.

manejar vt. 1. Tenir quauqua ren entre li sieu mans.

2. Si servir d'un aparelh, d'un instrument, l'emplegar. 3. Emplegar, combinar embé gaube (d'ideas, de mòts, de sentiments) 4. Pastar à la man de burre e de farina. 5. Faire la gestion de. 6. Manipular.

manejator, atritz n. Manejaire.

manelha n.f. Part d'un objècte que sièrve à lo sasir.

Var.: **manilha**. Sin.: **ansa**.

manelhar vt. Manilhar.

manent n.m. 1. Paisan, abitant d'un vilatge, sota l'Ancian regime. 2. Arlèri, pantré, pacan, rústegue.

manequin n.m. 1. Modèle de fust dei membres articulats, utilisat per lu pintors e escultors. 2. Modèle de fust, sensa membres, utilisat per li cordurieras. 3. Persona que presenta sobretot la mòda vestimentària. 4. Persona manipulada. Sin.: **mariòta**.

manes n.m. pl. 1. Dins l'Antiquitat romana, ànimas dei moarts, consideradi coma de divinitats. 2. (lit.) Antenats considerats coma se viuguésson dins l'en-delà.

manesc, a adj. À man.

manescau n.m. Manechau.

manescrich, a adj. Qu'es escrich à la man.

manescrich n.m. 1. Obratge escrich à la man. 2. Original (ò còpia) d'un tèxto destinat à la composicion, que siegue escrich à la man ò dactilografiat.

manetar vt. Metre li manetas à quauqu'un.

maneta n.f. 1. Lèva per comandar manualament d'uni organes de màquinas. 2. Part d'un virabrequin ò d'una manivèla sus la quala es es articulada la tèsta de èla.

manetas n.f. pl. 1. Braçalets metàllics per estacar un presonier. 2. Ancianament, pareu d'aneus ò pichina cadena per estacar lu gròs dets d'un presonier.

man foarta n.f. sing. *Prestar man foarta à quauqu'un*: L'ajudar.

manga n.m. Benda dessenhada japonesa.

manganat n.m. Sau M_2MnO_4 , dont M es un metal monoivalent.

manganès(i) n.m. Metal grisastre de densitat 7,2, foarça dur e foarça rompedís, present dins la natura sota la forma d'oxides, que s'emplega sobretot dins la fabricacion d'aciers especials; element (Mn) de n° atomic 25 e de massa atomica 54,93. Var.: (fem.) **manganesa**.

manganesa n.f. Manganèsi.

manganesifèr, a adj. Que contèn de manganèsi.

manganeu n.m. 1. Anciana màquina de guèrra per mandar de pèiras. 2. Gròs baston emplegat per picar.

manganic, a adj. Si di de l'oxide e dei saus de manganèsi trivalent.

manganide n.m. *Manganides*: Familha de mineraus qu'an lo manganèsi per tipe.

manganimetria n.f. Metòde de dosificacion dei còrs químics reductors au mejan de permanganat de potassi.

manganina n.f. (tecn.) Aliatge de coire, de manganèsi e de niquèl emplegat dins la fabricacion dei resistèncias electriqui.

manganisme n.m. Intoxicacion deuguda au manganèsi.

manganit n.m. Sau que deriva de l'anidride manganós MnO_2 .

manganós, oa adj. Si di de l'oxide e dei saus dau manganèsi divalent.

manganò-siliceu adj. Que pertòca una mena d'acier que contèn de carbòni, de silici, de manganèsi, que presenta una granda duretat.

mangilha n.f. (fam.) Li cauas que si mènjon; viures per la jornada.

mangilhar vi. Manjar.

mangin n.m. Espècia d'esquiale (*Squalus blainvillei*, familia dei esquàlidats).

mangla n.f. Fruch dau manglier.

manglier n.m. Paletuvier finda sonat *rizofòre*, que constituisse l'essencial de la mangràvia.

mango n.m. Fruch exotic dau manguier, que la sieu carn jauna es saboroa e totplen perfumada.

mangosta n.f. Pichin mamifèr carnívore d'Àfrica e d'Àsia (en defoara d'una espècia que viu en Èuropa), predator dei sèrps (Lòng de 50 cm, familia dei viverridats).

mangostan n.m. Fruch dau mangostanier.

mangostanier n.m. Aubre fruchier de Malàisia, cultivat dins li zònas tropicali umidi.

mangràvia n.f. Formacion vegetala caracteristica dei regions costieri intertropicali, constituida de forèsts densi de paletuviers, que fixon li sieu raïç dins li aigas calmi dont si depauon betas e limons.

manguier n.m. Aubre dei regions tropicali, que produe lo mango (Familha dei terebinaceas).

manhan n. Vèrp que produe lo fier que sièrve à faire la seda (*Bombyx mori*).

manhanaire, nairitz n. Manhanier.

manhanarèla n.f. Manhaniera.

manhanaria n.f. 1. Bastiment destinat à alevar de manhans. 2. Sericicultura.

manhanarier, a n. Persona que s'occupa dei manhans, d'una manhanaria. Var.: **manhanier**.

manhanier, a n. Manhanarier.

manhanimament adv. Magnanimament.

manhanime, a adj. Magnanime.

manhanimitat n.f. Magnanimitat.

manhat n.m. Magnat.

manhe, a adj. (arc.) Grand, en parlant d'un personatge: *Carlemanhe*.

manhèsi n.m. Magnèsi.

manhèzia n.f. (quim.) Magnèsia.

manhesian, a adj. e n. Magnesian.

manhesiat, da adj. Magnesiat.

manhesic, a adj. Magnesic.

manhesifèr, a adj. Magnesifèr.

manhesiotermia n.f. Magnesiotermia.

manhesita n.f. Magnesita.

manhetescrich n.m. Magnetescrich.

manhetic, a adj. Magnetic.

manhetisable (-izable), a adj. Magnetisable.

manhetisacion (-izacion) n.f. Magnetisacion.

manhetisaire (-izaire), a (-airitz) n. Magnetisaire.

manhetisant (-izant), a adj. Magnetisant.

manhetisar (-izar) vt. Magnetisar.

manhetisme n.m. Magnetisme.

manhetista adj. e n. Magnetista.

manhetita n.f. Magnetita.

manheto n.f. Magneto.

manhetoaerodinamica n.f. Magnetoaerodinamica.

manhetocaisseta n.f. Magnetocaisseta.

manhetocaloric, a adj. Magnetocaloric.

manhetocardiografia n.f. Magnetocardiografia.

manhetocirurgia n.f. Magnetocirurgia.

manhetodinamic, a adj. Magnetodinamic.

manhetolectric, a adj. Magnetoelectric.

manhetofil(e), a n. Magnetofil(e).

manhetofòn n.m. Magnetofòn.

manhetofonic, a adj. Magnetofonic.

manhetogène, a adj. Magnetogène.

manhetogeneratritz n.f. Magnetogeneratritz.

manhetograma n.m. Magnetograma.

manhetoïdrodinamic, a adj. Magnetoïdrodinamic.

manhetoïdrodinamica n.f. Magnetoïdrodinamica.

manhetolecta n.f. Magnetolecta.

manhetològue, òga n. Magnetològue.

manhetomètre n.m. Magnetomètre.

manhetometria n.f. Magnetometria.

manhetomotor, tritz adj. Magnetomotor.

manheton n.m. Magneton.

manhetooptic, a adj. Magnetooptic.

manhetooptica n.f. Magnetooptica.

manhetoparlaire n.m. Magnetoparlaire.

manhetopausa n.f. Magnetopausa.

manhetopirita n.f. Magnetopirita.

manhetoplombita n.f. Magnetoplombita.

manhetoquimia n.f. Magnetoquimia.

manhetoresistència (-éncia) n.f. Magnetoresistencia.

Magnetoresistencia.

manhetoscopar vt. (*manhetoscòpi*) Magnetoscopar.

manhetoscòpi n.m. Magnetoscòpi.

manhetosfera n.f. Magnetosfera.

manhetostatic, a adj. Magnetostatica.

manhetostibiana n.f. Magnetostibiana.

manhetostriccion n.f. Magnetostriccion.

manhetoteca n.f. Magnetoteca.

manhetoterapia n.f. Magneterapia.

manhetron n.m. Magnetron.

manhícia n.f. Magnícia.

manhific, a adj. Magnific.

manhificament adv. Magnificament.

manhificar vt. (*manhifiqui*) Magnificar.

manhificat n.m. Magnificat.

manhificença (-éncia) n.f. Magnificença.

manhificent, a adj. Magnificent.

manhitud(a) n.f. Magnituda.

manhin n.m. Obrier que restanha d'objèctes metallics. Sin.: **restanhacaçaròlas**.

mania n.f. 1. Abitud, gust particular que provòca l'irritacion ò l'escòrrn. Sin.: **tissa**. 2. Gust excessiu per quauqua ren; obsession, idea fixa. Sin.: **frapacion**. 3. (psiquiatria) Estat de sobreexcitacion psíquica caracterisada per l'exaltacion ludica de l'umor, l'acceleracion desordenada de la pensada e lu excès instintuals. Sin.: **estat maniac**.

maniac, a adj. e n. 1. Qu'a un gust excessiu per de detalhs. Sin.: **menimós**. 2. Qu'a d'abituds particulari, un pauc ridiculi. 3. Qu'a l'obsession de quauqua ren: *Un maniac de l'exactitud*.

maniacaria n.f. Comportament d'una persona maniaca.

maniacodepressiu, iva adj. Si di d'una psicòsi caracterisada per la succession pauc ò pron reguliera d'accès maniacs e melancolics dins un meme subjècte e dei malauts ensinda pertocats.

maniagós, oa adj. Escrupulós.

maniaquejar vi. Si mostrar refastinhós, poatafin, exigent.

manichau n.m. Manechau.

manicla n.f. Pèça de cuer que d'unu obriers emplegon per si protegir la man (pegòts, religaires, etc.).

manicur, a n. Manucur, a.

maniera n.f. 1. Biais particulier d'estre ò d'agir. .: **comportament, mena, biais**. 2. Biais de pintar, de compauar, particular à un artista, estile pròpri à un escrivan. ◇ *À la maniera de*: En imitant. Sin.: **segond**. 3. *Maniera negra*: Procediment de gravadura à l'aiga foarta dins lo quau lo gravaire fa aparéisser lo motiu desiderat en clar, mé tota la gamma possibla dei miègi-tenchas, sus un fond negre. Sin.: **mezzotinto** (it.). ◆ pl. 1. Biais abituials de parlar ò d'agir en societat. 2. Comportament afecat. ◇ *Faire de manieres*: Agir, parlar sensa simplicitat; si faire pregat. Sin.: **faire de landas**. ◇ *Sensa manieres*: En tota simplicitat.

manierar vt. Afinar quauqua ren, lo travalhar à l'excès. ◆ **si manierar** v.pr. Èstre, devenir manierat, s'embarrassar, faire de manieras. Var.: **si manierisar**.

manierat, ada adj. Manierós.

manierisar (-izar) (si) v.pr. Devenir manierat. Var.: **si manierar**.

manierisme n.m. 1. Mancança de natural, afectacion, en particular dins en matèria artística e leterària. 2. Forma d'art que s'es desenvolopada en Itàlia pi en Euròpa au s. XVIth, sota l'influença de la *maniera* dei grands mestres de la Renaissença. 3. (psiquiatria) Caractèr dei mejans de comunicacion (lengatges, gèsts) plens d'afectacion e de sobrecargas que lu ràndon discordants.

manierista adj. e n. Que si caracterisa per lo sieu manierisme.

manierós, oa adj. Compassat; que manca de simplicitat. Sin.: **landier**.

manufactura n.f. Manufactura.

manufacturar vt. Manufacturar.

manufacturier, a adj. Manufacturier.

manifest, a adj. Que la sieu natura, la sieu realitat, la sieu autenticitat son evident: *La tieu error es manifesta*.

manifest n.m. 1. Escrich public per la quau un cap d'Estat, un govèrn, un partit, etc., prepaua lo sieu programa, lo sieu ponch de vista politic, ò rende còmpte de la sieu accion: *Lo manifest dau partit comunista*. 2. Expauat teoric per lo quau d'artistas, d'escrivans lànçon un movement artistic, literari. 3. Document de bòrd d'un avion, que compoarta l'itinerari, lo nombre de passatgers e la quantitat de fret emportada. 4. Tableu descriptiu dei mèrc que fórmont lo cargament d'una nau, à l'usatge dei doganas.

manifestacion n.f. 1. Accion de manifestar; testimoniança, marca. 2. Eveniment organisat dins una tòca comerciala, culturala, etc. 3. Recampament, desfilat de personas organisat sus la via publica e destinat à exprimir una opinion politica, una revendicacion. Sin.: **trebolèris**.

manifestament adv. D'un biais manifest; clarament.

manifestant, a n. Persona que participa à una manifestacion sus la via publica.

manifestar vt. (*manifesti*) Exprimir, far conóisser, donar de pròvas de: *Manifestar la sieu volontat*. ◆ vi. Faire una demonstracion publica collectiva, li participar. ◆ **si manifestar** v.pr. 1. Aparéisser au grand jorn, si faire reconóisser per un signe: *Aquela malautia si manifesta promierament per un grand lassitge*. 2. Donar de signes de la sieu existéncia, de la sieu presenza, si far conóisser: *Doi candidats si son manifestats*.

manifestatiu, iva adj. Qu'a la vertut de manifestar, de metre en evidència.

maniganya n.f. (fam.) Pichina manòbra secreta per enganar quauqu'un. (S'emplega sovent au pl.). Sin.: **manipòli, patricòt, trama, conspiracion, manipulacion, ordum**.

manigançar vt. Alestit secretament e embé de mejans pauc ò pron onèstes. Sin.: **tramar, ordir, conspirar**.

manigancejar vi. Manigançar, d'un biais encara mai viciós.

manigeu n.m. Movement ondulatòri de la mar, sensa deferament dei ondas. Sin.: **soberna, ersa, ersada, erseja**.

manigòrdo n.m. Nèrvi, marrit subjècte. Var.: **manegòrdo**. Sin.: **gusàs**.

manigueta n.f. Grana dau gust pebrat que creisse en riba de mar de la Guinea fins au Congò, foarça preada coma espècia, sota lo nom de *grana de paradís*.

manilha n.f. 1. Manelha. 2. Pèça metallica mobila que si vèn encastrar dins una pèça fixa sus lo costat d'una mala ò d'un còfre e que sièrve per lu clavar. 3. (mar.) Aneu de fèrre qu'enrodava lu pens dei galeròtos. 4. (mar.) Pèça de boasc clavelada sus lo mànegue dei rems de galères, que permetia ai vogaires de lu manobrar mai aisadament.

manilha n.f. 1. Juèc de cartas, que si juèga generalament à quatre, doi còntra doi, e dins lo quau lo dètz e l'as son li cartas mestressas. 2. Lo dètz de cada color, au juèc de la manilha.

manilha n.m. 1. Cigarro dei Felipinas. 2. Capeu de palha originari de Manila. 3. Resina que vèn dei Felipinas, utilisada per fabregar de verníç.

manilhaira, airitz n.m. Que juèga à la manilha.

manilar vt. 1. Metre en plaça una manilha. 2. Acampar doi extremitats d'una cadena. Var.: **manelhar**.

manilhon n.m. As de cada color, au juèc de la manilha.

maniòca n.f. Planta dei regions tropicali que la sieu raïç tuberisada manjadissa fornisce una fecula que s'en tira lo tapiòca (Familha dei euforbiaceas).

manipòli n.m. Manigança, trama, engana.

manípolo n.m. (it.) Manipula.

manipul n.m. (rel.) Manipula.

manipula n.m. 1. Dins l'Antiquitat, unitat tactica de basa dins la legion romana, compauada de doi centurias. 2. (relig.) Manipul, benda d'estòfa que portàvon au braç senec lo prèire, lo diacre, lo sotadiacre, per la messa. Var.: **manípolo** (it.).

manipulable, a adj. Manejable.

manipulacion n.f. 1. Accion ò biais de manipular un objècte, un aparelh; manejamant. 2. Especialitat dau prestidigitator que, per la sieu soleta dexteritat, fa aparéisser e disparéisser d'objèctes. 3. Manòbra destinada à enganar: *Manipulacion electoralala*. Sin.: **manipòli, manigança**. ◇ *Manipulacion dei folas*: Influença sobre de gropes nombrós, sobre l'opinion, au mejan, en particular, d'una propaganda de massa. 4. Exercici au cors dau quau d'escolans, de cercaires, etc., fan una experiença; l'experiència ensinda facha. 5. (genet.) *Manipulacions genetiqui*: Ensèms dei operacions qu'emplégon la cultura *in vitro* de cellulæ e la modificacion, espec. per fragmentacion, de l'estructura de l'A.D.N. per obtenir d'organismes que presènton de combinasons novèli de proprietats ereditari. 6. (med.) *Manipulacion vertebralala*: Mobilisacion forçada, brèva e mesurada, dei articulacions d'un segment de l'espina dorsala dins una tòca terapeutica.

manipulador n.m. Aparelh emplegat dins la telegrafia electrica per transmetre lu messatges en alfabet Morse per l'establiment e la rompedura dau corrent.

manipular vt. 1. Tenir (un objècte) dins li sieu mans per una utilisacion quala que sigue. 2. Manobrar un aparelh, lo faire funcionar mé la man. 3. Sotametre (quauqua ren, una substància quimica ò farmaceutica) à divèrsi operacions: *Manipular de produchs toxics*. 4. Transformar per d'operacions pauc ò pron onèsti; trafegar. 5. Menar insidiosament quauqu'un à un comportament, lo dirigir; manobrar: *Si laissar manipular*. Sin.: **manejar, biaissar**.

manipulator, tritz n. Persona que manipula.

maniqueïsme n.m. 1. Religion de Mani, fondada sobre un dualisme estricte qu'opaua lu principis dau ben e dau mau. 2. Conception que partisse tota caua en doi parts, qu'una es considerada tota entiera embé favor e l'autra es totalament regetada.

maniqueu, ea adj. 1. Relatiu au maniqueïsme; que n'es partidari: *Lu Catars fuguèron de maniqueus*. Sin.: **dualista**. 2. Qu'estima li cauas segond lu principis dau maniqueïsme.

manitó n.m. 1. Per d'unu Amerindians, poder sobrenatural que si pòu encarnar dins divèrsi personas estrangieri ò dins d'objèctes misteriós, inabituals. 2. (fam) Personatge potent dins un camp d'activitat: *Un grand manitó de la premsa*. Sin.: **catau**.

manivèla n.f. 1. Lèva mé doi angles drechs, que sièrve à donar un movement de rotacion à l'aubre à l'extremitat dau quau es ficat. Sin.: **ceguinhòla**. ◇ *Lo promier torn de manivèla*: Començament de la fabricacion d'un film. 2. Organe d'una màquina, que transforma un movement retilinhe alternatiu en un movement circulari continú. Sin.: **virabrequin**. 3. Bièla religada à l'axe dau pedalier d'una bicicleta e que poarta la pedala.

manjable, a adj. 1. Que si pòu manjar; manjadís. 2. Qu'es à pena boan per èstre manjat.

manjablea n. Escais-nom dei Niçards. Sin.: **cagablea**.

manja-boan-Dieu n. Bigòt.

manjacarn n. (fam.) Carnívore.

manjada n.f. Bocon, bocada, mordanha.

manjadís, issa adj. Que pòu servir de noiritura à l'òme. Var.: **manjable**.

manjadisc n.m. Electrofònne portatiu dau fonctionament aumomatic, dins lo quau si ficava un disc 45 torns.

manjadoira n.f. Grúpia, manjador, grèpia.

manjador n.m. Recipient dont mènjon lo bestiari, li bèstias de la bassa cort. Sin.: **grépia, grúpia**.

manjadrech n. Recepçion dont son servidi de cauas per beure e manjar, ma sensa que li personas s'gon setadi.

manjafavaròts n.m. (fam.) Persona qu'a ja subit una condamnation penal; galeròto.

manjafavas n.m. (fam.) Forçat.

manjairàs, assa adj. Gloton, golifart, mastegaire, galapian.

manjaire, airitz n. Persona que manja, que li agrada manjar un aliment en particulier: *Un gròs manjaire, un manjaire de frucha*. Sin.: **escudelaire, traucataulier**.

manjairon, a n. Manjairàs.

manjalha n.f. Noiritura d'unu animaus domestic. Sin.: **paston, pastada**. Noiritura abondosa de bassa qualitat. Sin.: **manjuenha**.

manjam n.m. Manducion. Sin.: **catilh, catigolament, gratilhons**.

manjamèrda n. (vulg.) Persona mespresable moralament.

manjanarveu adj. e n. Narvelós.

manjança n.f. Gratilh.

manjanièras n. Paure diau, paure mesquin, paure bogre.

manjapan n. *Manjapan à tradiment*: Pelandron.

manjapasta n. (pop.) Manjapolenta.

mangiapolenta n. (pop.) Escais-nom donat ai immigrats italians. Sin.: **babi**, **manjapasta**.

manjar vt. 1. Surbir, engolar un aliment, mastegat ò non, per si noirir. 2. Degalhar, destrúger en rolhant: *Manjar per li arnas*. 3. Despensar, dilapidar: *A manjar tot lo sieu eiretatge*. 4. Entamenar, atacar: *Lo rolh manja lo fèrre*. 2. Consumar per lo sieu fonctionament: *Aqueu motor manja tròup!* ◇ *Manja pas de pan*: Non costa car. ◆ vi. 1. Engolar d'aliments. 2. Pilhar un past: *Manjar au restaurant*. ◇ *Manjar à sadol*: Manjar à la sieu fam. ◇ *Manjar lo sieu empliment*: Manjar à sacietat. ◆ si

manjar v.pr. (usatge frequent) Manjar: *Mi siéu manjar un boan estocafic*.

manjar n.m. 1. Cen que si manja, noiriatura, past. 2. Fach de manjar. ◇ *Perdre lo beure e lo manjar*: Èstre pilhat per una ocupacion, una passion, etc., au ponch de denembrar li necessitats de la vida.

manjaria n.f. 1. Accion de manjar totplen; past abondós. 2. Exaccion, espoliacion, extorsion de fonds; despensas excessivi.

manjaronear vi. (*manjaroneï*) Manjar en pichina quantitat, sensa apetís.

manjasants n. Bigòt. Sin.: **manja-boan-Dieu**.

manjasolet n.m. inv. Egoïsta. Sin.: **gustasolet**.

manjason n.f. Gratilh, prudiment.

manjatge n.m. Manducacion.

manjatiu, iva adj. Apetissent. Sin.: **gustós, alecant**.

manjatot adj. n.m. Pèu manjatot, ò *pèu golut*.

manjavent n.m. (mar.) 1. Vela latina emplegada coma grand fòc. 2. Fòc mai pichon que la polaca. 3. Tèrça vela d'una nau latina.

manjoïn, a n. Manjaire.

manjon n.f. Gratilh, prusiment.

manjuca n.f. (pop.) Noiriatura.

manjuenha n.f. Manjalha.

manjuquejar vi. 1. Manjar leugierament. Sin.: **manducar**. 2. Iteratiu de manjar.

manleu n.m. Accion d'empruntar; cen qu'es empruntat. Var.: **manlevament**.

manlevada n.f. (dr.) Acte qu'arrèsta lu efèctes d'una sasida, d'una oposicion, d'una ipoteca.

manlevadís, issa adj. Que pòu èstre manlevat.

manlevaire, airitz n. Persona que fa de manleus.

manlevament n.m. Manleu.

manlevar vt. Empruntar, si faire prestar.

manmessà n.f. 1. Accion de si faire mestre de quauqua ren. 2. Accion de s'assegurar una dominacion exclusiva e sovent abusiva sobre quauqu'un.

manmoarta n.f. 1. (feud.) Drech de succession que lo senhor tocava sobre lu bens dei sieus sèrvs. 2. (dr.) Estat dei bens qu'apartènon à de personas morali (associacions, comunautats, ospicis, etc.).

manmortable, a adj. Qu'es subjècte à la manmoarta.

manna n.f. 1. Noiritura providenciala mandada ai Ebreus dins la traversada dau desèrt dau Sinai après la sieu sortida d'Egipte. 2. Aliment abondós e relativament à boan pati. 3. (fig.) Paraula de Dieu, gràcia. 4. (lit.)

Ajuda providenciala. 4. (bot.) Exsudacion sucrada que vèn de divèrs vegetaus. 5. Efemèra abondoa pròche dei riberas en estiu.

mannita n.f. (quim.) Substança organica que compoarta siès foncions alcòl, de la sabor sucrada, qu'existeix dins la manna dau fraisse. Var.: **mannitol**.

mannitat, da adj. Que pertòca un vin qu'a pilhat una sabor agra-doça, deuguda à la presenza d'una mannita.

mannitol n.m. Mannita.

mannonic, a adj. Si di d'un acide-alcòl obtengut per oxidacion de la mannosa.

mannòsa n.f. (quim.) Glucide que vèn de la mannita.

manòbra n.m. Salariat afectat à de travalhs que non necessiton de conoissenças professionali especiali e qu'es à la basa de la ierarquia dei salaris. Var.: **manòvra**.

manòbra n.f. 1. Ensèms d'operacions que permeton d'aviar, de faire funcionar una màquina, un veïcule, etc. 2. Accion de dirigir un veïcule, un aparelh de transpoart; movement ò seria de movements que determina aquesta accion. 3. Accion qu'a sus l'eisserva d'una nau lo juèc de la veladura, de la màquina, dau timon; evolucion, movement particulier qu'aquesta accion determina. 4. Cordatge qu'apartèn au garniment d'una nau. 5. Movement d'ensèms d'una tropa; accion ò biais de combinar lu movements de formacions militari dins una tòca determinada. ◇ (Sobretot au pl.) Exercici d'instruccioin militària destinat à ensenhar lu movements dei tropas e l'usatge dei armas. 6. Ensèms de mejans emplegats per obtenir un resultat. ◇ *Faussa manòbra*: Accion inapropiada, mau facha, que pòu aver de consequèncias grèvi. ◇ (fam.) Mejan emplegat per arribar a l'estigança vorguda, generalament en mala part. Sin.: **manipòli**. 7. Operacion que si fa practicar ai estudiants en medecina sus un manequin per lu adestrar. Var.: **manòvra**.

manobrabilitat n.f. Qualitat d'un veïcule, d'una nau, etc., qu'es manobrable. Var.: **manovrabilitat**.

manobrable, a adj. Que si pòu manobrar facilment, manejable, en parlant d'un veïcule, d'una nau, d'una aeronau. Var.: **manovrable**.

manobrar vt. (*manòbri*) 1. Metre en accion (un aparelh, una màquina); faire funcionar. 2. Faire executar una manòbra à (un veïcule). 3. Menar (una persona) à agir dins lo sens vorgut; si servir de quauqu'un coma mejan per obtenir quauqua ren; manipular. Var.: **manovrar**. ◆ vi. 1. Executar una manòbra, un exercici d'instruccioin militària. 2. Combinar e emplegar d'unu mejans, pauc ò pron destornats, per rejónher un objectiu. Sin.: **cabalejar**.

manobrier, a adj. e n. 1. Que saup obtenir cen que vòu per de mejans astuciós. 2. (mar.) Nautor brevetat dins l'especialitat «manòbra». ◆ (lit.) Qu'emplega de manòbras per obtenir cen que vòu. Var.: **manovrier**.

manodestendèire n.m. Dispositiu que permete de baissar la pression d'un fluide comprimit, en vista de la sieu utilisacion.

manofla n.f. 1. Rotleu de peliça dins lo quau si méton li mans per li protegir dau frèi. 2. Ganc dins lo quau lo gròs det solet es separat dei autres. Sin.: **mofla**.

manografe n.m. Manomètre.

manokò n.m. Aubre de Madagascar que lo sieu boasc imputrescible pòu èstre utilisat en bastison idraulica.

manomètre n.m. Instrument que sièrve à mesurar la pression d'un liquide. Var.: **manografe**.

manometria n.f. Mesura dei pressions dei fluides.

manometric, a adj. Relatiu à la manometria.

manoscòpi n.m. Instrument qu'indica li variacions de pression atmosferica.

manosquin, a adj. e n. De Manòsca.

manostat n.m. Aparelh que sièrve à mantenir constanta la pression d'un fluide.

manòtas n.f. Riqueta frisada (fonge).

manòvra n.f. Manòbra.

manovrabilitat n.f. Manobrabilitat.

manovrable, a adj. Manobrable.

manovrar vt. e vi. (*manòvri*) Manobrar.

manovrier, a adj. e n.m. Manobrier.

manpòt, a adj. e n. Manchon.

manquet, a adj. Ganchin.

mansa n.f. (ist.) Abitacion rurala medievala m'un jardin e de camps. Sin.: **bordina, corteta**.

mansarda n.f. (fr.) Sofieta. Sin.: **lauvissa**

mansardat, ada adj. Qu'es dispauat en mansarda. Sin.: **lauvissat**.

mansau n.m. Mitadier, masier, metaier, mansionari.

mansion n.f. (lit.) Caduna dei parts independenti dau decòr, que sièrvon de quadre à un episòdi de l'accion, dins lo teatre medieval (representacion dei mistèri, en particulier).

mansionari n.m. Metaier, mansau.

mansuet, a adj. Indulgent.

mansuetud(a) n.f. Bontat indulgenta.

mant, a adj. Un grand nombre. Sin.: **foarça, totplen, mantun**.

manta n.f. Granda capa m'una capucha fronçada, que portàvon li fremas.

manteladura n.m. pel de l'esquina d'un can, que la sieu color es diferentea dau rèsta dau còrs.

mantelar vt. Curbir d'un manteu. Var.: **emmantelar, amantelar**.

mantelàs n.m. Gròs manteu.

mantelat, ada adj. (zool.) Que la sieu esquina a una color diferentea d'aquela dau còrs.

mantelet n.m. 1. Capa de de frema en teissut leugier, m'una capucha, mé de lòngui faudas davant e corta darrer. 2. (mar.) Persiana plena que servia à ocultar un portissòu. 3. (mar.) Sus li galèras, mena de labramoarta qu'enrodava la rambada, per aparar lu soldats e lu nautors destinats à combatre.

mantelina n.f. Mantilha.

mantèn n.m. Manteniment.

mantenèire, eritz n.m. 1. Persona que sostèn quauqua ren que risca de disparéisser. 2. *Mantenèire dei Juècs Florals*: Dignitari d'una acadèmia tolosenca qu'organisa de concors de pròsa e de poesia. 3. *Felibre mantenèire*: Sòci de basa dau Felibritge.

mantenença n.f. 1. Manteniment. 2. (mil.) Accion que la sieu tòca es de mantenir en condicion e en nombre sufisent lu efectius e lo material dei unitats en operacion. 3. Seccion regionala dau Felibritge: *La Mantenença de Provença*.

mantenencial, a adj. Var.: **mantenenciu**.

mantenenciu, ala adj. Mantenencial.

mantenguda adj. e n.f. Si di d'una frema entretenguda, d'una concubina.

manteniment n.m. 1. Ensèms dei operacions que perméton de mantener ò de restablir un sistema, un material, un aparelh, etc., dins un estat donat ò de li rendre de caracteristicas de funcionament donadi. Var.: **mantenença**. 2. Accion de faire durar, de conservar: *Lo manteniment dei tradicions*. ◇ *Manteniment de l'òrdre*: Ensèms dei provediments que l'autoritat competenta pilha per evitar ò combatre de trebolicis à l'òrdre public. 3. (dr.) *Manteniment dins lu luècs*: Provediment que permete à l'ocupant de boana fe d'un lotjament de restar dins lu luècs en despièch de la voluntat dau proprietari. ◇ *Manteniment sota lu drapeus*: Provediment per lo quau lo govèrn decidisse de conservar temporariament sota lu drapeus lu òmes qu'an acabat lo sieu servici militari. 4. (espòrts) Fach de restar dins la mema division, de non calar dins aquela d'en sota: *Aquest an, jugam lo manteniment*.

mantenir vt. (*mantèni*) 1. Tenir fixe, estable. 2. Empachar de bolegar, d'avancar. 3. Conservar dins lo meme estat. 4. Afirmar embé foarça, sosténir: *Mantèni qu'aquò es la veritat*. Sin.: **afortir**. ◆ **si mantenir** v.pr. Restar dins lo meme estat, dins la mema situacion. ◇ (espòrts) Restar dins la mema division, non calar dins aquela d'en sota: *Aquest an, aurèm de mau à si mantenir*.

manteu n.m. 1. Vestit dei mànegas lòngui, botonat davant, que si mete foara per si protegir dau frèi. Sin.: **ropa**. ◇ *Sota lo manteu*: Clandestinament, en defoara dei formas legali ò regulieri. 2. Construccion que delimita lo fogau d'una chaminèia e fa salhida dins la pèça. Sin.: **capa**. 3. (geol.) Part d'una planeta tellurica, en partic. la Tèrra, intermediari entre la crosta e lo nucleu. 4. (araldica) Ornament exterior de l'escut, format d'una draparia doblada d'ermina. 5. (teatre) *Manteu d'Arlequin*: Enquadrament interior dau pontin, que simula una draparia, mé doi encastres verticals que supoàrton un encastre orizontal. 6. (zool.) Dins lu auceus e lu mamifèrs, region dorsala, quora es d'una color diferentea d'aquela dau rèsta dau còrs. ◇ Dins lu molluscs, replec de pèu que recuèrbe la massa visceral e que la sieu façá extèrna secrèta sovent una gruèlha que non li es aderenta.

mantilha n.f. Lònga eissarpa de dentela que li fremas poàrton sus la tèsta ò sus li espatlars. Sin.: **mantelina**.

mantissa n.f. 1. Part decimala, totjorn positiva, d'un logaritme decimal. 2. Dins la representacion en virgula flotejanta, nombre format m'ai chifras mai representativi dau nombre que cau representar.

mantoan, a adj. e n. De Màntoa.

mantrà n.m. Sillaba ò frasa sacrada à la quala es atribuit un poder espiritual, dins l'indoïsme e lo bodisme.

mantun, a adj. e pr. Mant.

manual, a adj. 1. Que si fa principalament mé la man, dont l'activitat de la man es importanta. (per op. à *intellectual*). 2. Que necessita l'intervencion activa de l'òme, de la sieu man (per op. à *automatic*). Var.: **manuau**. ♦ adj. e n. 1. Que si sente mai dins lo sieu element dins una activitat manuala que dins una activitat intel·lectuala. 2. Qu'a un mestier manual: *Un travalhaire manual*.

manual n.m. Obratge didactic ò d'escola qu'expaua li nocions essenciali d'un art, d'una sciéncia, d'una tecnica, etc. Var.: **manuau**.

manualament adv. 1. Mé la man, en si servent de la man. 2. Per una operacion manuala.

manualitat n.f. Foncionament predominant de la man drecha ò de la man seneca.

manuau, ala adj. Manual.

manuau n.m. Manual.

manucur, a n. Persona encargada de la cura estetica dei mans, en particular dei onglas. Var.: **manicur, a**.

manucurar vt. S'ocupar dei mans de quauqu'un, li faire li onglas.

manuelenc, a adj. Si di de l'estile decoratiu abondós e complèxe que caracterisa l'arquitectura portuguesa à la fin dau s. XVⁿ e au començament dau s. XVIⁿ.

manufactura n.f. 1. Grand establiment que fa de produchs manufacturats: *Una manufactura d'armas*. 2. *Manufactura reiala*: En França, sota l'Ancian Regime, manufactura qu'apartenia à de particuliers ma qu'avia d privilegis que lo rèi li autrejava. ♦ *Manufactura reiala d'Estat*: establiment qu'apartenia à l'Estat e que travalhava essencialament per eu. Var.: **manufactura**.

manufacturar vt. Transformar industrialament (de matèrias promieri) en produchs finits. ♦ *Producit manufacture*: Que vèn de la transformacion de matèrias promieri dins una usina. Var.: **manufacturar**.

manufacturier, a adj. Relatiu ai manufacturas, à la sieu produccion. Var.: **manufacturier**.

manu militari loc. adv. 1. Per l'emplec de la foarça publica, de la tropa. 1. Per l'emplec de la foarça fisica.

manumission n.f. À Roma e à l'Atge Mejan, afanquiment legal d'un esclau, d'un sèrv.

manutencion n.f. 1. Manipulacion, desplaçament de mèrc en vista de la venda, de l'expedicion, de la messa en resèrva.

manutencionari, ària n. Persona que fa de travalhs de manutencion.

manutèrge n.m. (lit.) Pichin linge que lo prèire emplega per si panar lu dets au moment dau *Lavabo* de la messa.

manzanilha n.f. (esp.) Vin liquorós d'Espanha, aromatic e leugierament amar.

M.A.O. n.f. Abreviacion per *monoamina-oxidasa*.

maoïsme n.m. Teori e filosofia politica de Mao Zedong.

maoista adj. e n. Relatiu au maoïsme; partidari dau maoïsme.

maometan, a adj. Musulman. Var.: **maumetan**.

maometisme n.m. Islam.

maònia n.m. Aubrilhon dei fuèlhas espinoï, dei flors jauni e dei gruns blaus, originari d'Amèrica dau Nòrd, sovent cultivat dins lu pargues (Aut de 1 à 2 m, familia berberidaceas).

maorés, a adj. Originari, estatjant de Maiòta.

maòri adj. Relatiu ai Maòris, pòble de Nòva Zelanda.

mapa n.f. Representacion convencionala, d'escala variadissa generalament plana, de l'estenduda dei oceans e dei continents de la Tèrra.

mapamonde n.m. 1. Carta que representa lo glòbe terrèstre partatjat en doi emisfèras. 2. (corrent, abusiu) Esfèra que representa lo glòbe terrèstre.

maplet n.m. Musulman de la costa occidental d'Índia.

maqueta n.f. 1. Pichin modèle de cera, de tèrra, etc., d'una escultura. 2. Representacion en tres dimensions, d'una escala reducha ma que seguisse li sieu proporcions e lo sieu aspècte, d'un bastiment, d'un decòr de teatre, etc. ♦ Modèle reduch d'un veïcule, d'una nau, d'un avion, etc. ♦ (espec.) Modèle reduch vendut en pèças destacadi per èstre montat. 3. Projècte pauc ò pron avançat per una concepcion grafica ò un enregistrament musical. 4. Projècte destinat à definir l'estructura d'un organisme, d'una empresa, etc.

maquetisme n.m. Art de conceure de maquetas.

maquetista n. 1. Professional capable de faire una maqueta d'après de plans, de dessenhys, etc. 2. Grafista especialisat dins l'elaboracion de projèctes de tipografia, d'illustracion, de messa en paginas.

maqui n.m. Mamifèr primata dau morre lòng e de la coa lònga, que viu à Madagascar (Òrdre dei lemurians).

maquiavèl n.m. (nom pròpri) Persona que practica lo maquiavelisme.

maquiavelic, a adj. 1. Qu'es denhe de la doctrina de Maquiavèl, considerada coma negacion de la moralà. 2. Qu'es d'una granda perfidia.

maquiavelisme n.m. 1. Sistema politic de Maquiavèl. 2. Politica que fa abstraccion de la moralà. 3. Caractèr d'un comportament sensa escrupules.

maquiavelista adj. e n. Partidari de la doctrina de Maquiavèl; persona que la mete en practica.

maquilhaire, airitz n. Especialista dau maquilhatge. ♦ Especialament, persona que maquilha lu actors au cinema, à la television e au teatre.

maquilhar vt. 1. Fardar, metre en valor (la cara, lu trachs) au mejan de produchs cosmetics. 2. (fig.) Modificar per donar una aparença enganairitz. Sin.: **falsificar, trafegar, enganar, engarçar, mascarar**. ♦ **si maquilhar** v.pr. Si fardar.

maquilhatge n.m. 1. Accion, biais de maquilhar ò de si maquilhar. 2. Ensèms de produchs que sièrvon à maquilhar, à si maquilhar. 3. Accion de maquilhar per enganar, per falsificar. Sin.: **mascaratge**.

màquina n.f. 1. Aparelh ò ensèms d'aparelhs que poàdon faire un travalh donat ò aver una fucion donada, sigue manejats per un operator, sigue d'un biais autonòme. ◇ (fis.) *Màquina simpla*: Dispositiu mechanic dins lo quau la foarça si transmete directament (lèva, etc.). ◇ *Màquina de guèrra*: Dins l'Antiquitat e à l'Atge Mejan, tot engenh emplegat dins la guèrra de seti. Sin.: **perier, catapulta, manganeu, cat.** ◇ Per ext., tot mejan ofensiu emplegat còntra quauqu'un. ◇ *Màquina à boasc*: Mànqua-autís per lo travalh dau boasc. ◇ *Màquina à sòus*: Juèc d'azard constituit d'un aparelh dins lo quau si fica una pèça de moneda e que n'en pòu tornar donar en fucion dau resultat. 2. Aparelh, instrument destinat à simplificar lu travalhs de la vida quotidiana: *Màquina per lavar, màquina per escriure*. 3. Tot veïcule que compoarta un mecanisme ò un motor. ◇ (absolut) Locomotiva. ◇ (fig.) *Faire màquina arrier*: Regular, renonciar. 4. Granda organacion foartament estructurada: *La màquina administrativa*. 5. Persona que la sieu accion es automatica, e que sembla sensa sentiments, sensa qualitats umani.

màquina-autís n.f. (plur.: *màquinas-autís*) Mànqua destinada à adobar la matèria au mejan d'autís que son mes en òbra per de movements e d'esfoarç appropriats. Sin.: **màquina-esplech**.

maquinacion n.f. Intrigas, menadas secreti per faire capitlar un complòt, una combinacion; manòbra. Sin.: **trama, manipòli, menada, manòbra**.

maquinador, airitz n. Autor d'una maquinacion. Var.: **maquinator, maquineire**. Sin.: **tramador, complotaire**.

màquina-esplech n.f. Mànqua-autís.

maquineire, airitz n. 1. Persona que mena una màquina. 2. Maquinador.

maquinal, a adj. Si di d'un movement natural dins lo quau la voluntat non intervèn. Var.: **maquinau**. Sin.: **inconscient, mechanic**.

maquinalament adv. D'un biais maquinal. Sin.: **inconscientament, mechanicament**.

maquinar vt. Combinar (de mejans d'accion) dins la tòca de faire de mau; engenhar. Sin.: **tramar, complotar, fomentar**.

maquinaria n.f. 1. Ensèms de màquinas emplegadi per un travalh. 2. Luèc dont son li màquinas d'una nau, etc.

maquinator, tritz n. Maquinador.

maquinau, ala adj. Maquinal.

maquineta n.f. Pichina màquina.

maquinhon n.m. 1. Negociant de cavaus e, per ext., de bestiari, espec. de bovins. 2. Entreprenèire gaire escrupulós e gaire onèst d'affaires divèrs. ■ Li a un femenin, *maquinhonera*, ma es una forma rara.

maquinhonar vt. Maquilhar un animau per enganar sobre lo sieu atge, per escondre li sieu decas. Sin.: **enganar, desraudar, engarçar**.

maquinhonatge n.m. 1. Mestier dau maquinhon. 2. Manòbras frauduloï emplegadi dins lu afaires e li negociacions. Sin.: **tràfegue, engana**.

maquinhós, oa adj. Peant, voluminos.

maquinisacion (izacion) n.f. Accion de maquinisar.

maquinisar (-izar) (si) vp. Emplegar de màquinas de mai en mai per remplaçar la man d'òbra humana.

maquinisme n.m. Emplec generalisat de màquinas en plaça dei òmes, dins l'industria.

maquinista n. 1. Conductor de màquinas. 2. Menaire d'un autòbus. 3. Obrier encargat de metre en plaça e de desmontar lu decòrs e lu accessòris au teatre e au cinema.

maquinòta n.f. Pichina màquina.

maquis n.m. Luèc retirat dont si recampàvon lu resistentes à l'ocupacion alemanda pendent la Segonda Guèrra mondiala; grope d'aquestu resistentes. Sin.: **bartàs**. ◇ *Pilar lo maquis*: Rejonher lu resistentes dau maquis. Sin.: **pilar la campanha**.

maquisard n.m. Resistent d'un maquis. Sin.: **bartassier**.

mar n.f. 1. Vasta estenduda d'aiga salada que recuèrbe una part dau glòbe terrèstre; part definida dins aquesta estenduda: «*1176 Sercat ai de Montpelier tro lai part de la mar salada*» B. de Born.; «*Per terra per la mar salada / Aqui viras barcas en man*» R. Feraut. ◇ *Armada de mar*: Ensèms dei naus e dei formacions aerenqui e terrèstri que relèvon de la marina militària. ◇ *Òme de mar*: Marin. ◇ *Còup de mar*: Tempèsta de corta durada.

◇ *Mar longa*: Quora l'ersada es ampla. ◇ *Mar chatelina*: Mar calma. Sin.: **bonassa**. ◇ *Mar borda*: Mar agitada. ◇ *La mar es doça coma d'oli*: La mar es pura e calma. ◇ *Li a de mar*: Li a de manigeu. ◇ *Metre en mar*: Aparellhar, velejar. ◇ *Faire un trauc a la mar*: Si prefondar, anar per fond. ◇ *Mar larga*: Part de la mar mai luènh dau ribatge. ◇ *Mar Major, Mar dau Ponent, Mar granda*: Ocean Atalantic. ◇ *Mar de Marselha*: Gòlf de Marselha. ◇ *Mar dau Martegue, Mar de Bèrra*: Estanh de Bèrra. ◇ *Mar de Lengadòc, Mar de Catalunya*: Gòlf de Narbona (dau Lion). ◇ *Mau de mar*: Ensèms dei trebolicis causats per li oscillacions d'una nau. Sin.: **naupatia**. ◇ (dr.) *Mar nacionala*: Aigas interiori. ◇ *Mar territoriala*: Aigas territoriali: 1507-08 «....s'y son vistas quaranta velas en las mars de Nissa he de Villafranca...» A.C. Arle. 2. Vilas, installacions en riba de mar: *Anar à la mar*. 3. Aiga de la mar ò de l'ocean: *Encuèi la mar es cauda*. 4. Mare: *Mar bassa, mar auta*. 5. À la susfàcia de la Luna ò d'uni planetas dau sistema solari, vasta estenduda gaire accidentada. 6. Granda quantitat de liquide, d'una caua quala que sigue: *Una mar de sabla, una mar de monde*. ♦ pl. Alentorns d'un cap.

mara n.f. Pèça triangulària de cada braç d'una àncora.

marabó n.m. Granda cigonha dei regions caudi, de la testa e dau coal sensa plumas, dau bèc foart e espés.

marabot n.m. 1. Dins lu païs musulmans, personatge sant, objècte de la veneracion populària pendent la sieu vida e après la sieu moart. 2. En Africa, musulman reputat per lu sieus poders magics; devin, garissière. 3. Tomba d'un marabot. 4. Ramina metallica dau gròs ventre e dau

cubiceu en forma de dòme. 5. Tenda redona de forma conica.

marabotar vt. Mandar un sòrt à.

marabotatge n.m. Accion de marabotar; practicas religioï e magiqui dei marabots.

marabotic, a adj. Relatiu au marabot, ai sieu practicas.

marabotin n.m. (mar.) Sus li tartanas, antena gròssa que remplaça l'antena de mèstre quora aquela d'aquí si rompe; la vela que li es armejada.

marabotisme n.m. Culte dei marabots.

maranta n.m. ò n.f. Planta dei regions tropicali, cultivada per lu sieus rizòmas, que s'en tira l'*arrow-root* (Classa dei monocotiledoneï).

marantacea n.f. *Marantaceas*: Familha de plantas monocotiledoneï dei regions tropicali, que recampa 400 espècias repartidi en 30 genres.

marasca n.f. Cerièia d'una varietat acida e amara.

marasme n.m. 1. Ralentiment important ò arrèst de l'activitat economica ò comerciala. 2. Anequeliment dei foarças morali; depression.

marasmi dei Oreadas n.m. (micol.) Fonge pichon, de color brun clar, provedit de lamellas, dau tronquihon sec e filandrós, foarça gostós e esperfumat, que creisse dins lu prats. Sin.: **secador, mossairon foal**. (*Marasmus Oreades*).

marasquin n.m. Liquor ò aigardent que si fa mé la marasca.

marat n.m. Lenga indo-ariana. Var.: **maratí**.

marasso n.m. Coteu dau maselier, cort e larg.

maratge n.m. Riba de mar; plaia, ribatge. 1300: «*E fan tastost lo romavage / Drec'h a Lérins, en lo maraje*» R. Feraut.

maratí n.m. Marat.

maraton n.m. 1. Corsa pedèstra de grand fond (42,195 km), qu'es disciplina olímpica. 2. Negociacion lònga e complicada, debat laboriós.

maratonian, a n. Persona que corre lo maraton. Var.: **maratonista**.

maratonista n. Persona que corre lo maraton. Var.: **maratonian, a**.

marauda n.f. 1. Maraudatge. 2. *Taxí en marauda*: Taxí que, en plaça d'estacionar, circula en quista de clients. Sin.: **en cèrca**.

maraudaire, a (airitz) adj. e n. Que marauda. Sin.: **baronaire, arlòt, rapinaire, ribaud**.

maraudar vi. 1. Raubar de frucha, de legumes, dins lu fruchiers, lu oarts. Sin.: **anar à la cala, anar de marauda, batre barona, rodejar**. Var.: **maraudejar**. 2. Èstre en marauda, en parlant d'un taxí.

maraudaria n.f. Maraudatge.

maraudatge n.m. 1. Accion de raubar de frucha, de legumes, dins lu fruchiers, lu oarts. Sin.: **cala (anar à la)**. 2. Ancianament, fach per de sordats de raubar de manjar en temps de guèrra. Sin.: **rapina**.

maraudejar vi. Maraудar, anar à la cala.

maravedís n.m. Moneda d'Espanha, à partir de la fin de l'Atge-Mejan e fins au 1848.

maravilha n.f. Meravilha.

maravilhar vt. Meravilhar.

maravilhós, oa adj. e n.f. Meravilhós.

maravilhosament adv. Meravilhosament.

marbotin n.m. Anciana moneda d'aur.

marbrada n.f. Fromai de tèsta.

marbradura n.f. Vena (sus lo boasc, un materiau, etc.), que dona l'aspècte dau marmo.

marbraire, airitz n. Marmorista.

marbrar vt. Venar, marmorisar (it.).

marbraria n.f. Fàbrega de marmo.

marbrat, ada adj. Venat, marmorisat (it.).

marbre n.m. Marmo.

marbrier, a adj. Relatiu au marmo.

marbrier n.m. Marmorier, marmorista.

marbriera n.f. Cava de marmo.

marc n.m. 1. Anciana moneda principala d'Alemanha (fins à l'aparicion de l'euro). Var.: **mark**. 2. Unitat de pes au Temps Mejan en lu obradors monetaris.

marc n.m. Grinhon (olivas, cafè, etc.). Sin.: **ressanso** (olivas).

març n.m. Tresen mes de l'an.

marca n.f. 1. Traça de contacte qu'un còrs laissa sus un autre. 2. Traça qu'un còup laissa sus lo còrs: La marca d'una cremadura. 3. *Marca de fàbrega, de comèrci, de servici* ò *marca*: Tot signe que sièrve à destriar de produchs, d'objèctes, de servicis. ◇ (dr.) *Marca depauada*: Marca de fàbrega ò de comèrci qu'a fach l'objècte d'un depaus legal, per beneficiar de la protecccion juridica qu'es ligada à-n-aquesta formalitat.

◇ Ensèms dei produchs fabricats ò venduts sota una marca; entreprise, societat proprietària d'aquesta marca.

◇ *De marca*: Si di d'un produch que vèn d'una maion que lo sieu nom es conoissut; de qualitat. 3. Traça, signe, objècte que sièrve à reperir, à reconóisser quaqua ren. ◇ (espòrts) Signe qu'un atleta plaça per facilitar un saut, una abriva: *Pilhar li sieu marcas*. ◇ Còmpte dei ponchs ganhats dins una partida, una competicion: *Menar à la marca*. 4. Geton, ficha que sièrve dins d'unjuècs. 5. Insigne, atribut d'una foncion, d'un grade, d'una dignitat, etc. ◇ *Personalitat de marca*: Persona importanta. 6.

(espec.) Pavalhon auçat à l'aubre d'un bastiment de guèrra à bòrd dau quau es embarcat l'oficier general ò soberain que comanda lo grope e, eventualament, lo Ministre de tutèla de la Marina ò lo cap de l'Estat. 7. (econ.) *Taus de marca*: Raport entre lo marge beneficiari e lo prètz de venda. 7. Caractèr pròpri, trach distintiu: *Un libre que poarta la marca dau sieu autor*. 8. Pròva, testimoniança: *Una marca de simpatia*. 9. (ling.) Trach pertinent que la sieu presenza ò la sieu absènça permete d'opauar doi formas ò doi elements lingüistics que lu sieus autres trachs son identics. 10. Senhau, taca, qu'un òme ò un animau poarta sus lo sieu còrs en naissent. 11. Senhau infamant que lo borreu aplicava sus l'espatala d'un condemnat au mejan d'un fèrre roge. 12. Ponch de reconoissença à tèrra ò en mar que sièrve per reconóisser un frieu, un perilh quau que sigue. 13. Calinhera, druda, mita. (pop). 14. Creuge.

marca n.f. Territori que jugava lo ròtle de zòna de proteccion militària à proximitat d'una frontieria ò dins una region mau pacificada (La marca èra sota l'autoritat dau marqués).

marcadoira n.f. Mena de marchapen, tròç de fèrre dont si mete lo pen per enfonsar lo licau.

marcamau n.m. Individú dau morre desplasent.

marcament n.m. Jalonament.

marcant, a adj. 1. Que fa impression, que laissa una traça. 2. Qu'es remirable per la sieu situacion, lo sieu meriti: *Una personaliat marcanta*. Sin.: **notable, de marca**.

marçapan n.m. Pasta confeccionada à basa d'amèndola mescladi à de clara d'òu e de sucre, tradicionala dins mai d'un país d'Euròpa. Var.: **massapan**.

marcar vt. (*marqui*) 1. Faire ò laissar una marca, una traça: *Lo còup a marcat lo boasc de la poarta*. 2. Laissar una marca, una traça dins lo caractèr ò la personalitat de quauqu'un: *La sieu educacion l'a marcada*. 3. Senhalar, destriar per un signe: *Marcar un vestit*. 4. Fornir una indicacion, en parlant d'un instrument de mesura: *Lo termomètre marcava 10 sota zèro*. 5. (espòrts) *Marcar un assatge, un ponch*: Pauar lo balon darrer la linha (rugbi), lo mandar dins la gàbia (balon). ◇ *Marcar lo còup*: Acusar lo còup, à la bòxa. – (fig.) Laissar vèire una emocion après un eveniment dolorós, un atac personal; mostrar, per una actitud, lo sieu estacament à un fach donat. ◇ *Marcar un adversari*: Lo susvelhar estrechament, dins un espòrt d'équipe. 6. Sotalinhar, rendre mai apparent, mai sensible. ◇ *Marcar lo pas*: Picar lo soal m'ai pens en foncion de la cadènça dau pas, sensa avançar; (fig.) Marcar un temps d'arrèst dins un projècte, una accion qu'avia ben començat. 7. Metre en evidència: *Aqueu vestit estrech marca tròup li formes*. 8. Senhalar, exprimir, faire conóisser: *Marcar lo sieu interès*. 9. Indicar, revelar, exprimir: Un gèst que marca totplen de generositat. 10. Insciriure: *Marcar un sòci noveu*. ◆ vi. 1. Faire una marca, laissar una traça. 2. En parlant d'un cavau, aver lo trauc dei incisivas intèrni encara visible, cen qu'indica un atge que non despassa vuèch ans. 3. Laissar una impression, un sovenir durables, en parlant d'eveniments: *Aquelu fachs an marcat la mieu vida*. 4. (fam.) *Marcar ben, mau*: Aver un boan, un marrit aspècte; faire boana, marrida impression. 5. (espòrts) Faire un ponch (balon, rugbi, etc.).

marcassita n.f. Sulfure natural de fèrre, que cristallisa dins lo sistema ortorombic.

marcat, ada adj. 1. Qu'a una marca. 2. (arald.) Qu'a de ponch sus un dat ò un besant.

marcatge n.m. Accion de marcar. ◇ *Marcatge radioactiu*: Introduccio de radioelements dins una molecula, una substància, un organisme vivent, que permete de lu seguir dins lu sieus desplaçaments. ◇ *Marcatge au soal*: Ensèms de marcas que si fan au soal per la circulacion sus li rotas, per marcar li plaças dont si pòu parquejar la veitura, etc.

marcejada n.f. Ramada, raissa dau mes de març.

marcejar vi. Faire un temps dau mes de març.

marcelianisme n.m. Doctrina de Marceu, evesque d'Ancira.

marcelianista n. e adj. Partidari dau marcelianisme; que pertòca lo marcelianisme.

marcelina n.f. 1. Estòfa de seda leugiera. 2. (miner.) Silicat de manganèsi originari de Sant Marceu en Piemont.

marcenc, a adj. Dau mes de març.

marcescença (-éncia) n.f. (bot.) Caractèr d'un organes marcescent.

marcescent, a adj. (bot.) Si di d'un organes que si passisse sus la planta sensa si destacar. Var.: **marcescible**.

marcescible, a adj. Marcescent.

march, a adj. (it.) Poirit.

marcha n.f. 1. Accion de marchar, de caminar, mòde de locomocion de l'òme. ◇ Biais de caminar. Sin.: **anar, anament**. 2. Accion de marchar considerada coma una activitat fisica, un espòrt. Sin.: **escorreguda, randonejada, caminada**. 3. Distança percورrida en caminant. 4. Movement d'una tropa per si portar à pen d'un ponch à un autre. ◇ *Marcha forçada*: Que dura en là de la durada normala. ◇ Desplaçament à pen d'un grop que manifèsta. 5. Pèça musicala destinada à reglar lo pas d'una tropa, d'un grop. 6. Desplaçament d'un veïcule: *Èstre assetat dins lo sens de la marcha*. ◇ *Puar, davalar en marcha*: Pendent que lo veïcule si desplaça. 7. Foncionament d'un mecanisme: *La marcha d'un relòtge*. ◇ *Èstre en marcha*: Foncionar, en parlant d'un mecanisme, d'una màquina. ◇ (fig.) Començar à si manifestar, à avançar: *Un grand movement populari es en marcha*. Sin.: **s'encaminar, s'endralhar, s'adralhar, s'alestar**. ◇ *Metre en marcha*: Activar lo foncionament de. Sin.: **aviar**. ◇ Foncionament d'un organisme, d'una institucion, d'un afaire: *Donar d'instruccions per la boana marcha dau servici*. 8. Progression, debanar dins lo temps. Sin.: **anament**. 9. (mús.) *Marcha armonica*: Grop d'acòrdis que si renovèlon sistematicament à d'intervals egals. 10. Gra, cada susfàcia dont si paua lo pen per puar ò davalar. Sin.: **gradin, banquet, banc** (Luceram). 11. Pedala dau mestier per téisser, que l'obrier acciona dau pen per auçar ò faire calar lu fieu de cadena.

marchaire, airitz n. Persona, esportiu que fa de marcha. Sin.: **caminaire, cambejaire**.

marchàntia n.f. Planta de la classa dei epaticas, comuna dins lu luècs umides.

marchapen n.m. Gra ò seria de gras per montar dins un tren, una veitura ò per n'en davalar. Sin.: **marcadoira, auçapen**.

marchar vi. 1. Si desplaçar en metent un pen devant l'autre, caminar. ◇ (espec.) Per de militaris, caminar d'un pas cadencat; si desplaçar vers un objectiu. 2. Metre lo pen sus, dintre quauqua ren, caucar. 3. Si desplaçar, en parlant d'una nau, d'un veïcule, d'un mobile. 4. Foncionar. 3. (fam.) *Aquò marcha!*: Va ben coma aquò, siam d'acòrdi. 4. Manifestar de credulitat: *Li poades dire*

marcial, a

cen que voales, eu marcha totjorn. ◇ Faire marchar quauqu'un: Jugar de la sieu credulitat per li far crèire de caus faussi ò aprofichar de la sieu gentilessa. Sin.: **enganar, si trufar de.**

marcial, a adj. 1. (lit.) Que manifesta de disposicions combativi, bellico: *Un discors marcial.* 2. Decidit, que cerca à si gonflar: *Pilhar una ària marciala.* 3. *Cort marciala:* Tribunal militar d'excepcion. ◇ *Lèi marciala:* Lèi d'excepcion qu'autreja lo manteniment de l'òrdre ai autoritats lilitari. 4. *Arts marciales:* Ensèms dei espòrts de combat d'origina japonesa. Var.: **marcian.**

marcialament adv. D'un biais marcial.

marcian, a adj. e n. De la planeta Mars.

marcian, ala adj. Marcial.

marcible, a adj. Que pòu marcir.

marcionisme n.m. Eretgia de Marcion (II^d s.), que metia en avant un dualisme coma aqueu dei gnostics e qu'opauava lo Dieu de justicia dau lo Vièlh Testament au Dieu d'amor dau Noveu Testament.

marcir vi. Poirir. Sin.: **apoiridir, si gastar.**

marcòni n.m. (mar.) Si di d'un tipe de garniment foarç emplegat en yachting, caracterisat per un aubre d'una pèça soleta m'una grand vela triangulària auçada m'una driça soleta.

marcòta n.f. (agric.) Branca que tèn encara à la planta maire e que si plega en tèrra per que li pilhe raïç. Sin.: **bròca.** Sin.: **cabús.**

marcotar vt. (*marcòti*) Practicar lo marcotatge de. Sin.: **cabussar.**

marcotatge n.m. Plegar una branca en tèrra per que li pilhe raïç fins à crear una planta nòva qu'es pi separada de la planta maire. Sin.: **cabussament, brocatge.**

marea n.f. 1. Movement oscillatori dau niveau de la mar, deugut à l'atraccion dau Soleu e de la Luna sobre la massa d'aiga dei oceans. ◇ *Escala de marea:* Targa verticala plaçada dins un luèc fixe e que poarta de graduacions sus li quali si liège l'autessa d'aiga. ◇ *Coeficient de marea:* Nombre comprés entre 20 e 120, caracteristic de cada marea e indicatiu de la diferença de nveu entre la mar auta e la mar bassa. ◇ (fig.) *Contra vents e mareas:* En despièch de toi lu obstacles. 2. *Fola importanta en movement:* Una marea umana. 3. Ensèms dei produchs frescs de la mar destinats à èstre consumats (peis, crustaceus, etc.). 4. (astron.) Desformacion d'un astre sota l'accion gravitacionala d'un autre astre. 5. *Marea negra:* Arribada sus lo ribatge de petròli, d'idrocarbures que vènon d'una nau ò de l'erupcion accidentalala d'un potz. 6. *Marea de moartaiga:* Marea congreada quora la Luna e lo Soleu son en quadratura. Sin.: **marejòu.** 7. *Marea de vivaiga:* Marea provocada per l'alinhament de la Luna e dau Soleu.

marecanita n.f. Obsidiana.

maregrafe n.m. Instrument, installacion per enregistrar l'autessa dei mareas.

maregrama n.m. Traçat dau maregrafe.

marejar vi. Ondejar.

marejòu n.m. Maròta.

marèla n.f. Escaleta, pen ranquet (juèc d'enfant).

maremma n.f. En Itàlia, terren palunós e mausan.

maremotor, tritz adj. Relatiu à la foarça motritz dei mareas, ò que l'emplega.

marengo n.m. (it.) 1. Drap d'una textura foarça sarrada, dau fond negre mé de picins efèctes blancs à pena aparents. 2. 1. D'una color brun roge escur, mé de ponchs blancs. 3. *Vedeu (à la) marengo:* Polàs ò vedeu à tròç, cuèch dins una saussa à basa de vin blanc mé de tomatis e de fonges.

marenguin n.m. Escut.

marennina n.f. Pigment verd secretat per d'uni diatoneas, qu'acolorisse li òstregas de Marennes.

mare nostrum (lat.) La Mediterrneaa tala que la sonàvon lu Romans.

mareografe n.m. Instrument que permete l'estudi dei mareas.

mareografia n.f. Sciença qu'a per objècte l'estudi dei mareas.

marescal n.m. 1. Oficier militar mai elevat. Var.: **maressal, marescau.** 2. Faure que ferrava e medecinava aes, muus, cavaus, vacas e bòus. 3. Persona que fèrra lu cavaus. Var.: **manechau, manichau, manescau.**

marescala n.f. Esposa d'un marescal.

marescalaria n.f. Atalhier dont son ferrat lu cavaus.

marescalat n.m. Dignitat de marescal. Var.: **maressalat.**

marescalcia n.f. 1. Anciana juridiccion dei marescals de França. 2. Ancian còrs de tropas à cavau encargat d'assegurar la seguretat publica, qu'en 1791 pilhèt lo nom de *gendarmeria nacionala.* 3. (fam.) La gendarmeria, lu gendarmas. Var.; **marescaucia.**

marescau n.m. Marescal.

marescaucia n.f. Marescalcia.

maresma n.f. Maremma.

maressal n.m. Marescal. Var.: **maressau.**

maressalat n.m. Marescalat.

maressau n.m. Marescal.

maretermic, a adj. Relatiu à l'energia termica dei mars.

marfondre (si) v.pr. Demorar en una aspera lònga e tediosa.

marga n.f. (mar.) *Marga de timon:* Tela enquitranaada qu'empacha l'aiga de penetrar dins lo vaisseau dau costat dau timon.

margallh n.m. Margolh.

margama n.f. Engana; rèrerepensada.

margaria n.f. Vacaria comunala.

margaric, a adj. *Acide margaric:* Acide gras de formula C₁₆H₃₃COOH.

margarida n.f. 1. Planta de la familia dei composeas, dei flors centrali jauni e dei flors periferiqui blanqui (nom comun à diversi espècias). 2. Ròda que portava à la sieu periferia lu caràcters d'uni màquina per escriure e d'uni estampantas.

margaridet n.m. Margarideta.

margarideta n.f. Pichina margarida blanca que florisse dins lu prats à l'entorn de Pascas e rèsta en flors es quasi tot l'an. Var.: **margaridet**.

margarina n.f. Substança grassa manjadissa, de consisténcia moala, facha mé d'oli e de graissas d'origina vegetala.

margarita n.f. Varietat de mica calcic, blanc o grisastre m'un rebat de pèrla.

margaritaceu, ea adj. (zool.) Si di dei gruèlhas que prodúion de pèrlas.

margaritifèr, a adj. Que produe o contèn de pèrlas.

margarosanita n.f. Silicat natural de manganès, de plomb e de calci.

marge n.m. 1. Espaci blanc lateral d'una pàgina estampada o escrita. 2. Quantitat prevista en mai dau necessari, per prevenir de dificultats o de necessitats imprevisti. ◇ *Marge de seguretat*: En construccio, diferença entre la valor teorica maximala de la carga qu'una estructura pòu suportar e la valor normala de travalh. ◇ *Marge de garantia*: En economia, depaus suplementari que lu operators dévon efectuar en cas de variacions desfavorabli dau prètz. ◇ Interval de temps o d'espaci que s'en pòu dispausar. Sin.: **variacions, escart**. ◇ *Marge de bescòmpte, d'error*: Niveu d'aproximacion o d'indeterminacion dins l'estimacion d'una valor. ◇ *Marge de reculament*: Benda d'espaci liure entre la façada d'un immòble e l'alinhament de viaria. ◇ *Marge de contribucion*: Capacitat d'un produch de contribuir à l'absorbiment dei costs indirèctes. ◇ (espòrts) Diferència que lo vencedor impaua ai sieus adversaris dirèctes: *Ganhar sus un marge important*. 3. (fig.) Simbòle de limit extrème d'acceptabilitat dau ponch de vista moral o de la dignitat: *Una accion ai marges de la legalitat, viure ai marges de la legalitat*. ◇ Si di à prepaus d'observacions e de comentaris qu'illústron d'aspèctes segondaris o de consequèncias indirècti d'una question: *Es estat dich en marge dau derrièr congrès*. ◇ (meteor.) Part laterala dau sistema neblós, qu'enclau de nius elevadi e mejani (cirrus, altocumulus).

marginal, a adj. 1. Qu'es escrit dins lo marge. 2. Qu'a una valor, una importança, un ròtle accessòri: *D'ocupacions marginali*. 3. (econ.) *Entrepresta marginala*: Aquela que lo sieu prètz de cost es sensiblement parier au prètz de venda lo mai aut que si practica sus lo mercat. ◇ *Prètz marginal*: Valor en dessota de la quala es plus possible, per una entreprise, de vendre sensa perdre de sòus. ◇ *Bòrd marginal*: Som lateral de l'ala d'un avion. Var.: **marginau**.

marginal, a adj. e n. Si di de quauqu'un que viu en marge de la societat, que non es ben integrat au grope social ni sotamés ai sieu nòrmas.

marginalament adv. D'un biais marginal, segondari.

marginalisacion (-izacion) n.f. Fach de devenir marginal, d'estre marginalisat.

marginalisar (-izar) vt. 1. Plaçar en marge, metre à l'escart; situar en defoara de cen qu'es essencial, principal, central: *Marginalisar una formacion politica*.

2. Tendre à metre foara de la societat, à faire perdre la sieu integracion sociala à (una persona).

marginalisme n.m. 1. Estat marginal de quauqua ren.

2. Biais de viure pròpri dei marginals. 3. Teoria economica segond la quala la valor d'escambi d'un produch donat es determinada per l'utilitat de la sieu derriera unitat disponibla.

marginalista adj. Partidari dau marginalisme.

marginalitat n.f. Caractèr de cen qu'es marginal. ◇ Posicion en marge d'una forma sociala.

marginar vt. Anotar dins lo marge (un libre, un tèxto).

marginat, ada adj. 1. Que poarta quauqua ren en marge, en parlant d'un libre, d'un tèxto. 2. (bot.) Qu'es provedit d'un bòrd: *Una grana marginada*. ◇ Si di d'una part que lu sieu bòrds son diferents de la part mejana.

marginatura n.f. (bot.) Cen que pertöca lu bòrds d'una part d'un vegetal.

marginau, ala adj. e n. Marginal.

marginolateral, a adj. Inframarginal. Var.: **marginolaterau**.

marginolaterau, ala adj. Marginolateral.

margo n.m. Marguer.

margolh n.m. Beta mesclada de rementa. Var.: **margalh**.

margolhet n.m. (mar.) Aneu dont pàsson lu cordatges.

margosier n.m. (bot.) Aubre originari d'Índia, que lu sieus fruchs e li sieu granas dónon d'oli.

margòt n.f. (ornit.) Agaça.

margotar vi. (*margòti*) Cridar, en parlant de la calha.

margrave n.m. Títol que si donava ai caps militaris dei marcas sota l'Empèri carolingian, pi à de princes dau Sant Empèri.

margraviat, ada adj. 1. Estat, dignitat d'un margrave. 2. Senhoria, juridiccion d'un margrave.

margue n.m. Extremitat dau jauge dei gabarras d'Òlt.

marguier n.m. Concessionari d'una margaria. Var.: **margo**.

marguilhier n.m. Ancianament, membre dau conseu de fabrega d'una parròquia. Sin.: **fabrician, lampier**.

mariachi n.m. Au Mexic, musician barrutlaire qu'intervèn dins lu maridatges, li festivitats.

marial, a adj. Relatiu à la Verge Maria. Var.: **mariau**.

mariana n.f. Barra de mina provedida d'una poncha d'un costat, e d'una mena de conhe de l'autre (Luceram).

marialita n.f. (miner.) Silicat d'alumini, de calci e de sòdi, que pòu aver divèrsi colors.

marianista n.m. Membre de la societat de Maria, institut clerical especialament dedicat à l'educacion, que lo fondèt l'abat Chaminada en lo 1817.

maria salòpa n.f. (mar.) Alèuge dau fond mobile que sièrve per recuperar la beta qu'una draga rascla, per la portar en mar auta. Sin.: **pescarena**.

mariau, ala adj. Marial.

maridable, a

maridable, a adj. Qu'es en atge ò en estat de si maridar.

maridador, airitz adj. Nubile.

maridaire, airitz (maridaira) n.m. Persona que li agrada s'entremetre per facilitar de maridatges. Sin.: **apariaire**.

maridaira n.f. Frema que li agrada s'entremetre per facilitar de maridatges.

maridar vt. 1. Unir per lo ligam conjugal. 2. Donar en maridatge: *Maridar lo sieu enfant*. 3. Associar (de causas que si poàdon combinar): Maridar de colors entre eli. ♦ **si maridar** v.pr. Contractar un maridatge. Sin.: **si molherar, s'amorellhar** (en parlant d'un òme).

maridat, ada n. 1. Persona qu'es à mand de si maridar ò que vèn de si maridar. Sin. **esposat, molherat**. 2. *Jove maridat (maridada)*: Persona que lo sieu maridatge es recent. Sin.: **nòvi, nòvia**.

maridatge n.m. 1. Acte solemne per lo quau doi personas establísson entre eli una union que li sieu condicions, lu efèctes e la dissolucion son reglats per li disposicions juridiqi en vigor dins lo sieu país, per li leis religioï ò per la costuma; union ensinda establida. Sin.: **esposalici, esposament, esposalhas**. ♦ *Maridatge desegal*: Mesaliança. ♦ *Maridatge civil*: Maridatge celebrat unencament en presència d'un oficier de l'estat civil. ♦ *Maridatge consanguin*: Maridatge entre personas qu'an un autor comun. ♦ *Maridatge putatiu*: Maridatge annullat que genera li sieu consequéncias dins lo passat, pertocant la boana fe d'un dei espòs, ò dei doi, que cresia lo maridatge valedor. *Maridatge religiós*: Maridatge celebrat en la presència d'un prèire. *Maridatge secret*: Maridatge celebrat publicament mas escondut après au public. ♦ *Maridatge morganatic*: Maridatge d'un soberan m'una persona d'una classa inferiora. ♦ *Carta de maridatge*: Contracte de maridatge. 2. Ceremònìa, recepcion organisada per celebrar aquesta union. 3. Un dei sèt sacraments de la Glèia catolica. 4. Combinason de divèrsi causas, divèrs organismes, etc.: *Lo maridatges de doi firmas industriali*. 5. Juèc de cartas dins lo quau una dei tòcas es de recampar un rèi e una dòna de la mema color. Sin.: **bresca**.

marijuana n.f. Substança facha m'ai fuèlhas e m'ai ponchas floridi dei pens femeus dau cànebe indian (*Cannabis sativa*), emplegada coma dròga.

marimba n.m. Xilofòne african, que caduna dei sieu lamas es provedida d'un resonator de bambó, de boasc ò de coassa.

marin n.m. 1. Persona emplegada professionalament à menar e à mantenir una nau. Var.: **marinier**. Sin.: **nautor, nautonier, nauta**. ♦ *Marin levantés*: Marin de Mediterranea. ♦ *Marin ponentés*: Marin dei poarts de la Mar Granda. ♦ *Marin d'aiga doça*: Marin de la navigacion fluviala. Sin.: **marinier**. - (pop.) Marin gaire adestrat à la mar. 2. Òme gaubiat dins l'art de la navigacion. 3. (geogr.) Vent dau sud-èst que tira de la Mediterranea vers lo Lengdòc, la Montanha Negra e li Cevenas, e que mena de precipitacions importanti: 1528 «... son vengus apres a Nissos quals [siex bregantins]

*stimon que ambe aquest marin degron estre en aquestas mars...» A.C. Arle. Sin.: **autan**.*

marin, a adj. 1. Que pertòca la mar, que li viu, que n'en provèn: *Sau marina*. 2. Que sièrve à la navigacion en mar; relatiu à la navigacion en mar: *Carta marina*. 3. Que tèn ben la mar; qu'es ben en mar. ♦ *Aver lo pen marin*: Si saupre desplaçar sus una nau en despièch dei movements; non sofrir dau mau de mar. Sin.: **conóisser la mar**.

marina n.f. 1. Ensèms de cen que pertòca l'art de la navigacion sus la mar. 2. Ensèms dei gents de mar, dei naus e dei activitats que li si rapoàrtan. 3. Ensèms dei naus e dei activitats de navigacion dau même tipe: *Marina mercanda ò de comèrci*. ♦ *Marina de guèrra ò marina militària*: Ensèms dei foarças naval e aeronaval d'un Estat, destinat à la guèrra en mar. Sin.: **flòta**. 4. Potença naval, marina militària d'un estat: *S'engatjar dins la marina, Marina nacionala, Ministèri de la Marina* (M'una majuscula dins aquelu exemples). ♦ *Artilharia, infantaria, tropas de marina*: Formacions de l'armada de terra encargadi de la seguretat dei territòris francés d'otramar e que constitúisson una part importanta dei foarças terrèstri d'intervencion. 5. (b.-a.) Tableu que representa una vista de mar, de poart, etc. ♦ Lo mai alongat dei formats d'encastre per lu tableus, emplegat especialament per pintar de marinas.

marina n.f. 1. Ensèms immobilier bastit en riba de mar, e que comprèn à l'encòup d'abitacions e d'installacions portuari per li naus de plasença. 2. Riba de mar, ribatge. Nom dau quartier de Niça que s'espandisse dau pen de Casteu fins à la fos de Palhon. ♦ (prov.): *Gents de la Marina, tòque-li la man e vire-li l'esquina*.

marinada n.f. 1. Mesclum liquide aromatic compauat de vinaigre, de sau, d'espècias, etc., que sièrve per conservar carns e peis e per li donar un aròme particulier. 2. Carn, peis marinat.

marinalha n.f. Marinaria.

marinar vt. 1. Metre en marinada, faire banhar dins una marinada. Var.: **marinejar**. 2. (min.) Levar (lei produchs d'abatatge) après un tir de mina. ♦ vi. 1. Trempar dins una marinada. 2. (fam.) Asperar longtemps (e sovent dins una situacion mau comòda ò gaire agradiva).

marinar vi. Bofar dau miègjorn en parlant dau vent de mar.

marinaria n.f. Chorma de marins: 1664 «*Doit ausy despartir la marinere an catre guardas ayant chascune son cap de garde...*». Var.: **marinalha**. Sin.: **taïfa, mainada**.

marinàs n.m. Ventàs dau miègjorn; marrit vent de mar.

marinat, ada adj. Qu'a trempat dins una marinada.

marinat, ada adj. Relatiu au vent dau sud.

marinatge n.m. Accion de faire marinar; fach de marinar.

marine n.m. (mòt anglés) Fusilhier marin dins li foarças naval i britaniqu e american.

marinejar vt. e vi. Marinar.

- maringòta** n.f. Veitura ipomobila mé doi ròdas.
- marinhancenc, a** adj. e n. De Marinhana.
- marinier** adj.m. e n.m. Marin, matalòt.
- marinier, a** adj. 1. Qu'apartèn à la marina. ◇ *Oficier marinier*: Sota-oficier de la Marina nacionala qu'apartèn au quadre de mestrança. 2. *Arca mariniera*: Arca d'un poant, mai larga que li autri, sota la quala pàsson li naus.
- mariniera** n.f. 1. Blòda larga, que si passa per la tèsta, que lo coal es sovent cairat dins l'esquina. 2. *Muscles (à la) mariniera*: Muscles cuèchs dins lo sieu jus mé de vin blanc e d'èrbas aromatiqui.
- marinisme** n.m. Preciositat estilistica que fa pensar au biais de l'escrivan italian M. Marini.
- mariòl** n.m. Abitant dau vilatge de Maria.
- mariolatra** adj. e n. Si di d'un adorator de la Verge Maria en tant qu'égala de Dieu.
- mariolatria** n.f. Adoracion exagerada de la Verge Maria, que la mete au niveu de Dieu.
- mariòlo** adj. e n.m. (it.) Arlèri, coquin.
- mariologia** n.f. Part de la teologia catolica que pertòca la Verge Maria.
- marioneta** n.f. Mariòta.
- marionetista** n. Persona que manipula de mariòtas.
- mariòta** n.f. 1. Pichina figura de boasc, de carton, etc., qu'una persona generalament esconduda fa si bolegar mé la man ò mé de fieus. 2. Persona sensa gaire de voluntat, que si laissa manipular facilament. Var.: **marioneta**.
- marisca** n.f. Tumefaccion fibroa à l'entorn de l'anus, reliquat d'una emorroïda resorbida.
- marista** n.m. Membre de doi congregacions religioï dedicadi à la Verge: la *Societat de Maria* e lu *Pichins Fraires de Maria* (ò *Fraires maristas*).
- marit** n.m. Espós.
- marital, au** adj. (dr.) De l'espós; qu'apartèn à l'espós. Var.: **maritau**.
- maritalament** adv. Coma d'espós, sensa èstre maridats legalament: *Viure maritalament*.
- maritau, ala** adj. Marital.
- maritime, a** adj. 1. Qu'es en riba de mar. 2. Relatiu à la mar ò à la navigacion en mar. ◇ *Drech maritime*: Part dau Drech que regisse l'armejament dei naus per lo comèrci, lu transpoarts marítimes e lo tot dei operacions que li son restacadi: XIII^a s.: «...Narbona es vila marítima...» B.N. Paris, fonds Doat. 3. *Planta marítima*: Planta que si tròva dins lo vesinatge de la mar (De non confondre m'una *planta marina*, que creisse dins la mar).
- marito** n.m. Escaufamans de terra.
- marjada** n.f. Accion de marjar.
- marjador** n. Aparelh, dispositiu que sièrve per marjar, sus una màquina per escriure, una premsa d'estamparia.
- marjaire, airitz** n. Obrier, obriera que marja.
- marjar** vt. Provedir d'un marge.
- marjassada** n.f. Bravada, fanfaronada, esbrofa.
- marjasso, a** adj. e n. Arlèri. Sin.: **bulo, sautareu, esbrofaire**.
- marla** n.f. Marna.
- marlaire** n.m. Marnaire.
- marlatge** n.m. Marnatge.
- marliera** n. f. Marniera.
- marlós, oa** adj. Marnós.
- mark ò deutsche mark** n.m. 1. Anciana moneda alemanda, fins au 2001. Var.: **marc**. 2. *Mark finlandés*: Markka.
- marketing** n.m. (angl.) Mercantatge, mercatICA. ◇ *Marketing mix*: Mercatatge.
- markka** n.m. Unitat monetària principala de Finlàndia. Sin.: **mark finlandés**. Pl.: **markkaa**.
- marmalha** n.f. (pej.) Grop desordenat d'enfants joves que fan de bosin. Sin.: **mainadalha, drollalha, pichonalha**.
- marmandés, esa** adj. e n. De Marmando.
- marme** n.m. Marmo.
- marmelada** n.f. 1. Compòsta de fruchs talhats à tròç e cuèchs mé de sucre fins à li donar una consisténcia sufisenta. 2. (fam.) *En marmelada*: Esquiçat.
- marmelin** n.m. Auriculari. Sin.: **deton**.
- marmier** n.m. Marmorier.
- marmiera** Carriera de marmo.
- marmita** n.f. 1. Pinhata. Sin.: **ola**. 2. *Marmita de Papin ò marmita mé la pression*: Vas claus dins lo quau si pòu elevar l'aiga fins à una temperatura superiora à-n aquela de l'ebullicion à l'ària liura. 3. (geomorf.) *Marmita de gigant ò marmita torrenciala*: Cavitat que l'erosion cava, mé l'ajuda de grava, dins una ròca pusleu compacta per si frustar e partir en brigas. 4. (mil., fam.) Obús de gròs calibre, pendent la Promiera Guerra mondiala.
- marmitada** n.f. Contengut d'una marmita. Sin.: **olada**.
- marmitar** vt. Bombardar violentament, matrassar.
- marmitatge** n.m. Bombardament violent.
- marmiton** n.m. Aprendís estacat au servici de la coïna, dins un restaurant. Sin.: **lecaplat, tastasaussa**.
- marmo** n.m. 1. Ròca metamorfica que resulta de la transformacion d'un calcari, dura, sovent venada de colors variadi, que si pòu polir e que pòu èstre emplegada dins lu arts. ◇ *Marmo artificial*: Estuc mesclat de colors, qu'imita lo marmo. ◇ *De marmo*: Frèi e insensible, impassible. 2. Objècte, estàtua de marmo. ◇ Plateu, tauleta de marmo: *Lo marmo d'una chaminèia*. 3. (tecn.) Susfàcia de fonda dura, plana, que sièrve à verificar la planeïtat d'una susfàcia ò emplegada coma plan de referència per lo traçatge. 4. (arts graf.) Taula sus la quala si plàçon li pàginas per li impauar, li formas per li corregir. ◇ Taula de premsa sus la quala si plaça la forma que s'en deu tirar l'espròva. ◇ Tèxto compauat dins l'aspèra d'una messa en pàgina, per un jornal ò un periodic. Var.: **màrmol, marbre, marme**.
- marmolier, a** n. Marmorier.
- marmorejar** vi. Devenir coma de marmo.

marmorenc, a

marmorenc, a adj. 1. Qu'a la natura ò l'aspècte dau marmo. 2. (lit.) Frèi, dur, blanc coma lo marmo. Var.: **marmoreu**.

marmorier, a n. Marmorista, marmier. Var.: **marmolier**.

marmorisar (izar) vt. (it.) 1. Decorar de dessenhos, de colors qu'evòcon lo marmo. 2. Marcar (la pèu, lo còrs) de marbraduras.

marmorisat (-izat), ada adj. (it.) Marbrat.

marmorista n. 1. Especialista dau travalh dau marmo. Var.: **marbraire, marmier, marmorier**. 2. Proprietari d'una marbraria.

marmòta n.f. 1. Mamifèr rosegaire qu'una espècia viu dins li Aups entre 1500 e 3000 m d'altitud e ibèrna pendent de mes (50 cm de llòng). Sin.: **nira** (Vesúbia). 2. Cericèia d'una varietat de la carn fèrma. Sin.: **murès**.

marmotaire, airitz adj. e n. Persona que marmota. Sin.: **bronchonaire, borbotaire**.

marmotar vt. e vi. (fam.) Murmurar confusament entre li dents. Sin.: **bronchonar, borbotar**.

marmotier n.m. Cerier que dona la marmòta.

marna n.f. Ròca sedimentària argiloa que contèn una foarta proporcion (de 35 à 65 per 100) de calcari, e que s'emplega per amendar lu soals acides e per fabricar de ciment. Var.: **marla**.

marnaire n.m. Aqueu que marna li tèrras. Var.: **marlaire**.

marnar vt. Amendar una tèrra paura e calcari per incorporacion de marna.

marnatge n.m. Operacion que consistisse à marnar una tèrra. Var.: **marlatge**.

marniera n.f. Peiriera de marna. Var.: **marliera**.

marnós, oa adj. Qu'es de la natura de la marna ò que n'en contèn: *Calcari marnós*. Var.: **marlós**.

maron n.m. Onda, èrsa, auça.

maronassa n.f. Èrsa que si auça bruscament sensa minga senhau anonciaire. Sin.: **onda de fond**.

maronita adj. e n. Si di d'un fidèle de la Glèia maronita. ♦ adj. Relatiu ai maronitas. 2. *Glèia maronita*: Glèia de rite sirian, implantada sobretot au Liban.

maròta n.f. Mar leugierament ondoa. Sin.: **marejòu**.

marqués n.m. 1. Senhor qu'avia en carca una marca territoriala, à l'epòca carolingiana. 2. Títol de noblessa intermediari entre aquelu de duc e de comte.

marquesa n.f. 1. Esposa d'un marqués. 2. Taular de fèrre vitrat, plaçat en dessobre d'una poarta d'intrada. 3. (mar.) Tenda que curbia lo poant d'una galèra de la popa estant, fins à la rambada. ♦ Tenda que cuèrbe lo poant de popa d'una nau. 4. Aneu que lo sieu encastre alongat recuerbe la promiera falange. 5. Bergiera de doi plaças, dau dossier bas, que sembla un mièg canapè.

marquesan, a adj. e n. De la Marca.

marquesan, a adj. e n. Dei Ísolas Marquesas.

marquesat n.m. 1. Títol, dignitat d'un marqués. 2. Feu d'un marqués.

marqueta n.f. Ensèms de pichini tacas rogi ò negri sus lo pel dei animaus.

marquetaire, a n. Obrier, obriera que fa d'obratges de marquetaria.

marquetar vt. Ornar de marquetaria.

marquetaria n.f. 1. Assemblatge decoratiu de lamellas de boasc d'essenças variadi (ò de marmos, de metals, etc.), emplegat en revestiment, especialament dins un obratge de fustaria. 2. Ensèms d'elements despariers: *Una marquetaria de nacionalitats*.

marra n.f. 1. Bèc d'ancora. 2. Marran.

marran n.m. (tuf) Safre. Var.: **marrana**.

marran n.m. Aret. Var.: **marra, marron**.

marrana n.f. 1. Safre, marran. 2. Vas per far cuèire li carns.

marriàs adj. e n. Marrit, mauvolent, truant.

marridalha n.f. Li cauas marridi, que non valon grand caua. Sin.: **rafatalha, sarsavalha, gusalha**.

marridament adv. D'un biais marrit. Sin.: **malament, dolentament**.

marridaria n.f. Marridum. Sin.: **caïnaria, caitivaria, marides(s)a, marridetat**.

marridàs, assa adj. e n. Totplen marrit.

marrides(s)a n.m. Marridum.

marridet, a adj. Un pauc marrit.

marridum n.m. Tendença à faire lo mau. Var.: **marridaria, marrides(s)a**.

marriment n.m. (lit.) Estat d'una persona abatuda per lo tristum: «*Si tuit li dol el plor el marrimen*» (Bertrand de Born). Sin.: **lanha, adolentiment**.

marrir (si) v.pr. S'adolentir, s'affligir.

marrit, ida adj. 1. Que non es boan: *Aver un marrit gust dins la boca*. 2. Que non es brave; mauvolent: *Una persona marrida*. Sin.: **pervès, diabolic, vil, infame, nociu, detestable, satanic, caitiu, caïn, orresc**.

marrit, ida adj. (lit.) Foarça triste. Sin.: **dolent, adolentit, adolorit, coarmacat**.

marron adj. inv. e n. Color brun-roge. Sin.: **castanhenc**.

marron n.m. Aret. Var.: **marran**.

marron n.m. 1. Marrona. ♦ *Marron glaçat*: Marron confit dins de sucre e glaçat au sirop. 2. *Marron d'Índia*: Grana dau marronier d'Índia, rica en amidon ma non manjadissa, que d'uni preparacions son emplegadi còntra lu trebolicis circulatòris. 3. (cín.) Còpia positiva tirada en negre adocit.

marron, a n. Esclau en fuga.

marrona n.f. Fruch d'uni varietats cultivadi de castanhiers. Var.: **marron**.

marronar vi. Vagabondar.

marronier n.m. 1. Castanhier que produie la marrona (marron *Castanea*). 2. *Marronier d'Índia* ò *marronier*:

marroquin, a adj. e n. Dau Marròc. ♦ n.m. 1. Pèu de cabra tanada au mejan de produchs vegetals, tencha e emplegada per la religadura e la marroquinaria. 2. (mar.) Sus li naus de comèrci, estrai que va de l'autre de trinquet au conduch, dont li son asseguradi li sàgolas. 3. (fam.) Poartafuèlh ministerial.

marroquinar vt. Alestir (una pèu) coma un marroquin.

marroquinaria n.f. 1. Fabricacion dau marroquin; luèc dont si fa. 2. Fabricacion de pichins objèctes de cuer; entrepresa ò industria que s'entrèva d'aquela fabricacion. 3. Negòci d'aquelu objèctes; lu objèctes en question.

marroquinatge n.m. Accion de marroquinar.

marroquinier, a n. Persona que travalha à la fabricacion ò à la venda d'objèctes de marroquinaria.

marrubi n.m. Planta aromatica de la familia dei labiadas.

marsa n.f. 1. Pichin molon de beta. 2. Ponch central d'un floronc.

marselhés, esa adj. e n. De Marselha. Var.: **marsilhés**. ◆ adj. e n.m. 1. Varietat d'olivier. 2. Parlar occitan de Marselha. ◆ n.f. 1. Varietat d'oliva. 2. Imne nacional de França. Var.: **marsilhés**.

marsic, a adj. Relatiu à la fasa terminala dau devonian.

marsilhés, esa adj. e n. Marselhés.

marsiliacea n.f. *Marsiliaceas*:

marsoin n.m. 1. Mamifèr cetaceu vesin dau daufin, comun dins l'Atlantic, dont seguissse sovent li nau. Sin.: **poarc de mar, poarc marin, tonin**. 2. Militari de l'infantaria de marina.

marsupial, a adj. Si di d'un organe pròpri ai mamifèrs marsupials: *Tasca marsupiala*. Var.: **marsupiau**.

marsupial n.m. Mamifèr d'un tipe primitiu, que la sieu femèla a una tasca ventrala que contèn li mamèlas e qu'es destinada à recevre lu pichoi après la naissença. Lu marsupials constituissont la sotaclassa dei metaterians.

marsupiau, ala adj. Marsupial.

marta n.f. Màrtola. Var.: **martre**.

martagon n.m. Liri dau Canadà, liri dei montanhas.

martegal, a adj. e n. Dau Màrtegue. Var.: **martegau**. ◆ n.f. 1. Ensèms de doi patas botonadi una sus l'autra e plaçadi à la talha d'un vestit. 2. Corrèia d'arnesc que s'opaua à l'elevacion exagerada de la tèsta dau cavau. 3. Sistema de juèc que pretende, en si basant sobre de calculs e de probabilitats, d'assegurar un benefici segur dins d'unu juècs d'azard. 3. (mar.) Cordatge sota lo baupret. Var.: **martingala**.

martegalada n.f. Ingenuitat atribuida ai gents dau Màrtegue.

martelada n.f. Coup de marteu; fach de martelar.

martegau, ala adj. e n. Martegal.

martelaira, airitz adj. e n. Persona que martèla.

martelament n.m. Fach de martelar. Var.: **martelada**.

martelar vt. e vi. (*martèli*) 1. Picar, fargar au mejan d'un marteu. 2. Picar foart mé de còups redoblats. 3. Articular embé foarça.

martelaria n.f. Atalhier dont si travàlhon lu metals au mejan d'un marteu.

martelàs n.m. Gròs marteu.

martelatge n.m. 1. Accion de travalhar un metal au marteu. 2. (silv.) Marca facha m'un marteu sus un aubre que deu èstre abatut ò reservat.

marteleiròu n.m. Pichin enclutge de dalhaire.

martelejar vt. e vi. Donar de pichin còups de marteu.

martelet n.m. Pichin marteu.

marteleta n.f. Pichin marteu.

marteliera n.f. Poast, pichina poarta per regular l'aiga d'un riu, d'un canal.

martelina n.f. Marteu de murador, mé la tèsta plata. Sin.: **escoda, testut**.

martelon n.m. Pichin marteu.

marteu n.m. 1. Autís de percussion format d'una tèsta d'acier dur trempat e d'un mànegue. 2. Pèça metallica que sièrve de tustador à una poarta. 3. Pèça de relotjaria que pica li oras sus un timbre. 4. Pèça garnida de feutre, que vèn picar li coardas d'un piano. 5. Esfera metallica (7,257 kg) provedida d'un fiu d'acier e d'una manelha, que lu atletes lènçon; espròva d'atletisme que si practica m'aquest engenh. 6. Instrument que poarta una marca en releu, que sièrve à marcar lu aubres dins la forèst. 7. (tecn.) Aparelh constituit d'un autís (agulha, etc.) e d'un còrs cilindric dins lo quau si desplaça un piston que pica l'autís sota l'efècte d'una rutada pneumatica, idraulica ò ò electrica, e que sièrve à rompre de ròcas (*marteupicaire*) ò à cavar de traucs destinats à recevre de cargas explosivi (*marteu-perforaire*). 8. (anat.) Promier osset de l'aurelha mejana, que lo sieu mànegue solidari dau timpan e que la sieu tèsta s'articula mé l'enclutge. 9. (zool.) Peis-marteu. Sin.: **peis-judieu, escrosena**. ◆ Arèndola de ròca. Sin.: **dindoleta de ròca**. ◆ *Gròs marteu*: Auceu palmipède d'auta mar, dei alas lòngui e estrechi, dau plumatge negre ò cendrat, mai clar sus lo ventre (Lòng de 45 cm, òrdre dei procellariiformes). Sin.: **gafeta dau bec ganchut**. ◆ *Marteu gris*: Auceu d'auta mar vesin dau marteu gròs (*Puffinus griseus*). ◆ pl. (coregr.) Movements alternatius dei cambas, que lo dançaire fa en estent acoconat, e au cors dau quau lu talons solets pícon lo soal.

marteu de glaça n.m. Instrument que permete ai alpinistas de pauar de pitons, de talhar de gradins dins la glaça, e de si porgrir ajuda en caminant sus de pendals ennevadi.

marteu-picair n.m. Marteu que sièrve à rompre de materiaus rocòs.

marteu-pilon n.m. Màquina-autís de fabrega destinada à provocar la desformacion dau metal per accion d'una massa tombanta. Sin.: **marteu-trissador, martinet**.

marteu-trissador n.m. Marteu-pilon.

martina n.f. *Martina nana*: Tartarassa. ◆ *Martina padre*: Martinòt. Sin.: **papagau de mar**.

martina n.f. Gabianòla.

martinet n.m. Auceu que sembla l'arèndola, ma qu'a li alas mai estrechi e la coa mai corta (Lòng de pauc ò pron 16 cm, òrdre dei micropodiformes). Sin.: **barbairòu dau pièch blanc, barbairòu negre, balestrièr**.

martinet n.m. 1. Marteu-pilon. Sin.: **marteutrißador**. 2. Martinica.

martingala n.f. Martegala.

martinica n.f. Fren. Var.: **martinet**.

martiniqués, esa adj. e n. De Martinica.

martinòt n.m. Auceu marin dau plumatge negre e blanc, dau gròs bèc multicolore, que viu en colonias dins li regions temperadi fresqui de l'Atlantic nòrd (Lòng de 30 cm). Sin.: **martina padre**; **papagau de mar**.

martin-pescaire n.m. Blavier. Sin.: **armier**, **gardariu**.

martinsec n.m. Varietat anciana de pera, per cuèire.

martir, a n. 1. Cristian mes à moart ò torturat à causa de la sieu fe. 2. Persona qu'a patit la moart per la sieu religioa, ò per una causa à la quala s'es sacrificada. Sin.: **patiràs, poartapena, pagapena**. ◆ adj. Que sofrisse de marrits tractaments sistematics.

martiri n.m. 1. Tortura, suplici, moart qu'una persona endura, generalament per aver apartat la sieu fe, la sieu causa. 2. Granda dolor fisica ò moral; estat, situacion totplen penoa: *Sofrir lo martiri*. Sin.: **torments, patiment**.

martirizar (-izar) vt. Faire endurar de tractaments marrits à, persecutar, torturar. Sin.: **tormentar, faire endurar, secutar**.

martirologi n.m. 1. Lista ò catalògue dei martirs e dei sants. 2. Lista dei victimas d'una causa: Lo martirologi de la Resistència.

martirologia n.f. Istòria dei martirs.

martiologic, a adj. Relatiu à l'istòria dei martirs.

martiologista n. Autor d'un martirologi.

màrtola n.f. Mamifèr carnívore de la pliça estimada. Var.: **marta, martre**.

màrtora n.f. Màrtola.

martre n.m. Mamifèr carnassièr (*Mustela martes*).

martronada n.f. 15 jorns avant e 15 jorns après lu Sants.

marts n.m. Dimarts.

maruegenc, a adj. e n. De Maruèjols.

marxian, a adj. Relatiu à la doctrina de Marx.

marxisar (-izar) vt. Rendre marxista.

marxisme n.m. Ensèms dei concepcions politiqui, filosofiqui, sociali, de Karl Marx e de F. Engels.

marxista adj. e n. Relatiu au marxisme; partidari de la doctrina de Marx.

marxisme-leninisme n.m. sing. Teoria e messa en pràctica que s'inspirón de Marx e de Lenin.

marxista-leninista adj. e n. Relatiu au marxisme-leninisme; partidari dau marxisme-leninisme.

marxològue, òga n. Especialista de la doctrina de Marx.

mas n.m. Fèrma, ostau de campagna, en Provença.

mas conj. de coordinacion ['ma] Ma.

masada n.f. 1. Camps qu'enròdon un mas. 2. Espandi ò populacion d'un masatge. Var.: **masatge, masaria, vilar**.

masaguin n.m. Magasin.

masametòl, a adj. e n. De Masamet. Var.: **masametòu**.

masametòu, òla adj. en. Masametòl.

masaria n.f. Masatge, masada, vilar.

masatge n.m. Casatge, masaria, masada, vilar.

masatgier, a n. Estatjant d'un masatge. Sin.: **campanhard, masier**.

masc, a n. Persona supausada ligada ai foarças oculti que li permeton de practicar de malefiscis.

masca n.f. Peis-vipèra (*Chauliodus sloani*).

masca n.f. Persona que poarta una màsquera. Var.: **masqueta**.

mascar vt. (*masqui*) 1. Curbir d'una màsquera. 2. Escondre à la vista, amagar. 3. Escondre sota d'aparenças faussi. Var.: **masquerar**.

mascarada n.f. 1. Acampada ò desfilat de personas mascaradi, travestidi. 2. Comèdia, ipocrisia: *Qu'es aquela mascarada?* Sin.: **faussetat**.

mascaradura n.f. Accion de brutar, d'ennegrir.

mascaraire, airitz n. Persona que mascara.

mascarar vt. Brutar, travestir, anegrir mé de carbon (la cara).

mascarat, ada adj. Brut (coma brutat mé de carbon): *Aver lo morre mascarat de chicolata*.

mascaratge n.m. Art de dissimular de material de guèrra, de tropas, à l'observacion de l'enemic: *Metre la tenguda de camoflatge*. Sin.: **camoflatge**.

mascaret n.m. Sobrelevacion brusca dei aigas, que si produie dins d'unu estuaris au moment dau flux e que va rapidament vers l'amont sota forma d'una onda desforrelanta.

mascaria n.f. Ensèms dei operacions magiqui d'un masc ò d'una masca. Sin.: **ocultisme**.

mascarina n.f. Vaca que poarta de tacas negri. Frema foarça maquilhada.

mascaron n.m. 1. Peis volant, exocet. 2. *Mascaron gròs*: Arèndola de mar. 3. *Grand mascaron*: Auceu de la familia dei larides, dau còrs blanc e dau bec roge (*Hydroprogne caspia*).

mascaron n.m. Arèndola de mar. Sin.: **fumet**.

mascatge n.m. 1. Accion de mascar quauqua ren, de l'escondre. ◆ (mar.) Navigar de nuèch mé toi lu fanaus mascats, particularment en periode de guèrra per escapar à la vista dei sotamarins. 2. (estamp.) Tecnica emplegada per melhorar la qualitat de la seleccion dei colors.

masclàs n.m. Que fa pròva de masclisme.

mascle, a adj. 1. (biol.) Qu'apartèn au sexe fecondant, portaire de cellulæ reproductritz mai nombroï, mai pichini e mai mobili qu'aquelí dau sexe femeu. 2. Qu'es dau sexe masculin. ◆ *Flor mascla*: Flor que poarta solament d'estaminas. 3. (fig.) Qu'anònacia de foarça, d'energia: *Un votz mascla*. 4. (tecn.) Si di de la part d'un organa que si vèn ficar dins un autre: *Una presa mascla*.

mascle n.m. 1. Èstre vivent organisat per feondar, dins l'acte de la generacion. 2. Individú de sexe masculin, per op. à la frema. 3. (fam.) Òme vigorós, moralament e

ficament. 4. Culassa (d'una arma de fuèc). 5. Mortier de fuèc. 6. (tecn.) Pèça que si vénificar dins una autra.

masclejar vi. Faire lo mascle, lo bulo.

masclisme n.m. Ideologia fondata sobre l'idea que l'òme domina socilament la frema e que, per aquò, a de privilegis de mestre; comportament conforme à-n-aquela ideologia.

masclista adj. Que manifesta de masclisme.

masclon n.m. Pichon mascle.

masclon n.m. Cairon.

masclon n.m. Filha de parença masculina, autoritaria e bramairitz.

masclum n.m. Lo tot dei mascles.

m'as colhonat (à la) loc. adv. Mau fach, estoart, enganaire: *Un rasonament à la m'as colhonat.* Sin.: **à la basta que sigue.**

mascolin, a adj. e n. Masculin.

mascota n.f. Objècte, persona, animau, considerats

masculin, a adj. 1. Qu'apartèn au mascle, à l'òme, qu'a lu sieus caractèrs. 2. Qu'es compauat d'òmes: *Una populacion masculina.* 3. Qu'apartèn au genre masculin. 4. *Rima masculina:* Que finisse per una sillaba barrada (*camion/avion*), per op. à rima femenina (mòts acabats per una vocala: *cara/rara*). Var.: **mascolin.** Contr.: **femenin.**

masculinizacion (-izacion) n.f. Fach de masculinizar, de si masculinizar.

masculinizar (-izar) vt. 1. Donar un caractèr masculin à. 2. (biol.) Provocar l'aparicion de caractèrs sexuals masculins. ♦ **si masculinizar** v.pr. Pilhar un caractèr masculin.

masculinisme n.m. Estat d'una persona dau sexe femenin que presenta quauqu'uns de caractèrs segondaris de l'òme.

masculinitat n.f. Ensèms dei trachs psicologics, dei comportaments considerats coma carateristics dau sexe masculin.

masdomaisèlas n. f. pl. Plurau de *madomaisèla*.

masèl n.m. Macèl, maseu.

maselaira n.m. Aqueu que masèla per l'alimentacion.

maselar vt. (*masèli*) 1. Tuar (de bèstias) dins un tuador. 2. Tuar d'una mena generala. Sin.: **chaplar, matançar, massacrar.**

maselaria n.f. 1. Local dont son tuadi li bèstias per manjar. Sin.: **tuador.** 2. Negòci que vende de carn. Var.: **macelaria.**

maselier, a n. Persona que vende de carn, que tèn una macelaria. Var.: **macelier.**

maset n.m. Pichon mas.

maseta n.f. Bròca, persona ò bèstia incapabla. Sin.: **boan per ren, marrit en tot.**

maseu n.m. 1. Local dont son tuadi li bèstias per manjar. Var.: **macèl, maceu.** Sin.: **maselaria, macelaria.** 2. Chaple: *Aquela batalha es estada un maseu!* Sin.: **chapladís, carnalatge.**

masier, a n. Bordalier (mèstre d'una bòrda). Sin.: **boraire, bastidier, bordier, metaier, masatgier, pagés, mansau, mitadier.**

masnada n.f. Tropelada.

masoquisme n.m. 1. Perversion dins la quala lo subjècte recèrca lo plaser sexual dins la dolor fisica e li umiliacions que subisse. 2. Comportament d'una persona que sembla recercar li situacions dins li quali sofrisse, si tròva en dificultat, etc.

masoquista adj. e n. Pertocat de masoquisme; relatiu au masoquisme.

masquejaire, airitz, n. Aqueu que rondeja de nuèch coma li mascas.

masquejar vi. Rondejar de nuèch.

màsquera n.f. 1. Cara faussa de carton, de teissut, etc, que si mete per si travestir ò per escondre la sieu identitat: *Màsquera de Carnaval.* 2. Persona que poarta una màsquera. 3. Forma estilisada de la cara ò dau còrs uman, qu'a una foncion rituala. 4. (lit.) Aparença, aspècte de la cara: *Presentar una màsquera impenetrable.* 5. Molatge de la façà, pilhat sus lo viu ò sus un cadabre: *Màsquera mortuària.* 6. Preparacion, sovent sota forma de crema ò de pasta, emplegada en aplicacion per una cura estetica de la cara. 7. Aparelh que s'aplica sus la boca e lo nas per administrar lu anestesics gasós ò l'oxigène. 8. Accessòri per denedar sota l'aiga, qu'isola de l'aiga lu uèlhs e lo nas. 9. Proteccions metallica que poàrton lu escrimaires per s'aparar la cara. 10. *Màsquera per lo gas:* Aparelh individual per s'aparar dei gas toxics. 11. (mil.) Obstacle artificial ò natural que sièrve de sosta còntra lu tirs enemics ò l'observacion.

masquerament n.m. Art d'escondre de material de guèrra à respièch de la vista de l'enemic. Amagament de la realitat dins la tòca de portar prejudici.

masquerar vt. 1. Curbir d'una màsquera. 2. Escondre à la vista. Var.: **mascar.**

masquerat, ada adj. 1. Que poarta una màsquera. 2. *Tir masquerat:* Mes en òbra en dessobre d'un obstacle.

masqueta n.f. Màsquera.

massa n.f. 1. Granda quantitat d'una matèria, d'una substància sensa forma precisa: *Una massa de tèrra, de pèiras.* 2. Quantitat, volume important de liquide, de gas, que forma una unitat: *La massa dau sang en circulacion.*

◇ (meteor.) **Massa d'ària:** Flux d'ària que presenta una omogeneïtat e que li sieu qualitats fisiqui (pression, temperatura, gra d'umiditat) còmbion en foncion de la posicion geografica qu'occupa. 3. Volume d'un objècte important per li sieu dimensions e per lo sieu pes. ◇ *Dins la massa:* Dins un solet tròç de matèria omogenea. ◇ *Coma una massa:* Sensa reaccion, coma una caua inanimada. 4. Recampament d'elements distints d'una mema natura en un ensèms indistint. 5. (arquit.) **Plan de massa:** Plan m'una escala pichina, que dona d'un ensèms de bastiments unicament lu contorns e sovent, au mejan d'ombras, l'indicacion dei volumes. 6. Granda quantitat d'elements que fòrmon un tot: *Una massa de documents.*

◇ (econ.) **Massa monetària:** Ensèms dei bilhets en circulacion., dei monedas e dei depaus à vista. ◇ **Massa**

salariala: Lo tot dei salaris dirèctes e indirèctes pagats en un país determinat; lo tot dei salaris dirèctes e indirèctes pagats per una empresa. 7. Cassa especiala d'un grop, à la quala cadun poarta la sieu contribucion. 8. Allocacion atribuida à una formacion militària per subvenir à d'uni despensas. 9. (fis.) Quocient de l'intensitat d'una foarça constanta per l'acceleracion dau movement que produe quora es aplicada au còrs considerat (*massa inerciala*) ò grandessa que caracterisa aqueu còrs relativament à l'atraccion que subisse de la part d'un autre (*massa gravitacionala*); l'unitat principal de massa es lo quilograma. 10. *Massa espicifica ò volumica:* Quocient de la massa d'un còrs per lo sieu volume. ◇ (quim.) *Nombr de massa:* Nombre total de particulas (protons e neutrons) que constituisse lo nucleu d'un atòme. ◇ *Unitat de massa volumica:* Unitat de mesura de massa atomica (simb. u) egala à la fraccion 1/12 de la massa dau nucleïde ^{12}C e que vau pauc ò pron 1,166056· 10^{-27} kg. ◇ *Massa molària:* Massa d'una mòla de substància formada de moleculas. 11. (astronaut.) *Rapoart de massa:* Dins una fusada, rapoart entre la massa au lancament e la massa à l'acabament de la combustion dei ergòls. 12. *Massa critica:* Quantitat minimala de substància fissila necessària per qu'una reaccion en cadena si poasque establir espontaneament e si mantenir. 13. (electr.) Ensèms dei pèças conductritz que, dins una installacion electrica, son messi en comunicacion m'au soal. ◇ Ensèms metallics d'una automobila per dont si clavon lu circuits de l'equipament electric. 14. Granda quantitat de causas ò de personas. Sin.: **rup.** ◇ *En massa:* En grand nombre. 15. Lo comun dei umans, lo nombre màger: *Un espectacle destinat à la massa.* ◇ *De massa:* Que pertòca la màger part dau còrs social, considerada coma culturalament omogenea: *Comunicacion de massa.* ◆ pl. Lo pòble, li classas populari: *Faire l'educacion dei massas.*

massacraire, airitz n. Persona que massacra. Sin.: **chaplaire, sagataire.**

massacrar vt. 1. Tuar sauvatjament e en massa (d'estres, de personas sensa defensa). Sin.: **chaplar.** 2. (fam.) Degalhar per una operacion mau menada. ◇ Representar una òbra d'un biais tant desgaubiat que n'es tota desfigurada: *Massacrar una sonata.* Sin.: **sagatar, matançar, maselar.**

massacre n.m. 1. Accion de massacrar. Sin.: **maselatge, chaple, chapladís, carnalatge, tuada, chaplès.** 2. (fam.) Biais desgaubiat de menar un travalh, una operacion. 3. (pop.) *Faire un massacre:* Conóisser un grand succès. 4. *Juèc de massacre:* Juèc de fièra dins lo quau si länçon de balas per faire tombar de personatges montats sus un sistema à bascula. 5. Trofeu de caça format de la tèsta d'un cervidat que poarta de boasc, separada dau còrs e naturalisada.

massaire, airitz n. Persona que massa. Var.: **massatgista.** ◇ *Massaire-quinesiterapeuta:* Practician qu'abiaissa la quinesiterapia e lu massatges.

massaliòta adj. e n. De l'antica Marselha (Massàlia).

massalòta n.f. 1. Metal en mai qu'aderisse à una pèça fondua. 2. Pichina massa d'un sistema mecanic

qu'agisse per inercia, gravitat ò foarça centrifuga, sovent ajustada à un organa que vira per l'equilibrar dins la sieu rotacion.

massapan n.m. Marçapan.

massar vt. Preissar, manipular differenti parts dau còrs m'ai mans per assoplir lu teissuts, fortificar lu muscles, demenir li dolors, etc.

massar vt. Recampar, dispauar en massa: *Massar de tropas.* Sin.: **atropelar, gropar.** ◆ **si massar** v.pr. S'acampar en massa, si gropar.

massatge n.m. Accion de massar lo còrs, un muscle.

massatgista n. Massaire.

massic, a adj. (fis.) 1. Que pertòca la massa. 2. Si di d'una grandor reportada à l'unitat de massa.

massicòt n.m. 1. Aparelh per talhar lo paper en fuèlhs. 2. Aparelh per metre ai dimensions de boasc de placatge.

massicotaire n.m. Obrier que fa funcionar un massicòt.

massicotar vt. (*massicòti*) Talhar m'un massicòt.

massicotatge n.m. Accion de massicotar; lo sieu resultat.

massier, a n. Dins un atalhier de pintura ò d'esculptura, escolan encargat de reculhir lu escotissons (massa) e de reglar li despensas comuni.

massificacion n.f. Adaptacion d'un fenomène à la massa, au grand nombre, per supression dei caractèrs diferenciats que presentava: *La massificacion de la cultura.*

massificar vt. (*massifiqui*) Operar la massificacion de.

massís, issa adj. 1. Que forma un tot compacte; que non es cau, ni mesclat: *Un mòble de rore massís.* 2. Qu'a una aparença espessa: *Una forma massissa.* Sin.: **espés, peant.** Var.: **massiu.** 3. Qu'es donat, fach, ò qu'existeisse en granda quantitat: Una dòsi massissa de remèdis. 4. Que recampa un grand nombre de personas: *Una manifestacion massissa.* Var.: **massiu.**

massís n.m. 1. Ensèms de plantas floridi ò d'aubrilhons. Sin.: **taula de flors, faissa de flors.** 2. Ensèms d'autessas que presenton un caractèr montanhós: *Lo Massís dau Mercantor.* ◇ *Massís ancian:* Region formada de terrens plecats au precambrian ò au primari e qu'an subit solament de largui desformacions ò de rompeduras. 3. (arquit.) Obratge de betum destinat à portar ò à apontelar una construccion. 4. (publicitat) Ensèms dei paneus publicitaris afectats à un meme annonciaire, dins lo mètro.

massissament adv. D'un biais massís. Sin.: **pesantament, à molons, massivament.**

massiu, iva adj. Massís.

massivament adv. Massissament.

mass mèdia n.m. pl. Mejans de comunicacion de massa (television, premsa, cinema, etc.).

massoinenc, a adj. e n. De Massoins.

massorà n.f. Anotacion destinada à fixar lo tèxto ebreu de la Bíblia e à remediar ai alteracions dins la transmission dau tèxto au cors dei siècles.

- massorèt** n.m. Erudit judieu, autor de massoràs.
- massòt** n.m. Pan azime. Sin.: **caritat**.
- massuga** n.f. (bot.) Nom comun de la *tifa*, planta aquàtica monocotiledonea, vivaça, m'un rizòma, embé de fuèlhas d'un 1 à 2 cm de larg e de mai de 1m de lòng, que li sieu flors pichonetí son sarradi en una espiga cilindrica que sembla un cigarro; es d'usança coma element decoratiu (*typha latifolia*). Sin.: **sanha, fusada, candela**.
- mastabà** n.f. Monument funerari bastit per lu captaus de l'Egipte faraonica de l'Empèri ancian.
- mastagogia** n.f. En zootechnica, ensèms dei procediments mecanics aplicats à la possa.
- mastalgia** n.f. Dolor neuralgica de la possa. Sin.: **mastodinia**.
- mastectomia** n.f. Mamectomia.
- mastegacion** n.f. Accion de mastegar. Var.: **masticacion, mastegatge**.
- mastegada** n.f. Cen qu'es mastegat; past.
- mastegaire, airitz** adj. Gloton. Sin.: **lecaplats, golifard, manjairàs**.
- masteganha** n.f. Cen qu'es mièg mastegat.
- mastegar** vt. (*mastegui*) Chaplar d'aliments m'ai dents denant de lu engolir. Sin.: **nhacar**.
- mastegatge** n.m. Mastegacion.
- mastegator, tritz** adj. Qu'intervèn dins la mastegacion: *Un muscle mastegator*.
- mastegator** n.m. Instrument que sièrve à trissar lu aliments.
- mastegatori, òria** adj. e n. Que correspoande ai substàncias que si mastégon sensa li avalar (*mastegoma*).
- mastegoma** n.f. Pasta de mastegar, alestita me de goma de chicle aromatisada. Var.: **mastegon**.
- mastegon** n.m. Mastegoma.
- màster** n.m. Diplòma universitari que vèn après la licència.
- mastic** n.m. 1. Pasta à basa de carbonat de calci e d'oli de lin pura, que durcisse au contacte de l'ària, e que sièrve à tapar de traucs, à faire aderir d'objèctes de natura differenta, etc. 2. (estamp.) Error grèva dins la composicion tipografica (espec. Caractèrs mesclats).
- masticar** vt. (*mastiqui*) Pegar, jónher, tapar au mejan de mastic.
- masticatge** n.m. Accion de masticar, de jónher ò de tapar au mejan de mastic. Var.: **mastegacion**.
- masticatge** n.m. Mastegacion.
- masticatori, òria** adj. e n.m. Si di d'una substància que si mastega sensa l'engolir, per excitar la secrecion de saliva. Var.: **mastegatori**.
- mastin** n.m. Gròs can de garda. Sin.: **canhàs**.
- mastinar** vt. Curbir (una canha de raça), en parlant d'un can d'una raça differenta ò d'un can bastard. Sin.: **mesclar**.
- mastiti** n.f. Mamiti.
- mastòc** adj. inv. (fam.) Qu'a de formas espessi.
- mastocit** n.m. Varietat de leucocit.
- mastocitòma** n.m. Mena de tumor redona, provocada per una varietat d'urticària pigmentària.
- mastocitòsi** n.f. Presença de mastocits nombrós dintre lo dèrma.
- mastodinia** n.f. Mastalgia.
- mastodont** n.m. 1. Mamifèr fossile de la fin dau terciari e dau començament dau quaternari, vesin de l'elefant, ma provedit de dents mamelonari e eventualament de doi pareus de defensas. 2. (fam.) Persona, animau ò caua enòrma.
- mastografia** n.f. Radiografia de la possa.
- mastoïda** n.f. Apofisi mastoïda.
- mastoïdal, la** adj. Relatiu à l'apofisi mastoïda. Var.: **mastoïdau, mastoïdian**.
- mastoïdau, ala** adj. Mastoïdal.
- mastoïde, a** adj. (anat.) Apofisi mastoïda ò mastoïda, n.f.: Eminència plaçada à la part inferiora e posteriora de l'oàs temporal, en arrier de l'aurella.
- mastoïdectomy** n.f. (cir.) Trepanacion de l'apofisi mastoïda, practicada en cas de mastoïditi.
- mastoïdian, a** adj. (anat.) Relatiu à l'apofisi mastoïda. Var.: **mastoïdal, mastoïdau**. ◇ *Cavitas* ò *cellulas mastoïdiani*: Cavitas de l'apofisi mastoïda, en comunicacion embé la caissa dau timpan.
- mastoïditi** n.f. (med.) Inflamacion dei cellulas mastoïdiani.
- mastologia** n.f. (med.) Estudi de la fisiologia e de la patologia dei glandolas mamari.
- mastologic, a** adj. Relatiu à la mastologia.
- mastopatia** n.f. (patol.) Tèrme generic de tota modificacion de la glàndola mamària.
- mastopexia** n.f. (cir.) Operacion de cirurgia estatica practicada en cas de mastoptòsi.
- mastoptòsi** n.f. Abaissament dei possas provocat sovent en seguida à l'alachament.
- mastorràgia** n.f. Emorragia de la possa.
- mastòsi** n.f. Nom generic de manti afeccions de la possa.
- mastotèrme** n.m. Raça de formiga blanca australiana, foarça primitiva.
- mastra** n.f. 1. Còfre sus pens que s'emplegava per pastar lo pan e lo conservar. 2. Armari mural.
- mastrada** n.f. Contengut d'una mastra.
- mastralhon** n.m. Taula per enfornar lo pan.
- mastrolhaire, airitz** n. Que non cèssa de mastrolhar.
- mastrolhar** vt. 1. Mastegar. 2. Mòrdre maquinalament un objècte tengut entre li mans.
- mastrolhatge** n.m. Accion de mastrolhar.
- mastroquet** n.m. 1. Negociant de vin au detalh. Sin.: **vinatier**. 2. Cafè, beguda.
- masturbacion** n.f. Accion de masturbar, de si masturbar. Sin.: (pop.) **pinhòla, pinholatge, onanisme**.
- masturbar** vt. Procurar de plaser sexual per l'excitacion manuala dei parts genitali. ♦ **si masturbar** v.pr. Si procurar de plaser sexual per l'excitacion manuala dei parts genitali. Sin.: (pop.) **si pinholar**.

masturbatòri, òria adj. Relatiu à la masturbacion.
Sin.: **onanista**.

masuc n.m. Buron. Sin.: **chabòt**.

masuri n.m. (quim.) Tecnèci.

mat n.m. Ai escacs, posicion dau rèi en escac e sensa possibilitat de si sauvar, cen qu'acaba la partida. ◇ adj. inv. Si di dau rèi en posicion de mat, dau jugaire que lo sieu rèi es dins aquesta situacion.

mat, a adj. 1. Que non a d'esclat: *Un papier mat*. 2. Que non a de transparença, que non es luminós: *Un vitre mat*. Sin.: **afalit, deslavat**. 3. Sensa resonança, en parlant d'un son.

mat, a adj. (fam., de l'italian *matto* e dau piemontés *mat*) Foal, caluc.

mata n.f. Aranhàs.

mata n.f. Gropament de plantas: *Una mata d'euses*.

matador n.m. Dins li corsas de taurs, aqueu que, quora a recevut l'alternativa, es encargat de metre à moart la bèstia. Var.: **matataure**.

matafam n.m. Mena de crespeu de blat negre.

matafieu n.m. (mar.) Fion.

matafion n.m. 1. Batafieu (3), matafieu. 2. (mar.) Fion.

matagon n.m. 1. Aliment indigèst. 2. Pèça d'estòfa mau cordurada, que forma una espessor sus la pèça principal. 3. Matagòt.

matagòt n.m. Cat masc, qu'enriquisse aqueu que s'occupa ben d'eu, d'après una credenç populària. Var.: **matagon**.

matalàs n.m. 1. Pèça de licharia, generalament capitonada, emborrada de lana ò de mòlas, destinada à garnir lo saumier. ◇ *Matalàs pneumatic*: Envolopa gonflable de tela cauchotada ò de matèria plastica. 2. Jaça espessa d'un materiau sople ò móble: *Un matalàs de fuèlhas*. ◇ *Matalàs d'ària*: Jaça d'ària entre doi parets, dins una contruccio.

matalassada n.f. Matalassatge.

matalassaire, a n. Matalassier.

matalassar vt. 1. Emborrar (un sèti, un coissin, etc.) en fixant la jaça interiora au mejan d'una cordura ò de botons. 2. Doblar (una estòfa) m'un teissut matalassat.

matalassat, ada adj. e n.m. Si di d'un teissut doblat d'una jaça sopla mantenguda au mejan d'una cordura ò de botons.

matalassatge n.m. Tot cen que sièrve à emborrar, à matalassar. Var.: **matalassada**.

matalasset n.m.

matalassier, a n. Persona que fa ò repara lu matalàs. Var.: **matalassaire**.

matalet n.m. Destrau (Saòrge).

matalòt n.m. 1. Marinier que participa à la manòbra e au manteniment de la nau. Sin.: **nauta, nautor, nauteñer**. (Etim. neerl. *matenooot*). 2. Militari dau reng, dins la Marina nacionala. 3. Caduna dei naus d'una formacion, considerat per raport à-n-aqueu qu'es davant e à-n-aqueu qu'es darrer.

matalòta n.f. Preparacion facha de peis talhats à tròç, cuèchs dins de vin mé de cebas.

matalotatge n.m. (mar.) Ensèms dei travalhs relatius à la manòbra dau gabier.

matamòre n.m. Fanfarón, arlèri, Miqueu l'ardit. Sin.: **bravejaire, marjassa, bravacho**.

matana n.f. *Faire la matana*: Jugar la comèdia, faire de capricis per obtenir quauqua ren (si di especialament d'un enfant).

matanaire, airitz adj. e n. Portat à faire la matana, capriciós. Var.: **matanós**.

matanca n.f. Fach de metre à moart; massacre dei tons.

matançar vt. Metre à moart; massacrar lu tons.

matanejar vi. Faire la matana.

matanós, oa adj. Capriciós. Var.: **matanaire**.

matar vt. Ai escacs, metre mat (lo rèi).

matar vt. Massacrar; ensucar.

matar vt. 1. Rendre mat (un metal, etc.). Var.: **matir**. 2. Redurre à l'impotència, à l'obeïssença. Sin.: **senhorejar, dominar, mestrejar**.

matar vi. Créisser en matas.

mataria n.f. Adobador, maseu.

matataure n.m. Matador.

matatge n.m. Rendre mat un metal e lo faiçonar au marteu.

match n.m. (angl.) Partida (de balon, etc.). Sin.: **rescòntre**.

mate n.m. (bot.) Agreu d' Amèrica dau Sud, que li sieu fuèlhas fornissen una infusion estimulanta e diuretica. Sin.: **tè dei jesuitas**.

matematic, a adj. 1. Relatiu ai matematicas. 2. Que non compoarta minga incertitud: *Una precision matematica*. Sin.: **precís, rigorós**. ◇ Logic, inevitable: *Devia acapitar, èra matematic!*

matemàtica n.f. 1. (Au sing. ò au pl.) Sciença qu'estúdia per lo biais dau rasonament deductiu li proprietats d'estres abstrachs (nombres, figura geometriqui, foncion, espacis, etc.) e li relacions que s'establissen entre elu. 2. (Au sing.) Ensèms dei disciplinas matematiqui consideradi coma un tot organic. ◇ Metòde d'elaboracion dau rasonament pròpri à-n-aquelí disciplinas. 3. *Matemàticas especiali*: Classa preparatòria ai concors dei grandi escòlas scientifiqui. ◇ *Matemàticas superiori*: Classa intermediària entre lo Bac e aquela de matemàticas especiali. Var.: **matematica**.

matematicament adv. 1. En fonction de metòdes matemàticas. 2. M'una granda precision; immancablamet. 3. Inevitablament.

matematician, a n. Cercaire, ensenhaire especialista dei matemàticas.

matematisacion (-izacion) n.f. Aplicacion à un camp particulier de teorias, de metòdes matemàticas.

matematisar (-izar) vt. Operar la matematisacion de: *Matematisar una teoria economica*.

matèria n.f. 1. Substança, realitat constitutiva dei còrs, provedida de proprietats fisiqui. ◇ (biol.) *La matèria viva (viventa)*: La matèria que n'en son fachs lu èstres vivents. 2. (filos.) Còrs, realitat materiala (per op. à l'ànima, à l'esperit). 3. Substança particulara que

compaua una caua e que si conoisse per li sieu proprietats: *Matèria combustible*. 4. *Matèria promiera*: Materiau d'origina naturala qu'es l'objècte d'una transformacion artesanal o industriala: *La lana, lo coton, son de matèrias promieri*. ◇ (fig.) Cen que fa l'objècte d'una elaboracion, d'una transformacion d'òrdre intellectual: *Un questionari qu'es la matèria promiera d'una enquesta*. 5. (med.) Substança escampada per l'aut o lo bas. 6. Cen que fa l'objècte d'estudis a l'escola. 7. (fam.) *Matèria grisa*: Soscada, intelligença, rasonament.

material, a adj. 1. Format de matèria (per op. à *espiritual, intellectual, etc.*). ◇ (mecan.) *Ponch material*: Element que la sieu massa es supauada èstre concentrada en un ponch. 2. Que pertòca lu objèctes (e non li personas): *De degalhs materials*. 3. Qu'existeisse efectivament; real, tangible: *Un obstacle material*. ◇ Qu'es considerat d'un ponch de vista unicament concret, en defoara de tota subjectivitat: *Èstre dans l'impossibilitat materiala de faire quauqua ren*. ◇ *Temps material*: Temps necessari per faire una accion. 4. Que pertòca li necessitats de la vida umani: *Aver lu mejans materials per s'installar*. 5. (pej.) Tròup estacat ai sòus: *Un esperit material*. Var.: **materiau**.

material n.m. 1. Ensèms dei instruments necessaris per lo boan funcionament d'un establiment, de la practica d'un espòrt, d'una activitat, etc. 2. Ensèms dei equipaments necessaris ai foarças armadi. ◇ *Servici dau material*: Servici encargat, dins li armadas de tèrra e de l'ària, de la gestion e dau manteniment dau material. 3. (inform.) Ensèms dei elements fisics d'un sistema informatic. Var.: **materiau**.

materialament adv. 1. D'un biais concret, objectiu; efectivament. 2. Sus lo plan financier, material.

materialisacion (-izacion) n.f. 1. Accion de materialisar, fach de si materialisar. ◇ (espec.) Fach de materialisar una via. 2. (fis.) Transformacion d'energia raionanta en particulas de massa non nulla.

materialisar (-izar) vt. 1. Donar una forma concreta, una realitat sensibla à. ◇ (lit.) Considerar coma material: *Una filosofia que materialisa l'ànima*. 2. Metre en òbra, rendre efectiu: *Materialisar un projecte*. 3. Senhalisar: *Materialisar una pista ciclable*. ◆ **si materialisar** v.pr. Devenir real, si concretisar.

materialisme n.m. 1. (filos.) Doctrina qu'affirma que ren existisse en defoara de la matèria, e que finda l'esperit es material. 2. Biais de viure, estat d'esperit orientats vers la recerca dei satisfaccions e dei plasers materials.

materialista adj. e n. 1. Qu'apartèn au materialisme; partidari dau materialisme. 2. Orientat vers la soleta recerca dei satisfaccions materiali.

materialitat n.f. 1. Caractèr de cen qu'es material. 2. Circonstanca materiala que constituisse un acte: *Endrech, la materialitat s'opaua ai motius*.

materiau, ala adj. Material.

materiau n.m. 1. Substança, matèria destinada à èstre messa en òbra. 2. Matèria de basa, ensèms d'informacions que si poàdon emplegar per una recerca,

la redaccion d'un obratge, etc. ◆ pl. 1. Matèrias d'origina naturala o artificiala emplegadi dins la construccion d'un edifici, d'un veïcule, etc. 2. Informacions, documents recampats e combinats per formar un tot: *Lu materiaus d'un procès*.

materisme n.m. Movement pictural apareissut à la fin dei ans 1940, que lo sieu caractèr principal es aqueu d'una pintura abstracha qu'emplega divèrs materiaus non tradicionals ajustats sus la tela.

materista adj. e n. Dau materisme; si di d'un artista d'aquesto movement.

maternal, a adj. Mairal. Var.: **maternau**.

maternalament adv. D'un biais mairal. Sin.: **mairalament**.

maternalisme n.m. Tendença abusiva à impauar una protecccion mairala o d'estile mairal o una dominacion femenina.

maternatge n.m. 1. Ensèms dei atencions d'una maire per lo sieu enfant; ensèms dei relacions qu'una maire a m'au sieu enfant.

maternau, ala adj. Maternal.

maternisar (-izar) vt. Donar à (un lach animal o sintetic) una composicion pròcha d'aquela dau lach de frema.

maternisat (-izat) adj. Si di d'un lach que li an donat una composicion pròcha d'aquela dau lach de frema.

matildita n.f. Sulfure natural d'argent. Sin.: **morocachita**.

matin n.m. 1. Començament dau jorn; 2. Part dau jorn entre l'auba e mièjorn. ◇ *L'estela dau matin*: Vènus. ◇ *De boan matin*: D'ora. ◇ *Un beu matin*: Un matin indeterminat. ◆ adv. Dins la matinada: *Diluns (de) matin*.

matinada n.f. 1. Temps que s'escorre entre l'auba e mièjorn. ◇ *Faire la grassa (la granda) matinada*: Restar au lièch fins tardi lo matin. 2. Espectacle donat dins l'après-dinnar.

matinal, a adj. Dau matin. Var.: **matinier, matinau**.

matinas n.f. pl. Promier ofici divin cantat denant de la poncha dau jorn. Var.: **matutins**. Sin.: **ofici de lecturas**.

matinier, a adj. 1. Dau matin. Var.: **matinal**. 2. Que s'auça d'ora: *Lu paisans son matiniers*. Var.: **matinós**.

matinós, oa adj. Matinier.

matir vt. Rendre mat (un metal, etc.) Var.: **matar**.

matitat n.f. Estat de cen qu'es mat.

matochinada n.f. Extravagança.

matraca n.f. Arma facha sovent d'un cilindre de boasc o de cauchoc durcit. Sin.: **manganeu, baston**.

matracaire, airitz adj. e n. Si di d'una persona que matraca.

matracar vt. 1. Picar à còups de matraca. Sin.: **bastonar**.

◇ (fig.) Criticar vivament. 2. (fam.) Demandar à un client un prètz excessiu per un produch, un servici. 3. Tornar difusar embé insistència (un messatge publicitari, etc.).

matracatge n.m. Accion de matracar.

matràs n.m. 1. Caireu de balèstra. 2. Recipient de forma ovoïda ò esferica, m'un coal lòng, que s'emplega dins lu laboratoriis de quimia. 3. Ancian bastonàs de guèrra.

matrassada n.f. Còup de matràs.

matrassar vt. Picar à còups de matràs.

matriarcal, a adj. Relatiu au matriarcat: *Societat matriarcala*. Var.: **matriarcau**.

matriarcat n.m. Sistema politic e juridic dins lo quau li fremas an l'autoritat màger dins la familia e an de foncions politiqui dins l'organizacion sociala.

matriarcau, ala adj. Matriarcal.

matriçar vt. (tecn.) Forma (una pèça) au mejan de matritz.

matricària n.f. Planta erbacea odoranta (Familha dei composeas).

matriçatge n.m. (metall.) Accion de fabregar à caud de produch non ferrós au mejan d'una matritz.

matricial, a adj. Relatiu ai matritz. Var.: **matriciau**.

matriciau, ala adj. Matricial.

matricida adj. e n. Que tua sa maire.

matricidi n.m. Accion de tuar sa maire.

matriclan n.m. (antrop.) Clan fondat sobre la filiacion matrilineària.

matricul(e) n.m. 1. Numèro d'inscripcion sus la matricula: *Lo prisonier matricule 100*. 2. Numèro d'identificacion dei veïcules e materials militaris.

matricula n.f. 1. Registre dont son incrichs lu noms de toi lu individús qu'ièntron dins un ospitau, dins una preson, dins un còrs de tropas, etc. 2. Inscripcion sus aqueu registre. 3. Extrach d'aquesta inscripcion.

matriculacion n.f. Immatriculacion.

matricular vt. Immatricular.

matrilinear(i), a (-ària) adj. (antrop.) Si di d'un sistema de filiacion e d'organizacion sociala dins lo quau soleta l'ascendença mairala es pilhada en còmpte per la transmission dau nom, dei privilegis, de l'apartenença à un clan ò à una classa.

matrilinhatge n.m. (antrop.) Linha ò gropé de filiacion unilineari que toi lu sieus membres si considèron doma lu descendants per li fremas d'un antenat comun.

matrilocal, a adj. (antrop.) Si di dau mode de residència de nòvis, dins lo quau l'espós vèn abitar dins la familia de la sieu frema. Var.: **matrilocau**. Sin.: **uxorilocal**.

matrilocau, ala adj. Matrilocal.

matrimòni n.m. Maridatge.

matrimonial, a adj. Que pertòca lo maridatge. ◇ *Regime matrimonial*: Regime que règla la reparticion e la gestion dei bens entre espòs. ◇ *Agença matrimoniala*: Establiment comercial que metre en rapoart de personas que si voàlon maridar. Var.: **matrimoniau**.

matrimonialament adv. Relativament au maridatge.

matrimoniau, ala adj. Matrimonial.

matritz n.f. 1. Utèrus. Sin.: **mairitz, maire**. ◇ *Matritz extracellularia*: Ensèms de macromoleculas

extracellulari dau teissut conjontiu e dei autres teissuts animaus. ◇ *Matritz mitocondriala*: Espaci enclaus dins la membrana mitocondriala intèrna. 2. (mat.) *Matritz (de n linhas e p colomnas)*: Tableu rectangulari de nombres dispauats en *n* linhas e *p* colomnas, mé *n* e *p* que poàdon èstre parliers (*matritz cairada*). ◇ *Matritz diagonala*: Matritz cairada que lu sieus coeficients en defoara de la diagonala principala son nuls. Lu coeficients de la diagonala poàdon èstre nuls ò non.

matrona n.f. 1. Dins l'Antiquitat romana, frema maridada ò maire. 2. Frema d'atge madur e d'aspècte respectable. ◇ (pej.) Frema corpulenta, dei biais vulgaris. Sin.: **fremenassa, mandrona**.

matronimat n.m. Sistema familial apiejat sus lo matronisme.

matronime n.m. Nom de familia format d'après lo nom de la maire.

matronimia n.f. Costuma castelhana d'utilisar lu matronimes.

matronimic, a adj. Relatiu au matronime.

maturitat n.f. 1. Estat d'un fruch madur. 2. Període de la vida caracterisat per lo desenvolopament fisic, afectiu e intellectual. 3. Estat de l'intelligença, d'una facultat qu'es arribada au sieu plen desenvolopament: Mancar de maturitat. Sin.: **maduretat**.

matusalèm n.m. Botilha de chamarilhe d'una contenència de 8 botilhas (6 litres).

matutinal, a adj. (lit.) Qu'apartèn au matin. Var.: **matutinau**.

matutinau, ala adj. Matutinal.

matutins n.m. pl. (liturgia) Matinas. Sin.: **ofici de lecturas**.

mau n.m. 1. Cen qu'es contrari au ben, à la vertut, cn que la moralà condamna. 2. Cen que pòu faire sofrir, que non es adaptat: *Lo mau es fach*. ◇ Faire de mau à quauqu'un: *Lo faire sofrir, li faire de toart*. ◇ *Dire de mau de quauqu'un*: Lo criticar, lo calomniar. 3. Sofrènça fisica: *Aver mau de dents*. ◇ *Mau de coar*: Nausea d'origina gastrica. Sin.: **escufea, escufenha, descoar**. ◇ *Mau de mar, mau de l'ària*: Malèstres particuliers sentits en mar, en l'ària. ◇ *Mau dei montanhas, de l'altitudia, dei aviators*: Malèstres causats per la rarefaccion de l'oxigène. ◇ *Malautia*: *Lo mau li es passat*. ◇ *Aver un marrit mau*: Aver lo cancre. 4. Sofrènça moralà: *Aver lo mau dau país*. ◇ *Lo mau dau siècle*: Estat depressiu de la joventut romantica. 5. Pena, travalh: *Si donar de mau*. Sin.: **amarum, patiment, dolor, pena, torment, tribulacion**.

mau adv. 1. D'un biais marrit: *Escrives mau!* 2. *Èstre ben mau, èstre au plus mau*: Èstre totplen malaut. 3. *Èstre mau mé quauqu'un*: Non aver de boani relacions. ◇ *Si metre mau mé quauqu'un*: Degalhar li relacions mé quauqu'un.

maucomòde, a adj. Que non es comòde.

maucomplasent, a adj. Qu'es gaire complasent.

maucomptar vi. (*maucòmpti*) Mescomptar.

maucontent, a adj. e n. Que non es content.

maucontentament n.m. Sentiment, estat de quauqu'un qu'es maucontent.

maucontentar vt. Rendre maucontent, faire nàisser ò créisser lo maucontentament de.

maucorar vt. (*maucoari*) Descoratjar. Sin.: **desencorar**, **destalentar**. ♦ **si maucorar** v.pr. Si descoratjar.

maucorat, ada adj. Descoratjat. Sin. **desencorat**, **destalentat**.

maucorós, oa adj. Desplasent.

maucreança n.f. Marrida educacion, mancança de cortesia. Sin.: **descortesia**.

maucreat, a adj. e n. (fig.) Grossier, que manca de finessa, de cortesia; desagradiu, brut. Sin.: **malensenhat**, **descortés**.

maudespièch prep. En despièch de.

maudiccion n.f. Malediccion.

maudich, a adj. 1. Destinat à la damnacion. ♦ *Lo Maudich*: Lo Demòni. 2. Regetat, mes foara de la societat: *Un poeta maudich*. 3. Que provòca una contrarietat desagradiva, que dona de rasons de si plàner. ♦ n. Persona maudicha, foaragetada per Dieu ò per la societat.

maudient, a adj. e n.m. Que di de mau, que manifèsta de maudisença. Var.: **maudisent**, **maudisèire**. Sin.: **mauparlaire**.

maudire vt. (*maudissi*) 1. (lit.) Condamnar à la damnacion etèrna, en parlant de Dieu. 2. (lit.) Demandar la malediccion, la ràbia divina còntra (quauqu'un). Exprimir la sieu impaciència, la sieu ràbia còntra (quauqu'un, quauqua ren). Var.: **maledire**.

maudire vt. ind. Tenir de prepaus mauvolents sobre quauqu'un, dire lu sieu defaut per li faire de mau: *Maudire dei sieus vesins*. Sin.: **mauparlar**.

maudisèire, a adj. e n. Maudient.

maudisença n.f. 1. Accion de maudire, de dire de mau. 2. Prepaus d'una persona maudisenta.

maudisent, a adj. Maudient.

maudona n.f. Engana de distribucion au juèc de cartas. Var.: **maladona**.

maufach n.m. Forfach, malafacha. Sin.: **mesfach**.

maufachós, a adj. Malafachier, maufasent.

maufactor, tritz n. Persona que fa lo mau, que vòu lo mau dei autres. Sin.: **maufatan**.

maufaiçon n.f. Defaut d'un obratge, d'un travalh. Sin.: **deca**, **maladobat**, **malordit**.

maufaire vi. Agir mau, si comportar d'un biais incorrècte, faire d'errors. Sin.: **mesfaire**.

maufamat, ada adj. Luèc mau frequentat, qu'a una marrida reputacion. Sin.: **mautrevat**.

maufaràs n.m. Maufatan, malvais.

maufasençà n.f. Propension à faire de mau ai autres.

maufasent, a adj. Malafachier, maufachós.

maufatan n.m. Persona que fa lo mau, que vòu lo mau dei autres. Sin.: **maufaràs**, **maufactor**. Sin.: **malvais**.

maufidança n.f. Estat d'esperit de quauqu'un que si maufida de quauqua ren ò d'una autre persona. Sin.: **mesfidança, desfidança**.

maufidar (si) v.pr. (de) 1. Mancar de fidança: *Si maufidar dei conseus*. 2. Faire atencion: *Maufide-ti de la pluèia!* Sin.: **si mesfidar**, **si desfidar**, **si gardar**.

mauformacion n.f. Alteracion morfologica congenitala d'un teissut, d'un organo dau còrs uman.

mauformat, ada adj. Que sofrisse d'una mauformacion.

maugaubiat, ada adj. Desgaubiat.

maugoirés, esa De la vila de Melguelh. Var.: **meugoirés**. Sin.: **mauguiolenc**.

maugovèrn n.m. Marrit govèrn, marrida administracion.

maugrabeu interj. Interjeccion que marca l'estonament, l'imprecacion, l'admiracion. Sin.: **mautrest**.

maugrabin, a adj. e n. Dau Magrèb.

maugraciós, oa adj. Gaire graciós. Sin.: **descortés**, **morre de tòla**.

maugraciosament adv. D'un biais maugraciós.

maugraciositat n.f. Caractèr maugraciós.

maugrat prep. En despièch de. Sin.: **maudespièch**.

maugrat que loc. conj. Ben que. Sin.: **encara que**, **e mai**.

maugrat tot loc. adv. En despièch de tot.

mauguiolenc, a adj. e n. De Mauguiòu. Sin.: **maugoirés**, **meugoirés**, **melgoirés**.

maujutjament n.m. Fach de maujutjar.

maujutjar vt. Non jutjar coma si deu, estimar desfavorablament ò faussament. ♦ vt. ind. (de) Non prear à la sieu valor justa. ♦ **si maujutjar** v.pr. Si sotestimar, non conóisser la sieu valor.

maujutjat, ada adj. Que non es estimat coma deuria.

maumaridat n.m. Pingoin.

maumaridat, ada adj. Qu'a fach una marrida union, un marrit maridatge.

maumenar vt. 1. Batre, tractar durament (quauqu'un). 2. Metre (un adversari) dins una situacion dificila, pendent un combat.

maumetan, a adj. e n.m. Musulman. Var.: **maometan**.

maunat, ada adj. Roturier.

maunoirit, ida adj. Que non manja à la sieu fam.

maunutricion n.f. Defaut d'adpatacion de l'alimentacion ai condicions de vida d'un individú, d'una populacion; desequilibri alimentari.

maupatient, a adj. Que manca de paciença.

mauparada n.f. Confusion, marrit debanar dei eveniments, malastre: *Non avia vist venir la mauparada*. Sin.: **malastrada**, **desastre**, **fracàs**, **catastròfa**, **auvari**.

mauparlant, a adj. e n. Mauparlier. Sin.: **marrida lenga**.

mauparlier, a adj. e n. Que parla mau, que di de mau dei autres. Var.: **mauparlant**.

- maupàs** n.m. Marrit pas.
- maupassatge** n.m. Marrit passatge.
- maupinhat, ada** adj. Mau pinhat.
- mauplasent, a** adj. Desplasent, desagradui.
- mauplat** n.m. Partida relativament plana: *Lu mauplats de la cara.*
- mauposicion** n.f. Marrida posicion d'una dent sus l'arcada dentària.
- mauprevengut, uda** adj. Malavisat.
- mauproprament** adv. Embé maupropretat.
- maupròpre, a** adj. Brut; que manca de propretat. ◆ adj. e n. Malonèst, contrari à la decença, à la moralà. ◇ *Coma un maupròpre:* D'un biais indigne, sensa mainatjament.
- maupropretat** n.f. 1. Mancança de propretat. 2. Indecència, malonestetat.
- maure, a** adj. e n. 1. (Antiqu.) Per lu Romans, abitant de la Mauritania (Magrèb actual). 2. À l'Atge Mejan, Berbèr qu'apartenia au pòble que conquistèt l'Espanha. 3. Encuèi, abitant dau Saara occidental. Sin.: **mòro**.
- maurèla** n.f. Morèla.
- mauresc, a** adj. Pròpri ai Maures.
- mauresca** n.f. 1. Frema maura. 2. Pastís mé de siròp d'orjat. Sin.: **moresca**.
- maureu, èla** adj. Qu'a la color d'un maure. Var.: **mòro**.
- maurician, a** adj. e n. De l'Isla Maurici.
- maurista** n.m. Si di d'un membre d'una congregacion benedictina conoissuda per lo niveu elevat de la sieu erudicion.
- mauritan, a** adj. e n. De Mauritànìa.
- mausan, a** adj. Qu'es marrit per la santat fisica ò moralà; perilhós.
- mausèr** n.m. 1. Fusiu que l'Alemanha adoptèt en lo 1872 per remplaçar lo fusiu à agulha. 2. Mena de pistòla.
- mausoleu** n.m. Monument funerari de grandi dimensions, de l'arquitectura rica.
- mausonant, a** adj. (lit.) Contrari à la pudor, en parlant dei mòts. Sin.: **desconvenient, desavenent**.
- mauta** n.f. Mesclum constituit de sable, d'aiga e de ciment ò de caucina. Sin.: **mortier**.
- mautemps** n.m. Marrit temps, chavana.
- mautractar** vt. Tractar durament (una bèstia, un presonier, etc.). Sin.: **matrassar**.
- mautrest** interj. Maugrabeu.
- mauva** n.f. Planta dei flors ròsa ò violaceï, que la sieu infusion es laxativa e calmanta (Tipe de la familha dei mauvaceas). ◆ adj. e n. D'una color ròsa palle
- mauvacea** n.f. *Mauvaceas:* Familha de plantas dialipetali dei estaminas nombroï, coma la mauva.
- mauvaròsa** n.f. Planta aromatica de la familha dei mauvaceas (*Alcea rosea*).
- mauvasia** n.f. 1. Vin grèc doç e liquorós. 2. Soca que dona lo raïm per faire aqueu vin. Var.: **mauvesia**.
- mauvavisc** n.m. Planta erbacea vivaça de la familha dei malvaceas, emplegada en farmacia (*Althaea officinalis*). Sin.: **mauva blanca**.
- mauvengut, uda** adj. 1. Si di d'un èstre vivent que la sieu creissença es estada contrariada. 2. Desconvenient, foara de prepaus. Var.: **mau vengut**.
- mauversacion** n.f. Destornar de fonds dins l'exercici d'una profession, d'una carga.
- mauvesia** n.f. Mauvasia.
- mauversar** vi. (*mauvèrsi*) Cometre de malversacions.
- mauviciar** vt. (*mauvici*, classic *mauvicci*) Donar troup de cauas à un enfant, li passar lu sieus capricis. Var.: **viciar**. Sin.: **apoiridir**.
- mauvist, a** adj. Mau considerat, detestat. Var.: **mauvist**.
- mauviure** n.m. Fach de menar una vida desagradiva.
- mauvivent, a** adj. e n. Libertin, nocejaire. Sin.: **cèrcafesta**.
- mauvolençia** n.f. 1. Intencion de faire lo mau. 2. Marrida disposision d'esperit vers quauqu'un.
- mauvolent, a** adj. Portat à voler de mau ai autres; qu'a d'intencion ostili.
- mauvoler** n.m. Marrida voluntat.
- maxilla** n.f. Mandibula.
- maxillar(i), a (-ària)** adj. Que pertòca li maissèlas. Sin.: **maisselier**.
- maxillar(i)** n.m. 1. Maissèla superiora (per op. à *mandibula*). 2. Oàs dei maissèlas.
- maxillipède** n.m. (zool.) Apendici par dei crustaceus, situat entre li maissèlas e li patas, e que sièrve sobretot à tenir li predas. Sin.: **pata-maissèla**.
- maxilliti** n.f. Inflamacion de la glandola maxillària que si manifesta tocant lo cavau e lo bòu.
- maxillofacial, a** adj. Dau maxillari e de la façá. Var.: **maxillofaciau**.
- maxillofaciau, ala** adj. Maxillofacial.
- maxillula** n.f. Peça bucala dei crustaceus que forma un pareu que representa la sieu primiera maissèla.
- maxim** n.m. 1. Lo gra mai aut que quauqua ren rejonhe ò pòu rejónher. 2. (espec.) Limit superior d'una condamnacion penala. 3. (mat.) *Maxim (d'un ensemble ordenat):* L'element mai grand d'aquel ensemble. ◇ *Maxim d'una fucion:* La valor mai granda d'aquesta fucion per una variabla dins un interval donat ò dins lo sieu domeni de definicion.
- maxima** n.f. Formula brèva qu'enòncia una règla de moralà ò de comportament ò una pensada d'òrdre general. Sin.: **dicha, senténcia, adagi**.
- maxima (a)** loc. adj. inv. (dr.) *Apèl a maxima:* Apèl que lo ministèri public forma per redurre la pena prononciada.
- maximal, a** adj. 1. Que constituisse lo gra mai aut. 2. (mat.) *Element maximal (d'un ensemble ordonat):* Element tau que minga autre element dau même ensemble li es estrechament superior. Var.: **maximau**.
- maximalisacion (-izacion)** n.f. Accion de maximalisar. Var.: **maximisacion**.
- maximalisar (-izar)** vt. 1. Donar la valor mai auta possibla à (una grandor, un fach, una idea, etc.) 2. Portar una quantitat au gra mai aut. Var.: **maximisar**.

maximalista adj. e n. Que preconisa de solucions extrèmi, radicali, en particular dins lo sector politic.

maximant, a adj. Tèrme emplegat dins la teoria dei foncions pertocant la valor de la variabla que rende una foncion maximala.

maximauf, ala adj. Maximal.

maximisacion (-izacion) n.f. Maximalisacion.

maximisar (-izar) vt. Maximalisar.

maximum n.m. Maxim.

maxwell n.m. Anciana unitat C.G.S. de flux magnetic qu'era equivalenta au flux produch per una induccion magnetica de 1 gauss au travèrs d'una susfàcia de 1 cm², normala au camp.

mazagran n.m. 1. Cafè frèi ò caud, servit dins un vèire prefond. 2. Recipient espés, de faïenza, en forma de vèire à pen bas, sensa manelha, per beure lo cafè.

mazapilita n.f. Arseniat de calci e de fèrre. Sin.: arseniosiderita.

mazarinada n.f. Cançon ò panflet còntra Mazarin pendent la Fronda.

mazdeenc, a adj. Dau mazdeïsme.

mazdeïsme n.m. Religion de l'Iran ancian. Sin.: zoroastrisme.

mazegòle n.m. (Saorg.) Lausèrt.

mazot n.m. Fiol, fiol domestic. Sin.: fiol-òli.

mazotaire n.m. (mar.) Nau avitalhaira en mazot. Sin.: nau petroliera, petrolier.

mazotar vt. 1. Brutar mé de mazot: *La riba de mar es estada mazotada.* 2. Provedir ò receure à bòrd lo combustible necessari ai caudieras ò ai motors. ♦ vi. Si reformir en mazot, en parlant d'una nau.

mazotat, ada adj. Qu'a subit un mazotatge.

mazotatge n.m. 1. Accion de brutar mé de mazot: *Lo mazotatge de la mar.* 2. Accion de provedir ò receure à bòrd lo combustible necessari ai caudieras ò ai motors.

mazurca n.f. 1. Dança de tres temps, d'origina polonesa. 2. Ària sus la quala si bala questa dança.

Md Simbòle dau mendelevi.

mé conj de coordenacion Embé emé.

mea culpa n.m. inv. (latin) 1. Reconissença de la fauta comessa; còup sus lo pièch que si dona en prononciant aqueli paraulas. 2. *Faire, dire lo sieu mea culpa:* Reconóisser lu sieus toarts.

meandre n.m. 1. Sinuositat qu'un cors d'aiga descriu. Sin.: **vòuta, corba, bestorn.** 2. (fig.) Bestorn sinuós: *Lu meandres de la diplomacia.*

meandrejar vi. Faire de meandres dins lo sieu cors. Sin.: **bestornar.**

meandric, a adj. 1. Plen de meandres, de sinuositats. 2. (fig.) Que lo sieu caminament es complexe e caprichós.

meandrina n.f. Madrepòra dei mars caudi, dei lòtjas en meandres.

mearea n.f. Passejada en meari. Var.: **meharea.**

mearí n.m. Dromadari domestic emplegat per li corsas rapiði en Àfrica dau Nòrd (Pòu percórrer fins à 80 km dins una jornada). Var.: **mehari.**

mearista n. Persona que monta un meari. Var.: **meharista.**

meat n.m. 1. (bot.) Cavitat intercellularia dei vegetaus. 2. (anat.) *Meat urinari:* Orifici extèrne de l'urètra.

meatoscopia n.f. (med.) Examèn dau meat au mejan d'un cistoscòpi.

meatotòma n.m. Instrument que sièrve à practicar la meatotomia.

meatotomia n.f. Incision d'un meat, espec. per n'aumentar lo diamètre.

meca n.f. 1. Assemblatge de fieus, cordon, trèça, emplegats dins la confeccion de candelas ò per servir à condurre un liquide combustible dins un aparelh d'esclairatge. Sin.: **blest, farasson.** 2. Fòdera de coton que contèn de pòuvera negra e que sièrve à butar fuèc à una arma, una mina, un explosiu. 3. (cir.) Pèça de gaza estrecha e lònga que si fica dins una plaga per arrestar l'escorrement de liquide (sang, etc.). Sin.: **sedon.** 4. Tela sofrada que si fa cremar per desinfectar li botas. 5. Fèrre d'un viron.

mecanic, a adj. 1. Relatiu ai lèis dau movement e de l'equilibri. 2. Qu'agisse unicament en foncion dei lèis dau movement e dei foarça (per op. à *quimic*): *L'accion mecanica dei vents.* 3. Qu'una màquina mete en movement; que compoarta un mecanisme. 4. Que relèva dau fonctionament d'una màquina, d'un mecanisme, e en particular dau motor d'un veïcule: *Un auvari mecanic.* 5. Que non depende de la volontat; maquinial: *Un gest mecanic.*

mecanica n.f. 1. Combinason d'organes pròpris à produrre ò à transmetre de movements. 2. Sciença qu'a per objècte l'estudi dei movements l'estudi dei foarças e dei movements. ♦ *Mecanica celèsta:* Branca de l'astronomia qu'estudia lo movement dei astres sota l'accion de la gravitacion. ♦ *Mecanica quantica ò ondulatòria:* Quantum. ♦ *Mecanica racionala:* Mecanica considerada sota lo sieu aspècte matemetic. ♦ *Mecanica relativista:* Mecanica bastida à partir de la teoria de la relativitat. ♦ *Mecanica estadistica:* Mecanica aplicada ai sistemes formats d'un grand nombre d'elements pariers (atòmes, moleculas, etc.). 3. Estudi dei màquinas, de la sieu construccion e dau sieu fonctionament. 4. Màquina considerada dau ponch de vista dau fonctionament dei sieus organes mecanics. 5. (lit.) Mejans emplegats dins lo fonctionament d'una activitat: *La mecanica política.*

mecanicament adv. 1. D'un biais mecanic, maquinial. Sin.: **inconscientament.** 2. Dau ponch de vista de la mecanica.

mecanician, a n. 1. Fisician, fisiciiana especialista de mecanica. 2. Obrier que fa lo montatge e li reparacions correnti d'ensèms mecanics. 3. *Oficer mecanician de l'Ària:* Oficer de l'armada de l'Ària encargat de l'enquadrament d'uni formacions dau caractè tecnic. 4. (mar.) *Oficer mecanician:* Professionau encargat de la responsabilitat dau fonctionament de la màquina d'una nau de comèrci. ♦ n.m. (camin de fèrre) Agent que mena una locomotritz.

mecaniciana n.f. Obriera que cordura m'una màquina.

mecanician-dentista n.m. Protesista dentari.

mecanicisme n.m. (filos.) Mecanisme.

mecanicitat n.f. Qualitat de cen qu'es mecanic, maquinal.

mecanisacion (-izacion) n.f. Accion de mecanisar.

mecanisar (-izar) vt. 1. Introdure l'emplec dei màquinas dins (una activitat, una installacion). 2. Rendre una accion mecanica, automatica; automatizar.

mecanisat (-izat), da adj. Que pertòca d'unitats militari provedidi de veïcules de combat leugierament blindats.

mecanism n.m. 1. Combinason d'organes ò de pèças dispauats per obtenir un resultat determinat; ensèms dei pèças activi dins un funcionament: *Reglar un mecanisme*. 2. Mòde de funcionament de quaqua ren qu'es paragonat à una màquina: *Lo mecanisme dau còrs uman*. 3. (filos.) Filosofia de la natura que s'esfoarça d'explicar l'ensèms dei fenomènes naturals per li soleti lèis de causa à efècte. Sin.: **mecanicisme**. 4. (mús.) Part purament teorica de l'execucion qu'enclau lo gaube, la velocitat, l'endurança, la potenza de l'instrumentista ò dau cantaire.

mecanista adj. e n. (filos.) Que pertòca ò que professa lo mecanisme.

mecanistic, a adj. (filos.) Relatiu au mecanisme.

mecano n.m.

mecanografe, a n. (vièlh) 1. Persona encargada de transcriure, en perforacions, de donadas alfabetiqui ò numeriqui sus de cartas especiali. 2. Persona encargada de sasir d'informacions per li intrar dins la memòria de computador.

mecanografia n.f. Metòde de comptatge, de triada ò d'establiment de documents administratius, comptables ò comercials, fondata sobre l'emplec de màquinas que tràcton mecanicament de cartas perforadi.

mecanografic, a adj. De la mecanografia.

mecanograma n.m. (med.) Corba obtenguda per l'enregistrament dei movements ò dei fenomènes vibratòris naissuts de l'activitat mecanica d'una part dau còrs, especialament dau coar.

mecanomòrfe, a adj. (arts.) Que la sieu forma fa pensar à-n-aquela d'una màquina.

mecanomorfisme n.m. (psicol.) Tendença à atribuir ai èstres vivents e à l'òme li caracteristicas d'una màquina.

mecanomorfòsi n.m. Ensèms dei influencias e dei modificacions que li accions mecaniqui provòcon sobre lo desenvolopament de l'embrion e sobre d'unu organes.

mecanoreceptor n.m. (neurol.) Receptor sensorial sensible à d'estimulacions mecaniqui sovent foarça debli.

mecanosoudadura n.f. Resultat de la soudadura d'elements prefabricats principalament en tòlas, profilats, tubes etc., d'organes de màquinas e d'ensembles.

mecanoterapia n.f. Quinesiterapia efectuada au mejan d'aparelhs mecanics.

mecar vt. 1. (cir.) Introdure una meca dins (una plaga). Sin.: **asssecar**. 2. Procedir au mecatge de (una bota, etc.).

mecatge n.m. Accion de mecar. Sin.: **asssecament**.

meccano n.m. Juèc de construccions de pèças metalliqui.

mècenes n.m. Persona fisica ò moral que protegisse lu escrivans, lu artistas, lu cercoires, en lu ajudant financierament.

mecenat n.m. Proteccion, ajuda que s'autreja à d'activitats culturali ò de recèrca. Var.: **mecenatge**.

mecenatge n.m. Mecenat.

mecocèr n.m. (entom.) Coleoptèr que si tròva especialament en Índia.

meconat n.m. (quim.) Nom generic donat ai saus que provènon de la combinason d'acide meconic mé de basas.

mèconi n.m. Promieri matèria fecali dau noveu-nat.

meconic, a adj. *Acide meconic*: Compauat quimic present especialament dins li papaveraceas.

meconina n.f. Lactòna derivada de la narcotina.

mecoptèr n.m. *Mecoptères*: Òrdre d'insèctes dei quatre alas egali, de la larva soterrana, coma la panòrpa.

mècres n.m. Dimècres.

medalha n.f. 1. Pèça metallica, generalament circulària, que poarta un dessenh, una inscripcion en releu, creada en onor d'una persona ò en sovenir d'un eveniment. 2. Pèça de metal que representa un subjècte de devoción: *Una medalha de la Verge*. 3. Pèça de metal donada coma prèmi dins de concors, d'espròvas esportivi ò per recompensar d'actes eroïcs, etc. 4. Pichina pèça de metal que li bèstias poàrtan, per decoracion ò per indicar la sieu identitat.

medalhair, airitz n. Persona que grava de medalhas.

medalhar vt. Onorar, decorar (quaqu'un) d'una medalha.

medalhat, ada adj. Decorat d'una medalha qu'a valor de recompensa.

medalhier n.m. 1. Collecccion de medalhas. 2. Möble dont si mete pariera collecccion.

medalhist n. Saberut ò amator de medalhas ò de monedas. Sin.: **numismat**.

medalhon n.m. 1. Medalha sensa revèrs, que despassa en talha e en pes li medalhas ordinari. 2. Jòia de forma circulària ò ovala, dins la quala si plaça un retrach, de bèrris, etc. 3. Bas-releu ò autre element decoratiu circulari ò ovale. 4. Preparacion culinària de forma redona ò ovala. 5. Lesion de la peu en forma de macula ò de papula, que sembla una medalha.

mède, a adj. e n. De Mèdia.

medecin n.m. Mètge.

medecina n.f. 1. Ensèms di conoissenças e de mejans mes en òbra per la prevencion dei malautias ò per garir li malautias, li feriduras. 2. Sistema medical particulier: *La medecina omeopatica*. 3. *Medecina legala*: Branca de la medecina aplicada à differenti questions de drech, de criminologia. ◇ *Medecina sociala*: Ensèms dei mesuras

preventivi e curativi pilhadi en carga per lu poders publics ò privats e destinadi à evitar ò à combatre l'accion dei factors socials desfavorables. ◇ *Medecina dau travalh*: Ensèms dei mesuras preventivi destinadi à depistar lu accidents ò li malautias que résulton de l'activitat professionala. ◇ *Medecina psicosomatica*: Medecina que s'entreva dei consequéncias psicologiqui dei problemas morals. ◇ *Medecina tropicala*: Medecina qu'a per estigança de desenvolopar l'estudi de l'igiena exotica, de la parasitologia, de la bacteriologia, de la cirurgia en lu païs tropicals. 4. Profession de mètge.

medecinar vt. Tractar (una afeccion) mé de medicaments. Var.: **medicinar**. Sin.: **metjar, sonhar, medicar**.

medecine-ball n.m. Balon plen e peant, emplegat dins d'exercicis d'assopliments e de musculacion. Var.: **medicina-ball**.

medeòla n.f. Planta de la familia dei liliaceas, comunament sonada *medeòla virginiana* ò *concombre sauvatge*, que s'en manja lo rizòma.

medersà n.f. Establiment d'ensenhamant sobran musulman.

mèdia n.m. 1. Tot supoart de difusion de l'informacion (ràdio, television, jornals, libres, etc.) que constituisse à l'encòup un mejan d'expression e un intermediari que transmete un messatge à l'intencion d'un grope. ◇ *Mèdias noveus*: Aquelu que son possibles au mejan dei novèli tecnologias. 2. *Mèdia de grope*: Organe de comunicacion ò d'informacion que lu sieus usanciers ò lu sieus destinataris apartènon à un meme grope. 3. *Plan mèdia*: Recerca d'una combinason de mèdias e de supoarts que permete de tocar lo nombre màger de personas.

mediacion n.f. 1. Entremessa destinada à menar à un acòrdi; arbitratge. 2. (dr.) Procedura dau drech internacional public ò dau drech dau travalh, que prepausa una solucion de conciliacion. 3. (filos.) Articulacion entre doi èstre ò doi tèrmes dins un procès d'intermediari.

medial, a adj. 1. (gram.) Qu'es plaçat au mitan d'un mòt. 2. (fon.) *Consonanta mediala* ò *media*, n.f.: Consonanta plaçada entre doi vocalas. Var.: **mediau**.

media n.f. 1. (estad.) Valor d'una distribucion que la separa en doi classas egali. 2. Consonanta mediala.

median, a adj. 1. Que si tròva au mitan: *La linha mediana*. 2. (anat.) *Nèrvi median*: Nèrvi principal de la flexion dau membre superior, qu'agisse sus lo braç, l'avant-braç e la man. ◇ *Venas mediani*: Li doi venas situadi à la susfàcia de l'avant-braç. 3. (mat.) Si di, per una corba plana ò una susfàcia, de l'ensèms dei mitans dei coardas parallèli à una direccio donada. ◇ *Plan median (d'un tetraèdre)*: Plan que passa per una aresta e lo mitan de l'aresta opauada.

mediana n.f. 1. (mat.) Dins un triangle, drecha que passa per un som e per lo mitan dau costat opauat; segment limitat per aquestu doi ponchs. 2. (estad.) Nombre que repartisse lu tèrme d'una seria numerica, classada per òrdre de grandessa, en doi gropes de mema

frequença. 3. (fon.) Fonema que lo sieu ponch d'articulacion es situat dins la part mejana dau canal bucal.

medianimic, a adj. 1. Relatiu ai mèdiums. 2. Relatiu à la mediumnitat.

medianimitat n.f. Mediumnitat.

medianta n.f. (mús.) Tèrç gra d'una gamma.

mediastin n.m. 1. (anat.) Espaci comprés entre lu doi paumons e qu'es partejat en doi parts per lu replecs dei plèvras. 2. (bot.) Paret transversala que partisse lo fruch en doi.

mediastinal, a adj. Relatiu au mediastin. Var.: **mediastinau**.

mediastinau, ala adj. Mediastinal.

mediat, a adj. 1. Que pòu aver un rapoart, un contacte m'una autra caua unicament au mejan d'una autra caua; qu'es intermdiari: *Juridiccion mediata*. 2. Dins l'Impèri germanic, estament que pertocava un princi ò un Estat, que non tenón directament lo sieu feudament de l'Imperaire. 3. (med.) *Auscultacion media*: Practicada m'un estetoscòpi.

mediatament adv. D'un biais mediat.

mediateca n.f. Colleccio que recampa sus de supoarts que correspoàndon ai diferents mèdias de documents de naturas divèrsi. ◇ Organisme encargat de la conservacion e de la messa à disposicion dau public d'una tala colleccio; luèc que l'assosta.

mediatic, a adj. 1. Dei mèdias. 2. Que lu mèdias an rendut populari: *Una personalitat mediatica*.

mediatisacion (-izacion) n.f. Accion de mediatisar.

mediatisar (-izar) vt. Faire passar, difusar sus lu mèdias.

mediatisar (-izar) vt. 1. Servir d'intermediari per transmetre quauqua ren. 2. (filos.) Instaurar una mediacion.

mediator, tritz adj. e n. Que sièrve d'intermediari, d'arbitre, de conciliator. ♦ adj. (mat.) *Plan mediator (d'un segment dins l'espaci)*: Plan perpendiculari au segment dins lo sieu mitan.

mediator, tritz n. 1. Foncionari que juèga un ròtle d'intermediari entre lu poders publics e lu particulars quora an de reclamacions à prepaus dau fonctionament de l'Administracion. 2. *Mediator quimic*: Substança liberada per l'extremitat dei fibras nervioï en activitat e qu'excító li cellulas vesini (neurònica, fibra musculària, cellula glandularia).

mediator n.m. (mús.) Pichina lama pauc ò pron sopla (de còrna, de plastic, etc.) que sièrve à tocar li coardas de divèrs instruments de música (guitarra, mandolina, etc.). Sin.: **plectre**.

mediatritz n.f. (mat.) 1. *Mediatritz (d'un segment dau plan)*: Drecha perpendicularia au segment en lo sieu mitan. 2. *Mediatritz d'un triangle*: Mediatritz d'un costat dau triangle.

mediau, ala adj. Medial.

medic, a adj. Relatiu ai Mèdes, à la Media.

medicacion n.f. Empec d'agents terapeutics, que responde à una indicacion donada.

medical, a adj. 1. De la medecina, dei mètges. 2. Que relèva de la clinica, per op. à la cirurgia ò à la psicoterapia: *Tractament medical*. 3. *Professions medicali*: Mètges, cirurgians-dentistas. 4. *Visitaire (visitaira), delegat (delagada) medical(a)*: Representant(a) dei laboratòris d'especialitats farmaceutiqui dins li professions medicali. Var.: **medicau**.

medicalament adv. Dau ponch de vista de la medecina.

medicalisacion (-izacion) n.f. Accion de medicalisar.

medicalisar (-izar) vt. 1. Faire relevar (de fenomènes naturals ò socials) dau camp medical. 2. Provedir (un país, una region) d'una infrastructura medicala.

medicament n.m. Substança ò composition administrada à un malaut per obtenir un diagnostic medical ò per restaurar, corregir ò modificar li sieu foncions organiqui. Sin.: **remèdi**.

medicamentari, ària adj. Relatiu ai medicaments.

medicamentós, oa adj. Qu'a li proprietats d'un medicament.

medicar vt. (*mediqui*) Donar de medicaments à. Var.: **medecinar**.

medicastre n.m. Marrit mètge. Sin.: **metjastre**.

medicat n.m. 1. Concors dubèrt à de doctors en medecina en vista de la sieu admission en tant que mètges dei espitaus. 2. Lo tot dei mètges dei espitaus.

medicau, ala adj. Medical.

medicea adj. f. *Èrba medicea*, ò *medicea*, n.f.: Tabac.

mediceu, ea adj. (it. *mediceu*) Dependent, apertenent à la familia dei *Mèdici*.

medicinal, a adj. Que sièrve de remèdi: *Una planta medicinala*. Var.: **medicinau**.

medicinalament adv. Dau ponch de vista de la medecina. Var.: **medicalament**.

medicinar vt. Medicar, medecinar.

medicinau, ala adj. Medicinal.

medicine-ball n.m. Medecine-ball.

medicinier n.m. (bot.) Planta tropicala que li sieu granas fornissón un oli purgatiu (Familha dei euforbiaceas).

medico-administratiu, iva adj. Que relèva de la medecina e de l'administracion.

medicocabalistic, a adj. Qu'a un caractèr medical e cabalistic.

medicocirurgical, ala adj. Que relèva de la medecina e de la cirurgia. Var.: **medicocirurgicau**.

medicocirurgicau, ala adj. Medicocirurgical.

medico-economic, a adj. Relatiu à l'economia medicala.

medico-escolar(i), a (-ària) adj. Medicoscolari.

medico-espacial, ala adj. Medicospacial.

medico-espaciau, ala adj. Medico-espacial.

medicoesportiu, iva adj. Medicosportiu.

medicolegal, a adj. 1. De la medecina medicolegala. 2. Qu'es destinat à descurbir la veritat per un tribunal penal ò civil, ò à alestir d'uni disposicions administrativi: *Expertisa medicolegala*. 3. *Institut medicolegal*: Establiment destinat à recevre de cadabres, espec. per practicar d'examèns que lu magistrats an demandat. Var.: **medicolegau**.

medicolegau, ala adj. Medicolegal.

medicoliterari, ària adj. Qu'a un caractèr medical e literari.

medicomana, a adj. Si di d'una persona qu'a la mania de la medecina, dei medicaments.

medicomania n.f. Mania de la medecina.

medicosocial, a adj. Que relèva de la medecina sociala. Var.: **medicosociau**.

medicosociau, ala adj. Medicosocial.

medicopedagogic, a adj. Que relèva de la medecina e de la pedagogia.

medicofilosofic, a adj. Qu'a un caractèr medical e filosofic.

medicopsicologic, a adj. Que relèva de la medecina e de la psicologia.

medicopsicopedagogic, a adj. *Centres medicopsicopedagoqics*: Centres encargats de l'observacion, de la conoissença psiquiatrica e psicologica dei subjèctes deficients mentals e, conjonchament, d'informar e de conselhar en vista dei reeducacions que cau entreprendre.

medicoscolar(i), a (-ària) adj. Que relèva de la medecina e dau mitan escolari. Var.: **medico-escolar(i)**.

medicosportiu, iva adj. Que relèva de la medecina esportiva. Var.: **medicoesportiu**.

medicosocial, ala adj. De la medecina sociala. Var.: **medicosociau**.

medicosociau, ala adj. Medicosocial.

medicospatial, a adj. Que relèva de la medecina aeroespaciala. Var.: **medico-espacial, medicospaciau**.

medicospaciau, ala adj. Medicospacial.

medicoveterinari, ària adj. Que relèva de la medecina vétérinaire.

medieval, a adj. Relatiu à l'Atge Mejan. Var.: **medievau**.

medievalisme n.m. Ensèms dei referéncias à l'Atge Mejan dins lo monde contemporaneu.

medievalista adj. Relatiu au medievalisme.

medievau, ala adj. Medieval.

medievisme n.m. Estudi scientific de la civilisacion e de l'istòria de l'Atge Mejan.

medievista n. Especialista de medievisme.

medifixe, a adj. (bot.) Qu'es fixat per lo mitan.

medimaremètre n.m. Aparelh que dona li valors mejani dei mareas.

medimne n.m. Unitat de mesura que s'emplega dins la Grècia antica per lu grans, e que valia pauc ò pron 52 litres.

medina n.f. Vièlha vila (per op. à la vila nòva dei Europeus), dins lu païs arabis, sobretot au Marròc. Var.: **medinà**.

medinà n.f. Medina.

mediocarpian, **a** adj. Qu'es situat entre li doi filas dei oàs dau carpe.

medioclavicular(i), **a** (-ària) adj. *Linha medioclaviculària:* Linha verticala que passa per lo mamelon e per la part mejana de la clavícula.

mediocracia n.f. Poder ai mans dei mediòcres.

mediocrament adv. D'un biais mediòcre.

mediòcre, **a** adj. 1. Qu'es en sota de la mejana; insufisent. 2. Qu'a gaire de capacitats dins un camp donat. 3. Sensa esclat, sensa interès: *Un film mediòcre.*

◆ adj. e n. Gaire intelligent.

mediocritat n.f. Estat, caractèr de quauqu'un, de cen qu'es mediòcre. Sin.: **insufisença**.

mediodorsal, **a** adj. Qu'es situat au mitan de l'esquina au mitan de la part dorsala d'un organe. ◆ adj. e n.f. (fon.) Qu'es realisat m'una elevacion dau mitan dau revèrs de la lenga, lo mai sovent au mitan dau palat dur: La lateralà e la nasalà palatala [λ] e [η] son generalament realisadi coma de mediodorsals. Var.: **mediodorsau**.

mediodorsau, **ala** adj. Mediodorsal.

mediolinhe, **a** adj. e n. Que lo sieu còrs a de proporcions armonioi.

mediolitoral, **a** adj. Qu'apartèn à la zòna litorala mejana, aquela que si descuerbe pauc ò pron en fucion dei mareas. Var.: **mediolitorau**.

mediolitorau, **ala** adj. Mediotoral.

medionar vt. (tecnol.) Pilhar lo mitan ò un tèrme mejan.

mediopalatal, **a** adj. (fon.) Qu'es realisat au niveau dau mitan dau palat dur coma [λ] e [η]. Var.: **mediopalatau**.

mediopalatau, **ala** adj. Mediopalatal.

mediopassiu, **iva** adj. e n.m. (ling.) Deponent: *Un sufixe mediopassiu.*

mediotarsian, **a** adj. Que si tròva ò pertòca la part mediana dau tarse.

medisternum n.m. Mitan de la part inferiora dau segond segment du torax dei insèctes.

meditacion n.f. 1. Accion de pensar prefondament à un subjècte, à la realisacion de quauqua ren. 2. Actituda que consistisse à si laissar anar à una reflexion prefonda. Sin. (1 e 2): **soscada, soscament, soscadissa.** 3. Orason mentala sobre un subjècte religiós; aplicacion de l'esperit à un tau subjècte.

meditar vt. 1. Sotametre à una reflexion prefonda: *Meditar un conseu.* 2. Alestir m'una lònga reflexion: *Meditar un projècte.* Sin.: **perpensar, soscàr.** ◆ vt. ind. (sobre) Si liurar à de reflexions prefondi sobre: *Meditar sobre la fin dau monde.* ◆ vi. Èstre dins li sieu pensadas, dins la meditacion.

meditat, **ada** adj. 1. Qu'es estat longament pensat. Sin.: **perpensat, soscàt.** 2. Previst, deliberat.

meditatiu, **iva** adj. e n. Qu'es portat à la meditacion.

◆ adj. 1. Que fa vèire un estat de meditacion. 2. Pantaiare: *Una ària meditativa.*

mediterran, **a** adj. e n. Mediterraneu.

mediterranenc, **a** adj. e n. Mediterraneu.

mediterraneu, **ea** adj. e n. De la Mediterranea, dei regions à l'entorn. ◇ *Clima mediterraneu:* Clima caracterisat per d'estius cauds e sècs e d'ivèrns generalament doç e pluviós, tipic espec. dei regions vesini de la Mediterranea. ◆ n. Originari dei regions que costéjon la Mediterranea, ò que li viu. Var.: **mediterran,** **mediterranenc,** **miegterranh.**

mèdium n.m. 1. (mús.) Registre mejan d'una votz, d'un instrument. 2. Ligam (en pintura).

mèdium n.m. Intermediari entre lo monde dei vivents e lo monde dei moarts. Sin.: **clarveent.**

mediumnic, **a** adj. Relatiu ai mèdiums, à la mediumnitat. Var.: **medianimic.**

mediumnitat n.f. Facultats dei mèdiums. Var.: **medianimitat.**

mèdius n.m. Det dau mitan. Sin.: **màger, det màger.**

mediuscul(e), **a** adj. En parlant d'una letra, d'un caractèr qu'es intermediari entre la minuscula e la majuscula.

medòc n.m. Vin roge de la region dau Medòc.

medoquin, **a** adj. Dau Medòc.

medulla n.f. Milhòla, meola, meolha.

medullanina n.f. Ormona producha per la medulla.

medullar(i), **a** (-ària) adj. 1. Relatiu à la milhòla dei oàs. ◇ *Canal medullari:* Canal axial dei oàs longs, que contèn la milhòla ossoa. 2. Relatiu à la milhòla espinala. 3. Que forma la part centrala d'un organes: *Substança medullària de la surrenalà.* 4. (bot.) Relatiu à la milhòla dei plantas. Sin.: **mesolenc,** **medullic,** **meolenc,** **meolhenc.**

medullectomia surrenalà n.f. (cir.) Resection dau teissut medullari de la glandula surrenalà.

medullic, **a** adj. Medullari.

medullina n.f. Principi immediat trovat dins la paret dei cellulas de la milhòla dei vegetaus, e qu'es gaire diferenta de la cellulosa.

medullisacion (izacion) n.f. (patol.) Envaïment dau teissut compacte dei oàs per lo teissut medullari.

medulliti n.f. (patol.) Inflamacion de la medulla dau rasteu de l'esquina, ò de la medullosurrenalà.

medulloblastòma n.m. (patol.) Tumor maligna cerebralà.

medullocultura n.f. Cultura bacteriologica de la medulla ossoa.

medulloeptiliòma n.m. (patol.) Tumor maligna dau sistema nerviós.

medullós, **oa** adj. Emplit de milhòla. Sin.: **meolós,** **meolhenc.**

medullosurrenalà n.f. (anat.) Part centrala dei capsulas surrenali, que secrète l'adrenalina.

medusa n.f. Anima marí, que representa la forma denedairitz de nombrós cnidaris, fach d'una ombrèla contractila, transparente e d'un aspècte gelatinós, que lo sieu bòrd poarta de filaments urticants e la faça inferiora poarta la boca e lu tentacles. Sin.: **carnmarina**.

medusar vt. Frapar d'estupor. Sin.: **espantar, pivelar, palaficar**.

medusat, ada adj. Frapar d'estupor. Sin.: **espantat, pivelat, palaficat**.

medusoïde, a adj. Qu'a la forma, l'aspècte d'una medusa.

meeting n.m. (angl.) 1. Acamp public, amassada: *Un meeting electoral.* ◇ Demonstracion, reunió esportiva: *Un meeting d'atletisme.*

mèfi interj. Atencion! Sin.: **gaida!** ◇ *Faire mèfi:* Faire atencion. Sin.: **gaidar**.

mefistofelic, a adj. (lit.) Digne de Mefistotèles; diabolic: *Un rire mefistotelic.*

mefitic, a adj. Qu'a una odor escufunhoa ò toxica.

mefitisme n.m. Caractèr de cen qu'es mefitic.

megabit n.m. (inform.) Un megabit (simbòle: Mb ò Mbit) es una unitat de mesura en informatica, que vau un milion de bits.

megacaliciòsi n.f. (patol.) Mauformacion renal.

megacarioblast n. m. Cellula granda quadrangulària.

megacariocit n.m. (anat.) Un megacariocit es una cellula giganta (de pauc ò pron 50 à 100 µm de diamètre) de la mesolha hematopoietica responsabla de la produccion dei plaquetas sanguini (ò trombocits) quora lo sieu citoplasma si fragmenta en miliers de plaquetas sanguini (trombopoiesi, en 4 à 5 jorns).

megacariocitòsi n.f. (patol.) Abondància anormala de megacariocits.

megacefal(e), a adj. 1. (zool.) Si di d'una bèstia qu'a una gròssa testa. 2. (bot.) Si di d'una planta que li sieu flors son recampadi en gròssi bòchas.

megaceròs n.m. Grand cervidats preïstoric, que lo derrièr es estat datat de 11000 ans denant de la noastra èra.

megacicle n.m. 1. (geol.) Cicle d'una durada llònga. 2. (fis.) Unitat de frequència d'un milion d'hèrtz. ◇ *Megacicle per segonda:* Hèrtz.

megacolon n.m. (patol.) Dilatacion d'una part ò de la totalitat dau colon, que provòca generalament una constipacion cronica.

megadèrme n.m. (zool.) Ratapinhata carnívora e sanguinívora, provedida de pavallons auditius largs e d'una fuèlha nasala alongada entre lu doi uèlhs.

megaèrg n.m. (fis.) Unitat de mesura que vau un milion d'èrgs.

megafone n.m. Aisina per amplificar la votz, que fonciona m'una bataria; poartavotz.

megagrafe n.m. Taula per dessenhar que permete de faire de dessenhos de granda talha au mejan de règlas graduadi.

megahèrtz n.m. Un milion d'hèrtz (Simbòle MHz).

megajoule n.m. Unitat de mesura que vau un milion de joules.

megalanthropogenesia n.f. Pretension de poder crear d'òmes d'excepcion.

megaleritema n.m. Malautia eruptiva epidermica de l'enfant. Sin.: **quinta malautia, eritema infecció**.

megalit n.m. Monument compauat d'una gròssa pèira ò d'un ensèms de gròssi pèiras bruti ò leugierament adobadi.

megalicit, a adj. Fach de megalits, relatiu ai megalits.

megalitisme n.m. Costuma, usatge de l'edificacion de megalits, que d'uni culturas manifèston.

megaloblast n.m. (biol.) Eritroblast gigant, patologic, caracterisat per un nucleu de la cromatina fina e un citoplasma normal.

megalocefal(e), a adj. Qu'a una gròssa testa.

megalocefalia n.f. (patol.) Desvolopament sobrier dau crani.

megacocit n.m. (biol.) Globule roge que resulta de la maduracion d'un megaloblast.

megacocitari, ària adj. (biol.) Relatiu ai megalocits, ai afeccions caracterisadi per la presençia de megalocits.

megacocitòsi n.f. (patol.) Presençia de megalocits dins lo sang.

megalicolon n.m. (patol.) Dilatacion e alongament dau colon.

megaloftalmia n.m. (patol.) Aument congenital dau diamètre de l'uèlh.

megalogastria n.f. (med.) Mauformacion de l'estòmegue, qu'es mai grand que la normala.

megalogògne adj. (miner.) Cristals megalogònies.

megalografia n.f. Pintura d'un grand format.

megaloman, a adj. e n. 1. (psiquiatria) Pertocat de megalomania. 2. (correntament) Que manifesta d'ideas de grandor, un orguèlh excessiu.

megalomania n.f. Sobrestimacion de la sieu valor fisica ò intellectuala, de la sieu potènça; deliri, folia dei grandors.

megalomaniac, a adj. Relatiu à la megalomania.

meglopòli n.f. Granda aglomeracion urbana (en dessobre de 10 milions d'abitants).

megalopsia n.f. Fenomène subjectiu qu'entira de vèire lu objèctes mai grands que cen que son.

meglosplancnia n.f. (patol.) Aument dau volume d'una ò de manti viscèras de l'abdomèn.

megaloptèr n.m. *Megaloptères:* Òrdre d'insèctes dei alas lòngui, de la larva aquàtica.

megalosaure n.m. Grand dinosaure carnívore (fins à 9 m de lòng, 3 m d'autessa, 1 tona).

meglosplenia n.f. Aumentacion dau volume de la rata.

megamètre n.m. Un milion de mètres.

meganeura n.f. Enòrme agrion fossile.

megatròpe n.m. Ominian gigant vesin dau pitecantròpe.

megaoctet n.m. (inform.) Unitat de mesura que vau un milion d'octets (simbòle: Mo).

megaòhm n.m. Unitat de mesura electrica que vau un milion d'òhms (simbòle: MΩ). Var.: **megòhm**.

megaohmmètre n.m. (fis.) Aparelh de mesura en electricitat.

megaparsèc n.m. (astronomia) Unitat de mesura de distància, de simbole Mpc, que vau un milion de parsècs.

megapòde n.m. Gròs auceu galliforme dei regions tropicali de l'Indopacific qu'assegura l'incubacion dei sieus òus au mejan de la calor dau soleu, de la calor volcanica ò de la calor que provèn de la fermentacion contrarotlada de substàncias organiqui.

megapòli n.f. Ensèms de grandi vilas vesini.

megaptèra n.f. Balena megaptèra.

megaric, a adj. *Escòla megarica*: Escòla filosofica grèga inspirada de Socrates, fondada entre lu s. Vⁿ e VIⁿ denant de J.-C.

megaron n.m. Pèça principal, eventualament unica, dei riqui abitacions de l'atge dau bronze, en Grècia.

megascòpi n.m. Aparelh que permete d'observar d'objèctes pichins que non si poàdon observar m'un microscòpi.

megatèri n.m. Grand mamifèr fossile dei terrens terciaris e quaternaris d'Amèrica dau Sud, que fafa fins à 4,50 m de lòng (Òrdre dei edentats).

megatona n.f. Unitat que sièrve à mesurar la potència d'un explosiu nucleari, equivalent de l'energia produchada per l'explosion d'un milion de tonas de trinitrotoluène (T.N.T.).

megatonic, a adj. Si di d'una carga nucleària egala ò superiora à una megatona.

megauretèr n.m. (patol.) Dilatacion màger d'un uretèr.

megavessiga n.f. (patol.) Volume sobrier de la vessiga.

megaviscèra n.f. (patol.) Viscèra dilatada, lo mai sovent d'origina congenitala.

megawatt n.m. Un milion de watts.

megèra n.f. Frema raspinhoa e marrida. Sin.: **chòrnia, dragàs, dragonàs, furia**.

megissar vt. Alestir de cuer au mejan d'alun. Sin.: **blanquir**.

megissaria n.f. Industria, comèrci dei pèus megissadi. ◇ Industria de transformacion dei pichini pèus per un mòde quau que sigue. Sin.: **blancaria**.

megissier, a n. Persona que travalha dins la megissaria. Sin.: **blanquier**.

megòhm n.m. Megaòhm.

megòt n.m. Mochonet. Sin.: **bot**.

meharea n.f. Mearea.

meharí n.m. Meari.

meharista n. Mearista.

MHz Simbòle dau megahèrtz.

meionita n.f. Aluminosilicat naturau de calci.

meiòsi n.f. (biol.) Particion de la cellula qu'abotisse à la reduccion per la mitan dau nombre dei cromosòmas,

qu'acapita au moment de la formacion dei cellulas reproductritz.

meiospòra n.f. Espòra formada per lo biais de la meiòsi.

meiotic, ica adj. (biol.) Relatiu à la meiòsi.

mèisser vt. e i. Donar de beure.

meissòla Pichona làmia manjadissa, comuna en Mediterranea e dins la Mar Granda. Var.: **missòla**. Sin.: **can de mar** (Familha dei triaquidats).

meisson n.f. 1. Accion de recoltar lo blad, li cereals; epòca d'aquesta recòlta. Sin.: **segatge, segason**. 2. Cen qu'es recoltat ò qu'es lèst per l'estre. 3. Granda quantitat de causas amolonadi, recampadi: *Una meisson de recompensas*. Var.: **mission**.

meissonada n.f. Camp qu'es estat segat. Var.: **missionada**.

meissonadoira n.f. Meissonaira. Var.: **missionadoira**.

meissonaira n.f. Màquina per meissonar. Sin.: **segairitz, dalh mechanic, escossoira**. Var.: **missionaira, missionadoira**.

meissonaira-bateira n.f. Màquina que sièrve à recoltar li cereals, que talha, bate, separa e neteja parcialament lu grans. Var.: **missionaira-bateira**.

meissonaira-ligaira n.f. Màquina que talha li cereals e li liga en garbas. Var.: **missionaira-ligaira**. Sin.: **dalh-ligaire**.

meissonaire, airitz n. Persona que fa la meisson. Var.: **missionaire**. Sin.: **segaire**.

meissonar vt. 1. *Faire la meisson de*: Meissonar lo blad. ◇ (absolut) *Es temps de meissonar*. 2. (lit.) Recampar en quantitat: *Meissonar d'informacions*. Var.: **missionar**.

meissonatge n.m. 1. Accion de meissonar. 2. Paga dau meissoner. Var.: **missionatge**.

meissonier, a adj. Que pertòca la meisson. Var.: **missionier**.

mejan, a adj. 1. Que si situa entre doi extrèmes. ◇ *Tèrme mejan*: Partit que si pilha per evitar doi inconvenients. ◇ *Cors mejan*: Classas (cors mejan 1^a annada e cors mejan 2^a annada) de l'ensenhamant dau promier gra. ◇ *Classa mejana*: Classa sociala qu'enclau lu quadres mejans e superiors dau comèrci, de l'industria, de la foncion publica e nacionalisada, li professions liberali, lu picchoi industrials e comerciants. ◇ (ling.) *Votz mejana ò mejan*, n.m.: Votz de la conjugason grèga qu'exprimisse un retour de l'accion sobre lo subjècte (pronominal reflechit ò recipròc en occitan). ◇ (log.) *Tèrme mejan*: Element d'un sillogisme comun à la majora e à la minora. ◇ (mat.) *Tèrmes mejans d'una proporcion ò mejans*, n.m. pl.: Tèrmes B e C de l'egalitat $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$. ◇ (espòrts) *Pes mejan*: Categoria de pes dins diferents espòrts; esportiu qu'apartèn à-n-aquesta categoria. 2. Ordinari, que non es ni boan ni marrit: *Una intel·ligència mejana*. 3. Qu'es obtengut en calculant una mejana: *Prètz mejan*.

mejan n.m. 1. Cen que sièrve d'intermediari, cen que permete de faire quauqua ren. ◇ *Mejan de transpoart*: Veïcule que permete de si desplaçar. ◇ *Emplegar lu grangs mejans*: Pilhar de mesuras energiqui, decisivi. ◇ *Faire m'ai mejans dau bòrd*: Agir m'ai mejans disponibles, coma si pòu. 2. (ling.) Votz mejana. 3. (dr.) Arguments qu'una partida presentat à un procès. ◆ pl. 1. Ressorsas pecuniari; fortuna, riquesa: *Viure en fonsion dei sieus mejans*. 2. Capacitats fisiqui ò intellectuali: *Perdre toi lu sieus mejans*. 3. (mat.) Tèrmes mejans d'una proporción. ◆ (loc. prep.) *Au mejan de*: En faguent usatge de, per l'intermediari de.

mejana n.f. 1. Quantitat, caua, estat que tènon lo mitan entre mantu autres. 2. Nòta egala à la mitan de la nòta mai auta, que pertòca d'espròvas escripti, examèns etc. ◇ *Mejana aritmética de n nombres*: Soma d'aquelu nombres, partida per n.

mejana n.f. (mar.) *Aubre de mejana ò mejana*, n.f.: Lo derrièr dei aubres d'un velier. (Avèm de la proa à la popa: *l'aubre de trinquet*, *l'aubre (de) mestre e l'aubre de mejana*).

mejanament adv. En mejana, d'un biais mejan. Sin.: **miejament**.

mejanar vt. 1. Compartimentar, desseparar mé de parets. Sin.: **clausonar, entremiejar**. 2. Conciliar.

mejançaria.n.f. 1. Clausonatge. 2. Estat de cen qu'es mejancier.

mejançau, ala adj. Mejancier.

mejancier, a adj. Qu'apartèn à doi personas e separa li sieu proprietats. Var.: **mejançau, mejanier**.

mejancierament adv. D'un biais mejan.

mejanet n.m. 1. Pichin plan situat entre doi mai grangs. 2. Niveu intermediari adobat dins una pèça auta de plafond. 3. Pichina fenèstra d'entresoil. 4. Plan comprés entre lo partèrra e lo balcon, dins un teatre. Sin.: **mezzanina** (it.). Var.: **mejanin**.

mejanier, a adj. Mejancier.

mejanin n.m. Mejanet.

mejan-oriental, a adj. Var.: **mejan-orientau**.

mejan-orientau, ala adj. Mejan-oriental.

mèl n.m. (angl. *mail*) Corrier electronic. Sin.: **corriel**.

melaconita n.f. Oxide coiric natural.

melada n.f. 1. Exsudacion sucrada d'unu vegetaus. 2. Malautia dau tabac.

melaleuca n.f. Aubrilhon aromatic oceanian que dona l'essença de niauli.

melamina n.f. Cianuramida, que la sieu formula bruta es $C_3H_6N_6$.

melampir n.m. Planta erbacea que parasita d'uni graminadas m'ai sieu raïç (Familha dei escrofulariaceas).

melampsòra n.f. Fonge de l'òrdre dei uredinalas, agent de le nebla dau pin e de l'alba.

melanconia n.f. Malinconia.

melanconic, a adj. Malinconic.

melanconiós, oa adj. Melancolic.

melanemia n.f. (med.) Alteracion dau sang, caracterisada per la presençia de pigments brunastres e

que si rescoantra sovent dins li melanòsis e li tumors melaniqui.

melanesian, a adj. e n. De Melanèsia. ◆ n.m. Grop de lengas de la familha austronesiana, parladi en Melanesia.

melania n.f. 1. Mollusc gasteropòde marin de la gruèlha bivalva, d'un negre escur, que d'uni espècias vívon en aiga doça. 2. En entomologia, espècia de domaisèla.

melanian, a adj. e n. Si di dei umans de la pèu negra ò bruna, que vívon ò son originaris de Tasmània.

melanian, a adj. *Tacas melaniæni*: Tascas de la pèu de color negrejanta.

melanic, a adj. 1. Relatiu à la melanina. 2. Relatiu au melanisme. 3. Si di d'uni lesions caracterisadi per la presençia de melanina dins li cellulas

melanina n.f. Pigment de color escura, produch per l'oxidacion de la tirosina, present normalament dins lu berris, la pèu, l'iris.

melanism n.m. Mudacion recessiva d'uni bèstias, que consistisse en una pigmentacion negra dei sieu fanèrs.

melanita n.f. Varietat de grenat titanifèr.

melanitat n.f. Identitat d'aquelu qu'an la pèu negre (pigmentada per la melanina).

melano-african, a adj. e n.m. pl. Si di dei gropes umans que si restacon au grop de la pèu negres, caracterisada per una pèu colorada que va dau brun clar au negre d'ebène.

melanoblast n.m. Cellula embrionària, precursor dau melanocit, potencialament capabla de sintetisar de melanina.

melanocerita n.f. Borosilicat natural de ceri, d'ittri e de calci.

melanocèt n.m. Peis luminós dei prefondors.

melanocit n.m. Cellula de la pèu de l'òme e dei vertebrats que contèn la melanina e assegura la protecció dei organes intèrnies còntre li radiacions solari.

melanocitòma n.m. (med.) Tumor que creisse partent de la proliferacion dei melanoblasts.

melanocroïte n.f. Cromat natural de plomb.

melanodèrma adj. e n. Si di de quauqu'un qu'a la pèu negra e que presenta la màger part dei caractèrs dei Negres.

melanodermia n.f. (med.) Coloracion brunastra ò nerastra de la pèu e dei mucoas, deuguda à una sobrecarga de pigment melanic.

melanodoncia n.f. Afeccion dei dents de lach que pélhon una color negra e que seran degalhadi.

melanofòre n.m. Cellula pigmentària que contèn li pigments melanics negres ò bruns ma non capabla de fabricar la melanina.

melanofibròma n.m. Taca blava de la pèu.

melanogenèsi n.f. Formacion dau pigment melanic cutaneu.

melanoglossia n.f. Glossofitia.

melanoïde, a adj. Que sembla lo melanòma.

melano-indian, **a** adj. e n.m. Si di dei gropes umans dau Sud de l'Índia e deu Sri-Lanka, que la sieu pèu foarça escura avesina ai gropes negres africans.

melanòma n.m. (med.) Tumor cutanea desenvolopada à partir dei melanocits.

melanoptèr n.m. Peis-can dei nadarèlas escuri.

melanoreia n.m. Aubre grandàs dau Sud-Èst asiatic que dona un boasc foarça preat en ebenistaria e una laca de qualitat.

melanosarcòma n.m. Tumor maligna que comença à la pèu ò à l'uèlh, que li sieu cellulas son cargadi de melanina, cen que li dona una tencha bruna. Sin.: **sarcòma coroïdian**, **sarcòma melanic**.

melanòsi n.f. 1. (med.) Amolonament localisat de pigment melanic dins lu teissuts. 2. (bot.) Malautia criptogamica que si manifèsta per de tacas fosqui sus li fuèlhas.

melanosòma n.m. Organit (estructura intracellulària) que sintetisa li melaninas.

melanostimulina n.f. Ormòna secretada per li cellulas dau lòbe intermediari de l'ipofisi dins l'òme, e responsabla de la pigmentacion de la pèu. Dins l'animaus, la melanostimulina juèga un ròtle important dins le fonctionament dau pigment retinian e accelera la sieu capacitat d'adaptacion à l'escuritat.

melanòt, **a** adj. e n. Qu'a li aurelhas, li gaunhas negri.

melanoxiron n.m. Aubre dau Brasiu, dau boasc negre e dur foarça recercat.

melanterita n.f. Sulfat idratat natural de fèrre.

melanuria n.f. Presença dins li urinas de pigments que, au contacte de l'ària, si transfórmon en melanina.

melar vt. (*mèli*) Curbir de meu.

melaròsa n.f. Limon plat.

melasòma n.m. Crisomèla dei encontradas aigaios, que la sieu larva devòra li fuèlhas dei breç, dei píbolas e dei saures.

melassa n.f. 1. Sobra sirupoa non cristallisabla de la fabricacion dau sucre, que s'emplega en particulier per l'alimentacion dau bestiari. 2. (fam.) Mesclum confús. Sin.: **malafortuna**, **desfortuna**, **misèria**.

melat n.m. Mielat.

melat, ada adj. Mielat.

melba adj. inv. (M'una majuscula, dau nom d'una cantairitz) *Pèrsigue, fragas Melba*: Pochats dins un siròp, servits sobre una jaça de glaça à la vanilha e cubèrti d'una lia de fragostas e de crema Chantilly.

mèle n.m. Aubre que creisse dins li montanhas en dessobre de la zòna dei saps, dei agulhas caduqui inseridi per flòtas (Òrdre dei conifèrs, aut de 20 à 35 m). Sin.: **mèlze**.

meleagrina n.f. Òstrega perlliera.

melena n.f. (patol.) Eliminacion per l'anus de sang negre, deuguda à la presenza, dins l'intestin, de sang digerit.

melet n.m. Meleta.

meleta n.f. 1. Òus batuts e cuèchs dins una sartaia. 2. *Meleta norvegiana*: Entremièg compauat d'una glaça

recubèrta d'un bofet caud. Var.: **melet**, **omeleta**. Sin.: **trocha**, **trochada**.

melet n.m. Pichin peis que si pesca en Provença.

meletiera n.f. Ret per pescar lo melet.

melgoirés, **esa** adj. e n. De Mauguiòu. Var.: **maugoirés**, **meugoirés**.

melh n.m. Nom donat à d'uni gramineas, en particular à una cereala que rèsta d'un grand usatge en África. Var.: **milh**.

melha n.f. Varietat de melh que sièrve à faire de ramassas (*Sorghum vulgare*). Sin.: **planta de ramassas**.

melhor, **a** adj. (Comparatiu de superioritat de *boan*) Mai favorable, mai clement, mai generós. 2. (Superlatiu de *boan*) Que rejonhe lo gra mai aut de bontat, de qualitat dins lo sieu sector. Var.: **milhor**.

melhor n.m. Cen qu'es excellent dins quauqu'un ò dins quauqua ren. Var.: **milhor**.

melhorament n.m. Transformacion positiva, cambiament avantatjós. Var.: **melhorança**, **milhorament**. ◇ (relig.) Lo *melhorament* ò *adoracion* èra dins le religion catara, èra lo salut que lo cresent adreiçava au Perfièch. Adorava en eu lo Ben ò la presència de Sant Esperit. Mas lo *melhorament* èra a l'encòup une preguiera per demandar à Dieu la gràcia d'estre *melhorat*. Latinisat en *melioramentum*.

melhorança n.f. Melhorament. Var.: **milhorança**.

melhorar vt. Rendre melhor. Var.: **amelhorar**, **milhorar**. ♦ si **melhorar** v.pr. Devenir melhor.

melhorat, **ada** adj. Qu'a profichat d'un *melhorament*. Var.: **milhorat**.

melhor dient adj. n. Mièlhs dient.

mèlia n.f. Aubre dei lòngui grapas de flors odoranti, originari d'Àsia (Familha dei meliaceas).

meliacea n.f. *Meliaceas*: Familha de plantas arborescenti equatoriali, coma la mèlia e l'acajó, recercadi en fustaria.

meliant n.m. Aubrilhon de la familia dei meliantaceas (*Melianthus major*).

meliantacea n.f. *Meliantaceas*: Pichina familia de plantas que toti li sieu espècias son originari dau sud de l'Africa.

melic, **a** adj. (liter.) Si di de la poesia lirica, e sobretot corala, dei Grècs.

mèlica n.f. Idromeu.

mèlica n.f. *Morir à mèlica*: Morir de langui.

melicós, **oa** adj. Melós.

melicosament adv. Melosament.

melilòt n.m. Èrba dei pichini flors perfumadi emplegada en perfumaria e en farmacopea (Familha dei papilionaceas).

melilotic, **a** adj. *Acide melilotic*: Acide comarinic.

melin n.m. Abreviaciòn de *marmelin*.

melinita n.f. Explosiu à basa d'acide picric.

melinòsa n.f. Molibdat natural de plomb.

melioïdòsi n.f. Malautia exotica (Índia, Indonèsia) comuna à l'òme e ai animaus, que lo micròbi sembla foarça à-n-aqueu de la mòrva.

melioratiu, iva adj. e n.m. (ling.) Si di d'un tèrme que presenta sota un aspècte favorable l'idea ò l'objècte designat (per op. à pejoratiu): *Un adjectiu melioratiu*.

meliorisme n.m. Doctrina segond la quala lo monde pòu èstre melhorat per lo biais dei esfoarç dei òmes.

meliorista adj. Relatiu au meliorisme; partidari dau meliorisme.

melisme n.m. Desparticion d'una durada musicala lònga en un grope de nòtas de valor brèva qu'enriquisse una melodia en tant qu'ornament.

melissa n.f. Planta mellifera antispasmodica e estomaquica (Familha dei labiadas). Sin.: **citronèla, calamàndria, calamandrina, èrba de limona**. ◇ *Aiga de melissa*: Alcolat obtengut per la destillacion dei fuèlhas de melissa fresca, e emplegat coma antispasmodic e stomaqic. Sin.: **melissina**.

melissina n.f. Aiga de melissa.

melissòt n.m. (bot.) Citronèla sauvatja.

melitina n.f. Filtrat d'un bolhon de cultura de *brucella* (agent de la fèbre de Malta), emplegat en injeccions intradermiqui per la cèrca d'aquela malautia.

melitococcia n.f. Brucellòsi.

mella n.m. Quartier judieu, dins li vilas dau Marròc.

mellanelidat n.m. *Mellanelidats*: Familha de gastropòdes que vívon en parasites sus li espongas e lu equinodèrmes.

mallic, a adj. Si di de l'acide benzène exacarbolixic, que la sieu sau d'alumini constituisse lo mellit, que si tròva dins li jaças de lignit.

mellifèr, a adj. 1. Que dona de meu: *Un insècte mellifèr*. Sin.: **mellific**. 2. Que produe un suc que sièrve ai abelhas per faire de meu: *Una planta mellifera*.

mellific, a adj. Mellifèr.

mellificacion n.f. Elaboracion dau meu per li abelhas.

melliflú, ua adj. (lit.) Qu'a la doçor dau meu.

mellit n.m. 1. Medicament liquide, de consisténcia sirupoa, à basa de meu. 2. Substança minerala que contèn d'alumini e que si presenta en pichins critals octaedrics jaunes.

melodia n.f. 1. Seguida de sons que fórmont una ària. 2. (mús.) Composicion per votz soleta m'un acompañament. 3. Seguida armonioa de mòts, de frasas, etc.: *La melodia d'un vers*.

melodic, a adj. Relatiu à la melodia.

melòdica n.m. (mús.) Pichin instrument à ària, provedit d'un clavier analògue à un clavier de piano qu'accionà de sopapas.

melodiom n.m. Mena d'òrguena.

melodiòn n.m. (mús.) Instrument à vent, de la verge metallica, aparentat à un armònica ma que compoarta un clavier.

melodiós, oa adj. Que la sieu sonoritat agrada à l'aurelha; armoniós.

melodiosament adv. D'un biais melodic.

melodista n. Musicaire que compaua de melodias.

melodrama n.m. 1. Dins l'Antiquitat grèga, dialògue de tragèdia cantat entre lo corifeu e un personatge. 2. Drama dins lo quau una música instrumental aacompanhava l'intrada e la sortida dei personatges. 3. Drama populari, naissut à la fin dau s. XVIIIⁿ, dont son amolonadi de situacions patetiqui e de peripecias imprevisti.

melodramatic, a adj. 1. Que relèva dau melodrama. 2. Que fa pensar au melodrama per la sieu exageracion, la sieu enfasi.

melodramatisar (izar) vt. e i. Rendre melodramatic.

melofague, a adj. e n. Insècte diptèr que viu en parasite dins la lana dei feas, que n'en suça lo sang.

melofar n.m. Pupitre esclairat per dessota sobre lo quau si fixon de particions de música transparenti per sonar foara la nuèch.

melofòbe, a adj. e n. Si di d'una persona que non li agrada la música.

melofòne n.m. (mús.) Instrument mé d'ences liures e à vent, en forma de guitarra, que lo sieu son es pròche d'aqueu de la jorgina.

melografe, a n. Persona que còpia ò escriu de música.

◆ n.m. Aparelh que sièrve à inscriure la música.

melografia n.f. Art de reprodure la música per l'escriptura.

meloman, a adj. e n. Que li agrada la música.

melomania n.f. Amor passionat de la música.

melomèl n.m. Mostre caracterisat per la duplicacion pauc ò pron completa d'un membres ò d'unu membres.

melomelia n.f. Mostruositat caracterisada per l'insersion de membres accessòris entre lu membres normals.

melon n.m. 1. Cucurbitacea cultivada per lu sieus fruchs. 2. Lo fruch d'aquesta planta, redon ò ovoïde, vèrd, jaune ò brun clar, de la carn sucrada e perfumada. 3. *Melon d'aiga*: Pasteca. 4. *Capeu melon*: Capeu redon e bombat dei bòrds estrenchs, orlats sus lu costats. Sin.: (pop.) **maleta**.

melona n.f. Cogorda melonada, cogorda muscada.

melonat, ada adj. Qu'a la forma d'un melon. Var.: **melonenc**.

melonenc, a adj. Que sembla un melon.

melonide, a adj. Que sembla à un pom.

melonier n.m. Productor de melons.

meloniera n.f. Tèrra dont si cultiva lo melon.

melopea n.f. 1. Dins l'Antiquitat, cant ritmat qu'acompanhava la declamacion. 2. Cant monotòne e triste. Sin.: **solòrma, complancha**.

meloplast n.m. Metòde rasonat de música que consistisse en un tableau que representa una portada de música sus la quala lo professor indica m'una vergueta lu sons à l'escolan.

meloplastia n.f. (cir.) Restabliment cirurgical de la cara, quora a perdut una part de la sieu substància.

melós, oa adj. D'una doçor ipocrita: *De paraulas meloi*. Var.: **mielós**. Sin.: **melicós**.

melosament adv. D'un biais melós. Var.: **mielosament**. Sin.: **melicosament**.

meloterapia n.f. Utilisacion de la música coma mejan terapeutica.

melotomia n.f. Seccion d'un membre dau fètus quora aqueu membre tapa la via genitala.

melquit adj. e n.m. 1. *Patriarcats melquits*: Patriarcats ortodoxes d'Alexàndria, d'Antiòquia e de Jerusalèm. 2. Fidèle (ortodoxe ò catolic) d'un dei patriarchats melquits.

melting-pot n.m. 1. (ist.) Braçatge e assimilacion d'elements demografics divèrs, ai Estats Units d'Amèrica. 2. Luèc dont si rescoàntron d'elements d'originas variadi, d'ideas differenti. Sin.: **mesclatge**, **mescla**.

melusina n.f. Feutre dei pels lòngs e soples.

mèlze n.m. Mèle.

membracitat n.m. *Membracidats*: Familha d'insectes omopteràs que poàrton sovent d'excreissenças membranoi estranhi.

membrana n.f. 1. Envolopa sopla à l'entorn d'un organ, d'una cellula, d'un nucleu cellulari. ◇ Envolopa de l'òu uman, *l'anni* e lo *corion* que si ròmpon au moment de la jacilha. ◇ *Faussa membrana*: Recurbiment blancastre constituit de fibrina, que si forma sus li mucoas en seguida à d'uni inflamacions. 2. Pèça d'una fina jaça de matèria sopla e generalament elastica. ◇ (espec.) *Membrana vibranta*: Dint un aut-parlant, membrana que genera d'ondas sonòras en vibrant sota l'impulsion d'un dispositiu electromagnetic, electrostatic, etc.; dins un instrument de música, membrana que vibra, generalament sota l'efècte d'una percusion ò, mai rarament, sota l'efècte de la vibracion d'una coarda, d'una colomna d'ària, etc. 3. (fis.) Fina paret d'una substància porosa que s'interpaua entre doi mitans e que permete d'eliminar ò de concentrar d'uni constituents per osmòsa, dialisi, filtracion, etc. Sin.: **peleganta**, **tela**, **peloira**. ◇ *Membrana mièja-permeabla*: Membrana que permete lo passatge d'uni substàncias e n'arrèsta d'autri.

membranaceu, a adj. Que tèn de la membrana.

membranari, ària adj. Relatiu ai membranas.

membranat, ada adj. 1. Provedit de membranas. 2. Plat coma una membrana.

membrança n.f. Renembrança, sovenir; memòria. Sin.: **remembre**, **recordança**, **sovenença**.

membraneta n.f. Pichina membrana.

membraniforme, a adj. Qu'a lu caractèrs d'una membrana.

membranós, oa adj. 1. Relatiu à una membrana. 2. Format d'una membrana. Sin.: **peloirós**.

membrar (si) v.pr. Si sovenir, si renembrar, si recordar.

membràs n.m. Gròs membre.

membrat, ada adj. *Ben, mau membrat*: Qu'a lu membres vigorós, debles.

membratge n.m. 1. Ensèms dei membres dau còrs uman. 2. (constr.) Foarta pèça de boasc ò de metal, que sièrve d'aponteu à una fustaria ò a un assemblatge de pèças ajustadi. 3. Coble, en construccion naval. Sin.: **corbam**.

membre n.m. 1. Apendici dispauat per pareus sus lo tronc de l'òme e dei vertebrats tetrapòdes, e que sièrve à la locomocion e à la preension: *Membres inferiors e membres superiors*. ◇ *Membre viril*: Sèxe de l'òme. Sin.: **bícol** (pop.), **mandre**, **vèrga**. 2. Persona, grop, païs que fa partida d'un ensèms, d'una comunautat, etc.: *Lu Estats membres de l'ONU*. 3. (mat.) Dins una egalitat ò una inegalitat, cadun dei doi tèrmes que figúron de cada costat dau signe. 4. (ling.) Part d'un constituent ò constituent d'una unitat de reng superior: *Membre de frasa*. 5. Pèça d'una maion.

membrilhon n.m. Pichin membre.

membrut, uda adj. (lit.) Qu'a de gròs membres.

meme, a adj. 1. Parier, identic: *Aver lu memes gusts*. 2. Marca d'insistència, de precision: *Eu-meme*. Sin.: **e mai eu**. Sin.: **meteis**. ♦ adv. Marca de gradacion: *Vos dirai meme que..., meme ieu l'ai capit!* Sin.: **parierament**, **tambèn**, **finda**. ♦ pron. indef. Marca d'identitat, de semblança: *Ai lo meme à maion*. Sin.: **parier**. ◇ *Revenir au meme*: Èstre exactament parier dins lo fond.

meme n.m. (filos.) Principi invariant de la pensada.

mementa n.f. Memòria.

memento n.m. (dau latin *memento*: rapèlé-ti) 1. Agenda dont s'escriu cen que non si vòu oblidar. Sin.: **memorandum**. 2. Libre dont es resumit l'essencial d'una question. 3. (liturg.) Preguiera dau canon de la messa que comença per aqueu mòt.

memorabilitat n.f. Caractèr de cen que pòu estar conservat dins la memòria.

memorablament adv. D'un biais memorable.

memorable, a adj. Digne d'èstre conservat dins la memòria.

memoracion n.f. Integracion dau «ieu» à la personalitat, dei remembres. La memoracion es un temps màger de la fixacion dei remembres; segond qu'es establa ò labila, lu remembres son ben ò mau conservats e recordats.

memorandum n.m. 1. Nòta diplomatica que contèn l'expauat somari de l'estat d'una question. 2. Memento.

memorar vt. Commemorar. Var.: **memoriar**.

memorat, ada adj. Qu'es presenta dins la memòria collectiva.

memoratiu, iva adj. 1. De la memòria, que pertoca la memòria. 2. Si di d'una persona provedida de memòria. 3. *Memoratiu (de quauqua ren)*: Que si sovèn (de quauqua ren).

memorent, a n. Qu'es à alestit un memòri universitari. ♦ adj. Qu'a una boana memòria. Var.: **memoriós**.

memòri n.m. 1. Escrich somari qu'expaua de fachs, d'ideas. 2. Expauat scientific ò literari en vista d'un examèn, d'una comunicacion. 3. Relevat dei somas

deugudi à un fornissèire. 4. (dr.) Acte de procedura que contén li pretensions e arguments dau plaidejaire, davant d'uni juridicciuns. ♦ pl. (M'una majuscula) Relacion escripta qu'una persona fa dei eveniments qu'an marcat la sieu vida: *Publicar lu sieus Memòris*.

memòria n.f. 1. Activitat biologica e psíquica que permete de retenir d'experiéncias anteriorament viugudi. ◇ *De memòria*: En s'ajudant unicament de la memòria. ◇ *De memòria perduda*: Dau temps mai alunhat que si poasque renembrar. ◇ *Renfrescar la memòria à quauqu'un*: Li renembrar quauqua ren. 2. Aptitud à si sovenir: *Aver una boana, una marrida memòria*. 3. Sovenir que si consèrva de quauqu'un, de quauqua ren; cen que ràsta ò resterà dins l'esperit uman: *Un tipe de sinistra memòria*. Sin.: **renembre, remembrança**. ◇ *En memòria de*: En sovenir de, en onor de (una persona, un eveniment passat). 4. (inform.) Organe dau computador que permete d'enregistrar, de conservar e de restituir de donadas. ◇ *Memòria de massa*: Memòria extèrnà potenta. ◇ *Memòria viva*: Memòria que si pòu escafar e tornar emplegar à voluntat. ◇ *Memòria moarta*: Memòria que l'usancier non pòu modificar lo sieu contengut enregistrat.

memorial, a adj. 1. Relatiu à la memòria. 2. Relatiu ai memòria d'un computador. Var.: **memoriau**.

memorial n.m. 1. (M'una majuscula) Obratge dont son escripts de fachs memorables. 2. Monument commemoratiu. 3. Memòri que sièrve à l'instruccions d'un afaire diplomatic. Var.: **memoriau**.

memorialista n. Autor de Memòris literaris ò istorics.

memoriar vt. (*memòri, classic memòrii*) Commemorar. Var.: **memorar**.

memoriau, ala adj. Memorial.

memoriau n.m. Memorial.

memoriós, oa adj. Qu'a una boana memòria. Var.: **memorent**.

memorisable (-izable), a adj. Que si pòu memorisar.

memorisacion (-izacion) n.f. Accion de memorisar.

memorisant (-izant), a adj. Que permete de memorisar.

memorisar (-izar) vt. 1. Fixar dins la sieu memòria. 2. (inform.) Conservar (una informacion) dins una memòria.

mena n.m. 1. Sòrta, espècia, genre: *Una mena de veitura, de cauas de tota mena*. Sin.: **biais, raça**. 2. Cada torn, dins un juèc de cartas.

menaça n.f. 1. Paraula, gèst, acte per lu quaus una persona exprimisse la voluntat de faire de mau à quauqu'un ò manifèsta la sieu ràbia. 2. Signe, indici que laissa prevèire un perilh.

menaçaire, airitz adj. e n. Menaçant.

menaçant, a adj. Qu'exprimisse una menaça; que fa prevèire una menaça, un perilh: *Un gèst menaçant, un temps menaçant*. Var.: **menaçaire, menaçós**.

menaçar vt. 1. Temptar d'intimidir per de menaças. 2. Constituir un perilh, un subjècte de crenta; (absolut)

Èstre de crénher: *La pluèia menaça*. 3. Laissar crénher: *La neu menaça de tombar*. Var.: **amenaçar, menacejar**.

menaçat, ada adj. En perilh.

menacejar vt. Menaçar.

menaçós, oa adj. Menaçant.

menada n.f. Manada.

menadas n.f. pl. Manòbras secreti e mauvolenti per faire capitar un projècte. Sin.: **trama, traïc, intrigas**.

menada n.f. Dins l'Antiquitat grèga, bacanta dedicada ai transas sacradi.

menador, oira adj. Que pòu èstre menat.

menador n.m. (mar.) 1908: Patron d'una pilotina dau poart de Marselha.

menador n.m. Ceguinholà.

menaira n.f. Domaisèla d'onor.

menar vt. 1. Acompanhar (quauqu'un) d'un luèc à un autre. 2. Botar à d'un actes, menar à d'un sentiments: *Menar au desespèr*. 3. Assegurar la direcccion, la manòbra: *Menar una veitura, emparar à menar*. 4. Aver la direcccion, lo govèrn de: *Menar un afaire*. ◇ *Menar à boan pron*: Capitar. 5. Pilotar. *Menar foara proa*: Anar au larg. 1515: «..nostre conselhier a vist tres gualeras.....que menavan sinc barcas et dos galeons...». 6. Aver per consequéncia: *Aquela política mena lo país à la roïna*. Sin.: **condurre**.

menchon, a adj. e n. Niais, nèsci. ♦ (interj.) *Menchon!*: Que sorpresa!

menchevic, a adj. e n. (ist.) Si di de la porcion minoritària dau partit obrier social-democrata rus, que s'opauèt à partir dau 1903 ai bolchevics e qu'aquestu eliminèron après octòbre dau 1917.

menchonada n.f. Mistificacion, galejada, badinaria.

menchonaire, airitz adj. e n.m. Menchonier.

menchonar vt. Mistificar, enganar. ♦ **si menchonar (de)** v.pr. Si garçar, si rire (de).

menchonaria n.f. Farça, trufaria, farcejada, bofonada.

menchonier, a adj. e n. Que si garça dei autres; que tempta de lu enganar. Var.: **menchonaire**.

mencion n.f. 1. Accion de senhalar, de citar; fach d'èstre senhalat, citat. 2. Indicacion, nòta dins un tèxto, un formulari. 3. Apreciacion, sovent favorable, qu'una jurada dona sobre una persona, un travalh, dins un examèn, un concors, una competicion.

mencionar vt. Faire mencion de; citar. Sin.: **recordar, amentar, mentar**.

mençònegà n.f. 1. Accion de mentir, d'alterar la veritat. 2. Afirmacion contrària à la veritat. Sin.: **mentida, foaraveritat, (pop.) craca**.

mençòneguier, a adj. Fondat sobre una mençònegà; faus, enginaire. Sin.: **mentidor**. ♦ n. Que di de mençònegas.

mendelenc, a adj. Relatiu au mendelisme. Var.: **mendelian**.

mendelevi n.m. Element transuranian (Md) de n° atomic 101 e de massa atomica 256, obtengut artificialament à partir de l'einsteini.

mendelian, a adj. Mendelenc.

mendelisme n.m. Teoria explicativa dau mecanisme general de l'ereditat, que repaua sobre li lèis de Mendel (Lo mendelisme a menat à la teoria cromosomica de l'ereditat à la nocion de «gène»).

mendés, esa adj. e n. Originari de Mende; relatiu à Mende.

mendicant, a n. 1. Persona que mendica. 2. *Lu quatre mendicants*: Dessèrt compauat de quatre fruchs sècs (figas, raïms, amèndolas, avelanas), per allusion au vestit di òrdres mendicants. ◆ adj. *Òrdres mendicants*: Fondats à partir dau s. XIIIⁿ e ai quaus la règla impaua la pauretat (Lu quatre òrdres mendicants mai importants son lu carmes, lu francescans, lu dominicans e lu augustins).

mendicantalha n.f. (pej.) Lo tot dei mendicants. Sin.: **mendigalha**.

mendar vi. Demandar l'aumòrna, la caritat. ◆ vt. 1. Demandar coma una aumòrna. 2. Demandar embé insistència.

mendicitat n.f. 1. Accion de mendicar. 2. Condicion d'aqueu que mendica.

mendigalha n.f. (pej.) Lo tot dei mendicants. Sin.: mendicantalha.

mèndola n.f. Peis ossós pusleu comun sus li costas mediterraneï, gris argentat mé de regas bruni, de la carn gaire preada (20 cm de lòng, familia dei centracantidats).

mendozita n.f. (miner.) Espècia minerala de formula NaAl(SO₄)₂·11H₂O.

mendre, a adj. Lo mai pichin: *Es la mendra dei caus!* ◆ n. 1. Enfant mai jove, cabdet. 2. Enfant minor.

menebre, a adj. De marrit auguri, qu'anòncia la mauparada, qu'aflata la crenta, la temor. Sin.: **lanhós, sinistre**.

menerbés, esa adj. e n. De Menèrba; dau Menerbés. ◆ n.m. Vin roge d'aquesta region.

meneria n.f. Minerau.

menestrel n.m. Menestrier. Sin.: **joglar**.

menestrier n.m. À l'Atge Mejan, musicaire de bassa condicion que recitava ò cantava de vers en s'acompanhant d'un instrument de música. Var.: menetrier. Sin.: **joglar**.

menetrier n.m. Menestrier.

menfitic, a adj. Relatiu à Menfís, dins l'anciana Egipte. ◇ *Dialècte menfitic*: Dialècte de la lenga còpta. ◇ *Dinastia menfitica*: Dinastia egipciana qu'avia Menfís per capitala.

meni n.m. Oxide roge de plomb. Var.: **mini**.

meniana n.f. (arquit.) Pichina terrassa ò balcon en avant-còrs, ordinariament barrat de gelosias, per vèire en defoara sensa èstre vist, e que non s'atròva gaire foara d'Itàlia.

meniant n.m. Planta dei estanhs, mé tres foliolas, dei petales ròsa soudats.

menier n.m. Minerau.

menilita n.f. (miner.) Silèx particulier de la region de París.

menimós, oa adj. Minimós.

menimosament adv. Minimosament.

menin n.f. Maigrand. Var.: **menina**. Sin.: **mameta**.

menin, a n. (ist.) En Espanha, filha ò jovenòme estacats à la persona dei enfants reials. ◆ n.m. (ist.) En França, gentilòme estacat au servici dau Daufin.

menina n.f. Menin.

meninge n.f. Caduna dei tres membranas à l'entorn dau cerveu e de la mesolha espinala.

meningeu, ea adj. Relatiu ai meninges, à la meningiti.

meningina n.f. (anat.) Nom donat collectivament à l'aracnoïda e à la pia maire, visti coma une membrana unica formada de doi fulhets.

meningioma n.m. (med.) Tumor benigna desenvolopada à partir de l'aracnoïda e qu'aderisse à la dura maire.

meningiti n.f. Inflamacion dei meninges, d'origina microbiana, que si manifesta per una rigidessa dau suc, dei cefaleas e de la mesolha espinala.

meningitic, a adj. Relatiu à la meningiti.

meningocèl n.m. Salhida dei meninges entre una vertèbra e un disc intervertebral.

meningocòc n.m. (patol.) Diplocòc Que provòca de meningiti cerebrospinali.

meningo-encefaliti n.f. (patol.) Inflamacion simultanea de l'encefale e dei meninges.

meningomieliiti n.f. (patol.) Que pertòca à l'encòup la mesolha espinala e li meninges.

meningoradiculiti n.f. (patol.) Inflamacion dei raïç dei nèrvis raquidians en rapoart m'una meningiti.

meningotifus n.m. (patol.) Forma meningea de la febre tifoïda.

menisc n.m. 1. Lentilha de vèire convèxa d'un costat e concava de l'autre: *Menisc convergent, divergent*. 2. Susfàcia incurvada que forma l'extremitat superiora d'una colomna de liquide contenguda dins un tube. 3. (anat.) Lama de cartilatge situada entre lu oàs, dins d'uni articulacions coma lo genolh.

meniscal, a adj. Relatiu au menisc dau genolh. Var.: **meniscau**.

meniscau, ala adj. Meniscal.

meniscectomia n.f. (cir.) Ablacion cirurgicala d'un menisc.

menisciti n.f. (patol.) Afeccion dau menisc d'un genolh.

meniscografia n.f. (med.) Radiografia dau menisc dau genolh après injeccio d'un produch de contraste dins l'articulacion.

meniscopexia n.f. (cir.) Sutura dei elements dau menisc traumatisat.

meniscòsi n.f. Sindròme dolorós dau genolh, provocat per una fendascla degenerativa dau menisc intèrne.

mennonisme n.m. Doctrina dei mennonits.

mennonit, a n. (ist.) Membre d'una sècta anabaptista, sobretot espandida en Amèrica.

menòrgi n.m. Libre liturgic de la Glèia grèga, que correspoande au martirologi latin.

menon n.m. Boc castrat que mena lo tropeu.

menopausa n.f. Cessacion de l'ovulacion de la frema, caracterisada per l'arrèst definitiu de la menstruacion; epòca que si produe.

menopausada adj.f. Si di d'una frema que la sieu menopausa es complida.

menopausic, a adj. Relatiu à la menopausa.

menorà n.f. Candelier mé sèt brancas, un dei objèctes màgers dau culte ebraïc.

menorquin, a adj. e n. De Menòrca. Var.: **minorquin**.

menorrhagia n.f. (med.) Exageracion de l'emorragia menstrual.

menorrhagic, a adj. Relatiu à la menorragia.

menorreia n.f. Menstruacion.

mens adv. 1. Indica una inferioritat, de quantitat, de prètz: *Mens beu.* (En niçard, si di pusleu *pas tant*: *Pas tant beu, pas tant important*). Sin.: **pus pauc**. ◇ *Ni mai ni mens*: Exactament. 2. Precedit de l'article, sièrve de superlatiu: *Lo mens agradiu*. ◆ prep. Indica una sostraccion: *8 mens 5 fan 3*. Sin.: **8 manco 5 fan 3**.

mens n.m. Signe notat «» qu'indica una sostraccion ò un nombre negatiu.

mensa n.f. 1. (ist.) Part dei bens fonsiers d'un evescat ò d'un monastèri afectada, à l'epòca carolingiana, à l'usatge personal dei evesques, dei abats, dei monges, etc. 2. Revengut eclesiastic denant de la rompedura dau Concordat en lo 1801. 3. Restaurant per lu oficiers e lu sotificiers.

mensari n.m. (Antiquitat) Títol que portàvon cinc oficiers que jutjàvon lu afaires de credèncias non pagadi sus lu mercats de la vila de Roma.

menstruacion n.f. (fisiol.) Fenomène fisiologic caracterisat per un escorrement sanguin periodic que correspoande à l'eliminacion de la mucoa uterina, que si produe per la frema, quora non li a augut fecondacion, de la pubertat à la menopausa. Sin.: **menorreia**.

menstrual, a adj. Relatiu à la menstruacion. Var.: **menstruau**.

menstruas n.f. [mes'trya] Perda de sang qu'acompanha la menstruacion.

menstruau, ala adj. Menstral.

mensualisacion (-izacion) n.f. Accion de mensualisar.

mensualisar (-izar) vt. 1. Rendre mesadier (un pagament, un salari). 2. Pagar au mes; faire passar à una remuneracion (quauqu'un qu'èra pagat à l'ora, à la jornada, etc.).

mensualitat n.f. 1. Soma pagada cada mes. 2. Tractament mesadier. Sin.: **mesada**.

mensuracion n.f. Determinacion d'uni dimensions caracteristiqui dau còrs. Var.: **mesuracion**. ◆ pl. Aquesti dimensions.

mensvalençia n.f. 1. Diminucion de la valor d'un objècte ò d'un drech, estimada à doi moments diferents.

2. Deficit eventual dei recèptas fisicali sobre li previsions establiidi per la lèi de finanças. Contr.: **maiavalença**.

ment n.m. Esperit, cerveu. ◇ *Tenir à ment*: Tenir à l'esperit. ◇ *Tenir da ment*: Faire atencion à, gaidar. ◇ *À ment*: À memòria. ◇ *Èstre en lo sieu boan ment*: Gardar la sieu conoissença, la sieu luciditat. ◇ *Lo Sant Ment*: Lo Sant Esperit.

menta n.f. 1. Planta odoranta dei luècs umides, veluda, dei flors ròsa ò blanqui (Familha dei labiadas). 2. Essença d'aquesta planta emplegada per lo sieu aròma e li sieu proprietats medicinali.

mental, a adj. 1. Relatiu ai foncions intellectuali, au psiquisme: *Malautias mentali*. 2. Que si fa exclusivament dins l'esperit, sensa èstre exprimit. Var.: **mentau**.

mental n.m. Ensèms dei disposicions mentali, psiquiqui de quauqu'un; esperit. Var.: **mentau**.

mentalament adv. Per la pensada, sensa s'exprimir à votz auta.

mentalisacion (-izacion) n.f. (psicol.) Intellectualisacion dei conflictes psiquics.

mentalizar (-izar) vt. (psicol.) Si representar mentalament.

mentalisme n.m. 1. Conpcion segond la quala la psicologia a per objècte l'estudi dei divèrs estats de consciéncia e per metòde privilegiat l'introspection. 2. (ling.) Conpcion segond la quala lo contengut es l'element determinant de l'estructura d'una lenga. 3. Art de l'espectacle que consistisse à crear l'illusion de facultats paranormali ò d'una especialisacion dins la mestresa dei capacitats mentali umani (la telepatia, la psicoquinesia, l'ipermnnesia, etc.), dins l'objectiu de divertir un public.

mentalista n. Artista que practica lo mentalisme.

mentalitat n.f. 1. Ensèms dei biais d'agir, de pensar de quauqu'un. 2. (sociol.) Ensèms dei abitudas intellectuali, dei credèncias, dei comportaments characteristics d'un grop.

mentar vt. 1. Observar: «*Mente-mi un pauc aquela nuèch!*» (Alan PELHON). Sin.: **avistar, agachar**. 2. Mencionar, rapelar.

mentastre n.m. Menta sauvatja.

mentau, ala adj. e n. Mental.

mentida n.f. Mençònegà.

mentir vi. 1. Donar per vér cen que si saup èstre faus ò negar cen que si saup èstre vér. ◇ *Sensa mentir*: Sensa exagerar. 2. Enganar per d'aparenças faussi: *Mentir sus lo sieu atge*.

mentòl n.m. Alcòl terpenic derivat dau metan, qu'a la qualitat de decongestionar li mucoas e es emplegat sobretot en otolaringologia e en dermatologia.

mentolat, da adj. Que contén de mentòl.

menton n.m. Part salhenta de la cara, sota la boca.

mentonasc, a adj. e n. De Menton. ◆ n.m. Parlar occitan de Menton e dei comunas à l'entorn.

mentonet n.m. 1. (arm.) Pèça articulada sobre la destenda d'una arma de fuèc, que permete lo tir au còup per còup. 2. Salhida intèrna de la ròda d'un veïcule

ferroviari, que li permete de si mantenir sus lu ralhs. Sin.: **nas.**

mentonier, a adj. Dau menton.

mentoniera n.f. 1. Benda que passa sota dau menton e tèn lu bèrris. ◇ Pèça que passa à l'entorn dau menton e tèn un casco. 2. (ist.) Pèça articulada d'un casco, que sièrve per la proteccion dau bas de la cara. 3. (cir.) Bendatge per lo menton. 4. Accessòri que seguisse la forma dau menton e que sièrve à mantenir lo violon pendent lo juèc.

mentor n.m. Guida atentiva, conselhier atencionat.

mentorat n.m. Relacion impersonala de sostèn, d'ajuda, d'escambi.

mentre conj. Pendent que, alora que (accions simultanei e oposicion).

mentretant adv. Entretant.

menudalhas n.f. Pichini cauas sensa importanças, detalhs. Var.: **menuduènha, menusalhas, minussarias, menussarias.**

menudar vt. Talhar en pichins tròç. Var.: **menussar.**

menudau adj. e n.m. Varietat d'olivier.

menudalà adj. e n.f. Varietat d'oliva.

menudaria n.f. Minucia. ♦ pl. Cauas pichoni, inutili, sensa valor. Sin.: **futilitats.**

menudes(s)a n.f. Caractèr de cen qu'es menut.

menudet, a adj. e n. Foarça menut.

medunuènha n.f. Menudalhas.

menuduènha n.f. Ensèms de pichini cauas sensa importança; pichina moneda. Sin.: **menusalha.**

menuguet n.m. 1. Dança de tres temps. 2. (mús.) Composicion dins lo caractèr d'aquesta dança que, à la fins dau s. XVIIⁿ, s'intègra à la sinfonia. Var.: **minuet.**

menur n.m. (ornit.) Passeron d'Austràlia, que li grandi plumas recorbadí de la coa l'an fach sonar *auceulira*.

menussalha n.f. Menuduènha. Var.: **menudalhas.**

menussar vt. Amenussar, menudar. Var.: **minussar.**

menussarias n.f. pl. Minussarias.

menut, uda adj. 1. Qu'a gaire de volume, d'espessor, d'importança. ◇ (lit.) *Lo pòble menut:* Li gents de bassa condicion. ◇ *Vendre à menut:* Vendre au detalh. ◇ *Aver menut:* Tropeu de bèstias pichini (cabras, feas). 2. Pusleu maigre. ♦ adv. Fin: *Chaplar menut.* ♦ n.m. *Per lo menut:* En tenent còmpte de toi lu pichins detalhs. Sin.: **menimosament.**

menut n.m. 1. Lista detallada dei plats servits dins un past. 2. Past servit à un prètz fixe dins un restaurant (per op. au past à *la carta*, dins lo quau lo client causisse cada plat). 3. (inform.) Lista d'accions qu'un computaire pòu faire en mòde interactiu.

meola n.f. Mesolha.

meolenc, a adj. Mesolhenc.

meolha n.f. Mesolha.

meolhenc, a adj. Mesolhenc.

meolós, oa adj. Mesolhós.

meprobamat n.m. Medicament anxiolitic e ipnotic.

mèr, a adj. Pur, vertadier. Var.: **mèri, mèria.**

mèra n.m. (fr. desconselhat) Cònse. Var.: **maire.**

meralgia n.f. Dolor de la fàcia extèrna de la cuèssa
meralgit, a adj. Relatiu à una meralgia.

meravilha n.f. 1. Cen que fa nàisser una granda admiracion per la sieu belessa, la sieu grandessa, li sieu qualitats, la sieu valor: *Li meravelhas de la natura.* ◇ Li Sèt Meravelhas dau monde: Lu sèt obratges mai remirables de l'Antiquitat (li piramides de l'Egipte anciana, lu jardins suspenduts de Babilònia, l'estàtua d'aur e d'evòri de Zeus, lo temple d'Artèmis à Efès, lo mausoleu d'Alicarnàs, lo colòsse de Ròdes, lo far d'Alexàndria). ◇ *La vuechena meravilha dau monde:* Cen qu'inspira una admiracion foarça viva. 2. Aurelheta (pastissaria). Var.: **maravilha.**

meravilhar vt. Provocar una granda admiracion. Var.: **maravilhar.** ♦ **si meravilhar** v.pr. Provar una granda admiracion.

meravilhoa n.f. (ist.) En França, frema eleganta e excentrica dau periòde de la Convencion termidoriana e dau Directòri.

meravilhós, oa adj. Que provòca l'admiracion per li sieu qualitats excepcionali, extraordinari. Var.: **maravilhós.**

meravilhosament adv. D'un biais meravilhós. Var.: **maravilhosament.**

mèrc n.f. 1. Objècte, produch que si vende e si crompa. Sin.: **mercandisa.** 2. Cen que quauqu'un tempta de plaçar, de faire acceptar sota lo sieu aspècte mai favorable.

mercadier, a n. Mercant.

mercandar vi. Discutir per faire baissar un prètz. Var.: **mercandejar.**

mercandejaire, airitz n. Persona que mercandeja, qu'assaja de far baissar lo prètz.

mercandejar vi. Mercandar, avarejar.

mercandejatge n.m. Accion de mercandejar.

mercandisa n.f. Mèrc.

mercandon n.m. Camelòt. Var.: **mercandòt.**

mercandòt n.m. Camelòt. Var.: **mercandon.**

mercant, da adj. 1. Que si raporta au comèrci. ◇ *Valor mercanda d'un objècte:* La sieu valor dins lo comèrci. ◇ *Qualitat mercanda:* Qualitat normala dins lo comèrci, per raport ai qualitats superiori. ◇ *Prètz mercant:* Prètz au quau lu mercants vèndon entre elu. 2. Qu'es per vendre, ò que si vende facilament. 3. Dont si fa totplen de comèrci: *Un vila mercanda.* 4. *Marina mercanda:* Aquela qu'assegura lo transpoart dei viatjaires e dei mèrc, per op. à la *marina de guèrra*.

mercant, da n. 1. Persona que fa de negòci, qu'es abila dins l'art dau negòci. Sin.: **mercadier.** 2. Negociant que vende un tipe donat de mèrc, de produchs: *Un mercant de mòbles.* ◇ *Mercant de bens:* Persona de sièrve d'intermediari en cromplant e en tornant vendre de maiors, d'immòbles, de fonds, etc.

mercantatge n.m. Mercatica. Sin.: **marketing** (angl.).

- mercanti** n.m. (pej.) Comerçant malonèst.
- mercantil(e), a** adj. 1. Animat per l'enveja dau gasanh, lo profièch. 2. Relatiu au comèrci. Sin.: **comercial**.
- mercantilha** n.f. Pacotilha.
- mercantilhaire, airitz** n. Persona que vende de mercantilha. Sin.: **pacotilhaire**.
- mercantilhar** vi. Pacotilhar.
- mercantilisme** n.m. 1. (lit.) Estat d'esperit mercantile. 2. (ist.) Doctrina economica elaborada ai s. XVIⁿ e XVIIⁿ en seguida de la descubèrta, en Amèrica, dei minas d'aur e d'argent, segond la quala lu metals preciós constitúisson la riquesa essenciala dei Estats, e que preconisa una politica proteccionista.
- mercantilista** adj. e n. Relatiu au mercantilisme; que n'es partidari.
- mercaptop** n.m. (quim.) Compauat de l'odor fetida, que vèn d'un alcòl dins lo quau l'oxigène es remplaçat per de sofre. Sin.: **tioalcòl**.
- merçaria** n.f. 1. Ensèms dei articles que sièrvon per cordurar. 2. Comèrci, negòci dau mercier.
- mercat** n.m. 1. Luèc public, dubèrt ò cubèrt, dont si vèndon e si cròmpoun de mèrq. ◇ *Mercat d'Interès Nacional (M.I.N.)*: Mercat de produchs agricòlas ò alimentaris instituit per decret après consultacion dei collectivitats locali, dei cambras de comèrcis e d'industria e dei brancas d'agricultura interessadi. ◇ *Mercat gara*: Mercat adobat de tau biais que li mèrq poàscon estar aisadament carrejadi per camin de fèrre, pi transferidi sus de camions ò de vagons. 2. Acampada de comerçants barrutliaires que, à jorns fixes, vèndon dins un luèc que depende dau domèni public de produchs manjadís, d'articles mainatgiers ò vestimentaris, etc. ◇ *Faire lo (sieu) mercat*: Anar crompar d'articles (sus un mercat public ò dins de negòcis). 3. Vila, païs dont si fa principalament lo comèrci d'un produch determinat, d'un produchs donats. 4. Ensèms de clients que cròmpoun ò poàdon crompar una produccion: *Conquistar de mercats noeus*. ◇ *Segment de mercat*: Groupe omogeneu e distint de personas qu'an en comun d'uni caracteristicas que permeton d'ajustar la politica de produchs d'una empresa e la sieu estrategia publicitària. ◇ *Estudi de mercat*: Estudi previsional dei possibilitats de vendre un produch. 5. Luèc teoric dont si rescoàntron l'ofèrta e la demanda; estat de l'ofèrta e de la demanda. ◇ *Mercat dau travalh*: Estat de l'ofèrta e de la demanda d'emplec dins una region, un païs ò per raport à un tipe d'activitat. ◇ *Economia de mercat*: Sistema economic dins lo quau lu mecanismes naturals tèndon à assegurar solets l'equilibri de l'ofèrta e de la demanda. 6. (Borsa) *Mercat au comptant*: Mercat sus lo quau la liurason e lo reglament dei capitals vènon immediatament après la negociacion. ◇ *Mercat financier*: Mercat sus lo quau si fan li negociacions de valors dau revengut fixe e variable, li emissions de títols e, d'un biais general, li operacions sobre de capitals à long tèrme; mercat dei capitals. ◇ *Mercat monetari*: Mercat sus lo quau si rescoàntron ofèrtas e demandas de capitals à cort tèrme, espec. entre li institucions financieri. ◇ *Mercat à prima*: Mercat dins lo quau lo crompaire de títols si resèrva la facultat de causir se vòu onorar lo contracte ò non, e dins aqueu darrier cas, paga una compensacion ò *prima*. ◇ *Mercat à reglament mesadier*: Mercat dont si practicon de negociacions sobre de valors que son pagadi e liuradi unicament un còup per mes, e qu'a remplaçat lo mercat à tèrme. ◇ *Mercat à tèrme de produchs financiers (MATIF)*: Mercat dont si fan de contractes que poàrton sobre de taus d'interès, de devisas, d'indicis borsiers, e essencialament destinats à protegir lu detentors d'actius financiers còntra li fluctuacions dei sieus cors. ◇ *Mercat à option*: Mercat dins lo quau lo crompaire de l'option pòu optar à tèrme per l'execucion ò l'abandon dau contracte. ◇ *Segond mercat*: Mercat dont de valors mobilieri son admessi à de condicions pas tant exigenti qu'aquel qu'implica la quòta oficiala. ◇ *Mercat gris*: Luèc fictiu de quotacion e d'escambi anticipat d'una valor denant de la sieu admission oficiala à la quòta. ◇ *7. Mercat comun*: Comunautat economica europea. 8. Tractacion, acòrdi qu'implica un escambi à títol onerós de bens ò de servicis; convencion de venda e de cròmpa: *Un mercat avantatjós*. ◇ *Mercat public*: Contracte per lo quau un entreprenère s'engatja à fornir una prestacion à l'Administracion. ◇ *Mercat de grat à grat*: Contracte administratiu qu'implica la libertat de causida dau cocontractant per l'Administracion. 9. Tota convencion arrestada entre doi personas; acòrdi convengut. ◇ *Metre lo mercat en man à quauqu'un*: Li donar la causida de concluir l'acòrdi ò de lo rompre. 10. (À) *boan mercat*: (À) boan pati, pas car.
- mercitatge** n.m. Branca dau mercantatge, coordinacion de l'ensèms dei accions comerciali en tèrmes de dosatge e de coerença. Sin.: **marketing mix** (angl.).
- mercatica** n.f. Ensèms dei accions coordenadi (estudi de mercat, promocion sus lo luèc de venda, estimulacion dau personal de venda, recèrca de produchs noveus, etc.) qu'ajúdon au desenvolopament dei vendas d'un produch ò d'un servici. Sin.: **mercantatge, marketing** (angl.).
- mercatician, a** n. Especialista de la mercatica.
- mercé** n.f. *Demandar mercé, cridar mercé*: Demandar gràcia. ◇ *Èstre à la mercé de (quauqu'un, quauqua ren)*: Èstre à la discrecion de; èstre sotamés à l'influença de, à l'accion de; èstre sota la menaça de. ◇ *Sensa mercé*: Sensa pietat.
- mercé** n.m. Mòt per regraciart: *Mi podètz dire mercé!* Var.: **mercés**. ♦ interj. S'emplega per regraciart. Sin.: **gràcia(s)**.
- mercedari, ària** adj. *Òrdre mercedari*: Òrdre de la Mercé. ♦ n.m. Religiós de l'òrdre de la Mercé.
- mercejament** n.m. Accion de mercejar. Sin.: **regraciament**.
- mercejar** vt. Regraciar, dire mercé à quauqu'un.
- mercenari, ària** adj. (lit.) Que travalha unicament per un salari; qu'es inspirat per lo profièch.
- mercenari, ària** n. Sordat qu'un govèrn d'un autre païs que lo sieu emplega per un conflicte pontual.
- mercerisacion (-izacion)** n.f. Mercerisatge.

- mercerisaira (-izaira)** n.f. Mèquina per mercerisar.
- mercerisar (-izar)** vt. Tractar per mercerisatge.
- mercerisatge (-izatge)** n.m. Tractament à la sòuda dei fieus e dei teissuts de coton, per li donar un aspècte lusent. Sin.: **mercerisacion**.
- mercés** n.m. Mercé.
- mercian** n.m. Dialècte de l'anglés ancian dau centre d'Anglatèrra.
- mercier, a** n. Persona que vende de mercària.
- mercuresceïna** n.f. Compauat mercurial sodic roge, emplegat per la sieu accion antisèptica potenta dins la desinfeccion dei teguments e l'esterilisacion de la pèu en cirurgia.
- mercuri** n.m. Metal blanc foarça lusent, liquide à la temperatura ordinària; element (Hg) de n° atomic 80 e de massa atomica 200,59. Anciamament: **viu-argent**. Sin.: **idrargire**.
- mercurial, a** adj. Que contèn de mercuri. Var.: **mercuriau**.
- mercuriala** n.f. Planta comuna dins lu camps, lu boasc, dei flors verdastri, emplegada coma laxatiu (Familha dei euforbiaceas).
- mercuriala** n.f. Bulletin que reproduie lu cors oficiais de cen qu'es vendut sus un mercat public; aquestu cors.
- mercuriala** n.f. 1. (ist.) En França, sota l'Ancian Regime, assemblada dei differenti cambras, qu'à l'origina si tenia lo dimèrces, e au cors de la quala èron presentadi d'observacions sobre lo biais que la justícia èra estada renduda; discors prononciat dins aquesta assemblada. 2. (lit.) Repròchi d'una granda vivacitat.
- mercurialina** n.f. Alcaloide (CH_5N) extrach dei fuèlhas e dei granas de la mercuriala.
- mercurialisme** n.m. (med.) Intoxicacion per lo mercuri e lu sieus compauats. Sin.: **idrargiria**.
- mercurian, a** adj. Que pertòca Mercuri, en tant que signe astrologic, coma en tant que planeta.
- mercuriau, ala** adj. Mercurial.
- mercuric** adj.m. Si di de l'oxide de mercuri Hg_2O e dei saus de mercuri univalent. Var.: **mercuriós**.
- mercurifèr, a** adj. Que contèn de mercuri.
- mercurificacion** n.f. (alquimia) Pretenduda conversion d'un métal en mercuri, ò pretenduda extraccion dau mercuri vist coma l'element d'unu metals.
- mercuriós, oa** adj. Mercuric.
- mercurocròme** n.m. (nom depauat) Substança d'un roge intense derivada dau mercuri e emplegada coma antisèptic.
- mercu-roterapia** n.f. (med.) Tractament à basa de mercuri.
- mèrda** n.f. 1. (vulg.) Excrement de l'òme e de quauqui béstias. ◇ *Mèrda d'aurelha*: Cerumèn. 2. Enuèi, dificultat, auvari. ◇ *Èstre dins la mèrda*: Si trovar dins una situacion dificila. ◇ *Metre dins la mèrda*: Metre dins una situacion dificila. 3. Èstre ò caua sensa valor. ◇ *De mèrda*: Marrit, detestable; d'una qualitat foarça marrida. ♦ Interj. (fam.) Interjeccion per exprimir la ràbia, l'indignacion, lo mesprètz, lo despíech.
- merdalhon, a** n. Pichon merdós, pichona merdoa. Sin.: **narvelós**.
- merdanson** n.m. Riu, escolador dont si fa evacuar li escorrilhas.
- merdar** vt. e vi. (*mèrdi*) (fam.) Non reüssir, falhir lamentablament. Var.: **merdejar**.
- merdàs** n.m. (vulg.) Merdassa.
- merdassa** n.f. (vulg.) Gròssa mèrda.
- merdassier, a** adj. (vulg.) Merdós. ◇ *Tavan merdassier*: Coleoptèr que fa de pichini bòchas de bua per noirir lu sieus pichoi. Sin.: **tavan dei buas**.
- merdejar** vi. (fam.) Merdar.
- merdic, a** adj. (fam.) Grossier, sensa valor.
- merdicòla** adj. Si di d'un auceu que bastisse lo sieu nido mé d'excrements de cavau ò de muu.
- merdier** n.m. (fam.) 1. Grand desòrdre. 2. Situacion complèxa, confusa, clafida de dificultats.
- merdon** n.m. Narvelós.
- merdós, oa** adj. (fam.) Brut de mèrda. ◇ *Un baston merdós*: Si di d'una persona que non sabes coma l'abordar, coma li parlar, qu'es totjorn reborsiera. ♦ n.m. Narvelós. Sin.: **bastard**.
- merenda** n.f. 1. Pichin past que si pilha dins l'après-dinnar. Sin.: **gostairon**. 2. Pichin past que si pilha à tot moment de la jornada, en cas d'una pichina fam; pichina colacion surbida à la lèsta. Var.: **gustaron**. 3. Entrepan.
- merendaire, airitz** n. Persona acostumada à faire merenda.
- merendeta** n.f. Pichina merenda.
- merendar** vi. ò **si merendar** v.pr. Faire un pichin past dins l'après-dinnar.
- merenga** n.f. Meringa.
- merengar** vt. Meringar.
- merenjaina** n.f. (cat. *alberginia*, de l.ar. *al badinjan*). Fruch comestible, generalament violet (ma pòu finda èstre blanc), produch per una solanacea annuala originària d'Índia. ♦ adj. inv. De la color violet escur de la merenjaina.
- merenquima** n.m. Varietat de teissut utriculari vegetal, caracterizada per la forma esferoidala e per la debla union dei utricules constituents.
- merens** n.m. Cavalet d'una raça originària dei montanhas ariegesi, emplegat per lo torisme equèstre.
- meressa** n.f. (fr.) Consolessa. Var.: **mairesa**.
- merguèz** n.f. Saussissa fresca pimentada, à basa de bòu ò de bòu e d'anheu, que si manja fregida ò grasilhada.
- mergule** n.m. Auceu vesin dau pingoin, dau bèc foarça vort.
- mèri, mèria** adj. Mèr.
- meria** n.f. (fr.) Municipi.
- mericarp(e)** n.m. Porcion de fruch isolada naturalament dins lo sens longitudinal e que contèn una grana soleta.
- mericic, a** adj. Relatiu au mericisme.
- mericisme** n.m. (med.) Comportament patologic de rominacion continua d'aliments.

meridian, a adj. 1. (astron.) Si di dau plan que, en un luèc, comprèn la verticala d'aqueu luèc e l'axe dau monde. 2. Si di d'un instrument que sièrve per observar lu astres dins lo plan dau meridian. 3. (mat.) Si di d'un plan que contèn l'axe d'una susfàcia de revolucion. 4. *Circulacion meridiana:* Ensèms dei movements atmosferics que regísson l'escambi dei massas d'ària entre li latitudas auti e bassi.

meridian n.m. 1. Luèc dei ponchs qu'an la mema longituda, à la susfàcia de la Tèrra ò d'un astre quau que sigue. ◇ *Meridian origina* ò *promier meridian:* Meridian à partir dau quau si còmpton lu gras de longituda (Lo meridian origina passa per l'ancian observatori de Greenwich). 2. Plan definit per la verticla locala e l'axe de rotacion de la Tèrra. Sin.: **plan meridian**. ◇ *Meridian magnetic:* Plan vertical que contèn la direccion dau camp magnetic terrèstre. 3. (astron.) Mièg grand cercle de l'esfèra celèsta limitat ai pôles e que passa per lo zènit d'un luèc.

meridiana n.f. (mat.) Seccion d'una susfàcia de revolucion per un plan que passa per l'axe d'aquesta susfàcia. 2. (geogr.) Cadena de triangulacion orientada en seguisent un meridian.

meridiana n.f. 1. Penec. 2. Lièch de repaus mé doi espalieras d'autessa inegala separats per un dossier.

meridional, a adj. e n. Dau sud. Var.: **miègjornal**, **meridionau**. ◆ adj. (mar.) *Distança meridionala:* Diferéncia de longituda entre lo meridian sota lo quau un vaisseau si tròva e aqueu de dont es partit.

meridionalament adv. D'un biais que fa pensar ai personas dau miègjorn ò ai sieu caracteristicas.

meridionalisar (-izar) vt. Donar un caractèr meridional à quauqua ren. ◆ si **meridionalisar** v.pr. Pilhar un caractèr meridional.

meridionalisme n.m. 1. Caractèr especificament meridional de quauqu'un, de quauqua ren. 2. Ensèms dei trachs que fan pensar ai meridionals, ai sieu imatge tipe.

meridionalitat n.f. Caractèr de cen qu'es meridional, ensèms dei trachs fisics d'una persona meridionala.

meridionau, ala adj. Meridional.

merilhon n.m. Part centrala d'unu fruchs carnuts, formada d'un endocarpe lignificat à l'entorn d'una grana ò amèndola.

merina adj.f. e n.f. De la raça merinòs.

meringa n.f. Pastissaria leugiera, à basa de claras d'òus e de sucre, que si fa coaire au forn à fuèc doç. Var.: **merenga**.

meringar vt. (*meringui*) Garnir de meringa. Var.: **merengar**.

merinòs n.m. 1. Moton foarça espandit dins lo monde, que n'i a totplen de raças e que la sieu lana fina es foarça preada. 2. Estòfa, feutre fachs mé la lana d'aqueu moton.

merisier n.m. Cerier sauvatge, que lo sieu boasc s'emplega en ebenistaria (Pauc ò pron 15 m d'autessa). Sin.: **pessèrvi, amarovier**.

merismatic, a adj. Relatiu au merisme.

merisme n.m. (ling.) Trach distintiu que constituisse de fonemas.

meristema n.m. Teissut vegetal format de cellulas indiferenciadi, sèti de divisions rapidi e nombroï, situat dins li regions de creissença de la planta.

meristic, a adj. Relatiu au meristema.

meritament adv. D'un biais meritòri. Var.: **meritoriament**.

meritant, a adj. Qu'a de meriti. Var.: **merítos**. Sin.: **valent, denhe**.

meritar vt. 1. Èstre digne d'una recompensa ò passible d'un castic: *Meritar un prèmi, una punicion*. 2. Presentar li condicions necessari per obtenir: Aquò merita reflexion. Var.: **ameritar**. ◆ vt. ind. (*de*) *Meritar de la sieu pàtria:* Aver drech à la sieu reconoissença.

meriti n.m. 1. Cen que rende quauqu'un, lo sieu comportament, digne d'estima, de recompensa. 2. Ensèms dei qualitats intellectuali e moralí particulierament digni d'estima. Sin. (1 e 2): **valor**. 3. Qualitat de quauqu'un, de quauqua ren: *A lo meriti de totjorn voler capir*. 4. Distincion onorifica que vèn recompensar lu meritis d'una persona dins un camp particulier: *Meriti agricòla, meriti maritime*.

meritocracia n.f. Sistema dins lo quau lo meriti definisse la ierarquia.

meritòri, òria adj. Digne d'estima, de recompensa: *Faire d'esfoarç meritòris*.

meritoriament adv. D'un biais meritòri. Var.: **meritament**.

merítos, oa adj. Meritant.

mèrla n.f. Femela dau mèrlo.

merlan n.m. Peis dei costas d'Euròpa occidental, mé tres nadarèlas dorsali e doi anali, pescat activament per la sieu carn tendra e leugiera (Familha dei gagidats, lòng de 20 à 40 cm). Sin.: **potassòu**.

merlaton n.m. Pichin mèrlo.

merlet n.m. Dubertura practicada dins la part auta d'un barri per tirar à cubèrt.

merleta n.f. Mèrlo femeu.

merletar vt. Garnir de merlets.

merletat, ada adj. Garnit de merlets.

merliera n.f. 1. Luèc trevat per lu mèrlos. 2. Ret per agantar de mèrlos ò d'autres auceus.

merlin n.m. 1. Ancianament, marteu emplegat per ensucar lu bovins denant de lu tuar. 2. Foarta maça que la sieu tèsta si finisse en biseu d'un costat, per esclapar lo boasc. Sin.: **picòssa**. 3. (mar.) Pichin cordatge format de tres fieus de caret. 4. Pichin faucon d'Euròpa.

merlinar vt. (mar.) Cordurar m'un merlin.

mèrlo n.m. Passeron vesin de la quina, comun dins lu pargues e lu boasc, dau plumatge escur (negre per lo mascle, brun per la femèla). ◇ *Lo mèrlo blanc:* Una persona ò un objècte que non si pòu trovar.

merlon n.m. Part plena entre doi merlets.

merlòt n.m. Socam roge dau Bordalés que dona de vins mofles.

merluç n.m. Peis marin comun dins l'Atlantic, de l'esquina grisa, que poarta doi nadarèlas dorsali e una anala, comercialisat sota lo nom de *colin* (1 m de lòng, familia dei gadidats).

merluça n.f. Gròs peis dei mars frèii, que si manja fresc, salat ò secat (*bacalhau*), e que dau sieu fetge si tira un òli ric en vitaminas A e D (Fins à 1,50 m de lòng, familia dei gadidats). ◇ *Calinar de merluças*: Si contentar de gaire.

merluçaire n.m. 1. Pescaire de merluç. 2. Nau de pesca tocant la merluça.

merluçon n.m. Pichin merluç.

mèro n.m. Peis ossós que, dins li mars caudi, pòu mesurar fins à 2 m de lòng e pear mai de 100 kg, de la carn foarça preada (Familha dei serranidats). Sin.: **lèrnia, cèrnia, anfonsa, anfonson**.

meroblastic, a adj. *Division meroblastica*: Tipe de scission de l'òu dins lo quau lo nucleu e lo citoplasma nuclar son solets à èstre partatjats.

merocèla n.f. Ernia crurala.

merocrine, a adj. Si di d'una secrecion dins la quala li cellulas secreteritz rèston intacti au cors de la formacion d'au produch de la secrecion.

merogonia n.f. Desvolopament d'un òu, ò d'un fragment d'òu, fecondat ma desprovedit d'au nucleu femenin ò masculin.

merogonic, a adj. Relatiu à la merogonia; si di d'un òu que presenta una merogonia.

meroïtic, a n.m. e adj. Lenga anciana conservada en de tèxtos descuberts en Egipte; relatiu à Meròe.

meropidat n.m. *Meropidats*: Familha d'auceus que lo tipe n'es la *serena* ò *sera còrsa*.

meroplancton n.m. Plancton temporari constituit per d'organismes que son planctonics solament pendent un periòde donat de la sieu vida.

merosistolic, a adj. (med.) Que pertòca un fenomène qu'interessa qu'una part de la sistòla.

merospermia n.f. Mòde de reproduccion particuliera à d'un vèrps nematòdes.

merostòme n.m. *Merostomes*: Classa d'artropòdes aquatics que comprèn solament lo genre *limula*.

merotomia n.f. Operacion que consistisse à partatjar una cellula, un teissut en divèrsi parts per estudiar l'accion d'au nucleu sobre lo citoplasma.

merovian, a adj. e n. Merovingian.

merovingian, a adj. e n. Relatiu à la dinastia dei Merovingians. Var.: **merovian**.

merozoït n.m. Element uninucleat que resulta d'au partiment de l'esquizont dins lo cicle de reproduccion dei esporozoaris coma aqueu d'au plasmodium, agent de la malària que penètra dintre lu globilhons roges dont si multiplica.

merténsia n.f. Planta vivaça de la familia dei boraginaceas (*Mertensia maritima*).

meruli n.m. Grand fonge qu'ataca lo boasc dei carpentas.

meruliacea n.f. *Meruliaceas*: Familha de fonges qu'atacon lo boasc.

merzlòta n.f. (mòt rus) Part d'au soal e d'au sotasao gelada en ivèrn.

mes n.m. 1. Caduna dei dotze parts de l'an civil. ◇ *Mes de Maria*: Mes de mai consacrat au culte de la Verge. 2. Mes lunari. ◇ *Mes lunari anomalistic*: Espaci de temps que dessepara doi passatges consecutius de la Luna au sieu perigeu. ◇ *Mes lunari draconitic*: Espaci de temps que dessepara doi passatges consecutius de la Luna au sieu grope ascendent. ◇ *Mes lunari sinodic*: Espaci de temps que si debana entre doi conjoncions consecutivi de la Luna e d'au Soleu, ò entre doi fasas consecutivi de nom identic. Sin.: **lunason**, 3. Espaci de temps de pauc ò pron trenta jorns. 4. Unitat de travalh e de salari que correspoande à un mes legal; aqueu salari: *Tocar lo sieu mes, èstre pagat au mes*. 5. Soma deuguda per un mes de locacion, de servicis, etc.

mesa n.f. Messa.

mesa n.f. 1. Accion de metre. 2. Accion de riscar de sòus au juèc ò dins un afaire; aquelu sòus. 3. Biais de si vestir.

mesacòrdi n.m. Desacòrdi.

mesada n.f. Mensualitat.

mesadier, a adj. Que revèn cada mes. ♦ n.m. 1. Jornal, revista que pareisse un còup per mes. 2. Obrier, trabalhaire logat au mes.

mesal, a adj. e n. Originari de Mesa (Eraut).

mesaliança n.f. Maridatge m'una persona de classa ò de fortuna considerada inferiora. Var.: **mesaligança**.

mesaliar (si) v.pr. (*mi mesalii*) Faire una mesaliança. Var.: **si mesaligar**. Sin.: **si desassortir**.

mesaligança n.f. Mesaliança.

mesaligar (si) v.pr. (*mi mesaligi*) Si mesaliar.

mesallocacion n.f. Fach d'emplegar de ressorsas dins una marrida estrategia (publicitària, per exemple).

mesaticefal(e), a adj. (antrop.) Si di d'un crani intermediari entre lo crani dolicocefale e lo crani braquicefale. Var.: **mesocefal(e)**.

mesaticefalia n.f. Conformatio dei mesaticefals. Var.: **mesocefalia**.

mesaventura n.f. Aventura desagradiva que pòu aver de consequéncias desastroï; auvari. Sin.: **desaventura, malaventura, malastre, mauparada, malavirada**.

mesaxòne, a adj. e n. Imparidigitat.

mescal n.m. Bevenda alcolisada facha à partir de l'agave (Amèrica centrala).

mescalina n.f. (quim.) Alcaloïde allucinogène extrach d'una cactacea mexicana, lo peyotl.

mescla n.f. 1. Ensèms de causas mescladi. Var.: **mescle, mesclum, mesclada**. 2. Chacotada, batèsta; combat confús entre manti personas. 3. Ponch dont un cors d'aiga n'en rejonhe un autre. Sin.: **confluent**.

mescladament adv. Confusament.

mescladís, issa adj. Que pòu èstre mesclat.

mescladura n.f. 1. (farm.) Mescla liquida au mejan d'un mesclatge. Sin.: mestura. 2. Mesclum de granas per semenar.

mesclament n.m. Mesclatge.

mesclanha n.f. Au rugbi, fasa de juèc dins la quala lu avants si méton fàcia à fàcia en s'apontelant per recuperar

lo balon que lo mièg de mesclanza lança sus lo soal au mitan dei jugaires.

mesclar vt. 1. Metre (d'elements, de cauas, etc.) per formar un tot: *Mesclar de liquides*. 2. Metre en desòrdre: *Mesclar de documents, mesclar li cartas per jugar*. 3. Confondre (de cauas), li metre dins un tot confús: *Mesclar li datas*. 4. Faire participar (quauqu'un) à quauqua ren: *Mesclar à un afaire*.

mesclat, ada adj. Compauat d'elements diferents.

mesclatge n.m. Accion de mesclar. Var.: mesclament.

mescle n.m. Mesclum.

mescle, a adj. Mixte.

mesclum n.m. 1. Ensèms de cauas mescladi. Var.: **mescla, mescle**. 2. Joves plants de saladas divèrsi, mesclats mé de plantas aromatiqui. Lo mesclum dei capelans de Cimiès èra foarça preat, si compauava de lachuga fina, de riqueta, de nasturci e de cerfuèlh.

mescomptar vi. (*mescòmpti*) Faire un mescòmpte. Var.: **maucomptar, demescomptar**.

mescòmpte n.m. Esperança enganada, deçaupuda; marrit calcul.

mesconoissable, a adj. Transformat au ponch que non si pòu reconóisser.

mesconoissença n.f. (lit.) Fach de mesconóisser, d'ignorar. Sin.: **desconoissença, ignorança**.

mesconóisser vt. (lit.) Non capir (quauqua ren), non vèire li qualitats de; non prear à la sieu valor justa. Sin.: **mesestimar**.

mesconoissut, uda adj. Que non es reconoissut à la sieu valor. Sin.: **mesestimat**.

mescreire vi. Non crèire, non aver de religion. Sin.: **descrèire**.

mescresença n.f. Estat d'aqueu que non a de religion. Sin.: **descresença**.

mescresent, a adj. e n. Que non a de religion.

mesdicha n.f. Calomnia.

mesdire vi. e vt. indir. Dire de mau de quauqu'un, criticar, calomniar. Var.: **maudire**.

mesedificar vt. (*mesedifiqui*) Escandalisar.

meselera n.f. Espitau per lu leprós. Var.: **meselaria**. Sin.: **ladraria**.

meselaria n.f. Meselera.

mesencefal(e), a adj. (anat.) Region de l'encefale formada dei pedoncules cerebrals en avant e dei tubercles quadrijumeus en arrier.

mesenquima n.m. (biol.) Teissut conjontiu de l'embrion, à partir dau quau si fórmon lu vaisseus sanguins e linfatics, lu muscles, lu cartilages e l'esquelèt.

mesenquimatós, oa adj. Dau mesenquima.

mesenquimatòsi n.f. Anequeliment dei teissuts derivats dau mesenquima.

mesenquimopatia n.f. (patol.) Malautia dau mesenquima;

mesentèri n.m. (anat.) Replec dau peritòni que va de l'intestin greule à l'abdomèn.

mesenteric, a adj. Relatiu au mesentèri.

mesenteriti n.f. (patol.) Inflamacion dau mesentèri.

mesestima n.f. (lit.) Marrida opinon que si pòu aver de quauqu'un..

mesestimable, a adj. Que pòu èstre mesestimat.

mesestimar vt. (lit.) Aver una marrida opinion d'una persona, d'una caua, la considerar en dessota de la sieu valor. Sin.: **mesconóisser**.

mesestimat, ada adj. Considerat en dessota de la sieu valor. Sin.: **mesconoissut**.

mesfach n.m. Marrida accion. Sin.: **malafacha, maufach**.

mesfaire vi. Faire una marrida accion. Var.: **mesfar**. Sin.: **maufaire**.

mesfar vi. Mesfaire.

mesfidança n.f. Maufidança. Sin.: **desfidança**.

mesfidant, a adj. Maufidant.

mesfidar (si) v.pr. Si maufidar. Sin.: **si desfidar, si gardar de**.

mesgarda (per) loc. adv. Sensa faire atencion, sensa s'en avisar, per error: *Ai pilhat lo tieu capeu per mesgarda*.

mesintelligença (-éncia) n.f. (lit.) Mancança d'accòrdi entre de personas. Sin.: **desacòrdi, discòrdia**.

mesinterpretacion n.f. Marrida interpretacion.

mesinterpretar vt. Mau interpretar.

mesitil n.m. Cetòna etilenica.

mesitilène n.m. Idrocabure benzenic que resulta de la condensacion de doi moleculas d'acetòna.

mesjutjar vt. Mau jutjar (quauqu'un, quauqua ren). Sin.: **mesestimar, mespresar, mesconóisser**.

mesmerian, a adj. Qu'apartèn à Mesmèr ò au mesmerisme. Var.: **mesmeric**. ♦ n. Partidari dau mesmerisme. Var.: **mesmerista**.

mesmeric, a adj. Mesmerian.

mesmerisme n.m. Doctrina de Mesmèr (magnetisme animal).

mesmerista n.m. Partidari dau mesmerisme. Var.: **mesmerian**.

meso n.m. Replec dau peritòni que jonhe à la pareta un segment dau tube digestiu.

mèsø n.m. (it. *mezzo*) Mejan. ◇ *Per mèsø de:* Au mejan de. ◇ *Li a pas mèsø de:* Li a pas mejan de.

meso-americà, a adj. Relatiu à la Meso-Amèrica.

mesoblast n.m. Fulhet embrionari intermediari situat entre lo fulhet extèrne (*ectodèrma*) e lo fulhet intèrne (*endodèrma*). Li cellulas d'aqueu fulhet dónon naissença à una granda part dei organes. Sin.: **mesodèrma**.

mesoblastic, a adj. (biol.) Relatiu au mesoblast. Sin.: **mesodermic**.

mesocardi n.m. Meso embrionari dau coar.

mesocardia n.f. Anomalia congenitala de la posicion dau coar.

mesocarp(e) n.m. (bot.) Zòna mediana d'un fruch, entre l'epidèrma e lo merilhon ò li granas, carnuda e sucrala dins lu fruchs manjadís.

mesocefal(e), a adj. Qu'a un crani de talha mejana. Var.: **mesaticefale**. Sin.: **mesocranian**.

mesocefalia n.f. Fach d'aver un crani de talha mejana.
Var.: **mesaticefalia**.

mesocefalic, a adj. Relatiu à la mesocefalia.

mesocolon n.m. Replec peritoneal qu'unisse lo gròs intestin à la paret abdominala posteriora.

mesocracia n.f. Poder que respècta una mesura, un poder que li si opàuon de contrapoders.

mesocranian, a adj. Mesocefale.

mesocurtic, a adj. Normal (estadisticas).

mesodèrma n.m. Mesoblast.

mesodermic, a adj. Dau mesodèrma.

mesoeconomia n.f. Part de l'economia situada entre la microeconomia e la macroeconomia.

mesofil(e), a adj. Que pertòca un microorganisme que si desenvolupa à una temperatura mejana.

mesofille n.m. Part intèrna dei fuèlhas, per oposicion au sieu epidèrma.

mesofita n.f. (bot.) Planta que demanda una umiditat mejana per si desenvolopar.

mesogastre n.m. Region de l'abdomèn situada au niveu de l'emborígol.

mesogastric, a adj. Situat dins la region dau mesogastre.

mesogea n.f. (geol.) Nom donat à l'ièra de sedimentacion marina que s'espandisse dei Pireneus à l'Indonèsia en passant per l'Àsia centrala.

mesoglia n.f. Cellula de pichina talha dau sistema nerviós central.

mesognat, a adj. Qu'a una mandibula de dimensions mejani ò de maisselas leugierament salhenti.

mesòla n.f. (miner.) Globule d'un blanc grisastre, qu'a una estructura lamellifòrma, ma radiat dau centre à la circonference.

mesolabi n.m. (geom.) Instrument destinat à trovar mecanicament doi mejanas proporcionali, que non podíon èstre trovadi geometricament. Lo mesolabi fuguèt inventat per lo famós problema de la duplicacion dau cube.

mesolenc, a adj. Medullari.

mesolha n.f. 1. Substança moala, graissoa, qu'emplisse lo canal medullari e lu alveòles de la substança espongiosa dei diferents oàs: *Mesolha ossoa*. 2. *Mesolha espinala*: Centre nerviós situat dins lo canal raquidian e qu'assegura la transmission de l'influx nerviós entre lo cereu, lu organes dau tronc e lu membres, e finda divèrs reflèxes. 3. (bot.) Region axiala dau cilindre central dau pen e de la raïç, qu'ocúpon generalament li gròssi cellulas, non clorofilliani. 4. (fig., lit.) Part essenciala, substança de quauqua ren. 5. (fig.) (fig.) *Fins à la mesolha*: Foarça prefondament. Var.: **meolha**.

mesolitic, a adj. e n.m. Fasa dau desenvolopament tecnic dei societats preïstoriqi, que correspoande à l'abandon progressiu d'una economia de predacion (paleolitic) e à l'orientacion vers una economia de produccion (neolitic).

mesologia n.f. Sciença dei mitans, qu'estudia d'un biais interdisciplinari e transdisciplinari la relacion dei èstres vivents en general, ò dei èstres umans en particular, m'au mitan dont vívon.

mesomèr, a adj. (quim.) En estat de mesomeria.

mesomeria n.f. (quim.) Estructura d'un compauat intermediari entre doi formas isomèri.

mesomiodat n.m. *Mesomiodats*: Sotòrdre de passerons americans que crídon en plaça de cantar.

mesomòrfe, a adj. (fis.) Si di d'estats (esmectic, nematic) intermediaris entre l'estat amòrfe e l'estat cristallin. ◇ *Còrs mesomòrfe*: Cristal liquide. Var.: **mesomorfic**.

mesomorfia n.f. Estat d'un còrs mesomòrfe.

mesomorfic, a adj. Mesomòrfe.

mesomorfisme n.m. Estructura corporala dins la tipologia de Sheldon, caracterisada per la predominança dei estructuras somatiqui.

mesoplodon n.m. Mamifèr cetaceu provedit que de doi dents a la maissela sotrina.

mesorinan, a adj. Que pertòca li personas qu'an un indici nasal mejan.

meson n.m. (fis.) Particula subatomica qu'a una massa compresa entre aquela de l'electron e aquela dau proton.

mesonfalic, a adj. Qu'es l'emborígol, lo centre, lo mitan.

mesopausa n.f. (meteor.) Susfàcia de separacion entre la mesosfèra e la termosfèra.

mesopelagic, a adj. Si di de la zòna marina entre 50 e 200 m de prefondor.

mesoplancton n.m. Plancton que viu en prefondor mesopelagic, intermediaria, e qu'es de pichina talha, de 500 µm à 5 mm.

mesopotameu, a adj. Mesopotamian.

mesopotamian, a adj. e n. De Mesopotàmia. Var.: **mesopotameu, mesopotamic**.

mesopotamic, a adj. Mesopotamian.

mesorectum n.m. Part superiora dau peritòni rectal.

mesoscafe n.m. Sotamarin previst per anar à de prefondors mejani.

mesosfèra n.f. Jaça de l'atmosfèra terrèstra compresa entre 50 km e 80 km d'altitudat, en dessobre de l'estratosfèra. Lo limit embé la jaça superiora es dicha *mesopausa*.

mesosòma n.m. Part mejana dau còrs d'un invertebrats.

mesotermal, a adj. (geol.) Jaça qu'es estada emplida à una prefondor e à una temperatura mai bassi (200° C - 300° C) qu'una jaça ipotermala (300° - 500°). Var.: **mesotermau**.

mesotèli n.m. Teissut à disposicion epiteliala que recuèrbe la susfàcia dei membranas seroi, constituit d'una jaça de cellulas aplatidi dau contorn poligonal.

mesotelial, a adj. Que si rapoarta au mesotèli. Var.: **mesoteliau**.

mesoteliau, ala adj. Mesotelial.

mesoterapia n.f. (med.) Procediment terapeutik que consistisse en injeccions de dòsis minimi de medicaments fachi au mejan d'agulhas totplen fini, lo mai pròche possible dau sèti de la dolor ò de la malautia.

mesotèrme, a adj. Se di dei plantas que s'acomòdon, per viure, d'une temperatura mejana de 15°C, m'una temperatura mai frèia que non cala longtemps en dessota de zèro.

mesotipa n.f. Minerau qu'englòba la natrolita, la mesolita e l'escolecita.

mesotorax n.m. (zool.) Segond segment dau torax, sobre lo quau s'implànton li patas mediani e li alas anteriori.

mesotòri n.m. Producit de la desintegracion radioactiva du tòri.

mesozoari n.m. *Mesozoaris*: Grope d'animaus foarçà simples, ancianant recampats per aquesta soleta rason.

mesozoic, a adj. (geol.) Dau mesozoic.

mesozoic n.m. (geol.) Segondari.

mesparlar vi. Dire de mau de quauqu'un ò de quauqua ren. Sin.: **calomniar**.

mespreaire, airitz adj. e n. Que mesprea. Var.: **mespresaire**.

mespear vt. (*mesprei*) Mespresar.

mesprendre (si) v.pr. (lit.) S'enganar sobre quauqu'un, quauqua ren, pilhar una persona per una autra ò una caua per una autra.

mespresa n.f. Error sobre quauqua ren, sobre quauqu'un. Sin.: **confusion, engana**.

mespresablament adv. D'un biais mespresable.

mespresable, a adj. Digne de mesprètz. Sin.: **endenhe**.

mespresaire, airitz adj. e n. Que manifèsta de mesprètz. Var.: **mespreaire**.

mespresar vt. 1. Aver, manifestar de mesprètz per quauqu'un, per quauqua ren. 2. Non faire cas de: mespresar lo perilh. Var.: **mespear**.

mespresiu, iva adj. Mespresós.

mespresós, oa adj. Que pròva, que manifèsta de mesprètz. Var.: **mespresiu**.

mesprètz n.m. 1. Sentiment per lo quau si jutja quauqu'un, lo sieu comportament, condamnables, indignes d'estima, d'atencion. 2. Fach de non tenir còmpte de quauqua ren: *Agir au mesprètz dei convencions, au mesprètz dau perilh*.

mesquin, a adj. Que manca de grandessa, de generositat; qu'es pichin, mediòcre. Sin.: **estrech, rabeu, grincho, cagadur, escars**.

mesquin, a n. Persona malastrada, miserabla, laissada de caire dins la societat. *Un paure mesquin*.

mesquinament adv. D'un biais mesquin.

mesquinaria n.f. Caractèr de cen qu'es mesquin; acte mesquin.

mesquinejar vi. Avarejar.

mesquinetat n.f. Caractèr de cen qu'es mesquin, d'una persona mesquina. Var.: **mesquinatge**. Sin.: **avarícia**.

messà n.f. 1. Celebracion fondamentala de la Glèisa catolica, que lo sieu acte fondamental commemòra, sota la forma dau pan e dau vin de la darriera Cena, lo sacrifici dau Crist sus la Crotz. ◇ *Messa bassa*: Messa que toti li sieu parts son lejudi e recitadi, e non cantadi; (fam.) Conversacion à votz bassa entre doi personas. ◇ *Messa de miéjanuèch*: Messa celebrada la nuèch de Calenes. ◇ *Messa granda*: Messa solemna que deu èstre cantada; (fig.) Acamp que la sieu tòca promiera es d'unir un grope. ◇ *Messa dei moarts ò de requiem*: Messa que si di per lo repaus de l'ànima dei moarts: *Messa de requiem de Gèli, de Campra*. ◇ *Messa solemna ò pontificala*: Messa cantada per un prelat. ◇ *Messa capitulaira*: Messa celebrada en presencia dau capítol d'una catedrala. ◇ *Messa votiva*: Messa dicha tocant una causa particularia. ◇ *Messa negra*: Parodia licensioa e d'aflat satanic. 2. Música compauada per una messa. ◇ *Messa concertanta*: Lo tot dei pèças de l'ordinari acompanhat per d'instruments, de coralas e de solistas.

messà n.f. 1. Accion de plaçar quauqua ren, quauqu'un dins un luèc particulier, dins una posicion donada: *Messa en botelha, messa à l'endrech*. ◇ *Messa à prètz*: Determinacion dau prètz de cen que si vende; soma à partir de la quala comença una venda à l'enquant. 2. Accion de riscar de sòus au juèc ò dins un afaire; aquelu sòus. Sin.: **escomessa**. 3. Accion de faire passar quauqua ren dins un estat ò una situacion nòva; lo sieu resultat: *Messa en molon*. ◇ *Messa en aiga d'un barratge*: Accion de laissar s'amolonar darrier aqueu barratge l'aiga qu'es destinat à retenir. ◇ *Messa à fièc*: Ensèms dei operacions per alumbar un fièc, un forn, etc. ◇ *Messa sota tension*: Alimentacion d'una installacion electrica. ◇ *Messa en forma*: Ensèms dei operacions que permeton d'obtenir un produch d'una forma donada. 4. Accion d'organisar, de dispauar en foncion d'un ordre donat, per una finalitat donada. ◇ *Messa en pàgina(s)*: Assemblatge, d'après la maqueta, dei divèrsi compositions e dei clichats d'un libre, d'un jornal, etc., per obtenir li pàginas d'un format determinat, en vista de l'estampatge. Sin.: **compaginacion**. ◇ *Messa au ponch*: Operacion que consistisse, dins un instrument d'optica, à rendre l'imatge net; assemblatge e reglatge d'elements mecanics ò electricis; rectificacion d'una error d'estampatge. Explica destinada à esclarcir, à reglar de questions restadi fins aquí dins lo vague. ◇ *Messa en plecs*: Operacion que consistisse à metre en boclas lu bèrris banhats en vista de la cofadura que si vòu faire après secatge. ◇ (dr.) *Messa en estat*: Preparacion d'un afaire sota lo contraròtle d'un jutge en vista de la sieu venguda à l'audiència per li èstre jutjat. 5. *Messa en scena*: Realisacion scenica ò cinematografica d'una òbra lirica ò dramatica; presentacion dramatica e adobada d'un eveniment. Sin.: **empontatge**. ◇ *Messa en ondas*: Realisacion radiofonica d'una òbra, d'un programa. 6. Accion de donar l'impulsion iniciala à una accion ò à un mecanisme per li faire funcionar: *Messa en accion, messa en movement*. ◇ *Messa en servici*: Operacion per la quala una installacion, una màquina, etc., s'emplega per lo promier còup en servici normal. ◇ *Messa a la terra, a la massa*: Operacion prevista per religar un conductor

electric au soal ò au bastit metallic d'una màquina. 7. Accion de faire aparéisser d'un biais donat: *Messa en evidència*. ◇ *Messa en avant d'un produch*: Biais de lo presentar dins un negòci de tau biais que si vegue mai ben que lu autres produchs. ◇ (filos.) *Messa entre parentèsis*: Dins la fenomenologia, suspension dau jutjament sobre lo monde. 8. Accion d'establir d'uni relacions: *Messa en contacte, en contradiccion*. 9. Accion de menar una persona fins à-n-una situacion determinada: *Messa en libertat, messa en pension*. ◇ *Messa à pen*: Mesura disciplinària que consistisse à privar, per una durada corta, un salariat dau sieu emplec e dau salari que correspoande. ◇ *Messa foaralèi*: Bandiment d'una persona de la societat legala me suppression dei sieus bens. 10. Biais de si vestir, d'estre vestit: *Una messa eleganta*. Var.: **mesa**.

messalina n.f. Frema caracterisada per un apetis de luxe, una set de plaser e un esperit de lucre immoderats e que recula davant ren per obtenir cen que vòu.

messapian n.m. Lenga dei iapitges, gaire conoissuda, estacada au grope illirian dei lengas indoeuropeï.

messar (si) v.pr. Audir la messa.

messatge n.m. 1. Informacion, nòva transmessa à quauqu'un (sus un papier, per telefòn, per corrier electronic, etc.). 2. Comunicacion mandada mé solemnitat à quauqu'un, à un grope, à una nacion: *Un messatge dau cap d'Estat*. 3. (ling.) Tota sequençia de discors producha per un locutor dins lo quadre de la comunicacion lingüistica. 4. *Messatge publicitari*: Informacion sobre un produch, un servici, transmessa per lo biais de la publicitat. 5. Pensada profonda, incitacion qu'un èstre d'excepcion, un escrivan, un artista pòu adreiçar ai òmes.

messatgier, a n. 1. Persona que transmete un messatge. Sin.: **mandaire, mandador**. 2. Cen qu'anòncia quauqua ren. Sin.: **anonciaire, anunciador**. 3. (biol.) *A.R.N. messatgier*: Si di de l'acide ribonucleic qu'assegura lo transpoart dau messatge ereditari deschifrat dins li celulas de l'organisme.

messatgista n. Entreprenère de messatjarias.

messatjaria n.f. 1. Servici de transpoart per lu viatjaires e li mèrc; maion dont es establit aqueu servici. 2. Transpoart rapide que si fa per avion, per camin de fèrre, per nau, per veituras, per camions. 3. *Messatjaria electronica*: Servici per mandar de messatges entre personas religadi per una ret telematica. 4. Respondèire telefonic. 5. Empresa encargada d'encaminar e de distribuir d'obratges estampats (libre, jornals).

messenian, a adj. e n. Relatiu a Messènia e ai sieus abitants.

messia n.m. Mèssias.

messianic, a adj. Relatiu au Mèssia, au messianisme.

messianisme n.m. 1. Credença que fa asperar e esperar lo Mèssias, dins la Bibla. 2. Credença en la venguda d'un liberator ò d'un sauvaire que meterà fin à l'òdre present per instaurar un òdre nueve de justicia e de benurança.

messianista adj. e n. Relatiu au messianisme; qu'aquesta credença.

mèssias n.m. [‘mesja] 1. (M'una majuscula) Dins lo judaïsme, mandat de Dieu que restablissèrà Israël dins lu sieus drechs e inaugurerà l'èra de justicia. Sin.: **Sauvaire**. ◇ *Faus Messia*: Enganaire que si fa passar per lo Mèssias anonciat per lu profètas. 2. (M'una majuscula) Crist, per lu cristians. 3. (fig.) Personatge providencial, aqueu que s'en aspèra lo sauvament. ◇ *Èstre asperat coma lo Messia*: Èstre asperat coma aqueu que sauva, m'una granda esperança. Var.: **messia**.

messimor n.m. Promier mes de l'estiu dins lo calendrier revolucionari francés.

messier n.m. (ist.) En França, sota l'Ancian Regime, oficier encargat de susvelhar li culturas denant de la dubertura dei bans de meisson. Sin.: **campier, banier, messeguer**.

messin, a adj. e n. De la vila de Mètz.

messinenc, a adj. e n. De la vila de Messina (Sicília).

mesteirant n.m. Artesan. Var.: **mestieral, mestierau, mestierant**.

mestier n.m. 1. Profession caracterisada per una especificitat que demanda un aprendissatge, d'experiència, etc., dins un quadre legal; tota activitat que s'en tira de mejans d'existença. 2. (ist.) Gropament que lu sieus membres son sotamés à una disciplina collectiva per l'exercici de la sieu profession. ◇ Profession artesanal. 3. Gaube, abiletat tecnica que resulta de l'experiència: *Aver de mestier, conóisser lo mestier*. 4. Foncion, ròtle que presenta d'unu caractèrs d'una profession: *Lo mestier de maire*. 5. *Faire mestier, èstre de mestier*: Èstre necessari. 6. Màquina que sièrve à la fabricacion dei teissuts. Sin.: **telier, taulier**. 7. Quadre rigide sobre lo quau si tende un obratge per lo brodar.

mestieralier, a adj. Que pertòca lo travalh d'un mestieral.

mestieralament adv. Artesanalament.

mestieralat n.m. Artesanat.

mestierant n.m. Artesan.

mestierau n.m. Artesan.

mestís, issa adj. e n. 1. Qu'es eissit de l'union de doi personas de color de pèu diferente. 2. Si di d'un ibride obtengut à partir de doi varietats differenti de la mema espècia. 3. *Tela mestissa ò mestís*, n.m.: Tela que la sieu cadena es de coton e la trama de lin.

mesisacion (-izacion) n.f. Produccion d'animaus mestís. Var.: **metisacion**.

mestissar vt. Crosar per metissatge.

mestissatge n.m. 1. Union feconda entre òmes e fremas de gropes umans que presènton un gra donat de diferenciacion genetica. 2. Crosament de varietats vegetali differenti, ma qu'apartènon à la mema espècia. 3. Crosament entre animaus de la mema espècia, ma de raças differenti, destinat à crear en cap à quauqui generacions una raça dei caracteristicas genetiqui intermediari.

mèstra n.m. Colon (budeu). Var.: **magistra**.

mèstra n.f. (mar.) Vela latina que si mete en cap. Sin.: **genoés**.

mestrança n.f. Quadre dei oficiers mariniers de carriera de la Marina nacionala; nom de l'ensèms dei oficiers mariniers.

mestre, mestressa n. 1. Persona que comanda, govèrna, a una autoritat. 2. Persona qu'ensenha; professor, magistre. 3. Persona que possedisse quauqua ren, proprietari: *Lo mestre de maion*. 4. Persona (artista, escrivan) eminenta, qu'es pilhada coma modèle.

mestre n.m. 1. Persona qu'ensenha quauqua ren. ◇ *Mèstre d'armas*: Persona qu'ensenha l'escrima. ◇ *Mèstre de conferéncias*: Ensenhaire d'universitat (grade en dessota dau *professor*). ◇ *Mèstre à dansar*: Ancian nom que si donava à un professor de dansa. ◇ *Mèstre de música*: Ancian nom que si donava à un professor de música. 2. Persona que dirigisse la realisacion de quauqua ren. ◇ *Mèstre d'òbra*: Responsable de l'organizacion e de la realisacion d'un grand obratge; persona ò organisme que baileja la construccion d'un bastiment après aver fach lu plans de l'obratge. ◇ *Mèstre de l'obratge*: Persona fisica ò moralia per lo còmpte de cu una construccion es realisada. ◇ *Mèstre estampaire*: Persona que baileja una estamperia. ◇ *Mèstre de fàbregas*: Proprietari d'un establiment siderurgic que s'ocupa directament de la sieu administracion. 3. Persona de cu un es lo discípol. 4. (b.-a.) Artista que bailejava un atalhier. ◇ Artista dau passat que lo sieu nom non es conoissut ma qu'una part de la sieu òbra es estada reconstituida. 5. *Passar mestre*: Èstre, devenir foarça gaubiós dins lo sieu art, lo sieu mestier, la sieu especialitat. ◇ *Trovar lo sieu mestre*: Rescontrar quauqu'un que vos es superior dins quauqua ren. 6. (mar.) *Segond mestre, mestre, promier mestre, mestre principal*: Grades dei oficiers mariniers de la Marina nacionala. ◇ *Mèstre d'aissa*: Persona encargada de la bastison e dau manteniment de l'armadura d'una nau. Sin.: **fustier, carpentier**. ◇ *Mèstre de marinaria*: Responsable plaçat sota lo comandament dei oficiers, encargat de bailejar la taïfa d'una nau. 7. *Mèstre màger*: Cap d'un ordre religiós ò militari. 8. Títol que si dona à un avocat, à d'un oficiers ministerials. 9. Títol d'un mestierant admés à la mestresa, dins un mestier dont li a encara de tradicions de corporacion.

mestre, mestressa adj. 1. Qu'a un ròtle màger, essencial: *L'idea mestressa d'un obratge*. 2. Qu'es lo mai important dins lo sieu genre. ◇ Si di de la carta mai auta dins una color e de la persona que l'a en man: *Lo varlet mestre, èstre mestre à flor*. ◇ (mar.) *Coble mestre*: Seccion drecha dau cilindre, generada per un solide en movement; coble situat dont una nau es la mai larga. Sin.: **lata mestressa**. ◇ *Autar mestre*: Autar principal d'una glèia. 3. *Mestressa frema*: Frema energica, dterminada. 4. *Èstre mestre de quauqua ren, de faire quauqua ren*: N'en dispauar liurament; èstre liure de faire quauqua ren.

mestre à dansar n.m. Compàs d'espessor dei brancas crosadi, per mesura ò reportar una dimension interiora.

mestre assistent, a n. Membre de l'ensenhamant superior (encuèi sonat *mestre de conferènça*).

mestre autar n.m. Autar major, autar mestre.

mestre auxiliari mestressa auxiliària n. Lo títol universitari mai bas.

mestre-can n. Responsable de l'adestrament e de l'emplec d'un can, dins lu còrs especialisats de la polícia, de l'armada, dei pompiers, etc.

mestre cilindre n.m. Piston que l'automobilista comanda, que manda de liquide sota pression dins lo sistema de frenatge.

mestre de capèla n.m. Mèstre de cant dins una glèia.

mestre de manòbra n.m. (mar.) Cap de manòbra sus una nau. Sin.: **manejador**.

mestre de pèira n.m. Murador provedit d'un títol de mestresa.

mestre-director, mestressa-directritz n. Director (directritz) d'escòla mairala ò elementària, encaragat de responsabilitats administrativi e pedagogiqui e que, eventualament, ensenha à l'encouèp.

mestrejable, a adj. Que pòu èstre mestrejat.

mestrejaire, airitz adj. e n. Persona que juèga au mestre; que vòu senhorejar.

mestrejar vt. 1. Si rendre mestre de foarças dificilament contrarotablis: *Mestrejar un incendi*. 2. Sotametre, contenir per la foarça. Sin.: **apoderar, senhorejar**. 3. Dominar, contenir (un sentiment, una passion). ◆ **si mestrejar** v.pr. Restar, tornar mestre de sé.

mestre pensaire n.m. Filosòfe ò personalitat qu'a ò a augut una granda influença ideologica.

mestresa n.f. 1. Capacitat à mestrejar, à si mestrejar. Var.: **mestrige, mestria**. 2. Dominacion incontestada: *La mestresa de l'energia nucleària, de la lenga*. ◇ Mestresa de l'ària, de la mar: Superioritat militària, aerencia ò naval, obtenguda sobre un adversari dins un relarg determinat. 3. Perfeccion, seguretat dins la tecnica. 4. Ancianament, situacion d'un mestre dins una corporacion ò un còrs analògue. 5. Ensèms dei contramèstres e dei caps. 6. Grade universitari que sancionava lo segond cicle de l'ensenhamant superior (aura remplaçat per lo *master*). ◇ *Mestresa de conferéncias*: Emplec de mestre de conferéncias. 7. (mús.) Ensèms dei cantors d'una glèia. Sin.: **psaleta, psalfèri**.

mestressa n.f. Frema mé la quala un òme a de relacions sexuali en defoara dau maridatge. Sin.: **druda, mita**.

mestria n.f. Gaubi, perfeccion dins l'execucion d'una òbra d'art, dins la realisacion de quauqua ren; virtuositat. Var.: **mestresa, mestritge**.

mestrige n.m. Capacitat à mestrejar. Var.: **mestresa**.

mestron n.m. 1. Pichon mestre. 2. Magistre en segond. 2. Magistre dei pichini classas.

mestura n. f. 1. (farm.) Mesclum liquide alestit au mejan d'una miccion. Sin.: **mixtura**. 2. Accion de mesclar de drògas simpli ò compauadi. Sin.: **mescladura**.

mesturar vt. Mixturar.

mesura n.f. 1. Accion d'evaluar una grandor d'après lo sieu rapoart m'una grandor dau meme tipe pilhada coma unitat e coma referencia. Sin.: **valoracion**, **estimacion**. ◇ *Pilhar li mesuras de quauqu'un*: Mesurar lo sieu còrs ò d'una part dau sieu còrs dins la tòca de li confeccionar ò de li faire causir un vestit. ◇ *Sus mesura*: Confeccionat d'après de mesuras pilhadi sus la persona; (fig.) Particulierament adaptat. ◇ *À mesura, à flor e à mesura (que)*: Dins lo meme temps (que) e en proporcion. Sin.: **de man en man**. 2. (fig.) Element de paragon e d'apreciaciòn: *L'òme es la mesura de tota caua*. ◇ *Donar la sieu mesura, la mesura dau sieu talent*: Mostrar tot cen qu'un es capable de faire. ◇ *Èstre en mesura de*: Poder faire quauqua ren, èstre en capacitat de. Sin.: **èstre en estament, en estat de**. 3. Quantitat que sièrve d'unitat de basa per una evaluacion: *Mesuras legali*. ◇ *Faire boana mesura*: Donar à la persona que cròmpa un pauc mai que cen que li revèn; donar generosament. 4. (mús.) Partiment dau temps musical en unitats egali, materialisadi dins la particion per de barras verticali dichi *barras de mesura*: *Una mesura de doi temps, de tres temps*. ◇ *En mesura*: Dins la cadènça que convèn à l'execucion d'un tròc de música. ◇ *Batre la mesura*: Indicar lo ritme, la cadènça, per de gèsts convenguts. 5. (lit.) Quantitat de sillabas exigidi per lo ritme dau vers. 6. Moderacion, retenguda dins l'accion, lo comportament, lo judici: *Parlar mé mesura*. ◇ *Passar, despassar la mesura*: Anar en là de cen qu'es permés, regulier, de cen que convèn. Sin.: **passar la rega, l'òsca**. 7. Mejan mes en òbra en vista d'un resultat determinat: *Mesura conservatòria, pilhar de mesuras*. Sin.: *pilhar de provediments*.

mesurable, a adj. Que si pòu mesurar.

mesuracion n.f. Mensuracion.

mesuradament adv. D'un biais mesurat.

mesurament n.m. Mesuratge.

mesurador n.m. Aparelh ò instrument que permete de faire divèrsi mesuras ò analisis.

mesuraire, airitz n. Agent encargat de mesurar e de cargar divèrs objèctes.

mesurança n.f. Cen qu'es estat mesurat.

mesurar vt. 1. Determinar (una quantitat) au mejan d'una mesura. Sin.: **cubar**. ◇ *Mesurar just*: Mesurar mé la mai granda precision. 2. Determinar l'importança de: Mesurar li perdas subidi. 3. Proporcionar, reglar sobre: *Mesurar lo castic à l'ofensa*. 4. Determinar embé moderacion: *Mesurar li sieu paraulas*. 5. Donar embé parsimònia: *Mesurar lo manjar à quauqu'un*.

mesurat, ada adj. Moderat, fach embé mesurat: *De prepaus mesurats*. Sin.: **senat, prudent**.

mesuratge n.m. Accion de mesurar. Var.: **mesurament**.

mesureta n.f. Pichina mesura (administrativa, politica, etc.) qu'a gaire d'efècte.

mesurin n.m. Culhier de forma tronconic per l'òli.

mesuron n.m. Pichina mesura.

meta n.f. Tòca, ponch que si vòu rejónher.

meta n.m. Metaldeïde, emplegat en tauletas coma combustible solide.

metabiologia n.f. Estudi de l'origina de la biologia humana, dau passatge de l'animaú à l'uman.

metabiologic, a adj. Que pertòca la metabiologia.

metabiòsi n.f. Estat d'un organisme que depende d'un autre, espec. quora un vèn après l'autre sus un meme substrat (lo promier alestisse lo terren per l'autre, pi arèsta de si multiplicar denant de disparéisser).

metabisulfit n.m. Nom comercial dau pirosulfit de sòdi.

metable, a adj. Que si pòu metre, portar, en parlar d'un vestit.

metabòl, a adj. (zool.) Si di d'un insècte que subisse una metamorfòsi. Contr.: **ametobòl**.

metabòla n.f. Cambiament, transformacion. ◇ (mús.) Cambiament dins l'òrdre dau ritme ò de la melodia. ◇ (retor.) Cambiament dins lu móts, dins li frasas, coma l'inversion, l'iperbòla, l'amolonament de sinonimes per exprimir una idea ò descriure un objècte mé mai de precision, ò encara l'emplec dins la segonda part de la frasa d'elements ja emplegat dins la promiera part, ma inversats per n'en modificar lo sens.

metabolic, a adj. Dau metabolisme.

metabolisable (izable), a adj. Que pòu èstre metabolisat.

metabolisar (-izar) vt. (fisiol.) Transformar (una substància) dins un organisme vivent, au cors d'u metabolisme.

metabolisme n.m. (fisiol.) Ensèms dei processus complèxes e incessants de transformacion de matèria e d'energia per la cellula ò l'organisme, au cors dei fenomènes d'edificacion e de degradacion organiqui (anabolisme e catabolisme). ◇ *Metabolisme de basa*: Quantitat de calor, exprimida en calorias, que lo còrs uman produie, per ora e per mètre cairat de la susfàcia d'u còrs, au repaus. ◇ *Metabolisme intermediari*: Ensèms dei modificacions subidi tocant une substància precisa despí la sieu intrada en lo mitan interior de l'organisme fins au terme de la sieu oxidacion.

metabolit n.m. (fisiol.) Produc de transformacion d'un còrs organic dins una cellula, un teissut ò lo mitan sanguin; produch simple e assimilable de la digestion d'un aliment.

metaborat n.m. *Metaborat de sòdi*: Còrs mineral de formula equivalenta NaBO_2 . Representa la sau sodica de l'acide metaboric. ◇ *Metaborat de liti*: Compausat quimic de formula LiBO_2 . M'au tetraborat de liti $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$, es emplegat en scièncias dei materiaus dins la fusion alcalina au borat.

metaboric, a adj. *Acide metaboric*: Acide intermediari entre l'acide ortoboric e l'anidride.

metacarpe n.m. (anat.) Ensèms dei oàs que constituisson l'esquelèt de la pauma de la man, entre lo carpe e li falanges.

metacarpian, a adj. (anat.) Relatiu au metacarpe. ♦ n.m. Cadun dei cinc oàs dau metacarpe.

metacarpofalangian, a

metacarpofalangian, a adj. Que religa lo metacarpe ai falanges: *Articulacion metacarpofalangiana*.

metacentre n.m. (mar.) Ponch d'intersecccion de l'axe longitudinal d'una nau e de la verticala que passa per lo centre de carena quora la nau es inclinada.

metacentric, a adj. (mar.) *Corba metacentrica*: Luèc dei metacentres d'una nau dins toti li inclinasons possibl. ◇ *Autessa ò distança metacentrica*: Autessa dau metacentre en dessobre dau centre de gravitat que correspoande à una inclinason nulla de la nau.

metacercària n.f. (parasitologia) Forma larvària enquistada e infestanta, que vèn après l'estadi cercari e acaba lo cicle evolutiu dei babis.

metaciclic, a adj. *Tripanosòma metaciclic*: Tripanosòma pervengut au tèrme dau sieu cicle evolutiu.

metacinabre n.m. Sulfure de mercuri HgS cubic. Sin.: **metacinnabarita**.

metacinèsi n.f. (biol.) Movement de separacion recipròca dei astèrs filhas au cors de la mitòsi.

metacinnabarita n.f. Metacinabre.

metaclamidea n.f. Flor gamopetalà.

metacloral, a adj. Trimèr dau cloral. Var.: **metaclorau**.

metaclorau, ala adj. Metacloral.

metaclorita n.f. Transformacion de la clorita per elevacion de la temperatura.

metacòne n.m. Eminència de l'esmalh sus la façà posteriora d'una dent.

metaconide n.f. Cuspide d'un caisselàs inferior que s'opaua à un metacòne.

metacresòl n.m. Un dei cresòls HO-C₆H₄-CH₃.

metacrilat n.m. Basa conjugada de l'acide metacrilic.

metacrilic, a adj. (quim.) Si di d'un acide carboxilic e dei sieus derivats.

metacritica n.f. Critica d'una critica; respoasta à una critica.

metacromasia n.f. 1. Proprietat d'unu teissuts ò elements cellularis de si colorar au mejan de colorants basics en pilhant una color diferente d'aquela dau colorant. 2. Proprietat dei colorants biologics que colòron d'un biais different dins una mema operacion lu divèrs elements tissularis ò cellularis.

metacromatic, a adj. Relatiu à la metacromasia.

metacromatisme n.m. Variacion de la color en foncion de la temperatura ò de la sason.

metacronisme n.m. Datacion erronea d'un eveniment à un periòde anterior à-n-aqueu vertadier.

metaderivat n.m. Derivat isomèr.

metadina n.f. Màquina au corrent continú, sensa inductor, emplegabla en generatritz, transformator ò motor, que permete en particular de passar d'una ret de la tension constanta à una ret dau corrent constant.

metadòna n.f. Substança morfinica de sintesi, emplegada en plaça de la morfina dins d'uni curas de desintoxicacion de toxicomans.

metafasa n.f. (biol.) Segond temps de la division cellulària per mitòsi.

metafasic, a adj. De la metafasa.

metafenilène-diamina n.f. Diamina aromatica qu'es lo resultat de l'idrogenacion dau derivat nitrat correspondent.

metafisi n.f. (anat.) Regions intermediari dei oàs situats entre la diafisi e li epifisis.

metafisic, a adj. 1. Qu'apartèn à la metafisica. 2. Qu'a un caractèr tròup abstrach. 3. *Pintura metafisica*: Corrent pictural italiano dau començament dau s. XXⁿ, qu'illustreron De Chirico, Carrà e Morandi, e caracterisat per una transposicion onirica de la realitat e un inquietant clima de tension.

metafisica n.f. 1. Part de la reflexion filosofica qu'a per objècte la conoissença absoluta de l'estre en tant qu'estre, la recèrca e l'estudi dei promiers principis e dei causas promieri. ◇ Concepcion pròpria à un filosòfe dins aqueu camp. 2. (pej.) Especulacion intellectuala sobre de causas abstrachi, e que non abotisse à una solucion dei problemes vertadiers.

metafisticament adv. D'un ponch de vista metafisic.

metafisician, a n. Especialista de la metafisica.

metafisiologia n.f. Doctrina de cen qu'es en delà de la fisiologia, es à dire de foarças ò substancies que son plaçadi en defoara dei organes e que lu govèrnon.

metafisiologic, a adj. Relatiu à la metafisiologia.

metafit n.m. (biol.) Organisme vegetal pluricellulari que li sieu cellulas son diferenciadi en cellulas vegetativi encargadi de la nutricion e en cellulas germinativi encargadi de la reproduccion.

metafitic, a adj. Que pertòca lu metafits.

metafonia n.f. (ling.) Inflexion. Modificacion dau timbre d'una vocala sota l'aflat d'un fonema vesin: *En lenga germanica, lu timbres dau u, a, o sota l'influéncia d'un i que seguissia, son venguts ü, ä, ö.*

metafòra n.f. (ret.) Procediment per lo quau si transpoarta la significacion d'un mòt à una autra significacion que li convèn solament segond un paragon sotentendut: *L'amarum de la vida, la flor dei ans, la lutz de l'esperit*. Sin.: **tapaverghona** (fam.).

metaforic, a adj. De la metafòra.

metaforicament adv. D'un biais metaforic.

metaforisar (izar) vt. Parlar au mejan de metafòras.

metafosfat n.m. Sau de l'acide metafosforic.

metafosforic, a adj. *Acide metafosforic*: Acide que vèn dau fosfòre.

metafragma n.m. (entomologia) Paret que separa lo torax de l'abdomèn.

metagalaxia n.f. (astron.) Ensèms de l'Univèrs observable.

metagenèsi n.f. Mòde de reproduccion alternanta dins lo quau li generacions son alternativament sexuada e asexuada.

metagenetic, a adj. Que pertòca la metagenèsi.

metageometria n.f. Geometria mai generala que la geometria euclidiana, ma tala qu'aquesta n'en poasque èstre consideréada coma un cas particular et, per ext., geometria dins la quala si modifica un dei axiòmas fondamentals de la geometria classica.

metagmic, a adj. Consecutiu à una rompedura: *Osteopatia metagmic*.

metagnomia n.f. Facultat de conóisser, pensada, intelligença. Sin.: **clarveença, luciditat, criptestesia**.

metagnomic, a adj. Que pertòca la metagnomia. Sin.: **criptestesic**.

metagrama n.m. Enigma mé divèrsi respoasta differenti solament per lo cambiament d'una letra que r'està dins la mema posicion per exemple *país/peis*.

metaier, a n. Persona qu'esplecha una proprietat agricòla en estent legat au proprietari per una miejaria. Sin.: **mansau, mansionari**. Sin.: **mitadier, masier, bordier**.

metaiaria n.f. 1. Proprietat fonsiera sotamessa à un contracte de miejaria. Sin.: **mansa, bordina**. 2. Lu bastiments d'aquesta proprietat.

metaïstòria n.f. Recèrca qu'a per tòca la determinacion dei lèis que regísson lu fachs istorics e la plaça d'aquestu fachs dins una vista explicativa dau monde. Sin.: **filosofia de l'istòria**.

metaïstoric, a adj. Relatiu à la metaïstòria.

metajuridic, a adj. Relatiu au drech e au sieu mitan sociologic, economic, psichologic, etc.

metal n.m. 1. Còrs simple caracterisat per un esclat particulier dich «esclat metallic», una aptitudà à la desformacion, e que, generalament, es boan conductor de la calor e de l'electricitat. 2. Materiau constituit d'un d'aquestu elements químics ò d'un aliatge. ◇ *Metals preciós*: L'aur, l'argent, la platina. ◇ *Metal anglés*: Aligatge compauat d'estanh, que contèn 10% d'antimòni, un pauc d'aram e de plomb, utilitat per la confeccion de l'aisamenta, dei cubèrts. ◇ *Metal blanc*: Aligatge d'estanh, de plomb, de bismut, d'aram, utilitat dins lo temps per confeccionar de cubèrts e de pens de làmpea. ◇ *Metal natiu*: Metal present dins lo soal en estat non aligat. ◇ *Metal ròsa*: Sembla aligatge d'aram e de plomb, utilitat coma antifriccion. 3. (arald.) L'aur ò l'argent, per oposicion ai *colors* e ai *forraduras*. 4. (lit.) Matèria, substància qu'un èstre n'es fach: *Es dau metal que s'en fan lu eròis*.

metalcetil(e) n.m. Nom generic dei radicals liures que resúlton de la reaccion d'un metal alcalin sus d'uni cetònas.

metaldeïde n.m. Polimèr de l'aldeïde acetic, còrs solide blanc, emplegat coma combustible e per destrúger li limaças.

metalença n.f. Metalengatge: *Metalenga informatica, metalenga gramatical*.

metalengetge n.m. 1. Lengatge especialisat emplegat per descriure una lenga naturala. 2. Lengatge de descripcion d'un autre lengatge formal ò informatic. Var.: **metalenga**.

metalèpsi n.f. Figura d'estile que consistisse à substituir la causa à la consequençia. Ex.: *A perdit la sieu lenga per Non parla plus, an viugut per Li son pus, son moarts*.

metalingüistic, a adj. Que pertòca la metalenga ò lo metalengatge.

metallaria n.f. (constr.) Fabricacion e paua dei obratges metallics dins la construcció.

metalleitat n.f. 1. Caractèr dau metal. 2. Lo tot dei proprietats que caracterison lu metals.

metallescença (-éncia) n.f. Aspècte metallic d'una susfàcia.

metallescent, a adj. Que la sieu susfàcia presenta li colors d'un metal.

metallic, a adj. 1. Constituit per de metal. 2. Qu'a l'aparença dau metal, qu'evòca lo metal per la sieu duretat, la sieu sonoritat, lo sieu esclat, etc.

metallicament adv. D'un biais metallic.

metallier, a n. (constr.) Especialista de la metallaria.

metallifèr, a adj. Que contèn un metal.

metallifòrme, a adj. Qu'a l'aparença d'un metal.

metallin, a adj. Qu'a una color ò una aparença metallica.

metallisacion (-izacion) n.f. Accion de metallisar.

metallisador (-izador) n.m. Si di d'un aparelh que sièrve per metallisar.

metallisaire (-izaire), airitz n. Obrier que practica la metallisacion.

metallisar (-izar) vt. 1. Recurbir (una susfàcia) d'una fina jaça de metal ò d'aliatge, dins una tòca de protecció ò de tractament. 2. Donar un esclat metallic à.

metallisat (-izat), ada adj. Qu'a subit una metallisacion; qu'a l'esclat dau metal: *Pintura metallizada*.

metallisatge (-izatge) n.m. Accion de metallisar; lo sieu resultat.

metallista adj. (econ. polit.) *Teoria metallista*: Teoria qu'explica la valor de la moneda tocant la quantitat, per la valor dau metal que contèn.

metalloceramica n.f. Si di de protèsis m'una part metallica recubèrta de ceramica.

metallocromia n.f. Tecnica de coloracion per de la susfàcia dei metals.

metallogenèsi n.f. Formacion dei jaças metallifèri.

metallogenia n.f. Estudi de la formacion dei jaças metallifèri.

metallografe, a n. Especialista de metallografia.

metallografia n.f. 1. Estudi de l'estructura e dei proprietats dei metals e dei sieus aliatges. 2. Procediment derivat de la litografia que la pèira es remplaçada per una placa de zinc ò d'alumini.

metallografic, a adj. Relatiu à la metallografia.

metalloïde n.m. Non-metal.

metalloïdic, a adj. Relatiu ai metalloïdes.

metalloplastic, a adj. *Jont metalloplastic*: Jont compauat d'un fuèlh d'amiant entre doi fuèlhs fins de coire, resistent à temperatura auta e foarçà utilisat coma jont de tèsta e lu motors termics.

metalloproteïna

metalloproteïna n.f. (biol.) Proteïna associada à de compauats que contènon de metals.

metalloquimia n.f. Part de la quimia que tracta dei metals.

metalloradiografia n.f. Procediment radiografic que permete de daverar una espròva de radiografia sus una placa metallica.

metalloscopi n.m. Aparelh que permete d'efectuar de contraròtles magnetoscopics sus toti li pèças en materiaus ferromagnetics.

metalloscopia n.f. Contraròtle magnetoscopic de pèças en materiaus ferromagnetics.

metalloterapia n.f. Usatge dei metals dins una tòca terapeutica.

metallurgia n.f. Ensèms dei procediments e dei tecnicas d'extraccion, d'elaboracion, de formatge e de tractament dei metals e dei aliatges. ◇ *Metallurgia dei pòuveras*: Ensèms dei procediments de la metallurgia que permeton d'obtenir de produchs ò de pèça per compression à partir de pòuveras metalliqui.

metallurgic, a adj. Relatiu à la metallurgia.

metallurgista n. 1. Persona que s'ocupa de metallurgia. 2. Obrier dau travalh dei metals.

metalologic, a adj. Relatiu à la metalogica.

metalogica n.f. Disciplina qu'a per objècte la descripcion dei proprietats d'una teoria logica determinada e d'assegurar la sieu axiomatisacion e la sieu formalisacion.

metamematic, a adj. Relatiu à la metamematica.

metamematica n.f. Teoria deductiva qu'a per objècte d'establir d'uni proprietats dei teorias matematiqui ja formalisadi.

metamèr n.m. 1. (anat.) Segment primitiu de l'embrion. Sin.: **somit**. 2. (zool.) Aneu, segment: *Lu metamèrs dau lombric*.

metameria n.f. Caractèr dei animaus que lo sieu còrs es format d'una seguida de metamèrs.

metameric, a adj. Que comprèn de metamèrs, qu'es format de metamèrs.

metamerisat (-izat), ada adj. Partit en metamèrs.

metamerisacion (-izacion) n.f. Formacion dei segments que compauon lo còrs d'unu animaus (anelides, artropòdes).

metameresar (-izar) vt. Partir en metamèrs.

metamicte, a adj. *Estat metamicte*: Estat de desòrdre estructural produch dins la ret cristallina d'un mineral que contèn d'elements radioactius per la desintegracion d'aquelu elements pendent lu periodes geologics (ò provocada artificialament).

metamictisacion (-izacion) n.f. Passatge d'un mineral à l'estat metamicte.

metamielocit n.m. (biol.) Cellula de la mesolha dei oàs que, dins la linhada dei polinuclearis, vèn après lo mielocit e just avant lo granulocit adulte.

metamoral, a adj. Que pertòca lu principis promiers ò lu fondaments de la moralà, per oposicion à l'estudi dei règlas morali. Var.: **metamorau**.

metamorau, ala adj. Metamoral.

metamorfic, a adj. (geol.) relatiu au metamorfisme.

2. *Ròca metamorfica*: Qu'es estada transformada per metamorfisme.

metamorfistar (-izar) vt. (geol.) Transformar (una ròca) per metamorfisme.

metamorfisme n.m. (geol.) Dins la crosta terrèstra, transformacion à l'estat solide d'una ròca sota l'efècte de la temperatura, de la pression.

metamorfosar vt. (*metamorfosi*) 1. Cambiar la forma, la natura ò l'individualitat d'un èstre. 2. Cambiar prefondament l'aspècte ò lo caractèr de. Sin.: **tresmudar, mutar, cambiar**. ◆ **si metamorfosar** v.pr. Cambiar completament de forma, d'estat.

metamorfosable, a adj. Que pòu èstre metamorfosat.

metamorfòsi n.f. 1. Cambiament d'una forma en una autra. 2. (biol.) Transformacion importanta dau còrs e dau mòde de vida, au cors dau desenvolapment, per d'animaus coma lu anfibians e lu insèctes. 3. Cambiament complet dins l'estat, lo caractèr d'una persona, dins l'aspècte dei causas. Sin.: **tresmudament, mutacion**.

metamúsica n.f. Música que, diferenta de la música passionala e descriptiva, si prepaua coma l'expression dei estats de consciència, e si mòu, coma la metafisica, dins lo camp dei ideas.

metan n.m. Gas incolor (CH₄), de densitat 0,554, que crema dins l'ària m'una flama palla. Lo metan si forma dins la descomposicion d'uni matèrias organiqui. Es emplegat dins l'escaufatge industrial e l'alestiment de l'idrogène.

metanal n.m. (quim.) Aldeïde formic.

metanauplius n.m. (zool.) Estadi larvari dei crustaceus decapòdes.

metanefròs n.m. Tèrc aparelh urinari, ò ren definitiu, de l'embrion.

metanic, a adj. Dau metan.

metanier n.m. Nau facha per transportar de gas natural (metan) liquide.

metanifèr, a adj. Que produe de metan.

metanisar (-izar) vt. Transformar (de rementas, etc.) en metan.

metanoïc, a adj. (quim.) *Acide metanoïc*: Acide formic.

metanol n.m. Alcòl metilic.

metanormal, a adj. En defoara de cen qu'es normal. Var.: **metanormau**.

metanormau, ala adj. Metanormal.

metaontologic, a adj. En delà de l'ontologia.

metapigmentari, ària adj. *Icteri metapigmentari*: Icteri deugut à la presençia dins lo sang de pigments biliaris modificats ò de pichini quantitatifs de pigments biliaris normals, associats à l'urobilinuria.

metaplasia n.f. (patol.) Transformacion d'un teissut vivent en un autre, d'estructura e de foncion differenti, au cors d'un processus inflamatòri ò tumoral.

metaplastiat, ada adj. Qu'a subit una metaplasia.

metaplastic, a adj. Relatiu à la metaplasia; que resulta d'una metaplasia.

metaplasma n.m. 1. (biol.) Ensèms dei produchs de l'activitat dau metabolisme que, un còup formats, demòron dins la cellula ò au sieu contacte. 2. (retor.) Tota modificacion fonetica ò morfologica qu'altèra l'integritat d'un mòt per addicion, supression, substitucion ò permutacion d'unitats (fonetiqui ò morfologiqui).

metaplastic, a adj. Relatiu au metaplasma; que contèn un metaplasma.

metapòde n.m. (zool.) Region dei metacarpians e des metatarsians.

metapodial, a adj. e n.m. Si di d'un oàs dau metapòde. Var.: **metapodian, metapodiau**.

metapodian, a adj. e n.m. Metapodial.

metapodiau, ala adj. e n.m. Metapodial.

metapofisi n.f. Salhida ossoa que marca lo bòrd posterior de l'apofisi articulària superiora dei vertèbras lombàrias.

metapolitic, a adj. Que si situa en là dei afaires publics.

metaproblematic, a adj. En là dei problemas.

metapsicologia n.f. (psican.) Interpretacion teorica generalisada dei procèsus psíquics, dins li sieu relacions intèrni, d'après Freud.

metapsiquic, a adj. Parapsicologic.

metapsiquica n.f. Parapsicologia.

metapsiquista n. Persona qu'estudia la metapsiquica.

metasciència n.m. Teoria qu'estudia la sciència coma un sistema formal.

metascientific, a adj. Relatiu à la metasciència.

metasilicat n.m. Varietat de silicat.

metasomatic, a adj. Que pertòca lo metasomatisme, que li apartèn, que n'en vèn.

metasomatisme n.m. Fenomène general que mena à la modificacion de la composicion dei ròcas.

metastabilitat n.f. Caractèr de cen qu'es metastable; caractèr metastable de quauqua ren.

metastable, a adj. Si di d'un sistema que non es estable en teoria, ma que sembla estable en rason d'una velocitat de transformacion foarça pichina.

metastasar vt. e vi. Produrre de metastasis dins (un organ, un organisme).

metastasi n.f. 1. (patol.) Aparicion, en un ponch de l'organisme, d'un fenomène patologic ja present alhors. ◇ (espec.) Localisation à distançà d'una tumor cancerosa estenduda per via sanguina ò linfatica. 2. (fonet.) Fasa articulatòria dei oclusivas que correspoande au desplaçament dei organes fonators, un còup passada l'occlusion.

metastatic, a adj. Relatiu ai metastasas.

metasternum n.m. (entomol.) Faça inferiora dau metatorax que poarta lo tèrc pareu de patas.

metatarsar n.m. Part de l'esquelèt dau pen compresa entre lo tarse e lu dets, e que rèsta verticala dins la marcha dei vertebrats onguligrades ò digitigrades.

metatarsian, a adj. e n.m. Si di dei cinc oàs dau metatarsar.

metateoria n.f. (log.) Estudi dei proprietats d'un sistema formal au mejan d'una metalenga.

metaterian n.m. *Metaterians*: Marsupials.

metatèsi n.f. Desplaçament de vocalas, de consonantas ò de sillabas au dedintre d'un mòt (Per exemple: *femra* (eissit de *femna*), dona en niçard *frema*).

metatèxto n.m. En literatura, ensèms dei comentaris relativs à un tèxto.

metatoracic, a adj. Dau metotorax.

metotorax n.m. (zool.) Tèrça part dau torax dei insecces, que poarta li alas posteriòri.

metazoari n.m. Animau pluricellulari (per op. à *protozoari*).

metazoiç, a adj. Si di dei terrens posteriors à l'aparicion dei animaus.

metèc n.m. 1. (Antiqu.) Estrangier domiciliat dins una ciutat, qu'avia un estaut particulier. 2. (pej.) Estrangier establiti en França e que lo sieu comportament es jutjat negativament.

metèire, a n. 1. *Metèire en scena*: Persona que règlia la realisacion scenica d'una òbra dramatica ò lírica en dirigent lu actors. Sin.: **empontaire**. 2. *Metèire en ondas*: Especialista de la messa en ondas d'emissions radiofoniqui. Sin.: **director d'emission**. 3. *Metèire en pàgines*: Tipografe que fa la messa en pàgines d'un obratge. Sin.: **compaginador**. 4. *Metèire en òbra*: Aqueu que mete en òbra, qu'emplega quauqua ren.

meteis, eissa adj. e pron. Meme. Sin.: **identic, parier, quite**.

metemoglobinina n.f. Emoglobinina que lo sieu fèrre ferrós es estat oxidat en fèrre ferric, cen que la rende impròpria au transpoart de l'oxigène.

metemoglobinemia n.f. (med.) Amolonament patologica de metemoglobinina dins li emacias, en dessobre de 1,5 g per litre, e que s'obsèrva principalament pendent d'intoxicacions accidentalí ò medicamentoï.

metempiric, a adj. (filos.) Que despassa l'experiència, que non es fondat sobre la conoissença positiva.

metempsicòsi n.f. Reincarnacion de l'ànima après la moart dins un còrs uman, dins aqueu d'un animau ò dins un vegetau. La teoria de la metempsicòsi es acertada per lu ancians Egipcians, dins de Platon e fuguèt un dei elements essencials de la doctrina catara.

metempsicosista adj. e n. Que reconoisse la metempsicòsi.

metencefal(e) n.m. (biol.) Tèrça vesicula de l'encefale embrionari, de dont vènon lo cerebel, la protuberança anulària, lo bulbe raquidian, e que la sieu cavitat forma lo quart ventricule.

metensomatòsi n.f. Transmigracion d'un còrs en un autre.

metèo n.f. (fam.) Meteorologia.

meteograma n.m. Bulletin meteorologic.

meteòr(e) n.m. 1. Tot fenomène que si situa dins l'atmosfera. 2. Fenomène luminós que resulta de l'intrada dins l'atmosfera terrèstre d'un objècte solide que vèn de l'espaci. Sin. (fam.): **estela filaira**.

meteoric, a adj. 1. Qu'apartèn à un meteòre; relatiu à un meteòre, ai meteòres. 2. *Aigas meteoriqui*: Aigas de pluèia.

meteorisacion (-izacion) n.f. 1. (geol.) Modificacions que li ròcas subísson au contacte de l'atmosfera. 2. (med.) n.f. Meteorisme.

meteorisar (-izar) vi. (med.) Gonflar per l'amolonament d'un gas contengut dins l'aparell digestiu, en parlant de l'abdomèn. ◇ **si meteorisar** v.pr. Gonflar.

meteorisme n.m. Balonament dau ventre, deugut à de gas. Sin.: **meteorisacion**.

meteorit n.m. Objècte solide que si desplaça dins l'espaci interplanetari e que vèn fins à la susfàcia de la Tèrra ò d'un astre quau que sigue sensa èstre completament desintegrat: *Es un meteorit gigantàs qu'anientèt lu dinosaures au Cretaceu li a 65 milions d'annadas*.

meteoritic, a adj. Relatiu à un meteorit. ◇ *Cratèr meteoritic*: Depression que l'impacte d'un meteorit cava à la susfàcia de la Tèrra ò d'un astre quau que sigue.

meteorografe n.m. Instrument qu'enregistra à l'encòup divèrs elements meteorologics sus un meme diagrama.

meteorografia n.f. Descripcion dei meteòres.

meteorografic, a adj. Qu'apartèn à la meteorografia.

meteorologia n.f. 1. Branca de la fisica dau glòbe que s'entrèva de l'observacion dei elements dau temps (temperaturas, precipitacions, vents, pression, etc.) e de la recerca dei lèis dei movements de l'atmosfera, especialament en vista de prevèire lo temps que farà. 2. Organisme encargat d'aquelu estudis. 3. Sequençia de ràdio ò de television ò espaci d'un jornal dont son presentadi li previsions meteorologiqui. Abrev. (fam.): **metèo**.

meteorologic, a adj. Que pertòca la meteorologia, lo temps que fa.

meteorologista n. Meteorològue.

meteorològue, òga n. Especialista de meteorologia. Var.: **meteorologista**.

meteoromancia n.f. Pretenduda divinacion per lu meteòres, lu tròns e lu ulhauç.

meteoromancian n.m. Que practica la meteoromancia.

meteoropatia n.f. Patologia ligada ai fenomènes meteorologics.

mteroïde n.m. Meteorit tròup pichin per èstre considerat en tant qu'asteroïde.

meteoroscòpi n.m. Instrument que permete de faire d'observacions meteorologiqui.

meteoroscopia n.f. Contemplacion ò estudi dei meteòres.

meteprolit n.m. Aerolit.

mètge, mètja, metgessa n. 1. Titulari dau diplòma de doctor en medecina. 2. *Mètge dei armadas*: Oficier dau còrs dei mètges militaris.

mètge-conseu n.m. Mètge estacat à un organisme public ò privat (caissa d'assegurança malautia, companhia d'assegurànças), encargat de donar un vejaire medical motivat sobre lu cas que li son sotamés.

metical n.m. Unitat monetària principala dau Mozambic.

meticulós, oa adj. 1. Que poarta totplen d'atencion à cen que fa: *Un esperit meticulós*. Sin.: **menimós, patet**. 2. Que manifesta aquesta atencion: *Una propretat meticuloa*.

meticulosament adv. D'un biais meticulós. Sin.: **menimosament, patetament**.

meticulositat n.f. (lit.) Caractèr d'una persona, d'una accion meticuloa. Sin.: **menimositat, patetum**.

metil(e) n.m. Radical univalent (CH_3) derivat dau metan. ◇ *Clorure de metil(e)* (CH_3Cl): Liquide que la sieu evaporacion abaiissa la temperatura à -55°C, emplegat dins l'industria e en medecina. Sin.: **clorometan**.

metilacion n.f. Introduccion dau radical metile dintre una molecula organica.

metilal n.m. Acetal donat per l'aldeïde formic e l'alcòl metilic.

metilamina n.f. Amina primària qu'es un gas que la sieu odor sembla l'ammoniac, e que si liquefica a -6° C, en donant d'acides de saus cristallisadi, analògui ai saus d'ammoniac.

metilar vt. Realisar la metilacion.

metilat, da adj. Qu'enclau lo radical metile.

metilène n.m. 1. Alcòl metilic. 2. Radical bivalent CH_2 : *Clorure de metilène* (CH_2Cl_2). ◇ *Blau de metilène*: Colorant e desinfectant tirat dau carbon.

metileptenona n.f. Cetona etilenica que si trova en d'unu òlis essencials.

metilic, a adj. (quim.) Si di de compauats derivats dau metan. ◇ *Alcòl metilic*: Alcòl (CH_3OH) extrach extrach dei quirtran de boascos ò preparat sinteticament e emplegat coma solvent, combustible e intermediari dins d'uni sintèsis. Sin.: **metanòl, esperit de boasc, metilène**.

metilorange n.m. Eliantina.

metionina n.f. (biol.) Acide aminat sofrat, indispensable à la creissença e à l'equilibri de l'organisme, present dins lu òus, la caseïna e lo lach.

metís n.m. Mestís.

metisacion (-izacion) n.f. Mestisacion.

metissar n.m. Mestissar.

metissatge n.m. Mestissatge.

metjar vt. (*mètgi*) Medicar, curar.

metòde n.m. 1. Marcha racionala de l'esperit per arribar à la conoissença ò à la demostracion d'una veritat. Sin.: **mena de faire, costuma**. ◇ *Metòde experimental*: Procedura que consistisse à observar lu fenomènes, à n'en tirar d'ipòtesis e à verificar li consequéncias d'aquesti ipòtesis per una experimentacion scientifica. 2. Biais ordenada de menar quauqua ren: *Travalhar embé*

metòde 3. Ensèms ordenat d'un biais logic de principis, de règlas que permeton d'arribar à un resultat: *Metòdes de fabricacion*. 4. Ensèms dei règlas que permeton d'emparar una tecnicka, una sciència. 5. Obratge que recampa logicament lu elements d'una sciència, d'un ensenhamant: *Metòde de guitarra*. Var. (it.): **mètoda**.

método n.m. (it.) ['metodu] Metòde.

metodic, a adj. 1. Que tèn d'un metòde: *Verificacions metodiqui*. ◇ (filos.) Metòde cartesiana de messa à l'espròva dei opinions per arribar à una veritat indubitable. 2. Qu'agisse embé metòde: *Esperit metodic*.

metodicament adv. D'un biais metodic.

metodisacion (-izacion) n.f. Fach de rendre metodic, de metre en ordre.

metodisar (-izar) vt. Rendre metodic, metre en ordre.

metodisme n.m. Movement religiós protestant dondat en Anglatèrra au s. XVIIIⁿ, en reaccion còntra lo ritualisme de la Glèia anglicana.

metodista adj. e n. Relatiu au metodisme; que lo professa o n'es partidari.

metodologia n.f. 1. Estudi sistematic, per observacion, de la practica scientifica, dei principis que la fóndon e dei metòdes de recerca qu'emplega. 2. Ensèms dei metòdes e dei tecnicas d'un camp particulier. 3. (current) Biais de faire, de procedir.

metodologic, a adj. Relatiu à la metodologia.

metodologista n. Especialista de la metodologia.

metòl n.m. (quim.) Còrs retirat de l'esperit de boasc brut.

metolic, a adj. Relatiu au metòl.

metonian, a adj. Metonic.

metonic, a adj. Que pertòca lo cicle astronomic de Meton, astrònòme atenenc dau s.V en denant J.C. Var.: **metonian**.

metonimia n.f. Figura d'estile que, dins la lenga o lo sieu usatge, emplega un mòt per significar una idea diferenta ma que li es associada (lo contenent per lo contengut: *Beure un vèire*; una part per lo tot: *Ai vist doi velas que venion vers lo poart*; l'autor per l'òbra: *Lièger un Lafont*).

metonimic, a adj. Que tèn de la metonimia.

metonomasia n.f. (didact.) Cambiament de noms pròpri per traduccion.

metòpa n.f. (arquit.) Part de la frisa dorica entre doi triglifes; paneu esculptat que remplisse aqueles espaci.

metopagia n.f. Estat dei mostres metopagues.

metopague n.m. e adj. Mòstre doble format per doi creaturas soudadi au niveu dau front.

metopia n.f. Mostruositat de doi fètus que son ligats per li sieu extremitatscefaliqui.

metopic, a adj. Relatiu au front.

metoposcopia n.f. Divinacion que la sieu tòca es de definir la personalitat per l'observacion dei linhas e marcas dau front.

metraire, airitz n. 1. Emplegat d'un arquitècte o d'un entreprenaire qu'establissee de metrats. 2. Tecnician

encargat de contrarotlar l'estat d'avancament d'un travalh de construccion per la mesura dei elements realisats.

metrairitz n.f. (cin.) Aparelh provedit d'un comptador per mesurar la longuesa dei films.

metralgia n.f. (med.) Dolor inflamatòria qu'a lo sieu seti dins la matritz.

metrar vt. (*mètri*) Mesurar en mètres.

metrat n.m. Mesurament.

metratge n.m. 1. Accion de metrar. 2. Longuessa en mètres (espec. d'una pèça d'estòfa, d'un film). 3. (cín.) *Cort metratge*: Film que non despassa mièja ora. ◇ *Mejan metratge*: Film entre 30 mn e 1 ora. ◇ *Lòng metratge*: Film de mai d'una ora.

metre vt. 1. Plaçar (quaqu'un o quaqua ren) dins un luèc determinat. Sin.: **butar**. ◇ *Metre lu òus en un solet pairòu*: Plaçar lo tot dei sieus espèrs, dei sieu finanças en un solet afaire. ◇ *Metre de bròcas en li ròdas*: Entirar de desavènis, d'entravas a quaqu'un, a un projècte. Sin.: **entrepachar, entravarsar**. ◇ *Metre la man au borson*: Participar a una despensa, a una accion collectiva. 2. Dispauar sus lo còrs; portar: *Metre de braias nòvi*. Sin.: **cargar**. 3. Enclaure, mesclar, introduire: *Metre de sau dins una saussa*. 4. Provocar, far nàisser: *Metre de desòrde*. ◇ *Metre lo fuèc au gaveu*: Agreujar, faire espetar un estament critic. 5. Plaçar dins una posicion donada, dins una situacion donada: *Metre à l'endrech*. 6. Dispauar (un mecanisme, un aparelh) per que fonciona: *Metre lo contacte, metre la television*. 7. (fam.) Supauar: *Metèm que fague beu deman!* 8. Emplegar, utiliar un temps donat: *Metre sièis mes per faire un travalh*. 9. Despensar: *Metre 1000 € dins una cròmpa*. 10. Dedicar, investir: Metre tot lo sieu coar dins un travalh. 11. *Metre en*: Modificar la forma, l'estructura, de tau biais: *Metre en ordre, metre en tròc (à tròc), metre un tèxto en vers*. 12. Faire passar dins un estat donat: *Metre un mòt au plural, metre quauqu'un en colèra*. 13. Sotametre à una accion: *Metre d'aiga à bülher*. ♦ **si metre** v.pr. 1. Si plaçar, ocupar un luèc, una foncion, una situacion: *Si metre à taula*. 2. Pilhar una posicion donada: *Si metre drech, si metre sus un pen*. 3. Si vestir d'un biais donat, en emplegat tau o tau vestit: *Si metre en camia, aver ren à si metre*. 4. Entreprendre, començar: *Si metre au travalh, si metre à fumar*. 5. *Si metre en tèsta*: S'imaginar, voler absolutament. 6. (mar.) *Si metre en mar*: Embarcar, anar en mar. Sin.: **aparellhar**. 1367: «...lo qual jorn s'es mes en mar en galeas per anar en Roma...». Sin.: **si metre en nau**. ◇ *Metre à fond*: Prefondar, mandar per fond una nau: 1432: «...negar e metre a fons la barcha...».

mètre n.m. 1. Unitat SI de longuessa (simbòle m), egala à la distança percorrida dins lo vuèi per la lutz pendent una durada de 1/229792458 de segonda. 2. Objècte de la valor d'un mètre, que sièrve per mesurar, generalament despartit en décimètres, centimètres e millímètres. 3. *Mètre cairat*: Unitat SI de superficia (simbòle m²), qu'equivau à la susfàcia d'un cairat qu'a 1 mètre de costat. ◇ *Mètre cairat per segonda*: Unitat SI

mètre

de viscositat cinematica (simbòle m^2/s), qu'equivau à la viscositat cinematica d'un fluid que la sieu viscositat dinamica es 1 pascal-segonda e la massa volumica 1 quilograma per mètre cube. ◇ *Mètre cube*: Unitat SI de volume (simbòle m^3), qu'equivau au volume d'un cube de 1 m de costat. ◇ *Mètre cube per quilograma*: Unitat SI de mesura massica (simbòle m^3/kg), qu'equivau au volume massic d'un còrs omogeneu que lo sieu volume es 1 mètre cube e la massa 1 quilograma. ◇ *Mètre à la potència manco un*: Unitat SI de nombre d'ondas (simbòle m^{-1}), qu'equivau au nombre d'ondas d'una radiacion monocromatica que la sieu longor d'onda es egala à 1 mètre. Sin.: **dioptria**. ◇ *Mètre per segonda*: Unitat SI de velocitat (simbòle m/s), qu'equivau à la velocitat d'un mobile que, animat d'un movement uniforme, percorre una distanca de 1 m en 1 segonda.

mètre n.m. 1. Dins la prosodia grèga e latina, grop determinat de sillabas lòngui ò brèvi, que comprèn doi temps marcats. 2. Forma ritmica d'una òbra poetica; vers.

metric, a adj. 1. Relatiu au mètre. ◇ *Sistema metric*: Ensèms, sistema de pes, mesuras e monedas qu'a per basa lo mètre. ◇ *Quintau metric*: Pes de 100 kg (simbòle q). ◇ *Tona metrica*: Pes de 1000 kg (simbòle t.). 2. Relatiu ai mesuras, ai distanças. ◇ (mat.) *Espaci metric*: Ensemble provedit d'una distanca. ◇ *Proprietat metrica*: Proprietat ligada à la mesura d'una grandessa. ◇ *Relacions metriqui*: Relacions entre li valors dei segments d'una figura. ◇ *Geometria metrica*: Qu'estudia li proprietats dei figures invarianti per li isometrias.

metric, a n.f. Relatiu à la mesura dau vers. ♦ n.f. 1. Sciença qu'estudia lu elements que fórmont lu vers. 2. Sistema de versificacion pròpri à un poeta, un país, una lengua. Var.: **mètrica**.

mètrica n.m. Metrica.

metrician, a n. Especialista de metrica.

metrisable, a adj. (mat.) Si di d'un espaci topologic ò uniforme quora la sieu estructura es inducha per una distanca.

metrisacion (-izacion) n.f. Conversion dei mesuras au sistema metric.

metriti n.f. (med.) Inflamacion de l'utèrus.

mètro n.m. 1. Camin de fèrre soterran ò aerenc que dessièrve lu quartiers d'una granda vila e de la sieu banlega; ensèms dei installations d'aqueu mejan de transpoart: *Durmir dins lo métro*. Sin. (vièlh): **metropolitan**. 2. Rama d'aqueu camin de fèrre: *Mancar lo derrier métro*.

metrologia n.f. Sciença de la mesura.

metrologic, a adj. De la metrologia.

metrologista n.m. Si di de quauqu'un que fa de recercas metrologiqui. Var.: **metrològue**.

metrològue, òga n. Metrologista.

metromania n.f. Mania de faire de vers.

metronòme n.m. 1. Instrument sonore que dona un senhal audible ò visual que permete d'indicar un temps, velocitat à la qual una música deu èstre sonada. 2. Dins la Grècia antica, magistrat encargat de le verificacion dei pes e mesuras.

metronomic, a adj. 1. Que pertòca lo metronòme. 2. Si di d'un movement ò d'un ritme regulier.

metropatia n.f. (patol.) Malautia de l'utèrus d'una mena generala.

metroperitoniti n.f. (patol.) Enflarament de l'utèrus e dau peritòni.

metropòli n.f. 1. Estat considerat per raport ai sieu colonias, ai sieus territoris exteriors. 2. Capitala politica ò economica d'una region, d'un Estat. 3. Centre mai important dins un sector particulier. 4. (relig.) Capluèc d'una província eclesiastica e seti de l'arquevesque metropolitan. Sin.: **arquevescat**.

metropolia n.f. Seti arquieiscopal dins la Glèia russa.

metropolita n.m. (relig.) Prelat ortodoxe entre lo patriarca e lu arquevesques.

metropolitan n.m. (vielhit ò administratiu) Mètro.

metropolitan n.m. Arquevesque qu'a juridicion sus una província eclesiastica.

metropolitan, a adj. 1. Qu'apartèn à una metropòli, à la maire pàtria. 2. Qu'apartèn à una metropòli eclesiastica. ♦ adj. e n. De la metropòli.

metroptosi n.f. (patol.) Abaissement de l'utèrus.

metrorragia n.f. Sagnament de l'utèrus en defoara dei règlas. Sin.: **perdas rogi**.

metrorrea n.f. (patol.) Escampa de liquide aigaiós e mucós per l'utèrus.

metrosalpingiti n.f. (patol.) Enflarament de l'utèrus e dei trompas.

metroscopia n.f. Radiografia de l'utèrus.

metroxil(e) n.m. Paumolier dei Índias.

meu n.m. Substança sucrada e perfumada que li abelhas prodúon, à partir dau nectar dei flors.

meugoirés, esa adj. e n. Maugoirés.

MeV Simbòle dau megaelectronvolt (un milion d'electronvolts), unitat comoda d'energia emplegada en fisica dei particulas.

mexican, a adj. e n. Dau Mexic.

mezzanina n.f. Mejanet. Sin.: **mejanenca**.

mezza voce loc. adv. (it.) À mièja votz, sotavotz.

mezzosoprano n. (it.) Voz de frema mai bassa e mai estenduda que lo soprano; cantairitz qu'a aquela voz.

mezzotinto n.m. (grav., it.) Biais negre (procediment de gravadura en cròs). Sin.: **mièja tencha, mièja tinta**.

Mg Simbòle quimic dau magnesi.

MGCP (mat.) Mai grand comun partidor. Sin.: **MGCD**.

MGCD (mat.) Mai grand comun divisor. Sin.: **MGCP**.

mi n.m. inv. Nòta de música, tèrc gra de la gamma de do.

mi pron. pers. COD ò COI de la promiera persona: *Mi regarja, mi parla, lo mi dona*.

mia n.f. Amiga, dins l'expression *ma mia*.

mialgia n.f. Dolor musculària.

miam interj. (fam.) Onomatopea per indicar que quauqua ren es boan, que dona envuèia d'estre manjat.

miasa n.f. Trebolici causat per la presenza dins lo còrs uman ò dins lo còrs d'un animaus de larvas de diptèrs.

miasma n.m. Emanacion perilhoa de matèrias putridi que desgàtjón una odor disagradiva.

miasmatic, a adj. (lit.) Qu'exala de miasmas.

miastenia n.f. Afeccion caracterizada per una granda fatigabilitat dei muscles e deuguda à un trebolici de transmission de l'influx nerviós à la joncion dau nèrvi e dau muscle.

miatonia n.f. Disparicion dau tòns musculari en rapoart m'una afeccion neurologica.

miatrofia n.f. (patol.) Atrofia musculara. Sin.: **amiotrofia**.

miau n.m. Crit dau cat.

miaulada n.f. Crit dau cat: *Lo cat a fach audir una miaulada.* Sin.: **nhaulada, miauladís**.

miauladís n.m. Miaulada; udolada.

miaulaire, airitz adj. Que miaula. Sin.: **nhaulaire**.

miaulament n.m. Crit dau cat e d'unu carnassiers. Sin.: **miaular, nhaulament, nhaulada**.

miaular vi. Cridar, en parlant dau cat e d'unu carnassiers. Sin.: **nhaular**.

miaular n.m. Miaulament.

miazina n.f. Pirimidina.

mica n.f. (miner.) Mineral lusent, abondós dins li ròcas eruptivi e metamorfigui, forma de silicat d'alumini e de potassi. ◇ *Mica negre*: Mica que si presenta en lamellas hexagonali de color negra. Sin.: **biotita**.

micaceu, ea adj. Que contén de mica.

micaelita n.f. (miner.) Varietat d'opal.

micanita n.f. (quim.) Residú de mica mesclat à de goma-laca.

micària n.f. Genre d'aranhas araneomòrfi de la familia dei Gnaphosidae.

micasquist n.m. Ròca metamorfica fulhetada, formada de jaças de mica separadi per de pichins cristals de quartz.

miccion n.f. (med.) Accion d'urinar.

miccion n.f. Accion de mesclar. Var.: **mixcion**.

miccionar vt. Mesclar. Var.: **miccionar**.

micèli n.m. Aparelh vegetatiu dei fonges, format de filaments ramificats, generalament blancs.

micelian, a adj. Dau micèli.

micella n.f. Particula que fa entre 0,001 e 0,3 micron, formada d'un agregat de moleculas parieri, e que dona un sistema colloïdal.

micellar(i), a (-ària) adj. Format de micelas.

micenenc, a adj. e n. Micenian.

micenian, a adj. e n. De Micenes. ◇ *Art micenian*: Art desenvolopat dins lo monde aquean au II^d millenari av. J.-C. ◇ n.m. La forma mai anciana conoissuda dau grèc, escricha dins un sillabari d'origina cretesa deschifrat en lo 1953. Var.: **micenenc**.

micetofague, aga adj. Que pertòca lu diptèrs que si noirisson de fonges. ◇ n.m. Coleoptèr que viu dintre de fustas atacadi per lu fonges.

micetofil(e), a adj. Que pertòca lu insèctes que vívon au dedintre dei fonges.

micetòme n.m. Pseudotumor inflamatòria provocada per de fonges parasites ò de bacterias, observada sobretot dins li regions tropicali.

mic-mac n.m. (fam.) Situacion complicada, pas gaire clara; embrolh. Sin.: **trecimaci, traüc**.

micocedidia n.f. Ronha deuguda à l'accion d'un fonge.

micocola n.f. Fruch dau micocolier. Sin.: **fabrècola, fabalregua**.

micocolier n.m. Aubre ò aubrilhon dei regions temperadi e tropicali, abondós en Provença, que lo sieu boasc sièrve à faire de mànegues d'autís (Fins à 25 m d'autessa, familia dei ulmaceas). Sin.: **fabrecolier, fabalreguier**.

micodèrma n.m. Levadura que si desenvolopa à la susfàcia dei bevendas fermentadi ò sucradi.

micodermic, a adj. Dau micodèrma.

micologia n.f. Estudi scientific dei fonges.

micologic, a adj. Relatiu à la micologia.

micològue, òga n. Especialista de micologia.

micoplasma n.m. Bacteria desprovesida de parete, que divèrsi espècies son patogèni (agents de pneumopatias e de malautias sexualment transmissibili).

micoquian n.m. (preïst.) Faciès industrial que marca la transicion m'au paleolitic mejan. ◇ **micoquian, a** adj. Dau micoquian.

micorisa n.f. Associacion d'un fonge inferior m'ai raïç d'una planta (røre, orquidaceas).

micòsi n.f. (med.) Afeccion provocada per de fonges parasites.

micosic, a adj. Relatiu à la micòsi.

micòsis n.m. (med.) *Micòsis fongoïde*: Afeccion maligna de la peu e dei cellulas de la linhada ematopeietica, caracterisada per de placas rogi pruriginosi e per una infiltracion tumorala dei teissuts.

micro- Prefixe que, plaçat davant una unitat de mesura, la partisse per un milion.

micro n.m. [‘mikro] Microfòne.

microalga n.f. Alga microscopica. Sin.: **microfita**.

microalveòle n.m. (tecn.) Alveòle totplen pichin.

microampèr n.m. Unitat de mesura d'intensitat dau corrent electric dau Sistema internacional (SI), que vau 10^{-6} ampèr. Simbòle: μA .

microamperimètre n.m. Microampermètre.

microampermètre n.m. Aparelh de mesura sensible ai corrent de pichina intesitat. Var.: **microamperimètre**.

microanalisi n.f. Analisi quimica que poarta sobre de massas de substància foarça pichini, per convencion de 0,1 fins à 5 mg.

microbalança n.f. Balança emplegada per paragonar de massas totplen pichini, de l'òrdre de 10^{-6} grama.

micròbi n.m. 1. Èstre vivent microscopic, constituit d'una cellula soleta, qu'es à l'origina de biodegradacions

microbian, a

e de malautias infeccioï. Sin.: **micro-organisme**. 2. (fam.) Persona pichina, sensa envergadura.

microbian, a adj. Relatiu ai micròbis.

microbicida adj. e n.m. Bactericida.

microbilha n.f. Particula de pigment, d'agent abrasiu, de carga inèrta, obtenguda per micronisacion.

microbiologia n.f. Ensèms dei disciplinas biologiqui (bacteriologia, micologia, virologia e parasitologia) que s'entrèvon de toi lu organismes microscopics e ultramicroscopics.

microbiologic, a adj. Relatiu à la microbiologia.

microbiologista n. Especialista de microbiologia.

microbisme n.m. 1. Ensèms de la flòra bacteriana d'un mitan organic. 2. *Microbisme latent*: Presença dins lu teissuts de microorganismes que provòcon minga manifestacion morbida, ma que poàdon, sota l'influència de circonstanças favorabli, si multiplicar, devenir virulents e provocar de trebolicis patologics.

microbús n.m. Veïcule de transpoart dei personas, d'un desenau de plaças, destinat ai desplaçaments rapides.

microcadena n.f. Microcircuit.

microcaixeta n.f. Caisseta magnetica de format reduch.

microcalorimètre n.m. Aparelh que sièrve ai mesuras de microcalorimetria.

microcalorimetria n.f. Tecnica de mesura dei pichini quantitat de calor.

microcefal(e), a adj. Pertocat de microcefalia.

microcamèra n.f. Camèra de talha totplen pichina.

microcefalia n.f. Anomalia morfologica dau crani, que lo sieu volume es reduch.

microcentrala n.f. Centrala idroelectrica qu'utilisa de pichoi sauts d'aiga.

microcinematografia n.f. Aparelh per mesurar lu alestiments microscopics.

microcinematografic, a adj. Relatiu à la microcinematografia.

microcircuit n.m. Circuit electronic de dimensions foarça pichini, compauat de circuits integrats, de transistors, de diòdas, de resistèncias e de capacitats. Sin.: **microcadena, microrondatge**.

microcirurgia n.f. Cirurgia practicada sota lo contraròtle dau microscòpi, mé d'instruments miniaturisats especials.

microclima n.m. Ensèms dei condicions de temperatura, d'umiditat, de vent particulieri à un espaci omogeneu d'una pichina estenduda à la susfàcia dau soal.

microclimatologia n.f. Estudi dei microclimas.

microclin n.m. (miner.) Feldspat potassic.

microcòc n.m. Bacteria de forma redona, non ciliada e immobila, Gram positiu.

microcomputador n.m. Microcomputaire.

microcomputaire n.m. Pichin computaire bastit à l'entorn d'un microprocessor au quau s'ajonhe un ensèms material e logicial necessari au tractament

complet de l'informacion. Var.: **microcomputador, micro-ordenator**.

microcopadura n.f. Copadura pichineta.

microcòpia n.f. Còpia ò reproduccion en pichin format d'un document.

microcòsme n.m. 1. En filosofia e dins li doctrinas esoteriqui, èstre que constituisse un mode en pichin que la sieu estructura reproduie aquela dau monde (*macrocòsme*) au quau apartén; espec. l'òme ensinda considerat per rapoart à l'Univèrs. 2. Mitan social replegat sobre d'eu-meme. 3. Ascideu de la pèu violeta, manjadís, de la Mediterranea, finda sonada *figa de mar* ò *pechet*.

microcosmic, a adj. Relatiu au microcòsme.

microcravata n.f. Microfòne miniaturisat, que si può fixar ai vestits.

microcristal n.m. Cristal microscopic que forma l'estructura dei principals aliatges. Var.: **microcristau**.

microcristallin, a adj. Format de microcristals.

microcristau n.m. Microcristal.

microdactil(e), a adj. Qu'a lu dets corts.

microdecision n.f. (econ.) Decison qu'un subjècte economic pilha sobre li quantitat que lo pertòcon personalament.

microdissección n.f. Disseccion facha sota lo microscòpi sus de cellulas ò d'estre de pichina talha.

microeconomia n.f. Branca de la sciéncia economica qu'estúdia lu comportaments individuals dei agents economics.

microeconomic, a adj. Relatiu à la microeconomia.

microedicion n.f. Ensèms de procediments economics e informatics que permeton l'edicion de libres en tiratge limitat.

microelectromètre n.m. Instrument que fa usança dei accions electrostatiqui, per mesurar li pichoni diferencies de potencial.

microelectronic, a adj. Relatiu à la microelectronica.

microelectronica n.f. Tecnologia dei compauants, dei circuits, dei assemblatges electronics miniaturisats.

microelement n.m. Element quimic nutritiu de natura minerala que lu organismes n'an besonh en pichini quantitat pour si desenvolopar.

microespectroscòpi n.m. Oculari dau microscòpi provedit de prismas que dona l'imatge de l'espèctre luminós de l'objècte observat.

microfague n.m. (biol.) Cellula que fa la fagocitòsi d'elements foarça pichins, coma li bacterias.

microfarad n.m. Unitat de mesura de capacitat electrica dau Sistema internacional (SI), que vau 10^{-6} farad. Simbòle: μF .

microfestenau n.m. Microfestival.

microfestival n.m. Pichin festival. Var.: **microfestivau**. Sin.: **microfestenau**.

microfestivau nm. Microfestival.

microfibra n.f. Fibra sintetica foarça fina, que permete de faire de teissut pas tant abrasius.

microficha n.f. Film en fuèlhs rectangularis que compoarta un imatge ò d'imatges de dimensions foarça reduchi. Sin.: **microfùlh, microfulhet**.

microfichar vt. Metre en microfichas. Sin.: **microfulhetar**.

microfilament n.m. Filament foarça fin.

microfilm n.m. Film en rotleu compauat d'una seria d'imatges de dimensions foarça reduchi.

microfiltrar vt. Reproduire sus microfilm (de documents).

microfísica n.f. Part de la fisica qu'estudia lu atòmes, lu nucleus e li particulas elementari.

microfita n.f. (bot.) Microalga.

microflòra n.f. Flòra microbiana d'un mitan donat.

microfòn n.m. Aparelh que transforma li vibracions sonòri en oscillacions electriqu. Abrev.: **micro**.

microfonia n.f. Mancança de potència de la votz.

microfònic, a adj. Relatiu au microfòn. ◇ *Corrent microfònic*: Corrent electric que naisse d'un microfòn e que poarta li ondas sonòri. ◇ *Efècte microfònic*: Efècte deugut à l'accion dei vibracions d'un aut-parlant sobre li lampas dei amplificators.

microforma n.f. Tot supoart d'informacion que compoarta d'imatges de dimensions foarça reduchi.

microfotografia n.f. Fotografia dei preparacions microscopiqui.

microfotografic, a adj. Relatiu à la microfotografia.

microfractografia n.f. Tècnica d'examèn e d'estudi dei susfàcias de rompedura au microscòpi electronic.

microfotograma n.m. Fotograma de dimensions foarça pichini.

microfotomètre n.m. Aparelh que restituisse graficament li variacions d'opacitat d'un imatge fotografic.

microftalmia n.f. Reduccion dei dimensions dau glòbe oculari dins lu sieus diferents diamètres, deuguda à una anomalia congenitala.

microfulhetar vt. Microfichar.

microgameta n.m. Gameta denedaire de pichina talha, mascle per definicion.

microgastria n.f. Mauformacion congenitala que limita la talha de l'estòmegue.

microglia n.f. Nevroglia reticuloendoteliala que li sieu cellulás son mobili e dotadi de fagocitòsi.

microglossari n.m. (ling.) Vocabulari especific d'una activitat, qu'es relativament independent dau vocabulari general.

microglossia n.f. Mauformacion congenitala de la lenga, qu'es de pichina dimension.

micrografía n.f. 1. Estudi au microscòpi d'objèctes foarça pichins, espec. de l'estructura dei metals e aliatges. 2. Fotografia facha au microscòpi. 3. Ensèms dei operacions ligadi à l'utilisacion dei microformas.

micrografic, a adj. De la micrografía.

micrograma n.m. Unitat de massa que vau 10^{-6} grama.

microgravitat n.f. Gravitat mai debla qu'aquela de la Tèrra.

micròhm n.m. Microòhm.

microinformacion n.f. (inform.) Informacion de pichina talha.

microinformatica n.f. Camp de l'informatica que pertòca la fabricacion e l'utilisacion dei microcomputadors.

micro-interval n.m. (mús.) Interval foarça pichin.

microlector n.m. Lector de microfòrmas.

microlengatge n.m. Lengatge informatic format de microinformacions.

microlit n.m. Dins una ròca volcanica, pichin cristal que si pòu vèire solament m'un microscòpi.

microlit n.m. Pichin silèx talhat, compauant d'un autís preïstoric.

microlitic, a adj. Si di d'una ròca formada de microlits.

microlitic, a adj. Si di dei autís preïstorics constituits de microlits.

micrologia n.f. Estudi dei objèctes pichins.

micrologic, a adj. Relatiu à la micrologia.

micrologicial n.m. (inform.) Logicial integrat, sistema de tractament dei informacions d'un periferic ò d'un compauant. Var.: **micrologiciau**.

micrologiciau n.m. Micrologicial.

micromaltus n.m. Coleoptèr american qu'a la particularitat de si desenvolopar per lo biais de set formas larvali.

micromanipulator n.m. Aparelh que permete de faire divèrsi intervencions (usinatge, assemblatge, etc.) sobre de pèças pichini observadi au microscòpi.

micròme n.m. Pichin insècte dei aubrilhons espandit en lo tot dau monde, que si noirisse de nierons.

micromelia n.f. Fach d'aver de membres pichins.

micromelian, a adj. Pertocat per la micromelia.

micromercat n.m. Mercat de pichina talha.

micromerisme n.m. En filosofia concepcion dei èstres vivents que véon lo tot dins la soma dei parts.

micromerista n. Partidari dau micromerisme.

micrometeorita n.f. Meteorita de dimensions foarça pichini.

micromètre n.m. 1. Instrument que permete de mesurar m'una granda precision de longuessas ò d'angles de dimensions foarça pichini. 2. Unitat de mesura de longuessa (simb. μm) que vau 10^{-6} mètre. Sin.: **micron**.

micrometria n.f. Mesura au mejan d'un micromètre.

micrometric, a adj. Dau micromètre. ◇ *Vitz micrometrica*: Dau pas foarça fin e de la tèsta graduada, per realisar de reglatges totplen precís.

micromicèt n.m. Fonge de talha foarça michina ò microscopica.

micromodule n.m. Circuit electronic de dimension totplen pichina imprimit sus una fina jaça de ceramica.

micromotor n.m. Motor de talha foarça pichina.

micron n.m. Micromètre (unitat de mesura).

- micronesian, a** adj. e n. De Micronèsia.
- micronisacion (-izacion)** n.f. Operacion qu'a per objècte la reduccio d'un còrs solide (pigment ò abrasiu) en particulas qu'an de dimensions de l'ordre dau micromètre.
- micronisar (-izar)** vt. Tractar per micronisacion.
- micronucleu** n.m. (zool.) Nucleu de dimensions microscopiqui.
- microòhm** n.m. Unitat de mesura de resistència que vau 10^{-6} òhm. Var.: **micròhm**.
- microonda** n.f. Onda electromagnetica d'una longessa compresa entre 1 m e 1 mm.
- microondas** n.m. inv. Forn à micro-ondas.
- microordenator** n.m. Microcomputaire, microordenador.
- microorganisme** n.m. (biol.) Organisme microscopic, vegetal ò animal. Sin.: **micròbi**.
- microparasit(e)** n.m. Parasite microscopic.
- microparticula** n.f. Particula que la sieu talha es compresa entre 0,1 e 100 μm .
- micropetale, a** adj. Qu'a de petales pichinets.
- micropilula** n.f. Pilula contraceptiva que contèn solament de progestatius.
- micropil(e)** n.m. (bot.) Pichin orifici dins lu teguments de l'ovule de vegetaus fanerogames, que permete la fecondacion.
- micropodiforme, a** adj. *Micropodiformes*: Ordre d'aueus dei patas foarça corti, que non saup s'envolar dau soal, coma lo martinet, la tartarassa.
- micropoliadenia** n.f. Iperstrofia leugiera e indolora dei ganglis linfatics dau coal, dei aissèlas e dei engues. Sin.: **micropoliadenotopia**.
- micropoliadenotopia** n.f. Micropoliadenia.
- microprocessor** n.m. Processor miniaturisat que tosius elements son recampats en un solet circuit integrat.
- micropograma** n.m. Programa informatic escrich en microlengatge.
- microprogramacion** n.f. (inform.) Mòde d'organisacion de la comanda d'un computador, dins lo quau li instruccions dau programa son executadi per una seguida d'instruccions elementari.
- micropsia** n.f. Illusion visuala dins la quala lu objèctes sèmblon aver una talha mai pichina qu'en realitat.
- micropsit** n.m. Papagau pichonet de Nòva Guinea, dau plumatge verd.
- micropterigidat** n.m. *Micropterigidae*: Familha de parpalhons pichoi, manjaires de pollèn.
- microquimia** n.f. Quimia que poarta sobre de quantitats de l'ordre dau miligrama.
- microquimic, a** adj. Relatiu à la microquimia.
- microradiografe** n.m. Aparelh que permete de faire una microradiografia.
- microradiografia** n.f. Tecnica metallurgica d'examèn per rais X dei elements fins d'una estructura.
- microregia** n.m. Microsilhon.
- microrondatge** n.m. Microcircuit.
- microscòpi** n.m. Instrument d'optica compauat de diversi lentalhas, que sièrve per observar lu objèctes pichinets. ◇ *Microscòpi electronic*: Aparelh analògue au microscòpi, ma dins lo quau lu rais luminós son remplaçats per un fais d'electrons.
- microscopia** n.f. Examèn au microscòpi.
- microscopic, a** adj. 1. Fach au mejan d'un microscòpi. 2. Que non pòu èstre vist autrament qu'au mejan d'un microscòpi. 3. Minuscule.
- microscopiar (-izar)** vt. Rendre pichin, de la talha d'un objècte microscopic. ♦ vi. Utilizar un microscòpi.
- microscopista** n. Persona que fa una observacion au microscòpi.
- microsegonda** n.f. Unitat de temps de 10^{-6} segonda.
- microseïsme** n.m. (geofis.) Cadun dei seïsmes de pichina amplituda, detectables solament au mejans d'instruments, que tòcon la Tèrra d'un biais quasi permanent.
- microselhon** n.m. Microsilhon.
- microsfigmia** n.f. Pols que bate lentament.
- microsilhon** n.m. Disc m'un centenau d'espiras au centimètre de rai, que la sieu gravadura permete una audicion de 25 à 30 minutias per façia de 30 cm de diamètre. Sin.: **microrega**. Var.: **microselhon**.
- microsismic, a** adj. Relatiu à un microseïsme.
- microsismografe** n.m. Aparelh per mesurar lu microseïsmes.
- microsociologia** n.f. Estudi dei formas de sociabilitat dins de gropes reduchs.
- microsociologic, a** adj. Relatiu à la microsociologia.
- microsòma** n.m. Particula citoplasmica pichineta, isolada par ultracentrifugacion.
- microsonda** n.f. Aparelh que permete, gràcies à l'impacte d'un fais d'electrons sus una lama fina, de dosar lu elements qu'aquesta lama contèn.
- microspòra** n.f. (bot.) Espòra que provèn d'un criptogames, mai pichina que l'espòra e que grèlha en donant un protale mascle.
- microsporangi** n.m. (bot.) Esporangi que produe de microspòras.
- microsporidia** n.f. *Microsporidias*: Protozoaris parasits intracellulars dei manhans, dei abelhas, dei moissaras e de nombrós autres animaus.
- microestructura** n.f. (didact.) Estructura que depende d'una estructura mai granda. Var.: **microestructura**.
- microestructura** n.f. Microestructura.
- microtecnica** n.f. Tecnica de la concepcion, de la fabricacion e de la reparacion dei objèctes de pichina dimension.
- microtèrme, a** adj. (bot.) Si di d'una planta que lo sieu desenvolopament si fa dins un clima temperat frèi (en dessota de 15°C).
- microtermia** n.f. Unitat calorifica que vau 10^{-6} termia.

microtinat n.m. *Microtinats:* Sotafamilha de roseaires de la familia dei muridats enclausant lu garris de vinha.

microtòme n.m. Instrument per talhar dins lu teissuts animals ò vegetals de pichini lescas en vista d'un examèn au microscòpi.

microtomia n.f. Fach d'emplegar un microtòme per talhar de pichini lescas en vista d'un examèn au microscòpi.

microtraumatisme n.m. (med.) Traumatisme foarça leugier, sensa consequençà quora es unic, ma que la sieu repeticion pòu provocar de manifestacions patologiqui.

microtron n.m. Accelerator de particulas.

microtubul(e) n.m. Fina estructura citoplasmica que constituisse una part de l'esquelèt cellulari e que juèga un ròtle dins lu cambiaments de forma dei cellulas.

microveitura n.f. Veitura pichineta.

microvòlt n.m. Unitat de mesura de tension electrica que vau 10^{-6} vòlt.

microzoari n.m. (zool.) Organisme animal d'una talha foarça pichina, que si pòu observar unicament au microscòpi.

micturicion n.f. Urinacion.

midrash n.m. Metòde d'exegèsi rabinica que, en là dau sens literal fixat à partir d'un moment donat de l'istòria, tende à recercar dins lu esrichs biblics una significacion mai prefonda.

midriasi n.f. (med.) Dilatacion anormala e persistenta de la pupilla. Contr.: **miòsis**.

midriatic, a adj. e n.m. Si di d'un medicament que provòca la midriasi.

mièg, mièja adj. 1. Qu'es l'exacta mitan d'una unitat ò d'una caua: *Mièg litre, mièja jornada, à mièja camba.* 2. Que non es complet: *Un mièg succès.* ♦ loc. adv. À mitan: *Èstre mièg endurmit.*

mièg bas n.m. Cauceta fina, que s'arrèsta sota lo genolh.

mièg canton n.m. En Soíssa, Estat de la Confederacion naissut de la particion d'un canton.

mièg cercle n.m. Arc de cercle limitat per doi ponchs diametralament opauats.

mièg circulari, mièja circulària adj. En mièg cercle.

mièg dieu n.m. 1. (mit.) Eròi enfant d'un dieu e d'una mortala ò d'una divessa e d'un mortal. ♦ Divinitat segondària. 2. (lit.) Òme que la sieu glòria ò lo sieu gèni son esquasi sobrumans.

mièg dòu n.m. Vestit negre e blanc ò escur, portat per la darriera mitan d'un dòu.

mièg fin, mièja fina adj. Intermediari entre fin e gròs.

mièg finalista, mièja finalista n. Que participa à una mièja finala.

mièg fond n.m. 1. Corsa à pen de distança mejana (de 800 m à 3000 m). 2. Corsa ciclista sus pista, darrier un veïcule motorisat.

mièg fraire n.m. Fraire de paire (*fraire consanguin*) ò de maire (*fraire uterin*) unicament.

mièg gròs n.m. Comèrci intermediari entre la venda de gròs e la venda au detalh.

mièg jorn n.m. Lutz foarça atenuada que lo jorn dona à l'auba ò au calabrun.

miègjorn n.m. 1. Mitan dau jorn; ora, moment dau mitan dau jorn (dotzena ora). 2. (lit.) Lo mitan d'una durada, sobretot en parlant de l'existència umana. 3. Lo sud coma ponch cardinal; la direccio sud dau Soleu: *Exposicion au miègjorn.* 4. En Provença, vent que bofa dau miègjorn. Sin.: **vent larg, vent sotran, marina, austron, miègjornal.** 5. (M'una majuscula) Sud de França ò d'Itàlia: *L'accent dau Miègjorn.*

miègjornada n.f. Après-dinnar.

miègjornal, a adj. Dau Miègjorn. Var.: **miègjornau.** Sin.: **meridional.**

miègjornal n.m. Miègjorn, marina. Var.: **miègjornau.**

miègjornau, ala adj. e n.m. Miègjornal.

mièg litre n.m. Mitan d'un litre.

mièg mau n.m. Inconvenient, enuèi ò accident que li sieu consequenças non son tant grèvi que cen que si crenhia.

mièg monde n.m. (lit. e vièlh) Mitan dei fremas entretengudi.

mièg partit, mièja partida adj. Compauat de doi parts egali, ma desparieri: *Un vestit mièg partit jaune e verd.*

mièg pen n.m. (demi-tige) Aubre fruchier bastit sus un pen entre 1,20 m e 1,40 m.

mièg pensionari, mièja pensionària n. Escolan que seguissse lo regime de la mièja pension.

mièg plan n.m. (mat.) Ensèms dei ponchs dau plan situats d'un costat solet d'una drecha dicha frontieria.

mièg produch n.m. Matèria promiera qu'a subit una promiera transformacion.

mièg releu n.m. (esculp.) Releu que li sieu figuras an una salhida proporcionala à la mitan dau sieu volume vertadier.

mièg soam n.m. Estat intermediari entre la velha e lo soam.

mièg sospir n.m. (mús.) Silenci qu'equivau à la durada d'una cròcha; signe que l'indica.

mièg ton n.m. (mús.) Interval que vau la mitan d'un ton.

mièg sang n.m. Si diíá d'un cavau naissut dau crosament entre un pur sang anglés e d'una ega francesa.

mièg torn n.m. Mitan d'un torn, fach en pivotant.

mièja n.f. 1. Chopina. 2. Mièja ora: *Vendrai à la mièja, es la mièja.*

mièja asta loc.adv. *Auçar la bandiera à mièja asta:* Auçar la bandiera à la mitan d'un aubre, en senhal de dòu.

mièja bòta n.f. Bòta que finisse à mèja camba.

mièja botilha n.f. Botilha que contén 37 cl.

mièja brigada n.f. 1. Unitat militària de doi ò tres batalhons, que la comanda un coloneu. 2. (anc.) Regiment (en França, dau 1793 au 1803).

mièja clau n.f. (mar.) Grop mai simple, que s'obtèn en passant l'extremitat liura d'un cordatge à l'entorn de la part atesada ò susceptibla de l'estre.

mièja coa n.m. e adj. Piano de dimensions intermediaentre lo piano quart de coa e lo piano à coa.

mièja columna n.f. (arquit.) Colomna engatjada de la mitan dau sieu diamètre dins un barri ò un pilastre.

mièja consonanta n.f. Mièja vocala.

mièja cubèrta n.f. (mar.) Si di d'una embaracion, d'una nau, cubèrta à la mitan de la sieu longuessa.

mièja dotzena n.f. Mitan d'una dotzena: *Mièja dotzena d'òus.*

mièja drecha n.f. (mat.) Ensèms dei ponchs d'una drecha situats d'un solet costat d'un ponch sonat *origina*.

mièja figura n.f. Retrach que s'arrèsta à mièg còrs.

mièja finala n.f. Espròva esportiva que sièrve à designar lo concurrent ò l'equipa que participerà à la finala.

mièja jornada n.f. Mitan d'una jornada.

mièja longuessa n.f. (espòrts) Mitant de la longuessa (d'un cavau, d'un bateu, etc.): *A ganhat d'una mièja longuessa.*

mièja luna n.f. 1. *En mièja luna:* En mièg cercle. 2. (constr.) Espaci en forma de mièg cercle devant una intrada, un bastiment, etc. 3. Obratge fortificat en forma de mièg cercle, plaçat en avant de la cortina. 4. (mar.) Sus li galèras, tenda plegada unencament à mitan. 1666: «*La tendo ren que d'un costat que s'appello la miejaluno.*»

miejaire, airitz n. Metaier.

miejamet adv. À mitan.

mièja mesura n.f. 1. Mitan d'una mesura. 2. Mesura, disposicion insufisenta e ineficaça, que fa vèire una mancança de determinacion.

mièja mondana n.f. (lit. e vièlh) Frema entretenguda.

mièjanuèch n.f. 1. Mitan de la nuèch. 2. Dotzena ora après miègjorn.

mièja ora n.f. Mitan d'una ora.

mièja paraula (à) loc. adv. Sensa aver besonh de totplen de mòts, de paraulas.

mièja part n.f. *Mièja part de Sant Pèire:* Manleu sus lu produchs de la pesca d'un bateu, contribucion en natura consentida per lu pescadors de la riba de mar en Provença per participar ai costs de la sieu corporacion.

mièjapart n.f. Mièjapartida.

mièjapartida n.f. (espòrt) Mitan d'una partida, dins d'espòrt que si juègon en doi parts de temps (45 minutás au balon, 40 minutás au rugbi, etc.). Var.: **mièjapart**.

mièja paua n.f. (mús.) Silenci d'una durada d'una blanca; signe que l'indica.

mièja pèça n.f. Mitan d'una pèça d'estòfa, d'una pèça de vin.

mièja pension n.f. 1. Tarifa d'ostalaria que comprèn la cambra, la colacion e un past solet. 2. Regime dei

escolans que pílon lo past de miègjorn dins un establiment escolari.

mièja piroeta n.f. Mièja vireta.

mièja plaça n.f. Plaça à mitan prètz dins lu transpoarts publics, per d'unu espectacles, etc.

mièja poncha n.f. Posicion dau pen auçat que repaua sus li falanges à plat; biais de dansar m'aquesta posicion dau pen.

mièja porcion n.f. (fam.) Persona pichina e maigra. Sin.: **estequit, magrestin, mistolin**.

mièja posicion n.f. (coregr.) Posicion derivada d'una dei cinc posicions fondamentalí, e dins la quala lo pen tòca lo soal.

mièja redona n.f. Mièja redonda.

mièja redonda n.f. Lima plata d'un costat e arredonida de l'autre. Var.: **mièja redona**.

mièja religadura n.f. Religadura dins la quala lu plats non son recuberts de la mema matèria que lo revèrs.

miejaria n.f. Midadaria.

mièja sason n.f. Període de l'an quora lo temps non es ni frèi ni caud, que correspoande en soma au printemps e à l'auton: *Un vestit de mièja sason.*

mièja sau n.m. 1. Fromai fresc salat à 2%. 2. Burro leugierament salat.

mièja solda n.f. (anc.) Sòlda reducha d'un militari que non es plus en activitat.

mièja solda n.f. (anc.) Oficier dau promier Empèri, que la Restauracion avia mes en non activitat..

mièja sòrre n.f. Sòrre de paire ò de maire unicament.

mièja tarifa n.f. Tarifa reducha de mitan.

mièja tencha n.f. (pint. e grav.) Part colorida ò grisada d'una valor intermediària entre lo clar e l'escur. Var.: **mièja tinta**. ◇ (fig.) *En mièja tencha:* Que sembla adocit, atenuat: *Un racònt en mièja tencha.*

mièja tinta n.f. Mièja tencha.

mièja verge n.f. (lit. e vièlh) Si di d'una filha encara verge ma qu'a de mors foarça liuri.

mièja vida n.f. (sc.) Temps au tèrme dau quau una grandor (física, biologica) rejonhe la mitan de la sieu valor iniciala (Per la radioactivitat, si di *periode*).

mièja vocala n.f. Son dau lengatge intermediari entre li vocalas e li consonantas, coma [j], [w]. Sin.: **mièja consonanta**.

mièja vireta n.f. Mièg torn que fa un cavau que vira sus eu-meme à l'entorn d'un dei sieus posteriors. Sin.: **mièja piroeta**.

mièja volada n.f. (espòrts) Biais de picar dins la bala ò lo balon just au moment que laisson lo soal après un rebomb. Sin.: **ponchapen tombada** (rugbi).

mièja vòuta n.f. (equit.) Figura que consistisse à far faire au cavau un mièg cercle seguit d'una oblica.

mielada n.f. Produccion sasoniera intensa dau nectar.

mielat n.m. Produgh sucrat qu'elabòron lu peolhs à partir de la saba dei vegetals, e que li formigas e li abelhas s'en noirísson. Var.: **melat**.

mielat, ada adj. Pròpi au meu; que fa pensar au meu. Var.: **melat**.

mielemia n.f. (patol.) Presença anormala de cellulas jovi dins lo sang.

mielencefale n.m. (neurol.) Estructura nerviosa de l'embrion, à partir de la quala si diferéncia lo bulbe raquidian.

mièlhs adv. Mai ben, d'un biais mai convenient, mai avantatjós.

mièlhs n.m. 1. Cen qu'es preferible, mai avantatjós. 2. Estat melhor, melhorament. Var.: **melhor**.

mièlhs dient adj. Ofèrta, propòsta que constituisse un progrès, un avantatge suplementari. Var.: **melhor**. ♦ adj. e n. Si di de la persona que dins una adjudicacion fa l'ofèrta de prètz mai auta. Var.: **melhor**.

mielina n.f. (neurol.) Graissa fosforada constitutiva de la gaina dei fibras dau sistema nerviós central.

mielinisat (-izat), ada adj. Qu'a de mielina à l'entorn.

mielinòsi n.f. (patol.) Degalhament de la mielina.

mieliti n.f. Inflamacion de la mesolha espinala.

mieloblast n.m. (biol.) Cellula de la mesolha ossoa que constituisse la cellula soca dei leucocits polinuclearis.

mielocela n.f. (patol.) Ernia de la mesolha foara dau rasteu de l'esquina.

mielocit n.m. (biol.) Cellula de la mesolha espinala, derivada d'un mieloblast, precursor d'un leucocit polinucleari.

mielocitosi n.f. (patol.) Presència dins lo sang de foarça mielocits.

mielografia n.f. (med.) Radiografia de la mesolha espinala e dau canal raquidian après injeccion, dins la region lombària, d'un liquide opac ai rais X.

mielograma n.m. (med.) Resultat de l'estudi diagnostic qualitatiu e quantitatius dei cellulas de la mesolha hematopoietica.

mieloïde, a adj. (med.) Que pertòca la mesolha ossoa. ◇ *Leucemia mieloïda*: Leucemia caracterizada per una proliferacion dei cellulas eissidi de la mesolha ossoa e per un aumentacion de la rata.

mielomatòsi n.f. (med.) Malautia de Kehler.

mielòma n.m. Tumor de la mesolha ossoa, que s'acompanha d'anomalias dei immunoglobinas.

mielopatia n.f. Nom generic dei afeccions de la mesolha ossoa.

mielós, oa adj. D'una doçor ipocrita: *De paraulas mieloi*. Var.: **melós.**; Sin.: **teta- doç**.

mielosament adv. D'un biais mielós. Var.: **melosament**.

mielosarcòma n.m. (patol.) Sarcòma dei cellulas de la mesolha ossoa.

mielòsi n.f. (patol.): Degenerescència de la mesolha ossoa.

mieu, mieua adj. e pron. poss. Adjectiu e pronom possessiu singulier de la promiera persona. Coma adjectiu, s'emplega embé l'article (ò un autre determinant) e perde la -A finala dau femenin: *Lo mieu libre, la mieu taula; es (lo) mieu, es (la) mieua*. ◇ *Au mieu, en cò mieu*: Au mieu domicili.

mieus, mieui adj. e pron. poss. Adjectiu e pronom possessiu plural de la promiera persona. Coma adjectiu, s'emplega embé l'article (ò un autre determinant) e perde la -I finala dau femenin: *Lu mieus libres, li mieu taulas; son (lu) mieus, son (li) mieui*. ◇ *Lu mieus*: Lu mieus parents, la mieu familia, lu mieus amics, lu mieus compatriòtas.

migala n.f. Aranha que cava un nido m'un opercle per lo tapar (D'uni migalas d'Amèrica tropicala fan fins à 18 cm de lòng. Lo tèrme *migala* enclau quauqua ren coma 1500 varietas, sobretot en Àfrica e en Amèrica tropicala).

migalomòrfe n.m. *Migalomòrfes*: Sota-òrdre d'aranhas, que comprèn 15 familhas, 321 genres e 2651 espècias.

migmatita n.f. Ròca metamorfica prefonda qu'a subit un començament d'anatexia e dins la quala de jaças de gnèis son separadi per de zònas granitiqui.

migon n.m. Excrements de feas.

migracion n.f. 1. Desplaçament de populacion, de gropes, d'un país dins un autre per li s'establir, sota l'influència de factors economics ò politics. 2. Desplaçament en gropes e dins una direcccion determinada, que d'unu animaus fan en fonsion dei sasons. 3. Desplaçament de divèrsi substancies dau soal sota l'efècte de l'aiga. 4. Desplaçament d'un organisme, d'una molècula, etc. ◇ *Migracion larvària*: Desplaçament de larvas parasiti dins l'organisme, dins la tòca de trovar li condicions optimali au sieu desenvolopament.

migrana n.f. Mau de tèsta. Sin.: **cefalgie**.

migranós, a adj. Relatiu a la migrana; pertocat per la migrana.

migrant, a adj. e n. Si di de quauqu'un que fa una migracion.

migrar vi. Efectuar una migracion.

migrator, tritz adj. e n. Si di d'un animau que fa de migracions.

migratori, òria adj. Relatiu ai migracions.

migrós, a adj. Lanhós, ansiós, estransinat, mornarós.

mihrab n.m. Dins una mosquea, nicha cavada dins una parete, qu'indica la direcccion de la Meca.

miiasi n.f. (patol.) Parasitòsi que li larvas de diptèrs provòcon, dins l'òme e de l'animau.

mikado n.m. 1. Emperaire d'au Japon (Ancuèi aqueu tèrme es vengut desusat au Japon, si di melhor *tenno*). 2. Juèc dins lo quau s'emplégoun de baguetas de boasc fini e coloradi que si lassisson caire forra-borra sus lo taulier e si dévon pi pilhar una per una sensa faire bolegar li autri.

mikadonal, a adj. Relatiu au mikado. Var.: **mikadonau**.

mikadonau, ala adj. Mikadonal.

mil adj. num. card. Mile.

mila adj. num. card. 1. Mil(e). 2. Plural de *mile*: Doi mila.

milafuèlhas n.m. inv. Pastissaria facha d'una pasta fulhetada garnida de crema pastissiera.

milan n.m. Auceu rapaci diurne dei regions caudi e temperadi, de la coa lònga e forcuda, que caça la pichina sauvatgina (Envergadura fins à 1,50 m). ◇ *Milan ros: Milan reial (Milvus milvus)*. Sin. **nibla, niblan**. ◇ *Milan negre: Auceu migrator dei regions caudi e temperadi (Milvus migrans)*.

milanés, esa adj. e n. 1. De Milan. 2. *Escalòpa milanesa*: Escalòpa de vedeu fina, panada e fregida.

milanta adj. num. card. Nombre indeterminat. Sin.: **mila, milierat**.

milantar vi. Si vantar.

milantator, tritz n. Que si vanta. Sin.: **vanagloriós, marjasso**.

milapatas n.m. Miriapòde.

milapertús n.m. Planta que li sieu flors an totplen d'estaminas e que li sieu fuèlhas contènon totplen de pichini glandas translucidi que fan crèire à de pichins traucs. (Familha dei ipericaceas). Sin.: **pèlica, trescalen**.

mildio n.m. (angl. *mildew*) Malautia dei plantas cultivadi (vinha, tantifla, cereals, etc.), que la provòcon de fonges microscopics e que tòca sobretot lu brots joves e li fuèlhas. Sin.: **rolha, rolhadura**.

mildiosat, ada adj. Atacat per lo mildio.

mile adj. num. card. 1. Dètz còups cent. 2. Milen, dins un classament: *Lo numéro mile*. 3. Nombre indeterminat: *Refudi per mile rasons*. Var.: **mil, mila**. Sin.: **milanta**.

mile n.m. [‘majl] Unitat anglesa que vau 1609 m.

milen, a adj. num. ord. 1. Qu'es plaçat au reng marcat per lo nombre mila. 2. Cada part d'un tot partit en mila parts.

milesme n.m. (pop.) Millesime.

milfòsi n.m. (med.) Fach de perdre lu cilhs sensa malautia dei parpèla.

milh n.m. Melh.

milha n.f. 1. Mesura itinerària romana, que valia mila pas (1481,5 m). 2. Unitat de mesura internacionala per li distàncias en navigacion aerenca ò marítima, que correspoande à la distança de doi ponchs de la Tèrra qu'an la mema longituda e que li sieu latitudas diferísson d'una minuta (Per convencion, la milha vau 1852 m, en defoara dei país dau Commonwealth, dont vau 1853,18 m). «*1300: Quinze milhas o plus agron una sobriera...*» R.Feraut. Var.: **milla**.

milhagués, esa adj. e n. De Milhau. Var.: **milhavés**.

milhavés, esa adj. e n. Milhagués.

milhet n.m. Nom donat à d'uni gramineas, en particulier à una cereala gaire cultivada en cò noastre ma que demòra totplen cultivada en Àfrica: *Milhet dei auceus ò panic, milhet d'Itàlia (Setaria italica)*. ◇ *Milhet dei grapas: Milhet mé de paniculas sarradi e d'espiguetas corti*. Sin.: **milh blanc**.

milhòla n.f. Mesolha. Sin.: **meolha**.

milhor, a adj. e n. Melhor.

milhorament n.m. Melhorament.

milhorança n.f. Melhorança.

milhorar vt. Melhorar. ◆ si **milhorar** v.pr. Si melhorar.

milhorat, ada adj. Melhorat.

miliard n.m. 1. Mile milions. 2. Nombre foarça grand: *Un miliard d'insèctes*.

miliardari, ària adj. e n. Qu'a un capital ò un revengut de mai d'un miliard.

miliarden, a adj. 1. Dins un classament, qu'occupa lo reng marcat per un miliard. 2. Qu'es contengut un miliard de còups dins un tot.

miliassa n.f. 1. Aumentatiu de milanta. 2. Miriada.

milícia n.f. 1. De l'Atge Mejan fins au s. XVIIIth, tropa levada dins li comunas per renforçar l'armada reguliera. 2. En Belgica, servici militar (suspendut en lo 1995, ma que si pòu mai faire despí lo 2010, sus la basa dau voluntariat). 3. En Soíssa, armada compauada de ciutadans soldats rapidament mobilisables gràcies à de periòdes d'instruccions freqüents. 4. Organisacion paramilitària que constituisse l'element de basa d'un partits totalitaris ò d'uni dictatures.

milician, a n. Persona qu'apartèn à una milícia. ◆ n.m. En Belgica, si diúa d'un jove que faia lo sieu servici militar.

milier n.m. 1. Quantitat, nombre de mile, de pauc ò pron mile. 2. Grand nombre indeterminat: *De miliers de personas*. Var.: **milierat**.

million n.m. Mile còups mile.

millionari, ària adj. e n. Qu'a un capitau ò un revengut de mai d'un million.

militant, a adj. Que lucha, que combate per una idea, una opinion, un partit. ◆ n. Adherent d'una organisacion politica, sindicala, sociala, que participa activament à la vida d'aquela organisacion.

militantisme n.m. Actituda, activitat dau militant.

militar vi. 1. Participar d'un biais actiu à la vida d'un partit politic, d'un sindicat, d'una organisacion. 2. Constituir un argument per ò còntre quauqu'un ò quauqua ren: *Aquò milita en favor de la tieu accion*.

militari, ària adj. 1. Que pertòca li armadas, lu sieus membres, li operacions de guèrra. 2. Considerat coma pròpri à l'armada.

militariament adv. D'un biais militar, per la foarça armada.

militarisacion (-izacion) n.f. Accion de militarizar; lo sieu resultat.

militarizar (-izar) vt. 1. Donar un caractèr, una estructura militària à. 2. Provedir de foarças armadi.

militarisme n.m. 1. Sistema politic fondat sobre la preponderança de l'armada. 2. Exaltacions dei valors militari e dau ròtle de l'armada, considerats coma garants de l'òrdre.

militarista adj. e n. Relatiu au militarisme; que n'es partidari.

millenari, ària adj. Qu'a mile ans ò mai.

millenari n.m. Dètz siècles, mile ans.

millenarisme n.m. 1. Ensèms de credenças à un règne terrèstre escatologic dau Messias e dei sieus elets, que deu durar 1000 ans. 2. Movement ò sistema de pensada que contestat l'òrdre social e politic existent, en asperant

una redempcion collectiva que pòu èstre lo retorn à un paradís percut ò la venguda d'un ôme carismatic providencial. Sin.: **messianisme**.

millenarista adj. e n. Qu'apartèn au millenarisme; partidari dau millenarisme. Sin.: **messianista**.

millesimat, da adj. Que poarta un millesime.

millesime n.m. Chifras qu'indícon l'annada d'emission d'una pèça de moneda, dau raïm qu'a servit à faire lo vin, de la produccion d'una veitura, etc. Var.: **millèsimo**. Sin.: (pop.) **milesme**.

millèsimo n.m. Millesime.

milliampèr n.m. (electr.) 0,001 ampèr (mA).

milliamperimètre n.m.

milliampermètre n.m. (electr.) Ampermètre graduat en milliampères. Var.: **milliampermètre**.

milliari, ària adj. *Bòrna millària*: Dins l'Antiquitat, si diúa dei bòrnas plaçadi au bòrd dei vias romani per indicar li milhas.

millibar n.m. (meteor.) Unitat de pression atmosferica, remplaçada per l'ectopascal, que vau 0,001 bar, sigue pauc ò pron $\frac{3}{4}$ de millimètre de mercuri.

millicuria n.m. Unitat de mesura d'usanza en curioterapia (simb. mC1), que correspoande à la quantitat de radiacions gamma emessa per 133 mg de radi durant una ora.

milligramma n.m. Quantitat de 0,001 grama (mg).

millitermia n.f. Unitat de mesura de quantitat de calor (simb. mth), que correspoande à un milen de termia.

millilitre n.m. Quantitat de 0,001 litre (ml).

millimètre n.m. Longuessa de 0,001 mètre (mm).

millimetrat, ada adj. Relatiu au millimètre; graduat en millimètres. Var.: **millimetric**.

millimetric, a adj. Millimetrat.

millimicron n.m. Longuessa de 0,001 micron.

millivòlt n.m. Tension electrica de 0,001 volt (mV).

millivoltmètre n.m. Aparelh graduat en millivòlts, que sièrve à mesurar de diferéncias de potencial picinheti.

milo n.m. Milan. Sin.: **nibla, niblan**.

milonga n.f. Dança populària d'Argentina, vesina dau tango.

milonita n.f. Ròca chaplada per un movement tectonic e finament reducha.

milòrd n.m. (angl.) Ôme ric e elegant.

milza n.f. (anat.) Rata. Sin.: **mina, ratèla**.

mimar vt. 1. Exprimir (una actitud, un sentiment, una accion) per de gèsts, de juècs de fisionomia, sensa emplegar la paraula. 2. Imitar per si rire (una persona, lu sieus gèsts, lu sieus biais). Sin.: **contrafare**.

mime n.m. 1. (liter, grèga e lat.) Comèdia dau caractèr comic e dau tema sovent pastoral, dins la quala lo gèst avia un rôle primordial. 2. Tipe de comèdia dins la quala l'actor representa per de gèsts l'accion, lu sentiments.

mime, a n. 1. Actor especialisat dins lo genre dau mime. 2. 2. Persona qu'imita ben lu gèsts, lo parlar d'una autra persona ; imitator.

mimèsi n.f. Creacion artistica considerada coma una imitacion dau monde.

mimetic, a adj. Relatiu au mimetisme.

mimetisme n.m. 1. Particularitat d'uni espècias viventi de si confondre per la forma (*omomorfia*) ò la color (*omocromia*) mé l'ambient ò m'ai individús d'una autra espècia. 2. Reproduccio maquinala dei gèsts, dei actitudas de quauqu'un d'autre.

mimetita n.f. Clorure d'arseniat de plomb de formula química $Pb_5(AsO_4)_3Cl$, format per l'oxidacion de la galena e de l'arsenopirita.

mimic, a adj. Que mima, qu'exprimisse per lo gèst.

mimica n.f. Mímica.

mímica n.f. 1. Expression de la pensada per lo gèst, lu gèsts de la fisionomia. 2. Ensèms d'expressions de la cara. Var.: **mimica**.

mimicologia n.f. Tractat sobre la mimica. Sin.: **mimografia**.

mimodrama n.f. Òbra dramatica mimada.

mimografe n.m. Autor de pantominas.

mimografia n.f. Tractat sobre la mimica. Sin.: **mimocologia**.

mimografic, a adj. Relatiu à la mimografia.

mimoleta n.f. Fromai vesin de l'edam, ma mai gròs, fabricat en França.

mimología n.f. Art de l'imitacion per lu gèsts e la votz.

mimologisme n.m. Analogia entre lu mòts e lu objèctes que desígnon.

mimologista n.m. Mimològue.

mimològue, òga n. Persona qu'imita la votz, la prononciacion d'una persona.

mimós, oa adj. Si di dei plantas que, coma la sensitiva, si retràcton quora son tocadi.

mimòsa n.f. 1. Planta leguminoa originària dau Brasiu e sonada abitualament sensitiva, perqué li sieu fuèlhas si replégon au contacte mai picchin. 2. *Ôu mimòsa*: Ôu dur que cada mitan es farcida d'una maionesa espessida m'au ros esquiçat.

mimosacea n.f. *Mimosaceas*: Familha de leguminoas que comprèn l'acàcia, la mimòsa dei floristas e la sensitiva.

mimul(e) n.m. (bot.) Flor vivaça ò annuala de la familha dei escrofulariaceas, que la mai conoissuda es *Mimulus guttatus* m'ai sieu flors jauni.

min Simbòle de la minuta, unitat de temps.

min n.m. Dialècte chinés, parlat à Taiwan.

mina n.f. 1. Aspècte de la fisionomia qu'indica d'unu sentiments ò l'estat dau còrs. ◇ *Aver boana mina*: Aver una cara que manifesta la boana santat, aver boana cara; (fam.) èstre ridicule. ◇ *Aver marrida mina*: Semblar malaut. ◇ *Faire boana, marrida mina à quauqu'un*: Li reserver un boan, un marrit acuèlh. Sin.: **marrida cara**.

◇ *Faire mina de*: Faire semblant. Sin.: **faire bus**. 2. Aparença, aspècte exterior. ◇ (pop.) *Mina de ren*: Sensa n'avet l'ària. ◇ *Non pagar de mina*: Non inspirar la fidança en rason de la sieu aparença; aver l'ària de ren (e

sovent: èstre excellent e despièch d'aquel aspècte). Sin.: **aver gaire de moastra, mens que pauc de caua.**

mina n.f. 1. Miniera. 2. (mil.) Galaria soterrana practicada en vista de destrúger au mejan d'una carga explosiva un obratge fortificat enemic. ◇ Carga explosiva sus lo soal, sota tèrra ò dins l'aiga e qu'agisse directament per explosion ò indirectament per lo buf ò per esclats. 3. Bastonet que forma l'axe d'un gredon e que laissa una traça sus lo paper.

mina n.f. (Antiqu.) Unitat de pes que valia entre 400 e 600 gramas.

mina n.f. Anciana mesura de capacitat per li matèrias sequi, qu'en França valia pauc ò pron 78 litres.

mina n.f. Milza.

minablamet adv. (fam.) D'un biais minable.

minable, a adj. e n. (fam.) Paure, mediòcre: *Un resultat minable, un film minable, restar un minable tota la sieu vida.* Sin.: **pietós.**

minador n.m. Minaire.

minaire n.m. e adj. 1. Obrier que travalha dins una miniera. 2. Militari que paua de minas. Var.: **minador.**

minar vt. 1. (min.) Pauar de minas. 2. Cavar lentament en dessota, à la basa: *L'aiga mina la pèira.* 3. (fig.) Atacar, arroñar plan planin: *La dolor lo mina.*

minaret n.m. Torre d'una mosquea, de dont si soànon lu musulmans per li cinc preguieras de cada jorn.

minatge n.m. Accion de minar.

minator n.m. Minotier.

minbar n.m. Dins una mosquea, cadiera per predicar.

mince, ça adj. (fr.) 1. Gaire espés: *Talhar la carn en lesca minci.* 2. Fin, gaire larg. 3. Qu'a gaire d'importança: *Un meriti ben mince.* Sin.: **teune.**

mincir vi. (*mincissi*) Devenir mai mince. ◆ vt. Far semblar mai mince: *Aqueu vestit ti mincissee.* Sin.: **teunesir.**

mindel n.m. (geol.) Segonda glaciacion alpina datada de pauc ò pron 500 000 ans.

mineral n.m. Còrs inorganic, solide à la temperatura ordinària, que constituissse li ròcas de la crosta terrèstra.

mineral, au adj. Qu'apartèn ai minerals. ◇ *Quimia minerala:* Part de la quimia que tracta dei còrs tirats dau règne mineral (per op. à *quimia organica*). ◇ *Aiga minerala:* Aiga que contèn de minerals en dissolucion. ◇ *Règne mineral:* Ensèms dei minerals (per op. à *règne animal*). Var.: **minerau.**

mineralier n.m. Nau facha per portar de cargas forra-borra, de mineraus.

mineralier-petrolíer n.m. Nau que pòu transportar tant de mineraus que de petròli.

mineralisable (-izable), a adj. Que pòu èstre mineralisat.

mineralizacion (-izacion) n.f. 1. (quim.) Transformacion d'un metal en minerau per la sieu combinason m'una substància mineralisatriz. 2. Estat d'una aiga cargada d'elements minerals solubles.

mineralisar (-izar) vt. Transformar (un metal) en minerau.

mineralisator, tritz adj. e n.m. Si di d'un element que transforma un metal en minerau en si combinant ensèms m'eu: *Lo clòre es un mineralisator.*

mineralisat (-izat), ada adj. Que contèn de matèrias minerali: *Una aiga fortament mineralisada.*

mineralitat n.f. Caractèr mineral de quauqua ren, espec. d'un vin.

mineralogia n.f. Branca de la geologia que tracta dei mineraus, dei sieu proprietats fisiqui e quimiqui e de la sieu formacion.

mineralogic, a adj. 1. Relatiu à la mineralogia. 2. Relatiu ai mineras. 3. *Numero, targa mineralogica:* Numéro, targa d'immatriculacion dei veïcules enregistrats per l'administracion.

mineralogicament adv. D'un ponch de vista mineralogic.

mineralogista n. Especialista de mineralogia.

mineralurgia n.f. Ensèms dei procediments e dei tecnicas d'extraccion dei mineraus bruts extrachs dei mineras.

mineralurgista n. Persona qu'a en carga l'extraccion dei substàncias utili dau minerau e de n'en fornir un concentrat.

minerau n.m. Element de terren que contèn de minerals utiles en proporcion importanta, e que demàndon una elaboracion per que l'industria lu emplegue. Sin.: **minier, menier, meneria.**

minerau, ala adj. Mineral.

minèrva n.f. (cir.) Dispositiu ortopedic plaçat à l'entorn dau coal e destinat à mantenir la tèsta drecha e en extensiò.

minervenc, a adj. Relatiu à Minèrva.

minestrone n.m. (mòt it.) Sopa de liumes e de lard mé de pichini pastas ò de ris.

mineta n.f. Minerau de Lorena pusleu paure en fèrre (28 à 34 per cent), fosforós.

minga adj. e pron. indef. Pas un, degun: *Sensa minga rason.*

mingrelian n.m. Lenga parlada dins lo Nòrd-oèst de la Georgia.

minhard, a adj. Que minhardeja.

minhardejar vt. Calinejar. Var.: **aminhardar.**

minhardisa n.f. 1. (lit.) Mancança de natural; gràcia afectada. 2. Galòfre vivaç emplegat per garnir de bordaduras.

minharditge n.m. Fach de minhardejar.

minho n.m. (fam.) Cat.

minhon, a adj. 1. Graciós, delicat, polidet. 2. (fam.) Brave, complasent. 3. *Filet minhon:* Tròç de carn talhat dins la poncha dau filet. ◆ n.m. (fam.) Tèrme afectiu per parlar à un enfant.

minhon n.m. Nom donat ai favorits d'Enric III de França, qu'èron totplen efeminats. Var.: **minhòt.**

minhonament adv. D'un biais minhon.

minhoneta n.f. 1. Pichin gravilhon rotlat, de granulometria foarça precisa. 2. Nom usual comun au

reseda, au galòfre minhardisa e à d'autri pichini flors. 3. Pebre grossierament chaplat. 4. Botilheta miniatura que contèn un d'alçol. 5. Pichina dentela estrecha, fina e leugiera, à pene decorada.

minhòt n.m. Minhon.

mini n.m. Meni.

miniar vt. (*mini*, classic *míni*) Pintar en miniatura.

miniator, tritz n. Miniaturista.

miniatura n.f. 1. Imatge pintat per enlluminar un manescrich. 2. Pintura de pichini dimensions e de factura delicata, coma una scena gracia ò un retrach, sigue enquadrrada, sigue tractada en medalhon, sigue emplegada per decorar una boita, una tabatiera. ◇ *En miniatura*: En reducció. ♦ adj. Foarça pichin; qu'es la reducció de quauqua ren: *Un camion miniatura*. Sin.: **reduch**.

miniaturat, ada adj. 1. Reduch coma una miniatura. 2. Ornament de miniatures.

miniaturisacion (-izacion) n.f. Accion de miniaturizar.

miniaturisar (-izar) vt. (tecn.) Donar de dimensions foarça pichini à.

miniatursita n. Pintre de miniatures.

minicadena n.f. Cadena auta fidelitat foarça compacta.

minicaisseta n.f. Caisseta de pichin format. ♦ n.m. Magnetofòn per lièger de minicaissetas.

minibús n.m. Minicarri.

minicarri n.m. Pichin autocarri. Sin.: **minibús**.

minicomputaire n.m. Computaire de pichin volume, d'una capacitat de memòria mejana, de boana performance, emplegat d'un biais autonòme ò coma periferic d'un computador central ò d'una ret informatica.

minier, a adj. Relatiu ai mineras.

minier n.m. Minerau.

miniera n.f. 1. Jaça de substància minerala ò fossila, enclausa dins la tèrra ò que si pòu trovar à la susfàcia. Var.: **mina**. ◇ *Metals de la miniera de platina*: Metals rares (palladi, iridi, ròdi, e ruteni) qu'acompanhon la platina dins lu sieus mineraus. Sin.: **platinoïde**. 2. Cavitat cavada dins lo soal per extraire lo carbon ò lo minerau: *Davalar dins la miniera*. 3. Ensèms dei installacions necessari à l'esplecha d'una jaça de minerau. 4. (fig.) Fond ric de quauqua ren, ressorsa importanta.

minigueta n.f. Grana de l'amòme. Sin.: **grana de paradís**.

minima (a) loc. adj. inv. (dr.) *Apèl a minima*: Apèl que fa lo ministèri public quora estima la pena tròup leugiera.

minimal, a adj. 1. Qu'a rejонch lo sieu ponch mai bas: *Temperatura minimala*. 2. (art contemp.) Si di d'una obra reducha à de formas geometriqui estrechis e à de modalitats elementari de matèria ò de color. 3. (mat.) *Element minimal*: Element d'un ensemble ordenat tau que n'existeix minga autre element que li sigue inferior. Var.: **minimau**.

minimalisacion (-izacion) n.f. Accion de minimalisar; fach d'estre minimalisat.

minimalisar (-izar) vt. Redurre fins au ponch minimal: *Minimalisar lu fachs*.

minimalisme n.m. Actituda que consistisse à demandar lo mens possible de causas.

minimalista adj. Que representa ò apara una posicion minimala (per op. à *maximalista*). Sin.: **minimista**.

minimant, a adj. Que rejonhe lo ponch mai bas.

minimar vt. Minorar.

minimau, ala adj. Minimal.

minime, a adj. Qu'es totplen pichin, gaire important.

minime, a n. Anciana categoria esportiva, per lu enfants de 11 à 13 ans.

minime n.m. (cat.) Religiós membre d'un ordre mendicant instituit au s. XVⁿ per sant Francés de Paula, à Cosenza (Itàlia).

minimessa n.f. Religioa de l'ordre de sant Francés de Paula.

minimisacion (-izacion) n.f. Accion de minimisar; fach d'estre minimisat.

minimisar (-izar) vt. Acordar una importància mendra à, redurre l'importància de: *Minimisar lo rôle de quauqu'un, minimisar un incident*.

minimisme n.m. (teol.) Doctrina que redue lo mai possible lo nombre de dòggmas.

minimista adj. e n. 1. Minimalista. 2. Si di d'aqueu que vòu redurre lo mai possible lo nombre dei credenças.

minimitat n.f. Qualitat de cen qu'es minime.

mínimo adj. e n.m. 1. Minimum. 2. Minime.

minimom n.m. Minimum.

minimós, oa adj. 1. Que s'ocupa deis mendres detalhs Sin.: **consciencios, escrupulós, metodic**. 2. Que s'ocupa de detalhs inutiles; maniac dau perfeccionisme. Var.: **menimós**.

minimosament adj. D'un biais minimós. Var.: **menimosament**. Sin.: **consciensiosament, escrupulosament, metodicament**.

minimum n.m. (lat.) 1. Lo gra mai pichin au quau una caua pòu èstre reducha ; lo plus pauc possible. ◇ *Au minimum*: Per lo mens, au manco, per lo mendre. 2. (dr.) Pena minimala que poasque èstre aplicada per un cas determinat. ◇ *Minimum vital*: Revengut minimal necessari à la subsistencia d'una persona, d'una familia. 3. (mat.) Element mai pichin (s'existeix) d'un ensemble ordenat. ◇ *Minimum d'una foncion*: Minimum dei valors qu'aquela foncion pilha dins un interval donat ò dins lo sieu domèni de definicion. 4. *Minimum viellessa*: Pension minimala pagada à-n-una persona qu'a l'atge de la retirada. ♦ adj. Minimal. Var.: **mínimo, minimom**.

míño n.m. 1. Pigment roge-orange obtengut per oxidacion de plomb fondut. 2. Pintura antirolh.

ministèri n.m. 1. Foncion, carga de ministre; temps que s'ocupa aquesta foncion. 2. Ensèms dei ministres ò cabinet que compàuon lo govern d'un Estat. 3. Administracion que depende d'un ministre; edifici dont si tròvon lu sieus servicis. 4. *Ministèri public*:

ministerial, a

magistratura estableida pròche d'una juridiccion e que s'entrèva de l'aplicacion dei lèis en nom de la societat. 5. (relig.) Foncion, carga, espec. lo sacerdòci. Sin.: **emplec, carga, foncion, mestier, ofici.**

ministerial, a adj. Relatiu au ministre ò au ministèri: *Foncions ministeriali*. Var.: **ministeriau**.

ministerialament adv. D'un biais ministerial.

ministerialisme n.m. 1. Opinion, comportament d'aquelu que, dins un govèrn parlamentari, sostènon sistematicament tot ministèri. 2. Participacion d'un partit politic que si reclama dau movement obrier à un govèrn que considèra coma borgés.

ministeriat n.m. 1. Carga de ministre. 2. Durada dei foncions d'un ministre. 3. Mena de gestion correnta dins la quala lo rèi delegava la gestion correnta.

ministeriau, ala adj. Ministerial.

ministrable, a adj. e n. Susceptible de devenir ministre.

ministral, a adj. Relatiu à la qualitat de ministre dins la religion protestanta. Var.: **ministrau**.

minstral n.m. 1. Partidari d'un ministèri. 2. En Soíssa, una dei magistraturas. Var.: **ministrau**.

ministrau, ala adj. e n. Minstral.

ministre, essa n.m. 1. Membre dau govèrn d'un Estat à la tèsta d'un departament ministerial. ◇ *Ministre d'Estat*: Títol onorific atribuit à d'unu ministres en rason de l'importança que si vòu donar au sieu camp d'activitat, ò perqué es estat encargat d'una mission particuliera. 2. (relig.) *Ministre dau culte*: Prèire ò pastor encargat d'un servici parroquial.

minitel n.m. (nom depauat, m'una majuscula) Terminal d'interrogacion emplegat en França entre lo 1980 e lo 2012 (rapidament remplaçat per l'internet).

minitelista n. Usancier d'un Minitèl.

minitractor n.m.

minnesang n.m. (liter.) Poesia cortesa alemanda dei s. XIIⁿ e XIIIⁿ.

minnesänger n.m. Poeta cortés alemand dei s. XIIⁿ e XIIIⁿ aflatada per la poesia lirica d'òc..

minoenc n.m. Periòde de l'istòria de Creta, dau IIIⁿ millenari fins à 1000 av. J.-C. ♦ **minoenc, a** adj. Dau minoen.

minoptèr n.m. (zool.) Nuèchola dei alas lòngui.

minor, a adj. 1. D'una importància segondària, d'un interès mendre: *Un afaire minor*. 2. (mús.) Si di de l'interval musical qu'es mai pichin d'un mièg-ton cromatic que l'interval major format dau meme nombre de gras. ◇ *Mòde minor ò minor*, n.m.: Mòde dins lo quau lu intervals formats à partir de la tonica son minors ò justs, e caracterisat per un mièg-ton entre, respectivament, lu 2^d e 3ⁿ, e lu 5ⁿ e 6ⁿ gras.

minor, a adj. e n. Que non a encara l'atge de la majoritat legala.

minora n.f. (log.) Segonda proposicion d'un sillogisme.

minoracion n.f. Accion de minorar.

minorança n.f. Ensèms de personas, de cauas, inferior en nombre per raport à un autre ensèms. Sin.: **minoritat**.

minorant adj.m. n.m. (mat.) *Element minorant d'una part d'un ensemble ordenat* E ò *minorant*, n.m.: Element de E inferior à toi lu element d'aquesta part.

minorar vt. 1. Diminuir l'importància de quauqua ren, li acordar una valor mai pichina: Minorar un incident diplomatic. 2. Portar quauqua ren à una chifra inferiora: Minorar lu prètz dau 10 %. 4. Determinar un minorant. Sin.: **minimar**.

minorat n.m. Títol e foncion d'un clerc qu'a reçauput lu òrdres minors.

minoratiu, iva adj. (lit.) Que minora.

minorita n.m. Fraire minor.

minoritari, ària adj. e n. Qu'apartèn à la minoritat; que s'apontèla sobre una minoritat.

minoritat n.f. (dau lat. *minor*) 1. Estat d'una persona que non a encara l'atge de la majoritat. 2. Periòde de la vida d'una persona pendent la quala non es legalament responsabla dei sieus actes e non a l'exercici dei sieus drechs.

minoritat n.f. (angl. *minority*) 1. Ensèms de personas, de cauas, inferior en nombre per raport à un autre ensèms. Sin.: **minorança**. 2. Grope de persona que comprèn lo nombre de votz mai bas dins una eleccio, un vòte. 3. Ensèms d'aquelu que si diferéncion au dedintre d'un meme grope (per op. à *majoritat*). ◇ *Minoritat nacionala*: Grope que si destria de la majoritat de la populacion per li sieu particularitats etniqi, la sieu religion, la sieu lenga ò li sieu tradicions: *La minoritat occitana*.

minorquin, a adj. e n. De Minòrca. Var.: **menorquin**.

minòt n.m. Farina emplegada per li pastas ò per l'alimentacion dau bestiari.

minòt, a n. Drollet.

minotaria n.f. 1. Usina dont si transforma lo gran en farina. 2. Comèrci, industria de la transformacion dau gran en farina.

minotier n.m. Persona que fa marchar una minotaria. Sin.: **minotor**.

minucia n.f. Aplicacion atentiva e escrupuloa ai detalhs. Sin.: **menudaria**.

minuciós, oa adj. 1. Que s'estaca ai pichins detalhs, escrupulós. 2. Fach mé minucia; que demanda de minucia: *Un travalh minuciós*. Sin.: **menimós, conscienciós, escrupulós**.

minuciosament adv. Embé minucia. Sin.: **menimosament**.

minuet n.m. Menuguet.

minuscul(e), a adj. Pichinet.

minuscul(e), a adj. e n.f. *Letra minuscula, caractèr minuscu* ò *minuscula*, n.f.: Letra pichina. Contr.: **majuscula**.

minushabens n.m. (latin) (fam.) Persona d'una intelligença debla, d'una granda mediocritat intellectuala.

minussar vt. Talhar ò rompre à pichins tròç. Var.: **menussar**. Sin.: **menudar**.

minussarias n.f. pl. Menudalhas. Var.: **menussarias**. Sin.: **menudarias**.

minuta n.f. 1. Unitat de mesura dau temps (simb. min.), que vau 60 segondas. 2. Cort espaci de temps: *M'en torni dins una minuta*. Sin.: **instant**, **momenet**, **momenton**. ◇ *La minuta de veritat*: Lo moment excepcionau e cort dins lo quau la veritat esclata. 3. Unita de mesura d'angle (simb. °), que vau 1/60 de gra, sigue $\pi/10800$ radian. Sin.: **minuta sexagesimal**. 4. (metrol.) *Minuta centesimal*: Sotamultiple dau grade, que vau $\pi/20000$ radian. ♦ interj. *Minuta!*: Aspèra! Doçament! Plan! Suau! D'aise!

minuta n.f. (dr.) Escrich original d'un jutjament ò d'un acte notariat, que lu interessats n'en poàdon aver que de còpies (*gròssas* ò *expedicions*) ò d'extrachs.

minutaire n.m. Aparelh m'un movement de relotjaria, que permete de reglar la durada d'una accion dins una maion: *Lo minutaire dau lume*.

minutar vt. Fixar mé precision la durada, lo debanament de: *Minutar una intervencion à la television*.

minutari n.m. Registre que contèn li minutas dei actes d'un notari. Var.: **minutier**.

minutari, ària adj. (dr.) Qu'a lo caractèr d'una minuta: *Un acte minutat*.

minutaria n.f. 1. Aparelh electric m'un movemet de relotjaria, destinat à assegurar un contacte pendent un temps determinat. 2. Part dau movement d'un relòtge que sièrve à marcar li diferenti parts de l'ora.

minutatge n.m. Accion de minutar.

minutier n.m. Minutari.

mioblast n.m. Cellula soca responsabla de la miogenesi.

mioblastòma n.m. (patol.) Tumor generalament sensa gravitat dei cellulas musculari.

miocardi n.m. Ensèms dei cellulas musculari cardiaqui; muscle vuèi que forma la part contractila dau coar.

miocarditi n.f. Inflamacion dau miocarde.

miocardiopatia n.f. (med.) Tèrme generic dei malautias dau miocardi.

miocardioscleròsi n.f. (patol.) Estrechiment dau miocardi.

miocastòr n.m. Miopotame.

miocene, a n.m. e adj. Tèrq periòde de l'èra terciària, entre l'oligocene e lo pliocène, qu'a vist l'aparicion dei mamifèrs evoluts.

miocenic, a adj. Relatiu au miocene.

mioclònia n.f. Contraccion muscularia anormala.

miodesopsia n.f. Aparicion de ponchs mobiles dins lo camp visual.

miodynìa n.f. Dolor muscularia que si manifèsta en lu reumas muscularis, d'uni neuralgias e sobretot en li ràmpeas.

mioedèma n.m. Contraccion nodulària d'un muscle superficial que resulta d'un còup reçauput ò d'una irritacion locala.

miofibrilla n.f. Cadena que forma li unitats contractili dau muscle.

miogène, a adj. Que pertòca lu elements mesodermics que si tresmúdon en fibras musculari.

miogenèsi n.f. Formacion dei muscles esqueletics dins l'embrion.

miogenia n.f. Ensèms dei procediments que perméton a d'unu elements diferenciats dau mesodèrma de si tresmudar en fibras musculari.

mioglobina n.f. Proteïna vesina de l'emoglobin presenta en lu muscles.

mioglobinuria n.f. Malautia dau cavau caracterizada per l'eliminacion de mioglobina en l'urina que si tencha de roge.

miografe n.m. Aparelh qu'enregistra li contraccions musculari.

miografia n.f. Enregistrament grafic de la contraccion dei muscles.

miograma n.m. Corba obtenguda per miografia.

miolèmma n.m. Tube transparent que contèn li fibras musculari.

miolisi n.f. Demeniment de la fibra muscularia que si manifèsta à la començada d'una miopatia.

miologia n.f. Estudi dei muscles.

miòme n.m. Tumor dau teissut musculari.

miomectomia n.f. Ablacion d'un miòme.

miomòrfes n.m. *Miomòrfes*: Sota-òrdre de mamifèrs enclausant mai de mila sòrtas, de que lo tipe n'es lo garri.

miopat, a adj. e n. Pertocat de miopatia.

miopatia n.f. Atrofia muscularia grèva, de l'evolucion progressiva.

miopatic, a adj. Relatiu à la miopatia.

miòpe, a adj. e n. 1. Pertocat de miopia. Sin.: lèrni. 2. (fig.) Que manca de discerniment, de perspicacitat.

miopia n.f. 1. Anomalia de la vista que fa que non si véon clarament lu objèctes alunhats 2. (fig.) Mancança de discerniment, de perspicacitat. Var.: **miopisme**.

miopisme n.m. Miopia.

mioplasma n.m. Protoplasma de la cellula muscularia. Sin.: sarcoplasma.

mioplastia n.f. Operacion cirurgicala qu'a per tòca la refeccion d'un muscle.

miopotame n.m. (zool.) Ragondin. Sin.: **miocastòr**.

miorelaxant, a adj. e n. Si di d'un medicament qu'ajuda à la relaxacion dei muscles.

miorelaxacion n.f. Relaxacion muscularia.

miorrafia n.f. Operacion cirurgicala que pertòca la sutura d'un muscle.

miosalgia n.f. Dolor muscularia.

mioscleròsi n.f. Induracion d'un muscle deuguda à la proliferacion d'un teissut conjontiu.

miòsi n.m. (med.) Estrechiment anormal de la pupilla. Contr.: **midriasi**.

miosina n.f. Proteïna constituenta dei miofibrillas, que juèga un ròtle important dins la contraccion dei muscles.

miositi n.f. (med.) Inflamacion dau teissut musculari.

miosòma n.m. Ensèms dei discs que la sieu recampada per lo biais d'una substància intermediària fòrmon la fibrilha muscularia regada.

miosòtis n.m. Planta dei flors blavi, pichineti e eleganti (Familha dei borraginaceas). Sin.: **èrba dei estelas**.

miosteòma n.m. Osteòma desenvolopat dintre un muscle.

miotic, a adj. Pertòca lu medicaments que provòcon la miòsi.

miotomia n.f. (cir.) Intervencion cirurgicala qu'a per tòca de talhar un muscle.

miotonìa n.f. Trebolament caracterisat per lo flaquitge de la decontraccion d'un muscle.

miotonic, a adj. Que pertòca la miotonìa.

miquelina n.f. (camin de ferre) Autoralh leugier equipat de gomas especiali.

mir n.m. En Rússia, assemblada encargada de la gestion dei afaires d'una comuna paisana; la comuna paisana d'esperela.

mira n.f. 1. Ambicion, tòca. Var.: **amira**. Sin.: **estigança**. 2. (opt.) Règle graduada ò senhal fixe emplegats per lo nivelament, en geodesia ò en topografia. 3. (fot.) Dessenh de trachs de larguessas e d'orientacions differenti, que sièrve per estudiar lu limits de netitge d'un objectiu fotografic ò d'una susfàcia sensibla. 4. (telev.) Imatge que compoarta divèrs motius geometricos, que permete d'optimisar lo reglatge dei aparelhs de recepcion. 5. (arm.) *Cran de mira*: Entalh praticat dins l'auça d'una arma de fuèc e que sièrve per mirar. ◇ *Linha de mira*: Linha drecha determinada per lo mitan dau cran de mira e per la cima dau guidon d'una arma de fuèc. ◇ *Ponch de mira*: Ponch que si vòu tocar en tirant m'una arma de fuèc.

mirabèla n.f. 1. Pichina pruna jauna, doça e perfumada. 2. Aigardent que si fa m'aqueu fruch.

mirabelier n.m. Pruniera que dona de mirabèlas (Familha dei rosaceas).

mirabilis n.m. Planta erbacea, originària d'Àfrica e d'Amèrica, sovent cultivada per li sieu grandi flors coloradi que si duèrbon la nuèch, cen que li dona lo sieu nom usual de bèla de nuèch (Familha dei nictaginaceas).

mirabilita n.f. (miner.) Sulfat natural de sòdi decaïdrat, de formula química $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$.

miraciði n.m. Promiera forma larvària dei vers trematòdes.

miraclant, a adj. e n. Que fa de miracles. Sin.: **taumaturgue**.

miraclar vi. Faire de miracles. Var.: **miraclejar**.

miracle n.m. 1. Fenomène interpretat coma una intervencion divina: *Lu miracles de Lorda*. ◇ *Cridar au miracle*: Manifestar un estonament admiratiu, sovent excessiu. 2. Fach, resultat estonant, extraordinari; azard meravilhós, astre excepcional: *Seria un miracle se*

l'OGCN siguesse campion. Sin.: **meravilha, prodigi**. ◇ *Per miracle*: D'un biais urós, que nos s'asperava. 3. À l'Atge Mejan, drama religiós que metia en scena una intervencion miraculosa d'un sant ò de la Verge.

miraclejant, a adj. De l'òrdre dau miracle.

miraclejar vi. Faire de miracles. Var.: **miraclar**.

miraclós, oa adj. Miraculós.

miraclosament adv. Miraculosament.

miraculat, ada adj. e n. 1. Si di de quauqu'un qu'es estat l'objècte d'un miracle. 2. Que, per un còup d'astre excepcional, a evitat una catastròfa.

miraculisar (-izar) vt. Presentar coma un miracle.

miraculós, oa adj. 1. Que tèn dau miracle: *Una remontada miraculosa*. 2. Estonant, extroordinari per lu sieus efèctes: *Un remèdi miraculós*. Var.: **miraclós**.

miraculosament adv. D'un biais miraculós. Var.: **miraclosament**.

mirada n.f. 1. Agach d'admiracion. 2. Accion de dirigir lo regard au travèrs d'una arma, d'un objectiu fotografic, etc.

mirador n.m. Torre d'observacion ò de susvelhança, espec. per la garda de presoniers, d'un depaus, etc.

miraire, airitz n. Mersona que fa lo miratge dei òus.

miralh n.m. 1. Vitre polit e metallisat (generalament m'd'argent, d'estanh ò d'alumini) que remanda lu ràis luminós. 2. Susfàcia metallisada qu'a lu memes usatges que lo vitre polit. ◇ (aeron.) *Miralh d'apontatge*: Sistema optic que permete ai pilòts d'efectuar solets la sieu manòbra. 3. (lit.) Susfàcia unida que rebate li causas: *Lo miralh de l'aiga*.

miralh n.m. 1. Pèça d'armadura per protegir la tèsta dau cavau. Sin.: **chanfren** (fr.), **testiera, frontau**. 2. (zool.) Taca blanca sus lo chanfren d'un cavau.

miralhant, a adj. (lit.) Que miralha.

miralhar vt. Mirar. ◆ vi. Rebatre lo lume. Sin.: **rebatre**. ◆ si **miralhar** v.pr. Siregarjar (dins un miralh).

miralhat, ada adj. *Estòfa miralhada*: Estòfa que miralha.

miralhejadís n.m. Que miralha.

miralhejar vi. Miralhar.

miralhet n.m. Pichin miralh. ◇ (espec.) Aisina de caça format de pichoi miralhs que si fa virar au soleu per atraire li alaudetas.

miralhier n.m. Fabricant de miralhs.

miralhin n.m. Pichin miralh.

mirament n.m. Mena de miratge en auta mar.

miranda n.f. 1. Belvèire, mirador. 2. *Faire miranda*: Faire de miracles, faire quauqua ren d'excepcional.

mira-òus n.m. inv. Aparelh que sièrve à observar per transparença lo dedintre dei òus au mejan dau lume electric.

mirapeis n.m. Preparacion de nhifs, de cebas, de cambajon ò de ventresca que si pòu ajustar à de plats per n'en exaltar la sabor.

mirapeissés, a adj. e n. Originari ò estatjant de Mirapeis (Arièja).

mirar vt. 1. (lit.) Rebatre: *Lu aubres míron li sieu fuèlhas dins l'aiga dau riu.* 2. (tecn.) Observar (un ou) à contrajorn au mejan d'un mira-òus per s'assegurar de l'estat dau sieu contengut. ♦ vi. Orientar una arma, un aparelh fotografic vers un objectiu determinat. ♦ si **mirar** v.pr. (lit.) 1. Si regarjar dins un miralh ò dins una susfàcia polida. 2. Si rebatre: *Lu aubres si míron dins l'aiga.*

miratge n.m. 1. Fenomène d'optica observable dins li regions dont si tròvon sobrepaudi de jaças d'ària de temperaturas differenti (deserts, banquisa), que fa que lu objèctes alunhats an un imatge ò divèrs imatges diversament inversats e sobrepauats. 2. (fig.) Aparència enganairitz que pòu sedurre per un moment: *Aquela esperança èra solament un miratge.* Sin.: **emborniador**. 3. Accion de mirar un ou.

mirbana n.f. *Essença de mirbana:* En perfumaria, nitrobenzène.

mirgalhadís n.f. Mirgalhadura.

mirgalhadura n.f. Que presenta una parença de colors variadi e beluguejanti. Var.: **mirgalhadís**.

mirgalhar vt. Donar una parença mirgalhada.

mirgalhat, da adj. De colors variadi e beluguejanti.

miriada n.f. Quantitat enòrma, indefinida: *De miriadas d'estelas.* Sin.: **miliassada**.

miriamètre n.m. Distança de détz mila mètres.

miriapòde n.m. *Miriapòdes:* Classa d'artropòdes terrèstres que presènton de segments e de patas en grand nombre, m'un pareu d'antenes, de mandibulas e de traqueas respiratori. Sin.: (corrent) **milapatas**.

mirific, a adj. Meravilhós.

miriofilla n. Planta aquàtica dei fuèlhas en fini lanieras, que s'emplega sovent dins lu aqüaris.

mirliton n.m. Instrument de música dins lo quau lo buf uman fa vibrar una membrana que modifica la votz que parla ò canta davant. ♦ (fam.) *De mirliton:* De marrida qualitat, en parlant d'un son, d'una música, de vers.

mirmecofil(e), a adj. e n. Si di dei espècias animali que vívon en permanència dins li formiguieras e dei plantas dont vívon li formigas.

mirmidon n.m. (lit.) Òme picchin e insignificant.

mirmilhon n.m. Gladiator roman, armat d'un boclier, d'una espada corta e d'un casco, que si batia generalament còntra lo retiari.

mirobalan n.m. Drupa de divèrs badamiers d'Índia, que s'emplega en tanaria e s'emplegava en farmacia. Var.: **mirobolant**.

mirobolant n.m. Mirobalan.

mirobolant, a adj. Tròup extraordinari per poder devenir vér. Sin.: **utopic**.

mirològue n.m. En Grècia, cant que lu pròches d'un moart cantavon per li funeralhas.

mirosina n.f. Enzima dei granas de mostarda, que libera l'essença de mostarda.

miroxile n.m. Aubre d'Amèrica tropicala, que fornisce de resina odoranti. Var.: **miroxilon**.

miroxilon n.m. Miroxile.

mirra n.f. Resina odoranta que vèn d'un aubre d'Arabia.

mirtacea n.f. *Mirtaceas:* Familha de plantas dei regions caudi, coma la murta e l'eucaliptus.

mirta n.f. Murta. Sin.: **nèrta**.

mirtiforme, a adj. (anat.) Qu'a la forma d'una fuèlha de murta.

MIRV n.m. inv. (de l'anglés Multiple Independent [targetable] Reentry Vehicle) Carga multipla qu'un missile empoarta e que lu sieus elements poàdon èstre guidats cadun sobre un objectiu particulier.

misandre, a adj. e n. Que sente ò manifesta de mesprètz per lu òmes, per op. à *misogine*.

misandria n.f. Comportament misandre, per op. à *misoginia*.

misantròpe, a adj. e n. Que li agrada d'estre solet, que fugisse la societat, lu autres. Contr.: **filantròpe**.

misantròpia n.f. Disposicion d'esperit que mena à fugir la societat. Var.: **misantròpisme**. Contr.: **filantròpia**.

misantròpic, a adj. Qu'a lo caractèr de la misantropia.

misantròpisme n.m. Misantropia.

miscellaneas n.f. pl. (lit.) Recuèlh constituit d'articles, d'estudis variats.

miscibilitat n.f. (didact.) Caractèr de cen qu'es miscible.

miscible, a adj. (didact.) Que pòu formar m'un autre cors un mesclum omogeneu. Sin.: **mescladís**.

misé n.f. Madomaisèla.

misenita n.f. (miner.) Mineral compauat d'un sulfat acide de potassa esquasi pur.

miserabilisme n.m. Tendença lierària e artistica caracterizada per un gust sistematic per la representacion de la misèria umana.

miserabilista adj. e n. Que pertòca lo miserabilisme.

miserablament adv. D'un biais miserable. Sin.: **escarsament**.

miserablàs, assa adj. Foarça miserable. Sin.: **pauràs**.

miserable, a adj. e n. 1. Que manca de ressorsas; indigent, necessítós. Var.: **miserós**. Sin.: **mesquin**. 2. De natura à far nàisser la pietat: *Una fin miserabla, una situacion personala miserabla.* 3. Digne de mesprètz, sensa valor: *Un acte miserable.* ♦ adj. Qu'a gaire de valor, d'importança: *Un salari miserable.* Sin.: **escars**.

miseracion n.f. Sentiment de pietat, de misericòrdi. Sin.: **compassion, commiseracion, misericòrdia**.

miserere n.m. inv. 1. Saume que la sieu traduccio dins la Vulgata comença per aqueu mot, un dei sèt saumes de la penitença; pèça de música cantada, compauada sobre li paraulas d'aqueu saume. 2. Nom ancian de l'occlusion intestinala.

misèria n.f. 1. Estat de granda pauretat, de feblessa, d'impotència; mancança grèva de quauqua ren: *Viure dins la misèria.* 2. Eveniment dolorós. Sin.: **afliccion**,

misericordiós, oa

patiment. 3. Caua de gaire d'importança: *Aqueu salariat ganha una misèria.* 4. Tradescàntia (planta). ♦ pl. Cen que rende la vida doloroa, penoa: *Li pichini misèrias de la vida, faire de misèrias à quauqu'un.*

misericòrdia n.f. 1. (lit.) Pietat que poarta à perdonar à-n-un colpable, à faire gràcia à-n-un vencut; perdon acordat per pura bontat. 2. Consòla plaçada sota la forma d'una glèia e que sièrve, quora aqueu sèti es auçat, à s'apontelar tot en semblant èstre totalament drech. 3. (vièlh) *Àncora de misericòrdia:* Àncora mai mai foarta d'una nau. ♦ interj. Marca una sorpresa陪同nada de despièch, de pena, d'espavent.

misericordiós, oa adj. Enclin à la misericòrdia, au perdon. Sin.: **clement, generós.**

miserós, oa adj. Qu'es dins la misèria. Var.: **miserable.** Sin.: **paure, mesquin.**

misidaceu n.m. *Misidaceus:* Òrdre de crustaceus de mar auta, pusleu grangs e desprovedits de branquias.

misogine, a adj. e n. Que sente o manifèsta de desprètz per li fremas, per op. à *misandre*.

misoginia n.f. Comportament misogine, per op. à *misandria*.

misologia n.f. Refut de rasonar.

misològue, a n. Qu'es còntra lo rasonament.

misoneïsme n.m. Aversion per tot cambiament, per tot cen qu'es noveu.

misoneïsta adj. e n. Que manifèsta de misoneïsme.

misopedia n.f. Aborriment a respech dei mainaus.

mispickel n.m. (mòt al.) (miner.) Arseniosulfure natural de ferre (FeAsS). Var.: **mispiquet.**

mispiquet n.m. Mispickel.

miss n.f. (angl.) 1. Joventa anglesa. 2. Regina de beutat: *Miss Provença.*

missau n.m. Libre que contèn lu tèxtos de la liturgia de la messa.

missi dominici n.m. pl. (ist.) Agents que Carlemanhe mandava, doi per doi, un clergue e un laïc, per assegurar lo contraròtle dei autoritats locali.

missil(e) n.m. Projectile enclaus dins un sistema d'arma militària classica o nucleària, m'un sistema de propulsion automatic o guidat e guidat sus tot o partida dau sieu itinerari per autoguidatge o per teleguidatge.

missilier, a n. Militari especialisat dins lo servici dei missiles.

mission n.f. 1. Carga donada à quauqu'un de complir una tasca definida. 2. Foncion temporària e determinada qu'un un govèrn o una organisacion dona à quauqu'un, à un grop. 3. Ensèms dei personas qu'an reçauput aquela carga. 4. Tòca elevada, dever inherent à una profession, una activitat e au ròtle social que li es atribuit. 5. (relig.) Organisacion que tende à la propagacion de la fe. ♦ Establiment de missionaris. ♦ Seguida de predicacions per la conversion dei infidèles e dei pecadors.

missionari, ària n. Religiós emplegat ai missions estrangieri o interiori. ♦ adj. (relig.) Relatiu ai missions, à l'espandiment de la fe.

missiva n.f. e adj. (lit.) Letra. ♦ (dr.) *Letra missiva:* Tot esrich donat à la poasta o a un particular per lo faire pervenir.

missòla n.f. Espècia de peis-cans de fond, de talha mejana, mé 5 pareus de fendas branquial, de l'esquina gris unifòrme o non, vivipares, manjadís.

mission n.m. Cervelat.

mission n.f. Meisson.

missionada n.f. Meisson.

missionadoira n.f. Meissonadoira.

missionaira n.f. Meissonaira.

missionaira-batèira n.f. Meissonaira-batèira.

missionaira-ligaira n.f. Meissonaira-ligaira.

missionaire, airitz n. Meissonaire.

missionar vt. Meissonar.

missionatge n.m. Meissonatge.

missionier, a adj. Meissonier.

missuga n.f. Ciste. Var.: **mussega.**

mistela n.f. Most de raïm au quau s'ajusta d'alçòl per faire cessar la sieu fermentacion.

mistèri n.m. 1. Cen qu'es escondut, incomprendible, desconoissut: *Lu mistèris de la vida.* ♦ *Faire mystère de:* Tenir secret. 2. Question dificila, segura. 3. (teol.) Veritat de fe inaccessible à la rason humana soleta e que pòu èstre conoissuda solament per una revelacion divina. 4. (liter.) À l'Atge Mejan, pèça de teatre dau subjècte religiós e dont si fafa intervenir Dieu, lu sants, lu àngels e lo diau. 5. (ist.) Ensèms de doctrinas secrets e de rites iniciatics que la sieu revelacion devia portar lo sauvament, dins d'uni religions anciani originari de Grècia o d'Orient.

mistèri n.m. (nom depauat) Crema glaçada recubèrta de merenga e de pralinat.

misteriós, oa adj. 1. Que contèn un sens escondut: *De paraulas misterioï.* 2. Dificile de capir, desconoissut. 3. Tengut secret: *Si siam rescontrats dins un luèc misteriós.* 4. Si di d'una persona que la sieu indentitat non es conoissuda o que s'enviròuta de mystèri: *Es vengut un visitaire misteriós.*

misteriosament adv. D'un biais misteriós.

mistic, a adj. 1. Que pertòca lu mystèris de la religion. 2. Qu'apartèn au misticisme. 3. (dr.) *Testament mistic:* Testament presentat claus e sagelat à un notari, que dreïça un acte en preséncia de doi testimònies. ♦ adj. e n. 1. Que practica lo misticisme, qu'a una fe religiosa intensa. 2. Persona que s'adona à la teologia o à la vida mística. 3. Que lo sieu caractèr es exaltat, que li sieu ideas son absoludi.

mistica n.f. 1. Filosofia o teologia que tracta dei fenomènes que non si poàdon explicar racionalament. 2. Credença absoluta que si forma à l'entorn d'una idea, d'una persona. 3. Ensèms dei practices que fan metre en contacte l'ànima m'au divenc.

misticament adv. Segond lo sens mistic.

misticèt n.m. *Misticèts:* Sota-òrdre de cetaceus que poàrtan de fanons e son sensa dents, coma la balena.

misticisme n.m. 1. Actituda religiosa o filosofica qu'affirma la possibilitat d'una union perfiecha mé Dieu o l'Absolut dins la contemplacion o l'extasi; doctrina

qu'admete la realitat d'aquesta union. 2. Doctrina ò credenza fondada sobre lo sentiment religiós ò que li fa una granda plaça. ◇ Tendença à si fondar sobre lo sentiment, e espec. lo sentiment religiós, sobre l'intuicion e non sobre la rason. ◇ Iniciacion ai mistèris de la fe.

misticitat n.f. Caractèr de cen qu'es mistic; fe intensa, practicas mistiqui.

misticable, a adj. Que pòu èstre mistificat.

misticacion n.f. 1. Accion de mistificar, d'enganar quauqu'un. 2. Cen qu'es solament illusion, que constituisse un mite intellectual; impostura.

misticaire, airitz adj. e n. Mistifier.

misticifar vt. (*mistifiqui*) 1. Abusar de la credulitat de quauqu'un per s'en garçar. 2. Enganar en donant de la realitat una idea agradiva ma faussa.

misticator, tritz adj. e n. Que mystifica, que li agrada mystificar; autor d'una mystificacion. Var.: **misticator**.

mistrofla n.f. (pop.) Play-boy.

mistrofet, a adj. e n. Mistolin.

mistolin, a adj. Maigre à l'excès.

mistralada n.f. Còup de mistrau. Var.: **magistralada**.

mistralàs n.m. Gròs còup de mistrau. Var.: **magistralàs**.

mistralejar vi. Bufar, en parlant dau mistrau. Var.: **magistralejar**.

mistralenc, a adj. Nom donat à una grafia engimbrada au s. XIX^{en} per J. Romanilha, apiejada màgerment sus lo francés. Es una mena d'escriptura qu'a ren de comun à respièch de la grafia originala occitana, aquela d'aquí eissida dau s. X^{en} e de l'epòca trobadoresca. F. Mistral non volia escriure li sieu òbras en la grafia de Romanilha, ma sota la pression contunha d'aqueu d'aquí finissèt per li consentir. Logicament si deuria qualificar aquela grafia de *romanilhanca*.

mistralet n.m. Pichin mistrau. Var.: **magistralet**.

mistrau n.m. Vent dau Nòrd-Nòrd-Èst, que bufa en particulier sus la valada de Ròse en fins à-n-una zòna situada entre lu meridians de Seta e de Tolon. Còmpte tengut de la sieu potència, lo mistrau pòu bofar fins à Còrsega. (En d'autre luècs, si parla de *tramontana*). Var.: **magistrau**.

mita n.f. (ist.) Travalh forçat au quau lu Espanhòus constrenhíon lu Indians dins li sieu colonias americanas.

mitacisme n.m. Vici dau discors que resulta de la repeticion de la letra m dins diferents mòts de la mema frasa.

mitadar vt. Despartir per mitat lu revenguts d'una mitadaria.

mitadaria n.f. 1. Contracte agricòla dins lo quau lo proprietari es pagat m'una part de cen qu'es recoltat. 2. Proprietat fonsiera que fa l'objècte d'un tau contracte; lu bastiments d'aquesta proprietat. Sin.: **miejaria, bordina**.

mitadenc, a adj. 1. Que va per mitan. 2. Mejan.

mitadier, a n. e n. Metaier. Sin.: **miejaire**.

mitan n.m. 1. Luèc situat à la mema distança de toi lu ponchs à l'entorn ò ai extremits de quauqua ren. ◇

(mat.) *Mitan d'un segment*: Ponch situat à pariera distança dei extremits. 2. (coregr.) Exercici fach au centre de la classa, sensa barra. 3. *Mitan de terren*: Au balon, jugaire encargat d'assegurar la ligason entre la defensa e l'ataca; ensèms dei jugaires qu'an aqueu ròtle. 4. Moment parierament alunhat dau començament e de la fin d'un periòde de temps: *Lo mitan de la nuèch*. 5. Posicion moderada, entre doi partits extrèmes. 6. Espaci material dins lo quau un còrs es plaçat. 7. Ensèms dei factors exteriors qu'agísson d'un biais permanent ò duradís sobre lu èstres vivents. ◇ (biol.) Biotòpe, site dont viu abitualament una espècia. ◇ *Mitan interior*: Mitan dont son directament li cellulas viventi dei animaus superiors, es à dire lo sang e la linfa. ◇ (bacter.) *Mitan de cultura*: Producit nutritiu artificial que permete la creissença pauc ò pron rapida de populacions bacterianas ò lo sieu isolament en colonies separadi, dins una tòca diagnostica. ◇ (geogr.) *Mitan geografic*: Ensèms dei caraterísticas fisiqui (releu, clima, etc.) e umani (environmental politic, economic, etc.) qu'an una influència sobre la vida dei òmes. ◇ Environament social, gropes de personas dont una persona viu abitualament, de dont vèn: *Venir d'un mitan populari*. ◇ *Levar dau mitan, lève-ti dau mitan!*: Expressions per caçar quauqu'un qu'es embarrassant. 8. *Lo mitan*: L'ensèms dei personas que vívon en defoara de la lèi; banditisme. ♦ loc. prep. *Au mitan de*: Au centre, dins la part centrala de; demisièg. ♦ loc. adv. *Au beu mitan, en plen mitan*: Au moment mai intense de quauqua ren que si debana: *Es arribat au beu mitan dau film*.

mitan n.f. 1. Caduna dei doi parts egali d'un tot: *Cinc es la mitan de dètz*. Var.: **mitat**. ◇ *À mitan*: Parcialament. ◇ *À mitan prètz*: Per la mitan dau prètz ordinari. ◇ *Mitan ..., mitan ...*: Per una part ..., per una autra part ... ◇ *Mitan-mitan*: Dins una egalitat totala dei doi compauants. 2. Una dei doi parts esquasi egali d'un espaci, d'una durada, d'una accion: *Faire la mitan dau camin*. ◇ *À mitan camin*: Au mitan de l'espaci que si deu percórrer; sensa menar à la sieu fin un travalh qu'es estat interrot. ◇ *Èstre, si metre de mitan*: Partatjar à egalitat lu riscs e lu resultats d'una empresa. ◇ *Èstre per mitan dins quauqua ren*: Èstre responsable per una part.

mitana n.f. Ganc que s'arrèsta ai promieri falanges.

mitat n.f. Mitan.

mite n.m. 1. Racònte populari ò literari que mete en scena d'èstres sobrumans e d'accions imaginari, dins lu quaus son transpaucs d'eveniments istorics, vertadiers ò non, ò dins lu quaus si projècton d'unu complèxes individuals ò familhals e socials. 2. Construccion de l'esperit que non repaua sobre un fond de realitat. 3. Representacion sibolica qu'influença la vida sociala: *Lo mite dau progrès*.

mitic, a adj. Relatiu ai mites; legendari.

mitificacion n.f. Fach de mitificar; lo sieu resultat.

mitificar vt. Donar un caractèr de mite à.

mitigacion n.f. (dr.) *Mitigacion dei penas*: Substitucion d'una pena mai doça à la pena que lu jutges avion donat, en rason de la feblessa fisica dau condamnat.

mitigaire

mitigaire n.m. Aparelh de robinetaria que permete un reglatge manual ò termostatic de la temperatura de l'aiga.

mitigant, a adj. Adocissent.

mitigar vt. (*mitigui*) Adocir, rendre pas tant rigorós.

mitigat, ada adj. 1. Pusleu desfavorable: *Un acuèlh mitigat*. 2. Gaire rigorós: *Una atencion mitigada*. ◇ Qualifica una dei doi tendenças dau catarisme. 3. Mesclat de quauqua ren, adocit: *D'elògis mitigats de criticas*.

mitigatiu, iva adj. Qu'adocisse.

mitilaceus n.m. *Mitilaceus*: Sobreñamilha qu'enclau lu muscles, lu litofagues...

mitiliculтор, tritz n. Persona qu'alèva de muscles.

mitilicultura n.f. Alevatge de muscles.

mitilitoxina n.f. Substança toxica presenta dins lo fetge d'unu muscles.

mitilus n.m. (lat.): Nom generic dau muscle.

mito, a n. (fam.) Amant, mestressa.

mitoclasic, a adj. Que pertòca li substàncias qu'entràvon la formacion dau fus au moment de la division cellulària.

mitocondria n.f. (biol.) Organit citoplasmic de la cellula, de 0,5 µm de larg e de 2 à 5 µm de long, que sintetisa l'adenosina trifosfat emplegada coma foant d'energia.

mitocondrial, a adj. Relatiu à la mitocondria. Var.: **mitocondriau**.

mitocondriau, ala adj. Mitocondrial.

mitocondriopatia n.f. Malautia mitocondriala.

mitologia n.f. 1. Ensèms dei mites e dei legendas pròpries à un pòble, à una civilisacion, à una region. 2. Estudi sistematic dei mites. 3. Ensèms de credenças que pertòcon la mema idea e que s'impauon dins una collectivitat.

mitologic, a adj. Relatiu à la mitologia.

mitològue, òga n. Especialista de la mitologia.

mitoman, a adj. e n. Pertocat de mitomania.

mitomania n.f. Tendença patologica à l'alteracion de la veritat e à la fabulacion.

mitomaniac, a adj. e n. Pertocat de mitomania; relatiu a la mitomania.

miton n.m. Gantelet de malhas ò de placas que lo gròs det solet èra liure (s. XVⁿ-s. XVIⁿ).

mitonar vi. Cuèire lentament, à pichin fuèc. ◆ vt. 1. Faire cuèire (un aliment) à pichin fuèc. 2. (fig.) Preparar embé atencion: *Mitonar la sieu venjança*.

mitòsi n.f. (biol.) Mòde usual de partiment de la cellula viventa, qu'assegura lo manteniment d'un nombre constant de cromosòmas. Sin.: *cariocinèsi, partiment indirècte*.

mitotic, a adj. (biol.) Relatiu à una mitòsi.

mitra n.f. 1. Cofadura liturgica de l'oficiant (evesque, abat) dins li ceremònies pontificali. 2. Dins l'Antiquitat, ornament en forma de bendeu triangulari de la tiara assiriana. 3. (constr.) Aparelh ò construccion que si mete sobre l'extremitat d'un conduch de chaminèia per empachar la pluëia ò l'aiga de li intrar.

mitracisme n.m. Culte de Mitra.

mitraïsme n.m. Mitriacisme.

mitral, a adj. 1. *Valvula mitrala*: Valvula situada entre l'aurelheta e lo ventricules de seneca dau coar. 2. Relatiu à la valvula mitrala. Var.: **mitrau**.

mitralha n.f. 1. (anc.) Ferralha que s'emplegava per cargar lu canons. 2. *Obús à mitralha*: Obús plen de tròç de fonda que pàrtion à tròç au moment que lo projectile peta. 3. Descarga d'obús, de balas. 4. Ensèms de fragments metallics que vènon generalament de recuperacion, per l'elaboracion dei aliatges. 5. (fam.) Pichina moneda.

mitralhada n.f. Rafala d'arma automatica.

mitralhadoira n.f. Arma automatica de pichin calibre (inferior à 20 mm), dau tir tendut per rafalas.

mitralhaire, airitz n. Que sièrve una mitralhadoira. ◇ *Pistolet mitralhaire*: Arma automatica individuala. Sin.: **mitralheta**.

mitralhar vt. 1. Tirar per rafalas. 2. (fam.) Fotografiar ò filmar en rafalas. 3. *Mitralhar quauqu'un de questions*: Lo sotametre à un grand nombre de questions.

mitralhatge n.m. Accion de mitralhar.

mitralheta n.f. Pistolet mitralhaire.

mitrat, ada adj. (relig.) Qu'a drech de portar una mitra; que poarta una mitra.

mitrau, ala adj. Mitral.

mitriac, a adj. Relatiu au culte de Mitra.

mitriacisme n.m. Culte de Mitra. Var.: **mitraïsme**.

mitridatisacion (-izacion) n.f. Mitridatisme.

mitridatisar (-izar) vt. Immunisar còntra un poison per una acostumança progressiva.

mitridatisme n.m. Immunitat ai substàncias toxiqui, minerali ò organiqui, obtenguda per l'ingestion de dòsis dau poison considerat, debli per començar, pi progressivament creissanti. Var.: **mitridatisacion**.

mitride n.m. *Mitrides*: Familha de molluscs gasteropòdes.

mitrifòrme, a adj. Qu'a la forma d'una mitra.

mitterrandian, a adj. e n. De Francesc Mitterrand; partidari de Francesc Mitterrand. Var.: **mitterandista**.

mitterrandisme n.m. Politica de Francesc Mitterrand.

mitterrandista adj. e n. De Francesc Mitterrand; partidair de Francesc Mitterrand. Var.: **mitterandian**.

mixcion n.f. Miccion.

mixcionar vt. Miccionar.

mixedema n.m. Edema generalisat, accompanhat de divèrs trebolicis (apatia, lassitge, etc.) e deugut à una insufisència de funcionament de la glàndola tiroïda.

mixedematós, oa adj. e n. Relatiu au mixedema; que sofrisse d'un mixedema.

mixina n.f. Vertebrat aquàtic anguilliforme, de la pèu nuda viscoa, parasite de peis.

mixitat n.f. Caractèr mixte d'un grop, d'una escòla, etc.

mixoïde, a Que sembla una mucositat.

mixolidian, a adj. (mús.) Si di dei *harmoniai* ò *tonoi* de la Grècia antica, à un dei mòdes medievals ò à un

mòde musical ò gamma diatonica, relativa au mòde medieval.

mixòma n.m. Tumor moala, beninha, formada de teissut conjontiu mucós.

mixomatòsi n.f. Malautia infeccioa dau coniu, deuguda à un virus.

mixomicèt n.m. *Mixomicèts*: Classa de fonges inferiors que si noirísson de vegetaus en descomposicion e que constituísson de molons gelatinós infòrmes (per op. à *eumicèt*).

mixotrófe, a adj. e n.m. Si di d'un organisme vivent que si noirisse à l'encòup per autotrofia e per eterotrofia.

mixotrofia n.f. Qualitat d'un organisme vivent que si noirisse à l'encòup per autotrofia e per eterotrofia.

mixte, a adj. 1. Format d'element de natura, d'origina different. Sin.: **mescle**. 2. Que comprèn de personas dei doi sèxes, ò qu'apartènon à d'originas ò à de formacions differenti: *Una escòla mixta, una equipa mixta*. 3. (mat.) *Producx mixte de tres vectors*: Producx escalari dau promier per lo produch vectorial dei autres doi.

mixtilineu, ea adj. Qu'es format de linhas drechi e de linhas corbi.

mixtinèrve, a adj. (bot.) Si di d'una fuèlha que li sieu nervaduras son din toi lu sens.

mixtura n.f. 1. Mesclum de solucions alcoliqui, de drògas farmaceutiqui, etc. 2. Mesclum quauq que sigue que lo sieu gust es desagradiu. Sin.: **mesclidura, mescla, mestura**.

mixturar vt. Mesclar per formar una mixtura. Sin.: **mesturar**.

M.J.C. n.f. Maion dei Joves e de la Cultura.

M.K.S.A. Sistema d'unitats (encuèi remplaçat per lo sistema SI), dins lo quau li unitats fondamentalis son lo mètre (longuessa), lo quilograma (massa), la segonda (temps) e l'ampèr (intensitat electrica).

M.M.P.I. n.m. (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) Tèst sota forma de questionari, destinat à mesurar d'unu trachs de la personalitat.

Mn Simbòle dau manganès.

mnème n.m. Traça organica que permete lo remembre.

mnemonia n.f. Mnemotecnica.

mnemonic, a adj. Relatiu à la memòria.

mnemonicament adv. D'un biais mnemonic.

mnemotecnia n.f. Mnemotecnica.

mnemotecnic, a adj. 1. Relatiu à la mnemotecnica. 2. Si di d'un biais d'ajudar la memòria mé d'associacions mentali: *Emplegar un mejan mnemotecnic*.

mnemotecnica n.f. Art de desenvolopar la memòria au mejan d'exercicis. Var.: **mnemotecnia**.

mnemotecnician, a n. Especialista de mnemotecnica.

mnesic, a adj. Relatiu à la memòria.

Mo Simbòle dau molibdène.

Mo Abreviaciow de megaoctets.

moabit n.m. Lenga semítica dau grope cananean.

moal, a adj. 1. Que non resistisse au tocar; que manca de duretat. 2. Qua manca de vigor, d'energia, de vivacitat. Sin.: **flac, flacós, molastrós**. 3. (mar.) Si di d'una nau à velas que, sota l'accion dau vent, a tendença à abatre (per op. à *ardent*). 4. (fis.) Si di dei rais X que son lo plus pauc penetrants. ♦ n. (fam.) Persona sensa energia.

moala n.f. 1. Pèira de molin; còrs solide de forma circulària constituit de matèria abrasiva, que sièrve à amolar, à polir. 2. Moalo. 3. Part intèrna dau pan. Sin.: **mica, molèia**.

moala n.f. Organe elastic que pòu suportar de desformacions e destinat à exercir una foarça; tende a tornar pilhar la sieu foarça iniciala segond qu'es estat plegat, tesat, torsut ò comprimit. Var.: **mòla**.

moalament adv. 1. En s'abandonant: *Èstre estendut moalament sus la plaja*. 2. Sensa conviccion, deblament. Var.: **molament**. Sin.: **flacosament**.

moalo n.m. Peis-luna (*Mola mola*). Var.: **moala**.

moardre vt. 1. Agantar, sarrar foart m'ai dents, en ferissen, en entalhant: *Lo can m'a mordut*. ♦ *Moardre à l'esca*: L'agantar, en parlant dau peis; (fig.) Si laissar pilhar, enganar, en parlant de quauqu'un. Sin.: **pitar à l'esca**. ♦ *Moarde*: Li a un peis que s'es laissat pilhar; li a quauqu'un que s'es laissat pilhar. 2. (absolut) Atacar m'ai dents: *Aqueu can moarde*. 3. Atacar, intrar dintre: *La lima moarde lo metal*. 4. Trovar presa: *L'àncora non a mordut*. 5. Atacar la placa per gravar, en parlant de l'aiga foarta, d'un mordent. 6. Anar en là dau limit fixat: *La bala a mordut la linha*. ♦ (absol.) Dins lo saut en longuessa, pauar lo pen en là dau limit autorisat. ♦ *Moardre sus*: Pilhar leugierament sus (un espaci, un periòde). 7. (fam.) *Moardre à quauqua ren*: Èstre interessat per quauqua ren, li pilhar gust. ♦ **si moardre** v.pr. (fam.) *Si moardre lu dets de quauqua ren*: S'en pentir amarament.

moarre vt. (moali, part. passat *mougit*) Molinar (de cafè, etc.). Var.: **mòure**.

moart n.f. 1. Cessacion completa e definitiva de la vida: *Morir de moart naturala, accidental, violenta*. Sin.: **la Dalhaira** (pop.), **la Camusa** (pop.), **Chiqueta, tanta Chiqueta** (pop.), **periment, defuntada**. ♦ *Èstre à la moart, à l'article de la moart*: Èstre à mand de morir. Sin.: **èstre en ponch de moart, èstre a la tècola**. ♦ *Èstre entre la vida e la moart*: Èstre en grand perilh de morir. ♦ *Moart aparenta*: Esta de ralentiment extreme dei foncions vitali, que dona à l'individu l'aspècte exterior de la moart. ♦ *Experiènça de moart imminentia*: (EMI) Estament de personas declaradi en moart clinica, que cuènton un còup desvelhadi, de s'estre trobadi transportadi en un autre monde, sobrebeu, sovent en passant dins una galaria que si durbia sus una lutz esbleugissent. Lo testimoniatge d'aqueu fenomène non explicat scientificament a pertocat de milions de gents quala que siguesse lo sieu luèc geografic. ♦ *Sofrir mila moarts*: Subir de sofrenças terribli. ♦ *La moart dins l'ànima*: En regretant vivament, à contracoar. 2. (dr.) *Pena de moart*: Pena criminala maximala, pena capitala. ♦ *Moart civila*: Pena qu'implicava la privacion

moart, a

completa dei drechs civils. 3. (psican.) *Pulsion de moart*: Foarça qu'incita l'estre uman à l'autodestruccion e qu'es à l'òbra dins lu passatges à l'acte e dins la depression. 4. (relig.) *Moart eterna, moart de l'ànima*: Perda de la gràcia, damnacion ai penas de l'infèrn. 5. (fig.) Cessacion completa d'activitat: La moart dau pichin comèrci. 6. À *moart*: Mortalament: *Ferit à moart*. ◇ (fam.) À un gra intense, de toti li sieu foarças: *Frenar à moart*. ◇ À *moart!*, *Moart à ...!*: Expressions per demandar la moart de quauqu'un.

moart, a adj. 1. Qu'a cessat de viure: *Moart de frèi*. Sin.: **defuntat**. 2. Que sembla sensa vida: *Un regard moart*. ◇ *Èstre moart de lassitge*: Èstre totplen las. ◇ *Èstre moart de paur, d'inquietuda*: *Provar una granda paur, èstre foarça inquiet*. ◇ *Mai moart que viu*: Incapable de reagir, au ponch de semblar moart, sobretot en rason d'una granda paur. 3. Sensa granda activitat: *La ciutat es moarta lu jorns de fèsta, una vila moarta*. ◇ *Temps moart*: Moment sensa activitat, sensa accion; au basquet e au volley, minuta de repaus acordada à la demanda d'una equipa. 4. Qu'es sensa eficacitat ò que l'a perduda; que pòu plus servir, qu'es tròup degalhat: *Aqueli pilas son moarti, la mieu veitura es moarta*. 5. *Braç moart d'un cors d'aiga*: Braç dont lo corrent es deble ò nul. ◇ *Aiga moarta*: Aiga estagnanta. ◇ *Vau moarta*: Vau que non es plus percorruda per un cors d'aiga. 6. *Angle moart*: Part dau camp visual ocupada per un obstacle qu'esconde cen que si trova darrier d'eu. ◇ (mil.) Zòna de terren qu'un obstacle esconde, ò que lo fuèc non pòu tocar. 7. *Lenga moarta*: Lenga qu'a cessat d'estre parlada. 8. *Natura moarta*: Pintura que representa d'objèctes, de vegetaus ò d'animaus moarts. 9. (mar.) *Còrs moart*: Gaviteu cilindric establit dins una rada, ancorat au fond de l'aiga per permetre à de naus de li s'amarrar.

moart, a n. 1. Persona qu'a percut la vida. Sin.: **defunt, defuntat**. 2. Cadavre. 3. (mil.) *Ai moarts!*: Sonaria e bataria per onorar lo sovenir d'aquelu que son moarts per la pàtria. ◆ n.m. Au bridge, aqueu dei quatre jugaires que presenta lo sieu juèc sus la taula; li cartas d'aqueu jugaire.

moarta sason n.f. Període pendent lo quau l'activitat es bassa per un comèrci, una industria, etc.

moastra n.f. 1. Pichin aparelh que dona l'ora e d'autri indicacions (data, etc.). ◇ *Moastra mecanica*: Moastra que la sieu energia es fornida per una mòla. ◇ *Moastra à quartz*: Moastra electronica que lo sieu resonator es un cristal de quartz entretengut electronicament e que pòu aver un afichatge à agulhas (*moastra analogica*) ò à cristals liquides (*moastra numerica*). ◇ *Moastra connectada*: Moastra informatisada, que dispaua d'una connectivitat sensa sieu e agisse coma un computador que si poarta au ponhet. 2. Exposicion. Var.: **mòstra**.

moastra-braçalet n.f. Braçalet-moastra.

moatle n.m. Mòtle.

mobil(e), a adj. 1. Que si pòu móure, que si pòu levar ò cambiar de posicion: *Una paret mobila*. Sin.: **movedís, movent, levaís**. ◇ *Caractèr mobile*: Element d'un ensèms de caracters tipografics fonduts à despart. 2. Que

si deu desplaçar ò qu'es lèst à si desplaçar, à cambiar d'activitat. 3. Que si pòu desplaçar rapidament, en parlant de tropas. ◇ *Gendarmeria mobila*: Part de la gendarmeria organisada en esquadrons motorisats ò blindats. ◇ *Garda mobile*: Membre de la gendarmeria mobila. 4. Qu'es animat d'un movement constant, ò que lo sieu aspècte càmbia sovent: *La suspàcia mobila de l'aiga*. 5. Que la data, la valor, non es fixa. ◇ *Festas mobili*: Fèstas cristiani que la data càmbia en fonction de la data de Pascas.

mobil(e) n.m. 1. Còrs en movement: *La velocitat d'un mobile*. 2. Pèça que si móu à l'entorn d'un axe, dins una moastra, un relòri. 3. Motiu que mena quauqu'un à agir, que determina lo sieu comportament: *L'interès es lo sieu solet mobile*. Sin.: **causa, rason**. ◇ Motiu que mena una persona à cometre una infraccion: *Cercar lo mobile d'un crimi*. 4. Òbra d'art compauada d'elements articulats e susceptible de movement (sota l'accion de l'ària, d'un motor).

mobileta n.f. (nom depauat) Ciclomotor de la marca *Mobylette*.

mobiliari, ària adj. Que consistisse en bens mòbles ò que pertòca la natura d'aquestu bens. Var.: **mobilier**.

mobilier, a adj. (dr.) Que pertòca lu bens mòbles. Var.: **mobiliari**.

mobilier n.m. 1. Ensèms dei mòbles destinats à l'usatge personal e à l'adobament d'una abitacion. 2. Ensèms dei mòbles e objèctes destinats à un usatge particular. 3. (dr.) Ensèms dei bens mòbles que depèndon d'un patrimòni. 4. *Mobilier nacional*: Mòbles qu'apartènon à l'Estat. ◇ *Mobilier urban*: Ensèms dei equipaments installats au benefici dei usanciers sus la via publica e dins lu luècs publics, espec. lu luècs que son defoara.

mobilisable (-izable), a adj. Que pòu èstre mobilisat.

mobilizacion (-izacion) n.f. 1. Accion de mobilisar. 2. Operacion financiera destinada à facilitar la circulacion d'una creança. 3. Tresmudament per lu animaus e li plantas dei sieu resèrvas alimentari insolubli (amidon, glicogène, graissa) en moleculas solubli que circúlon dins lo sang ò la saba, e que poàdon noirir una part dau còrs quala que sigue. 4. (cir.) Manòbra operatòria emplegada per liberar un organe dei sieu aderenças normali ò patologiqui.

mobilisaire (-izaire), airitz adj. Que mobilisa. ◇ Centre mobilisaire: Organe de mobilizacion de l'armada.

mobilisar (-izar) vt. 1. Metre en òrdre de guèrra li foarças militari d'un país; adaptar l'estructura de la sieu economia e de la sieu administracion ai necessitat dau temps de guèrra. 2. Cridar per l'intervencion de quauqu'un, d'un grope: *Mobilisar toi lu sòcis de l'IEO per la redaccion d'un diccionari*. 3. Èstre per quauqu'un, per un grope, d'un interès sufisent per lu faire agir. 4. Emplegar li sieu foarças en vista d'una accion: *Mobilisar li ressorsas d'un país per luchar contra la misèria*. 5. (fin.) Cedit à tèrme (una credençà) en fonction d'un prètz donat. 7. (cir.) Liberar un organe dei sieu aderenças normali ò patologiqui. 8. (med.) Metre d'articulacions en

movement per n'en restablir la sòpresa. ♦ **si mobilisar** v.pr. Recampar tota la sieu energia per faire quauqua ren; èstre motivat e lèst à agir.

mobilisme n.m. 1. (geol.) Teoria segond la quala la posicion dei continents à la susfàcia dau glòbe a variat au cors dei temps geologics. 2. Mena de noiriment dei abelhas en de bruscs provedits d'encastres mobiles.

mobilista n.m. Relatiu au mobilisme; partidari dau mobilisme.

mobilitat n.f. 1. Facilitat à si mòure, à si metre en movement, à cambiar, à si desplaçar. Sin.: **movença**. ◇ *Mobilitat de la man d'òbra*: Per lu salariats, passatge d'una region à una autre; cambiament de profession, de qualificacion. ◇ *Mobilitat sociala*: Possibilitat per lu individús ò lu gropes de cambiar de posicion sus lo plan social, professional, etc. 2. Inconstança, instabilitat: *Mobilitat de caractèr*.

moblar vt. (*mòbli*) 1. Garnir, provedir de mòbles. 2. Emplir un vuèi, ocupar un espaci de temps: *Moblar una jornada de repaus*. ♦ vi. 1. Produrre un efècte d'ornamentacion. 2. Charrar per charrar, just per ocupar un temps de discors.

moblat, ada adj. e n.m. Si di d'un apartament, d'una maion, que si fiton m'au mobilier.

moblatge n.m. Amoblament.

mòble n.m. 1. Objècte mobile que sièrve à adobar ò à decorar un luèc (taula, cadiera, armari, etc.). 2. (dr.) Ben mòble. (arald.) Tota pèça que figura sus l'escut.

mòble, a adj. 1. (geol.) Si di d'una formacion que lu sieus elements an gaire de coesion ò n'an pas dau tot (sablas, cendres volcanics, etc.). 2. Que si fragmenta, si laura facilament: *Una terra mòbla*.

mòble, a adj. (dr.) Ben mòble. ◇ *Ben mòble per natura*: Ben corporal susceptible d'èstre desplaçat (per op. à *ben immòble*). ◇ *Ben mòble per determinacion de la lèi*: Ben incorporal que la lèi assimila à un ben mòble (ipotecas, credenças, etc.).

mòc, a adj. Interdich, estonat. Sin.: **espantat, atupit**. ◇ *Restar mòc*: Restar sensa reaccion. Sin.: **restar nec**.

mòc n.m. Tròc de candela.

mòca n.m. e n.f. Mòka. Var.: **mocà, mokà**.

mocada n.f. Mocadura.

mocador n.m. Pèça d'estòfa ò de papier, destinada à si mocar. Sin.: **mandilho, mocanàs**.

mocadura n.f. 1. Accion de mocar una candela. Var.: **mocada**. 2. Muc que soarte dau nas quora quauqu'un si moca. Sin.: **narveu**. 3. Cagada de mosca.

mocaire, airitz n. 1. Persona que si moca sovent. 2. Persona que mocava li candelas.

mocanàs n.m. Mocador.

mocar vt. (*moqui*) 1. Netejar lo nas d'un nenon. 2. Tustar sus lo nas. 3. Crestar un borron. 4. Netejar la mècha d'una candela. 4. Replicar coma cau, laissar quauqu'un mòc. Sin.: **riblar lo claveu (à)**. ♦ **si mocar** v.pr. Si netejar lo nas m'un mocador. Sin.: **si soflar**.

mocassin n.m. (de l'amerindian algonquin, *mockasin* ò *makisin*) 1. Cauçadura de cuer non tanat, dei Indians

d'Amèrica. 2. Cauçadura bassa, leugiera, sensa laç. 3. Sèrp americana vesina dei crotales.

mòcho n.m. Molon, amolonament.

mochon n.m. Pichin mòcho.

mochonar vt. Amolonar.

mochonet n.m. Tròc de cigarreta parcialament fumada. Sin.: **megòt**.

moción n.f. Tèxto sotamés à l'aprovacion d'una assemblada per un dei sieus membres ò per una part dei sieus membres: *Votar una moción*. ◇ (espec.) Aqueu tèxto quora es sotamés à una assemblada parlamentària. ◇ *Moción de censura*: Moción que de deputats depàuon per s'opauar à la politica d'un govèrn.

mocionar vi. Depauar una moción.

mocionari, ària n. Persona que fa una moción.

mòco n.m. Extremitat de la mècha d'una candela, que fuma quora vèn d'èstre amurcida. Var.: **mocon**.

mocon n.m. Mòco.

mòda n.f. 1. Biais passatger d'agir, de viure, de pensar, etc., ligada à un mitan, una epòca. Sin.: **mena, corrent, preferéncia, estile, costuma, practica, gust**. ◇ *À la mòda*: Que seguisse lo gust dau moment. ◇ *À la mòda de*: Dins lo biais de. Sin.: **à la còpia de**. 2. Biais particular de si vestir en conformitat m'au gust d'un mitan social: *Èstre, estar de mòda*. ◇ *Passar de mòda*: Plu èstre au gust de l'epòca. 3. Comèrci, industria dei vestits à la mòda.

modal, a adj. 1. (ling.) Que si raporta ai mòdes dau verbs: *Formas modali*. 2. (mús.) Si di d'una música qu'emplega d'autres mòdes que lo major e lo minor. 3. (filos.) Relatiu ai mòdes de la substància de l'essença. ◇ *Logica modalia*: Logica que pilha en còmpte la modalitat dei proposicions (*p* es una proposicion de la logica modalia que si pòu enonciar coma aquò: «Es possible que la proposicion qu'escrivi sigue faussa.»).

modalitat n.f. 1. Condicion, particularitat qu'acompanha un fach, un acte juridic: *Fixar la modalitats d'un pagament*. 2. (mús.) Escala modalia d'un tròc, per op. à *tonalitat*. 3. (log.) Dins un jutjament, dins una proposicion, caractèr que fa que son possibles ò impossibles, necessaris ò contingents.

mòde n.m. 1. Biais general qu'un fenomène si presenta, qu'una accion si fa; metòde: *Mòde de vida*. Sin.: **mejan, procediment**. ◇ *Mòde d'emplec*: Librilhon que contèn li caracteristicas, lu mejans per faire funcionar un aparelh (televisor, refreiaire, etc...). Sin.: **notícia**. 2. (gram.) Biais que lo verb exprimisse l'estat ò l'accion. (L'occitan conoisse sièis mòdes: *indicatiu, subjontiu, condicional, imperatiu, participi*). 3. (mús.) Escala de l'estructura definida dins lo quadre de l'octava e caracterisada per la disposicion dei sieus intervals. 5. (estad.) Valor dominanta que correspoande à l'efectiu mai grand, dins una distribucion estadistica.

modèl(e) n.m. 1. Cen qu'es donat per servir de referencia, d'exemple, de tipe: *Un modèle d'escriptura*. Sin.: **categoría, varietat**. 2. Cen qu'es donat ò causit per èstre reproduch: *Copiar un modèle*. 3. (espec.) Persona que paua per un un fotografe, un pintre, un esculptor, etc.

4. Persona ò objècte que representa idealament una categoria, un ordre, una qualitat, etc.: *Un modèle de classicisme*. 5. Prototipe d'un objècte. ◇ (espec.) Modelatge (de tèrra, de cera, de gip, etc.) que constituisse lo prototipe d'una escultura. ◇ *Modèle de fàbrega*: Produk manefacturat que sièrve de prototipe. 6. (metall.) Pèça, generalament de boasc, qu'a la mema forma que li pèças que cau motlar e destinada à realisar de mòtles de fondaria. 7. (mar.) *Assage sus modèle*: Assage per avalorar la resisténcia idrodinamica d'una nau prevista per la sieu bastison, assage que si debana dins lo bacin de carenas. 8. *Modèle reduch*: Reproduccion à una pichina escala d'una màquina, d'un veïcule, d'una nau, etc., que deu funcionar d'esperela, cen que lo destria de la maqueta que representa unicament la parença exteriora dau subjècte. 9. (didact.) Estructura formalizada emplegada per rendre còmpte d'un ensèms de fenomènes que possedísson de relacions entre elu. ◇ *Modèle matemetic*: Representacion matematica d'un fenomène fisic, economic, uman, etc., realisada per lo poder estudiar mai facilament. ◇ Representacion esquematica d'un procès, d'una demarcha rasonada: *Modèle lingüistic*. ◇ *Modèle economic*: Sistèma de representacion formalada d'ideas ò de conoissenças relativi à un fenomène economic.

modèl(e) adj. inv. en genre. Que representa la perfeccion dins lo sieu genre: *Un escolan modèle*.

modelaire, airitz n. Persona que pasta de tèrra, de cera, etc..

modelar vt. (*modèli*) 1. Pastar (de tèrra, de cera, etc.) per obtenir una forma donada. 2. Donar una forma un releu particular: *Lo vestit modelava lo sieu còrs*. 3. Fixar d'après un modèle, conformar, reglar: *Modelar lo sieu comportament sobre aqueu d'una altra persona*. ◆ si

modelar v.pr. (*sobre*) Reglar lo sieu comportament sobre (quaqu'un, quaqua ren).

modelaria n.f. (tecn.) Modelatge (fondaria).

modelat n.m. 1. Releu dei formas, en escultura, en pintura. 2. (geog.) Aspècte que l'erosion dona au releu.

modelatge n.m. 1. Accion de modelar un objècte, una figura; la caua modelada. 2. En fondaria, ensèms dei procediments e dei mejans mes en òbra per la realisacion dei modèles. ◇ Atalhier dins lo quau son fabricats lu modèles. Sin.: **modelaria**.

modelier n.m. (tecn.) Obrier que fa de modèles.

modelisacion (-izacion) n.f. Establiment dei modèles, espec. en informatica, en automatica, en recèrca operacionala e en economia.

modelisar (-izar) vt. Procedir à la modelisacion de.

modelisme n.m. Activitat d'aqueu que fa de modèles reduchs.

modelista n. 1. Persona que dessenha per la mòda. Sin.: **estilista**. 2. Persona que fa de modèles reduchs.

modenatura n.f. (arquit.) Tractament ornamental (proporcions, forma, galbe) d'elements en releu ò en cròs d'un edifici, et particulier dins de motladuras.

moderable, a adj. Que pòu èstre moderat.

moderacion n.f. 1. Caractèr, comportament d'una persona qu'es luènh de tota posicion excessiva, que

manifesta de ponderacion, de mesura dins lo sieu comportament. Sin.: **mesurança, mesura, discretion, resèrva, retenguda**. 2. Accion de frenar, de temperar quaqua ren, de ralentir un movement. 3. Accion de limitar, de redurre. ◇ *Engatjament de moderacion*: Acòrdi au tèrme dau quau li empresas convènon m'ai poders publics d'un percentatge d'auça dei prètz maximal.

moderadament adv. D'un biais moderat; embé moderation, sensa excès.

moderantisme n.m. Actitud politica dei moderats.

moderaire, airitz adj. Moderator.

moderantista adj. e n. Qu'apartèn au moderantisme.

moderar vt. (*modèri*) Faire baissar la foarça, l'intensitat excessiva de; frenar, temperar. ◆ si **moderar** v.pr. S'escartar de tot excès, si contenir.

moderat, ada adj. 1. Que non es excessiu: *Practicar de prètz moderats*. 2. Alunhar de tot excès, mesurat: *Èstre moderat dins li sieu paraulas*. ◆ adj. e n. Partidari d'una politica generalament conservatriz luènh dei solucions extrèmi. Sin.: **conservator**.

moderatiu, iva adj. Qu'a lo poder de moderar.

moderato adv. [mode'rato] (mús., mòt italian) D'un movement moderat.

moderator, tritz adj. e n. 1. Que retèn dins lu limits de la moderation. ◇ *Tiquet moderator*: Part dau cost d'una cura que l'assegurança malautia laissa à la carga de l'assegurat. 2. (fisiol.) Si di d'un nèrvi ò d'una substància que ralentisse l'activitat d'un organe. Var.: **moderaire**.

moderator n.m. (fis.) Substança que, coma l'aiga ordinària, l'aiga lorda ò lo grafit, fa baissar la velocitat dei neutrons que resulta d'una fissió nucleària e permete una reaccion en cadena.

modernament adv. D'una mena modèrna.

moderne, a adj. 1. Qu'apartèn au temps present ò à una epòca relativament recenta: *La pintura moderna*. 2. Que beneficia dei progrès mai recents. 3. Qu'es fach segond li tecnicas e lo gust contemporaneus (per op. à *ancian*): *Mobilier moderne*. 4. Qu'a per objècte l'estudi dei lengas e literaturas viventi (per op. à *classiqui*): *Letras moderni*. 5. Qu'es conforme à l'usatge actual d'una lenga (per op. à *vièlh, vielhit, classic*). 6. *Istòria moderna*: Que pertòca lo periòde que va de la presa de Constantinòple (1453) à la fin dau s. XVIIIⁿ. 7. (arquit.) *Movement moderne*: Estile internacional. Sin.: **contemporaneu, recent, actuau, noveu, present, nou**.

modérne n.m. 1. Cen qu'es moderne. ◆ n.m. pl. Aquelu, aqueli dei epòcas relativament recenti.

moderne, a n. 1. Òme, frema (artista, escriván) de l'epòca contemporanea. 2. Partidari de cen qu'es moderne. Sin.: **modernista**.

modernejar vi. Viure à la moderna, d'un biais moderne.

modernisacion (-izaion) n.f. Accion de modernisar.

modernisar (-izar) vt. Donar una forma mai modèrna, adaptada ai tecnicas presenti: *Modernisar l'agricultura*. Sin.: **remodernar**. ◆ si **modernisar** v.pr. Si conformar ai usatges modernes.

modernisator, tritz adj. e n. Que modernisa.

modernisme n.m. 1. Gust, recèrca de cen qu'es moderne. 2. (lit.) Movement literari ispanoamerican de la fin dau s. XIXn, qu'a subit l'influença dau Parnasse e dau simbolisme francés. ◇ Movement literari e artistic brasilián, naissut en lo 1922, e que cèrca lu sieus temás dins la natura e la cultura nacionali. 3. (relig. cat.) Enséms de doctrinas e de tendenças qu'an per objècte comun de renovelar l'exegèsi, la doctrina sociala e lo govèrn de la Glèia per lu metre en acòrdi m'ai donadas de la critica istorica modèrna, e embé de necessitats de l'epòca dins la quala si viu. ◇ En un sens restrench, crisi religioa dau temps d'au pontificat de Piu X en lo 1907, que condamnèt aquela doctrina.

modernista adj. e n. 1. Si di de cen que vòu èstre moderne, d'un partidari de cen qu'es moderne. 2. Dau modernisme. 3. Partidari dei doctrinas condemnadi per Piu X.

modernitat n.f. Caractèr de cen qu'es moderne.

modern style n.m. inv. e adj. inv. (anglés) Art nouveu.

modestament adv. Embé modestia.

modèst(e), a adj. e n. 1. Que parla d'eu-meme sensa orgùelh. Contr.: **orgulhós**. 2. Que manifèsta l'absença d'orguèlh: *Un comportament modèste*. 3. Moderat, luènh de l'exageracion: *Aver de pretensions modèsti*. 4. D'una granda simplicitat: *Un past modèste*.

modestia n.f. Qualitat qu'aluènha de pensar à si-meme, d'estre orgulhós. Var.: **modèstia**.

modèstia n.f. Modestia.

modic, a adj. De gaire d'importança, de gaire de valor: *Una soma modica*. Sin.: **escars, escàs**.

modicament adv. Embé modicitat. Sin.: **escarsament, escassament**.

modicitat n.f. Caractèr de cen qu'es modic, gaire important en quantitat, en valor. Sin.: **escarsetat, escassetat**.

modificable, a adj. Que pòu èstre modificat.

modificacion n.f. Cambiament (per una caua, una persona): *Una modificacion d'adreiça, de comportament, de foncion*.

modificant, a adj. Que modifica.

modificar vt. (*modifiqui*) 1. Cambiar, sensa n'alterar la natura essenciala, la forma, la qualitat, etc. De: *Modificar una lèi*. 2. (gram.) En parlant d'un advèrbi, determinar ò precisar lo sens d'un vérbo, d'un ajectiu ò d'un autre advèrbi.

modificatiu, iva adj. Que modifica: *Un comunicat modificatiu*. ◆ n.m. (gram.) Mòt que determina lo sens dei autres: *Un advèrbi es un modificatiu*.

modifier, tritz adj. Pròpri à modificar.

modilhon n.m. (arquit., de l'it. *modiglione*) Ornament salhent repetit de pròche en pròche sota una corniç, coma se la sostenguesse.

modiolar(i), a (-ària) adj. Relatiu au modiòl.

modista n. Persona que confecciona ò vende de capeus de frema. Sin.: **capelier(a)**.

modul(e) n.m. 1. Unitat foncionala d'equipaments susceptibles d'estre emplegat embé d'autres. 2. (arquit.) Dins l'arquitectura antica e classica, comuna mesura convencionala d'una ordenança, que correspondia generalament au diamètre d'au fust de la colomna dins la sieu part bassa. ◇ Dins la prefabricacion, unitat de coordenacion dimensional. 3. (astronaut.) Part d'un veïcule espacial que constituisse una unitat estructurala e foncionala. 4. (idrol.) Dèbit mejan annual d'un cors d'aiga, que fornisce lo dèbit per km² de bacin: *Module especific, relatiu*. 5. (mecan.) Quocient d'au diamètre primitu d'un engranatge per lo ombre de dents. 6. (numism.) Diamètre d'una moneda, d'una medalha. 7. (mat.) *Module d'un nombre complexe* $z = a + ib$: Nombre real positiu qu'a per cairat $a^2 + b^2$. ◇ *Module d'un vector*: Nòrma d'aqueu vector. 8. (paleog.) Dimension d'una letra.

modulable, a adj. Que pòu èstre modulat.

modulacion n.f. 1. Cadun dei cambiaments d'accent, d'intensitat, dins l'emission d'un son, espec. dins l'infexion de la votz. ◇ (mús.) Passatge d'un ton à un autre au cors d'un tròc. 2. Variacion recercada dins la color, lo modelat, li formas, lu biais d'exprimir quauqua ren dins una òbra. 3. Variacion, adaptacion, modificacion de quauqua ren en foncion d'unu critèris ò d'uni circonstanças: *Modulacion dei prètz*. 4. (fis.) Variacion dins lo temps d'una caracteristica d'un fenomène (amplituda, frequençia, etc.) en foncion dei valors d'una caracteristica d'un autre fenomène. 5. (telecom.) Procès per lo quau una grandor caracteristica d'una oscillacion, dicha *portairitz*, es astrencha de seguir li variacions d'un senhal, dich *modulant*. ◇ *Modulacion d'amplituda*: Modulacion per la quala s'astrenhe l'amplituda d'una portairitz à variar proporcionalament ai valors instantanei d'un senhal modulant. ◇ *Modulacion de frequençia*: Modulacion per la quala s'astrenhe la frequençia d'una portairitz à variar proporcionalament ai valors instantanei d'un senhal modulant; benda de frequençias dins la quala son difusats de programes radiofonics segond aqueu procediment. ◇ *Modulacion d'impulsion*: Modulacion que fa variar d'uni caracteristicas d'impulsions que, en l'absençia de modulacion, si seguissón, identiqui entre eli, à intervals reguliers.

modulaire, airitz adj. Modulator.

modulant, a adj. Que modula.

modular vt. 1. Executar mé d'inflexions variadi. 2. Adaptar d'un biais sople à de circonstanças divèrsi. ◆ vi. 1. (mús.) Passar d'una tonalitat à una autra, dins un tròça. 2. (telecom.) Efectuar la modulacion.

modulari, ària adj. 1. Qu'es constituit d'un enséms de modules. 2. Que si confòrma à un sistema dimensional qu'a per module una unitat de basa. 3. (Antiqu.) Que deriva de l'emplec dei tres òrdres per lu Grècs e lu Romans.

modulator, tritz adj. (didact.) Que produie la modulacion. Var.: **modulaire**. ◆ n.m. Dispositiu que fa l'operacion de modulacion.

modulo prep. (mat.) *Congruença modulo p:* Relacion d'equivalència entre doi entiers que la sieu diferença es un multiple de *p*.

modulòr n.m. (nom depauat, dau francés *module* e *nombre d'or*) Sistema de proporcions tecturali brevetat en lo 1945 per Le Corbusier.

modus vivendi n.m. inv. (latin) 1. Acòrdi que permete à doi parts de s'acomodar d'una situacion en reservant la resolucion dau problema sus lo fond. 2. Compromés, acomodament dins una relacion, un biais de viure: *Trobar un modus vivendi*.

moëla n.f. Mesolha.

moelós, oa adj. Mesolhós.

moèr n.m. [mu'ér] (occitanisacion de l'anglés *mohair*) Pel de la cabra angorà, que s'en fa de lana per tricotar; estòfa facha m'aquela lana. Var.: **moëra**.

moëra n.f. [mu'era] 1. Moèr. 2. Estòfa dei rebats cambiadís; lo rebat eu-meme. 3. (lit.) Rebats cambiadís d'una susfàcia, d'un objècte.

moeradura n.f. Efècte de moèra: *La moeradura de la mar sota lo clar de luna*.

moeraire, airitz n.m. Obrier, obriera que moerà d'estòfas, de metals, etc.

moerar vt. [mu'e'ra] Donar un aspècte moerat à (una estòfa, à un metal).

moerat n.m. [mu'e'rat] Aspècte moerat d'un objècte, d'una estòfa.

moerat, ada adj. Qu'a l'aspècte de la moèra.

moeratge n.m. 1. Rebat d'un objècte moerat, d'una substància moerada. 2. Accion de moerar.

mofa n.f. 1. Fonge foarça pichin que provòca una modificacion quimica dau mitan sus lo quau creisse. 2. Corrupcion de quauqua ren sota l'efècte d'aquel fonges; la part mofida. Sin.: **mofidura**.

mofa n.f. Planta formada d'una jaça de pens corts mé de fuèlhas, un còntra l'autre, que vívon sus lo soal, lu aubres, lu barris, lu teules (Embrancament dei briofits).

mofeta n.f. Emanacion de gas carbonica dins li regions volcaniqui.

mofeta n.f. Mamifèr carnivòre d'Amèrica, capable de mandar dariier d'eu à una distança importanta un liquide infecte que vèn dei sieu glandas anali, per alunhar lu predators (Longuessa: 30 cm sensa la coa).

mofidura n.f. Fach de mofir; mofit, mofa.

mofir vi. (*mofissi*) 1. Si curbir de mofa: *Lo pan a mofit*. 2. (fam.) Restar, asperar longtemps au meme luèc. 3. (fam.) Restar improductiu: Son de sòus que mofisson. ◆ vt. Curbir de mofa: *Lo vent a mofit lo raïm*.

mofit n.m. Part mofida de quauqua ren: *Levar lo mofit dau pan*. Sin.: **mofidura**.

mofla n.f. Ganc, generalament forrat, sensa separacion entre lu dets, en defoara dau gròs det. Sin.: **manofla**.

mofle n.m. Part refractaria d'un forn dins la quala son dispauats lu produchs que si voàlon tractar per lu protegir de l'accion dirècta de l'escaufatge coma de l'accion oxidanta de l'ària.

mofle, a adj. 1. Doç e agradiu au tocar, coma elastic. 2. Qu'es agradiu au tastar, à audir, à vèire.

moflet n.m. Atupor.

moflet, a Que li sieu formas son pleni, redoni: *Un pichon moflet*. Sin.: **redondat**.

mogigrafia n.f. Crampa dei escrivans.

mogòl, a adj. Relatiu à l'Empèri fondat en Índia en lo 1526 e que durèt fins à la conquista britanica.

mogòl n.m. (ling.) Lenga mongòla parlada dins la província de Hérât, en Afganistan per de descendants de tropas installadi à l'epòca de la conquista mongòla.

moinier, a n. Molinier.

mois, moissa adj. 1. Leugierament umide: *Una man moissa*. Sin.: **moste, moal**. 2. Embriac.

moís n.m. Cat.

moissagués, esa adj. e n. Originari e estatjant de Moissac.

moissailiera n.f. 1. Cortina de gaza qu'enròda lo lièch per s'aparar dei moissaras. 2. Encastre de tela metallica ò de matèria plastica que si plaça ai fenèstras e qu'a lo meme usatge. Sin.: **mosquetiera, zinzaliera**.

moissairon faus n.m. Fonge pichon que creisse en tacas en lu prats, provedit de lamelas, de color brun clar a brun fosc. Lo sier esperfum es foaça agradiu, lo sieu gost requist, lo capieu solet es manjadís. Sin.: **secador, camba seca, marasmi dei Oreadas** (*Marasmius Oreades*).

moissara n.f. Insècte diptèr de l'abdomèn alongat e dei patas lòngui e fragili, que la femèla ponhe la pèu de l'òme e dei bèstias per si noirir dau sieu sang, alora que lo mascle si noirisse dau nectar dei flors. La ponhedura d'uni raças tropicali de moissaras pòu inocular de malautias grèvi coma la malària, la febre jauna...

moissarassa n.f. Granda moissara, sensa perilh per l'òme.

moissarilha n.f. Lo tot dei moissaras d'una mena generala.

moissaron n.m. Fonge blanc que creisse à la prima en lu prats e à la termiera dei boascos. Si desenvolupa en redon dont l'èrba verdeja (ròdols de mascas) e es foarça preat. Sin.: **tricolòma de Sant Jòrgi, banquet, mosselet, magin** (*Lyophyllum calocybe Georgii*).

moissarós, oa adj. Dont li a totplen de moissaras.

moisset n.m. Faucon.

moissiera n.f. À la pesca, pichin fier dont s'estaca lo mosclar.

moissin n.m. 1. Peis de pichina talha, que lo pescaire remete à l'aiga. 2. (fig.) Enfant renaire.

moissin ros n.m. Fonge manjadís caracterisat per la preséncia de picchoi agullons espandits sus lo sieu imèni, de color brun clar, saure. Sin.: **farinet** (*Hydnellum repandum*).

moisson n.f. 1. Estat de cen qu'es mois. 2. Començament de sudacion producha per un exercici fisic.

mojòu n.m. Boton (5).

mòka n.m. 1. Cafè d'una varietat preada, ric en cafeïna. 2. Infusion d'aqueu cafè. 3. Pastissaria facha d'una genovesa forrada d'una crema au burre perfumada

au cafè. Var.: **mòca**, **mocà**, **mokà**. ♦ n.f. Cafetiera qu'inventèt Alfonso Bialetti en lo 1933.

mol n.f. Simbòle de la mòla.

mòla n.f. (fis.) Unitat de mesura de quantitat de matèria (simbole mol), que correspoande à la quantitat de matèria d'un sistema que contèn tant d'entitats elementari que li a d'atòmes dins 0,012 kg de carbòne 12. Var.: **moleculagrama**.

mòla n.f. 1. Pèça elastica que pòu suportar de desformacions importants e destinat à faire foarça en tendent à tornar pilhar la sieu forma iniciala un còup qu'es estada plegada, atesada, torçuda. 2. (lit.) Foarça oculta que fa agir. Var.: **moala**.

mòla n.f. (med.) Degenerescença dei villositats de la placenta, que son transformadi en vesiculas que sèmblon de quists idatics.

molairenc, a adj. e n. De Molieras (Vaudéblòra).

molairon n.m. Recipient de boasc, de tèrra, ò de marmo en lo quau si trísson de matèrias quimiqui (laboratoriis) ò d'elements per alestit de recèptas de coïna (pisto, alhòli, etc.). Sin.: **mortier**.

molament adv. Sensa gaire de foarça, d'energia, embé molessa: *Insistir molament*. Sin.: **plan plan**, **plan planin**. Var.: **moalamet**.

molan n.m. Fruch de la carn destacabla.

molanca n.f. Encalament de tèrras argiloï sota l'efècte de la pluèia ò d'una infiltracion sus un plan inclinat. Sin.: **sèmbola, concàs**.

molar vi. (*mòli, moali*) Cedir, laissar anar. ◇ (mar.) Laissar anar una manòbra, un brime, un liban....

molari, ària adj. (fis.) Relatiu à la mòla.

molari, ària adj. (med.) Relatiu à la mòla.

molàs, assa adj. e n. (fam.) Apatic, noncalent. Sin.: **molastrós**.

molassa n.f. Gres tendre que si forma generalament dins li depressions au pen dei cadenas de montanha..

molassaria n.f. (fam.) Caractèr de quauqu'un d'una molessa excessiva.

molasson, a adj. e n. (fam.) Molàs.

molastrós, oa adj. Apatic. Sin.: **noncalent, flac, molàs, flacós, indiferent, indolent, letargic, linfatic, despassionat**.

mòle n.m. (mar.) Obratge bastit en muradura per aparar l'entrada d'un poart, ò per despartir una bacin en dàrsenes.: 1506 «*Item pus una barquada d'arena que a aduch Lois Ricart per lo mol.*» A.C. Antibes. 1514: «... cant lo dit galeon fon a l'intradò del mol ...». Var. **molò**.

molecula n.f. Gropament d'atòmes que representa, per un còrs pur que n'es constituit, la quantitat de matèria mai pichina que poasque existir à l'estat liure.

moleculagrama n.f. 1. Mòla d'una substància formada de moleculas. 2. Massa molària moleculària.

molecular(i), a (-ària) adj. Relatiu ai moleculas.

moleculariament adv. Au niveu de la molecula.

molecularisacion (-izacion) n.f. Accion de reduire en moleculas.

molecularisar (-izar) vt. Redurre en moleculas.

moledor n.m. Moleta per chaplar.

molena n.f. Planta dei luècs umides gèrps (Familha dei verbascaceas).

molequin n.m. Tipe de vèrd, que tira sus lo mauve.

molesquina n.f. (angl. *moleskin*) Tela de coton fin, recubèrta d'una jaça flexibla e d'un vernic sople qu'imita l'aspècte dau cuer.

moles(s)a n.f. Estat, caractèr de quauqu'un, de quauqua ren qu'es moal. Sin.: **flaquitge, laissa m'estar, flaquesa**.

molestacion n.f. Accion de molestar; lo sieu resultat. Var.: **molèstia**. Sin.: **butassada**.

molestar vt. (*molèsti*) Faire subir de violenças fisiqui à: *Lu manifestants an molestat un policier (ò lo contrari!)*. Sin.: **maumenar, butassar**.

molèstia n.f. Molestacion.

molet n.m. Pichin mòlo.

moleta n.f. 1. Rotleta estriada que sièrve à accionar un mecanisme mobile. 2. (tecn.) Pichin disc d'acier dur, que sièrve à talhar, gravar, travalhar lu còrs durs, lo vèire, etc.; autís provedit d'un disc coma aquò. 3. Part mobila de l'esperon, en forma de ròda estelada.

moletar vt. (tecn.) Travalhar, ornar au mejan d'una moleta.

moletatge n.m. 1. Accion de realisar au mejan d'una moleta d'estrias sus una susfàcia de revolucion d'una pèça. 2. L'ensèms d'aquel estrias, lo dessenh que fòrmont.

moleton n.m. Estòfa espessa, cardada e folada, de coton ò de lana, generalament mofla e cauda.

moletonar vt. Garnir, doblar de moleton.

moletonat, ada adj. Garnit de moleton.

moletonós, oa adj. Qu'a l'aspècte dau moleton.

molher n.f. Esposa.

molherar vt. Provedir d'una molher. ♦ **si molherar** v.pr. Esposar una frema.

molherat adj. m. Qu'a una molher. ♦ **molherat, ada** adj. Si di d'un enfant que lu sieus parents son maridats.

molibdat n.m. Sau de l'acide molibdic.

molibdène n.m. Metal dur, rompedís, que fonde difficultament; element (Mo) de n° atomic 42 e de massa atomica 95,94.

molibdenita n.f. Sulfure natural de molibdène (MoS_2), exagonal. Var.: **molibdina**.

molibdic, a adj. (quim.) Si di de l'anidride MoO_3 e dei acides correspondents.

molbdina n.f. molibdenita.

moliera n.f. Tèrra umida, que s'encala facilament. Sin.: **fonzina, tomplina**.

molieresc, a adj. Relatiu à Molière; qu'evòca lo sieu comic.

molificar vt. (*molifiqui*) Donar à quauqua ren una consistenza mai moala.

molin n.m. 1. Màquina per redurre lu grans de cereals en farina; bastiment dont es installada. ◇ *Molin d'aiga, de vent*: Que lo mòu l'energia idraulica, eoliana. ◇ *Si*

batre còntra de molins de vent: Si batre còntra de quimèras, d'enemics que non existísson. 2. Aparelh que sièrve à redurre en pòuvera de grans, d'aliments: *Molin dau cafè.* ◇ *Molin d'òli:* Molin dont s'esquíçon li olivas per faire l'òli. Sin.: **defici.** ◇ (fam.) *Molin à paraulas:* Persona que parla totplen. 3. (text.) Aparelh que sièrve à molinar de fiefs textiles. 4. (fam.) Motor (d'avion, de veitura, de mòto). 5. *Molin de ferre:* Aut forneu, aut fornàs. 6. *Molin à preguiertas:* Cilindre que lu bodistas fan virar au mejan d'una manelha per amolonar ensinda lu meritís de la recitacion dei formulas sacradi que contèn.

molinacafè n.m. Molin per lo cafè.

molinar vt. 1. Redurre en pòuvera, en farina, per un biais mecanic: *Molinar de cafè, de gran.* 2. Esquiçar dins un molin per lu legumes. 3. Recampar e tòrcer enséms de fiefs textiles per lu consolidar.

molinar n.m. Accion de molinar.

molinari, ària n. Molinier.

molinaria n.f. 1. Industria, comèrci de gròs ligat à la fabricacion de la farina. 2. Enséms dei moliniers. 3. Usina dont si fa la farina.

molinatge n.m. Accion de molinar.

molinet n.m. 1. Aparelh fixat au mànegue d'una cana de pesca e que lo sieu element essencial es una bobina sus la quala es enrotlat lo fiu de la linha. 2. Movement circulari rapide que si fa m'un baston, m'ai braç, etc., sovent per empachar un adversari d'aprochar. 3. Aparelh m'una elïça per mesurar la velocitat d'un corrent d'aiga. 4. Vira-vira plaçat à l'entrada d'un accès reservat ai pedons.

molineta n.f. Pichin molin electric per chaplar lu aliments.

molinier, a n. Persona que s'ocupa d'un molin ò que dirigisse una molinaria. Sin.: **molinari.**

molinisme n.m. Sistema teologic dau jesuita Luís Molina, que volia conciliar la libertat humana e l'accion de la gràcia divina. Èra partidari de remplaçar la meditacion per la contemplacion en rendent inutili li practicas exteriori de devucion.

molinista adj. e n. Relatiu à Molina; partidari dau molinisme.

molinosisme n.m. Doctrina de Molinos.

molinosista adj. e n. Relatiu à Molinos; partidari dau molinosisme.

mollà n.m. Mollah.

mollah n.m. Dins l'Islam shiita, títol donat ai personalitats religioï, especialament ai doctors de la lèi coranica. Var.: **mollà.**

mollificacion n.f. Accion de rendre moal quauqua ren.

molluginea n.f. *Mollugineas:* Familha de plantas cariofilladi.

mollusc n.m. *Molluscs:* Embrancament d'animaus aquatics ò dei luècs umides, invertebrats, dau còrs moal, que poàrton sus l'esquina un *manteu* sovent cubèrt d'una gruèlha e, pauc ò pron ventralament un *pen*.

molluscum n.m. (med.) (mòt latin) *Molluscum contagiosum:* Pichina tumor cutanea d'origina viral que tòca sobretot lu enfants. ◇ *Molluscum pendulum:* Fibròme cutaneu ligat à la pèu per un pedicule.

mòlo n.m. Obratge maçonat per protegir l'entrada d'un poart ò per partatjar un bacin en dàrsenas. Var.: **mòle.**

molòc n.m. Lagramua de la familia dei Agamides.

molon n.m. 1. Acampament d'una granda quantitat d'objèctes de cada sòrta: *Un molon de rementa.* ◇ Granda quantitat: *Un molon de personas, un molon de travalh.* 2. Fasa dau juèc de rugbi quora lu avants s'amolónon espontaneamente.

molonada n.f. Quantitat grandassa, multituda d'objèctes. Sin.: **rup, molon.**

molonar vt. Amolonar. Var.: **amolonar.** Sin.: **apilar, amontelar.**

molonàs n.m. Gròs molon.

molonejar vt. Metre en molon, amolonar.

molonet n.m. Pichon molon.

molòsse n.m. Gròs can de garda.

molto adv. (mús.) (mòt italian) Totplen. ◇ *Allegro molto:* Foarça vivament.

momenet n.m. Moment cort, instant. Var.: **momenton.**

moment n.m. 1. Espaci de temps considerat dins la sieu durada pauc ò pron brèva. ◇ *En un moment:* En gaire de temps. ◇ *Un beu moment, un brave moment:* Pron longtemps. ◇ *Un moment!:* Aspèra!, Asperatz! ◇ *À tot moment, à cada moment:* Continualament, sensa relambi. ◇ *Per moments:* Per intervals, de tant en tant. Sin.: **de vegadas, de còups que li a.** ◇ *Sus lo moment:* Sus l'instant, sus lo còup. 2. Espaci de temps considerat dau ponch de vista dau sieu contengut, dei eveniments que li si debàn: *Un moment d'espavent.* ◇ *Aver de boai moments:* Èstre simpatic, agradiu à viure per periodes, d'un biais irregulier; conóisser de periodes urós. 3. *Temps present:* La mòda dau moment. ◇ *En aquesto moment, per lo moment:* Actualament. Sin.: **per l'ora.** 4. Instant oportun; ocasion: Asperar lo moment favorable. 5. (coregr.) *Moments essencials:* Etapas (au manco au nombre de doas) que genèron un movement, un pas. 6. (fis.) *Moment cinetic:* Vector egal au vector quantitat de movement. ◇ *Moment d'un coble de foarças:* Produc d'una dei foarças dau coble per lo braç de lèva d'aqueu coble. ◇ *Moment electric, magnetic d'un dipòle:* Produc de la carga (electrica, magnetica) d'un dei doi pòles per la distança que lu separa. ◇ *Moment d'una foarça per rapoart à un ponch:* Vector egal au moment dau vector que representa la foarça. ◇ *Moment d'inercia d'un còrs:* Integrala dau produch de cada element de massa d'aqueu còrs per lo cairat de la distança d'aquel element à un axe fixe, dich «axe d'inercia». 7. (alg.) *Moment d'un biponch (A,B) per rapoart à un ponch O de l'espaci:* Produch vectorial de \overrightarrow{OA} e \overrightarrow{OB} .

momentaneu, ea adj. Que dura solament un moment, un instant: *Una dolor momentanea.*

momentaneament adv. D'un biais momentaneu; temporariament.

momenton n.m. Momenet, instant.

momia n.f. 1. Cadabre conservat au mejan de matèiras balsamiqui, de l'embaumament. 2. (pej.) Persona tancada dins li sieu ideas despassadi. 3. (fam.) Persona foarça seca e maigra, que lu sieus oàs de la cara son salhents sota la pèu.

momificacion n.f. Accion de momificar, fach de si momificar.

momificaire, airitz adj. Pròpri à momificar.

momificar vt. (*momifiqui*) Transformar un còrs en momia. ♦ si **momificar** v.pr. Devenir inèrte fisicament ò intellectualament; si fossilisar.

momò n.m. Bobolh. Sin.: **mamau**.

mon adj. poss. Adjectiu possessiu de la promiera persona que s'emplega davant un nom de parent pròche: *Mon paire*. S'emplega finda davant lu grades e lu títols de senhoria, per s'adreiçar à la persona: *Mon coloneu*.

mona n.f. Monina.

monacal, a adj. Pròpri au genre de vida dei monges. Var.: **monacau**.

monacalament adv. Coma lu monges; dins li condicions pauri de la vida monacala.

monacant n.m. (zool.) Peis de la nadarèla rudimentària remplaçada per una espina.

monacau, ala adj. Monacal.

monada n.f. (filos.) Dins Leibniz, substància simpla, activa, indivisibla, que lo sieu nombre es infinit e que toi lu èstres n'en son compauats.

monada n.f. (biol.) Pichin protozoari provedit d'un flageu; cellula unica simpla.

monadal, a adj. Relatiu à la monada. Var.: **monadau**.

monadau, ala adj. Monadal.

monadèlf, a adj. (bot.) Si di d'una flor que li sieu estaminas son ligadi entre eli, coma dins la ginèsta ò la ròsa tremiera.

monadèlfia n.f. (bot.) Classa de plantas monadèlfis.

monadisme n.m. Monadologia.

monadista n. Que pertòca lo monadisme; partidari dau monadisme.

monadologia n.f. (filos.) Teoria de Leibniz, d'après la quala l'univèrs es compauat de monadas. Var.: **monadisme**.

monandre, a adj. (bot.) Si di d'una flor qu'a una estamina soleta.

monaquisme n.m. 1. Estat de monge. 2. Institucion monastica.

monarca n.m. 1. Cap de l'Estat dins una monarquia; rèi, sobeiran. 2. Pichon passeron d'Oceània.

monarcar vi. Faire lo monarca; regnar.

monard n.m. (zool.) Magòt.

monarquejar vi. (pej.) Si comportar coma un monarca.

monarquia n.f. 1. Regime dins lo quau l'autoritat es entre li mans d'un individú e dei sieus delegats. 2.

Regime politic dins lo quau lo cap de l'Estat es un rèi (una regina) ò un emperaire ereditari; Estat ensinda governat: *La monarquia anglesa*. ♦ **Monarquia absoluta**: Aquela dins la quala li a minga poder per contrarotlar aqueu dau monarca. ♦ **Monarquia constitucionala**: Aquela dins la quala una Constitucion limita lo poder dau monarca. ♦ **Monarquia parlamentària**: Monarquia constitucionala dins la quala lo monarca es responsable davant lo Parlament.

monarquian n.m. (ist. fr.) Dins l'Assemblea constituenta (1789-1791), partidari d'una monarquia à l'anglesa.

monarquic, a adj. Que pertòca la monarquia.

monarquicament adv. D'un biais monarquic.

monarquisme n.m. Doctrina dei partidaris de la monarquia.

monarquista adj. e n. Si di d'un partidari de la monarquia.

monastèri n.m. Maion, ensèms de bastiment dont abiton lu monges ò li monialas. Var.: **monastier**, **monestier**. Sin.: **mostier**.

monastic, a adj. Relatiu ai monges ò ai monialas.

monasticitat n.f. Caractèr de cen qu'es relatiu ai monges, à la sieu vida.

monastier n.m. Monastèri.

monaural, a adj. Monofonic. Var.: **monaurau**.

monaurau, ala adj. Monaural.

monazita n.f. (miner.) Fosfat de cèri, de lantan ò d'una autra tèrra rara.

mondan, a adj. 1. Relatiu à la vida sociala dei classas riqüi dei vilas, au sieu luxe, ai sieus divertiments. ♦ **Dançaire mondan**: Professional que fa balar li clientas dins un establiment. 2. (relig.) Relatiu à la vida seculiera. 3. (dr.) *Brigada mondana* ò, fam., *la mondana*, n.f.: Anciana denominacion de la brigada dei estupefagents e dau proxenetisme. ♦ adj. e n. Que pilha lu biais en usatge dins la societat dei gents en vista; que li agràdon li mondanitats.

mondanament adv. Segond lu usatges mondans.

mondanàs, assa adj. e n. (pej.) Mondan à l'excès.

mondanitat n.f. 1. (filos.) Fach d'estre au monde, de li apartenir. 2. Caractèr de cen qu'es mondan, que relèva de la societat dei personas en vista. 3. Frequentacion dau beu monde; gust per aqueu genre de vista. ♦ pl. Abitudas de vida pròpri ai gents dau monde; cortesias convencionali: *Fugir li mondanitats*.

mondar vt. 1. Desbarrassar lu grans dei sieu envelopas aderenti. 2. Netejar en separant li impuretats, en particular levar la pellicula qu'es à l'entorn dau merilhon d'unu fruchs. 3. Talhar, netejar, rebrondar (lu aubres, lu boascs) per levar li branças sequi ò inutili.

mondàs n.m. Multituda de gents. Sin.: **fòga, preissa**.

mondat n.m. Castanhas cuèchi e secadi.

mondat, ada adj. 1. Pelat (en parlant de l'òrdi). 2. (arald.) Si di d'un blason que presenta un monde.

monde n.m. 1. Ensèms de tot cen qu'existeisse; univèrs: *La creacion dau monde*. 2. La natura, cen que

monde, a

constituisse l'environament dei èstres umans: *Un enfant que descèrbe lo monde.* 3. Ensèms de cauas ò d'èstres que son considerats coma un tot organisat: *Lo monde dei abelhas.* 4. Ensèms de cauas abstrachi, de concèptes considerats coma un univèrs: *Lo monde dei ideas.* ◇ *Si faire tot un monde de:* Acordar una importància exagerada à. 5. Escart important, granda diferencia: *Li a un monde entre quali doi solucions.* 6. La Tèrra, la susfàcia terrestre, lo globè terrestre: *Faire lo torn dau monde.* ◇ (arald.) Figura que representa lo monde ceuclat m'una crotz en dessobre. ◇ Au bot dau monde: *Foarça luènh.* ◇ *Córrer, percórrer lo monde:* Viatjar toplen. ◇ *Lo Monde Vièlh:* Euròpa, Àsia e Àfrica. ◇ *Lo Monde Noveu:* Amèrica. 7. La Tèrra, considerada coma lo sojorn de l'òme. ◇ *Venir au monde:* Naisser. ◇ *Metre au monde:* Far naisser. ◇ *Anar dins l'autre monde, partir per l'autre monde:* Morir. ◇ *Per ren au monde:* Jamai de la vida. ◇ Ensèms de país, d'òmes de cresença identica: *Lo monde occitan, lo monde grèc.* ◇ *Ànima dau monde:* Principi de vida que, segond Schelling, aviva lo monde considerat coma un grand organisme vivent. ◇ *L'autre monde:* Lo monde qu'es en delà de la vida. ◇ *Li quatre fins dau monde:* La moart, lo judici, l'infèrn e lo paradís dins la doctrina catolica. 8. Ensèms dei èstres umans que vívon sus Tèrra: *Una guèrra que pertòca lo monde entier.* 9. Ensèms de personas; grand nombre de personas ò nombre indeterminat de personas: *Li a de monde, li a pas grand monde.* ◇ De gents: *Lo monde dison que farà beau deman.* ■ Dins aqueu cas, si fa un acòrdi logic, en metent lo verbò au plural. ◇ *Aver de monde:* Aver d'invitats. ◇ Li gents, l'ensèms dei personas mé cu si tracta: *Conoisse ben lo sieu monde.* ◇ *Tot lo monde:* Toti li gents, toi. 10. Mitan, grop social definit per una caracteristica, un tipe d'activitat: *Èstre dau meme monde, lo monde dei afaires.* ◇ *Lo paure monde:* Lu mesquins laissats de caire per la societat. 11. Ensèms dei personas que constituïsson li classas sociali mai riqui, l'auta societat, que si destria per lo sieu luxe, lu sieus divertiments: *Li gents dau monde.* ◇ *Lo beau monde, lo monde beau:* L'auta societat, la societat eleganta. ◇ *Òme, frema dau monde:* Persona que viu dins la boana societat e conoisse lu usatges. 12. (lit.) Vida seculiera, profana, per oposicion à la vida espirituala: *Si retirar dau monde.*

monde, a adj. Netejat.

mondessa n.f. Netitge.

mondial, a adj. Que pertòca lo monde entier: *Un problema mondial.* Var.: **moniau**.

mondialament adv. Dins lo monde entier.

mondialisacion (-izacion) n.f. Fach de devenir mondial, de si mondialisar.

mondialisar (-izar) vt. Donar à quauqua ren un caractèr mondial, un espandiment que pertòca lo monde entier. ♦ **si mondialisar** v.pr. Devenir mondial.

mondialisme n.m. 1. Doctrina que tende à faire l'unitat politica dau monde considerat coma una comunautat humana unica. 2. Presa en consideracion dei problemas politics dins una optica mondiala.

mondialista adj. e n. Partidari dau mondialisme.

mondilha n.f. pl. 1. Sobras dau crivelatge dei grans. 2. Ensèms de branças mondadi, rebrondadi. Sin.: **rebrondilhas**.

monovision n.f. Possibilitat de seguir un programa televisat dins lo meme temps dins lo monde entier: *Lu Juècs Olimpics son transmés en monovision.*

moneda n.f. 1. Pèça de metal que l'autoritat soberانا frapa per servir ai escambis. ◇ *Frapar moneda:* Fabricar, emetre de moneda. ◇ *Faussa moneda:* Moneda illegala qu'imita la moneda legala. ◇ (fig.) *Es moneda correnta:* Es una caua frequenta. 2. Instrument legal dei pagaments. ◇ *Moneda de resèrva:* Moneda que detènon li bancas d'emission e qu'es emplegada parallelament à l'aur dins lu reglaments internacionals. ◇ *Moneda de còmpete:* Unitat de moneda non representada materialament e emplegada unicament per lu còmpetes. ◇ *Moneda virtuala:* Moneda desmaterializada, que sièrve à pagar sus lo malhum internet. ◇ (fig.) *Servir de moneda d'escambi:* Èstre emplegat coma mejan d'escambi dins una negociacion. ◇ Unitat monetària qu'un Estat adòpta: *La moneda comuna europea es l'euro.* 3. Equivalent de la valor d'un bilhet ò d'una pèça en bilhets ò en pèças d'una valor mai pichina: *Faire la moneda de 50 euros.* ◇ Bilhets ò pèças de pichina valor qu'una persona poarta dins son poartamoneda, son poartafuèlh, dins la borniera. Sin.: **monedeta, monedalha.** ◇ Diferència entre la valor d'un bilhet ò d'una pèça, d'un ensèms de bilhets ò de pèças, e lo prètz just de la mèrc que si deu pagar: *Rendre la moneda.* ◇ (fig.) *Rendre à quauqu'un la moneda de la sieu pèça:* La si pilhar mé quauqu'un en represalhas. ◇ *Pagar en moneda d'engana:* Faire de moninarias, de regaunhadas en plaça de pagar en moneda.

monedable, a adj. 1. Que pòu èstre monedat: Metal monedable. 2. Que pòu èstre pagat, que s'en pòu tirar un profièch.

monedaire n.m. Monedier.

monedalha n.f. Monedeta.

monedar vt. 1. Convertir (un metal) en moneda. 2. Faire de sòus mé, tirar profièch de.

monedatge n.m. Fabricacion de la moneda.

monedeta n.f. Bilhets ò pèças de pichina valor. Var.: **moneda, monedalha.**

monedier, a n. 1. Obrier que travalha à la frapa de la moneda. 2. Aparelh que fa automaticament la moneda. Var.: **monedaire**.

monedós, oa adj. Monetari.

mónega n.f. Religioa.

monegasc, a adj. e n. Dau Mónegue. ♦ n.m. Dialècte ligur parlat istoricament dins la Principautat dau Mónegue.

monegueta n.f. 1. Mónega jova. 2. Lardiera carboniera. ◇ *Monegueta dei saures:* Varietat de lardiera dei Aups.

moneguier, a n. Locutor de l'occitan local dau Mónegue, entre lo vivaroalpenc pelhasc, rocabrunasc e turbiasc mé d'apoarts de vivaroalpenc de Piemont.

monel n.m. (nom depauat) Aliatge de coire e de niquel resistent à la corrosion.

monema n.m. (ling.) Unitat de la promiera articulacion, opauada ai *fonemas* que son li unitats de la segonda articulacion.

monèra n.f. (biol.) Èstre vivent primitiu format d'una cellula unica sensa nucleu, dins d'uni teorias evolucionisti.

monergòl n.m. Propergòl compauat d'un solet ergòl, coma l'aiga oxigenada. ◇ Agent enançaire per un motor-fusada, compausat d'un liquide solet, qu'assegura l'enançament per descompression exotermica.

monestier n.m. Monastèri.

monetari, ària adj. Relatiu à la moneda, ai monedas. Sin.: **monedós**.

monetarisacion (-izacion) n.f. Evolucion dei estructuras monetari.

monetarisme n.m. Corrent de la pensada economica qu'insistisse sobre l'importança de la politica monetària dins la regulacion de la vida economica.

monetarista adj. e n. Relatiu au monetarisme; partidari dau monetarisme.

monetica n.f. Ensèms dei dispositius qu'emplégon l'informatica e l'electronica

monetisacion (-izacion) n.f. Introduccio de noveus signes monetaris dins lo circuit economic.

monetisar (-izar) vt. Efectuar la monetisacion de: *Monetisar d'aur*. Sin.: **amonedar**. Contr.: **desmonedar**.

monge n.m. Òme ligat per de vòts religiós e que mena una vida essencialament espiritual, lo mai sovent en comunautat. Sin.: **fraire**.

monge n.m. Varietat de làmia. Sin.: **exancós**.

mongòl, a adj. e n. De Mongolia. ◆ n.m. Groupe de lengas altaïqui parladi en Mongòlia.

mongolian, a adj. e n. Pertocat de trisomia 21, ò mongolisme. Var.: **mongolic**. Sin.: **trisomic**.

mongolic, a adj. Mongolian.

mongolisme n.m. Malautia congenitala deuguda à la presenza d'un cromosòma sobrenumerari sus lo 21ⁿ pareu e caracterisada clinicament per un deficit intellectual associat à de modificacions morfologiqui (talha pichina, membres corts, faciès aplatis, fendas palpebrali obliqui e estrechi m'un replec de l'angle cutaneu intèrne dei parpèlas). Sin.: **trisomia 21**.

mongoloïde, a adj. 1. Que fa pensar au tipe mongòl. 2. (med.) Qu'evòca lo mongolisme.

monhon n.m. Extremitat d'un membre amputat.

monial, a adj. Monastic. Var.: **moniau**.

moniala n.f. Monacal, monastic.

moniau, ala adj. Monial.

monicion n.f. (dr. canon) Avertiment oficial de l'autoritat eclesiastica.

monília n.m. Fonge que si desenvolopa en auton sus li peras, lu poms e quauqu autres fruchs en provocant una poiridura.

monilicòrne, a adj. (zool.) Qu'a li antenas en forma de capelet.

moniliforme, a adj. (zool. e bot.) Si di d'un canal, d'un cordon ò d'un filament anatomic que presenta alternativament d'estranglements e de dilatacions, que la fan semblar à un capelet.

moniliòsi n.f. Malautia dei fruchs deuguda au monília.

monin n.m. (rare) Mascle de la monina.

monina n.f. 1. Mamifèr primata arboricòla de la faça nuda, dei mans e dei pens prensiles e finits per d'onglas. Var.: **mona**. ◇ (espec.) La femèla d'aqueu mamifèr. ◇ *Monina aranha*: Monina d'Amèrica dau Sud, ensinda sonat à causa de la longuessa dei sieus membres. 2. (fam.) Persona laida, de la cara simiesca. 3. Persona qu'imita lu autres, li sieu accions.

moninada n.f. Regaunhada. Var.: **moninaria**.

moninalha n.f. (pej.) Lu monges, lu religiós.

moninaria n.f. Gèst que sembla lo gèst d'una monina. Sin.: **moninada, regaunhada**.

moninassa n.f. Gròssa monina.

moninejar vi. (pej.) Faire la monina.

monisme n.m. (filos.) Sistema segond lo quau lo monde es constitut d'una substància soleta, per lo quau l'objècte au quau s'aplica la pensada es un, per op. à *dualisme*, à *pluralisme*.

monista adj. e n. Relatiu au monisme ; partidari dau monisme. Var.: **monistic**.

monistic, a adj. Monista.

monitor, tritz n. 1. Persona encargada d'ensenhar ò de faire practicar una activitat, un espòrt: *Un monitor d'auto-escòla*. 2. Persona encarcada de l'enquadrament dei pichoi dins li activitats collectivi.

monitor n.m. 1. Ecran de visualisacion associat à un computador. 2. (med.) Aparelh electronic que permete l'enregistrament permanent dei fenomènes fisiologics e que provòca una alarma au moment dei trebolicis, emplegat sobretot en reanimacion e dins li unitats de curas intensivi. 3. (inform.) Programa de contraròtle que permete de susvelhar l'execucion de divèrs programes que non son ligat entre elu.

monitor n.m. (mòt american) 1. (mar.) Coirassat de desplaçament mejan, d'un tipe emplegat à la fin dau s. XIXⁿ e au començament dau s. XXⁿ. 2. (min.) Canon à aiga sota pression.

monitorat n.m. Formacion per la foncion de monitor; aquela foncion.

monitòri n.m. Monicion publica qu'un jutge eclesiastic adreiça à-n-aqueu qu'a conoissença d'un fach per lo constrénher à testimoniar.

monitoratge n.m. Susvelhança au mejan d'un monitor: *Lo monitoratge medical, lo monitoratge de l'activitat sismica*. Var.: **monitoring**.

monitorial, a adj. (dr. can.) Qu'es en forma de monitòri. Var.: **monitoriau**.

monitoriau, ala adj. Monitorial.

monitoring n.m. (angl.) Monitoratge.

mòno n.f. ['mønɔ] (fam.) Monofonia.

monoacide adj. e n.m. (quim.) Si di d'un acide que libera un solet io H⁺ per molecula.

monoamina n.f. (quim.) Amina que possedisse un solet radical -NH₂, coma la serotonina.

monoamina-oxidasa n.f. Enzima que destruge per oxidacion li monoaminas en excès dins l'organisme (Abrev. M.A.O.).

monoatomic, a adj. (quim.) Si di d'un còrs simple format d'atòmes isolats.

monobasa n.f. Basa que libera un solet ion OH⁻ per molecula.

monobasic, a adj. (quim.) Qu'es de la mema natura que li monobasas, que constituisse una monobasa.

monoblast n.m. Cellula soca dau monocit.

monoblòc adj. inv. en genre e n.m. (tecn.) Qu'es fach d'una pèça soleta, d'un blòc solet.

monocable adj. inv. en genre Que comprèn, utilisa solament un cable. ♦ n.m. Transportaire aerenc fach d'un cable solet sensa fin, à l'encòup tractaire e portaire.

monocalcic, a adj. Qu'a un atòme de calci solet per molecula.

monocameral, a adj. Que compoarta una cambra soleta, una assemblada parlamentària soleta. Var.: **monocamerau**.

monocamerisme n.m. Monocamerisme.

monocamerau, ala adj. Monocameral.

monocamerisme n.m. Sistema politic dins lo quau lo Parlament comprèn una cambra soleta. Var.: **monocamerisme**.

monocarpe, a adj. (bot.) 1. Qu'a un fruch solet. 2. Qu'a de fruchs solitaris.

monocarpic, a adj. Relatiu à cen qu'es monocarpe.

monocefal(e), a adj. Qu'a una tèsta soleta.

monocellular(i), a (-ària) adj. Qu'a una cellula soleta.

monocicle n.m. Velocipède m'una ròda soleta, qu'emplégón lu acrobatas.

monociclic, a adj. 1. Si di d'un compauat quimic que la sieu formula enclau una cadena clavada. 2. Si di d'espècias animali que presènton solament un cicle sexual per an.

monocilindre adj. e n.m. Si di d'un motor m'un cilindre solet. Var.: **monocilindric**.

monocilindric, a adj. Monocilindre.

monocinetic, a adj. (fis.) Si di de particulas qu'an toti la mema velocitat.

monocit n.m. Leucocit mononucleari de granda talha, qu'assegura essencialament la fagocitòsi.

monocitòsi n.m. Aumentacion dei monocits dins lo sang.

monòcle n.m. Vèire corrector que si fa tenir dins l'arcada sobrecilhiera.

monoclinal, a adj. Si di d'un releu estructural ò d'una seria sedimentària qie pèndon d'un biais identic dins una direcccion donada. Var.: **monoclinau**.

monoclinau, ala adj. Monoclinal.

monoclinic, a adj. (miner.) Si di d'un sistema cristallin que la sieu simetria es aquela d'un prisma ò d'un lausange. Sin.: **clinorombic**.

monoclonal, a adj. (biol.) Qu'apartèn à un meme clòne cellulari. ◇ *Anticòrs monoclonal*: Anticòrs especific secretat per de linfocits que provènon d'una cellula unica seleccionada. Var.: **monoclonau**.

monoclonau, ala adj. Monoclonal.

monocòca adj. Si di d'una estructura de veïcule automobile que combina carroçaria e encastre e compauada d'elements de tòla soudats, que forma un ensèms rigide à la flexion coma à la torsion.

monocòca n.m. Nau d'una soleta còca (per op. à *multicòca*).

monocolor adj. (inv. en genre) 1. Que presenta una color soleta. Sin.: **monocròme**. 2. Si di d'un govèrn qu'es l'emanacion d'un solet dei partits representats au Parlament. Var.: **monocolòre**.

monocolòre, a adj. Monocolor.

monoconic, a adj. Que si termina m'un còne solet.

monocontunh, a adj. e n. Sistema d'alimentacion electrica qu'a per estigança de distribuir de corrent d'origina monofasada; un còup redreiçat dins la motritz alimenta lu motors de traccion en corrent contunh.

monocòrde, a adj. Qu'es emés sus una nota soleta, sensa variar; monotòne: *Una votz monocòrda*.

monocòrde, a adj. e n.m. Si di d'un instrument de música qu'a solament una coarda.

monocotiledoneu, ea adj. *Monocotiledoneus*: Classa de plantas angiospèrmi que la sieu grana contèn una plantula m'un cotiledon solet, que presenta de fuèlhas mé de nervaduras parallèli e de flors que la sieu simetria es sovent d'ordre 3.

monocracia n.f. Sistema politic dins lo quau una persona soleta a lo poder.

monocrat, a n. Persona que governa soleta.

monocratic, a adj. Relatiu à la monocracia.

monocristal n.m. (fis.) Domèni d'un mitan cristallin qu'a una periodicitat perfècta. Var.: **monocristau**.

monocristallin, a adj. Relatiu à un monocristal.

monocristau n.m. Monocristal.

monocromatic, a adj. (fis.) Si di d'un raionament electromagnetic qu'a una freqüència unica.

monocromator n.m. Dispositiu optic que fornisce una radiacion monocromatica.

monocròme, a adj. Qu'es d'una color soleta.

monocromia n.f. Caractèr de cen qu'es monocròme.

monocular(i), a (-ària) adj. Relatiu à un uèlh solet: *Microscòpi monoculari*.

monocultura n.f. Cultura unica ò largament dominanta d'una espècia vegetala dins una region ò dins un tenement agricòla.

monodactil(e), a adj. Qu'a un det solet.

monodèlf, a adj. e n.m. Qu'a un solet utèrus.

monodepartamental, a adj. Que comprèn un departament solet, en parlant d'una region. Var.: **monodepartamentau**.

monodepartamentau, Monodepartamental.	ala	adj.	monogenista adj. e n. Relatiu au monogenisme; partidari dau monogenisme.
monodia n.f. (mús.) Cant d'una votz soleta.			monografia n.f. Estudi detalhat sobre un ponch precís d'istòria, de sciença, de literatura, sobre una persona, la sieu vida, etc.
monodic, a adj. Si di d'un cant d'una votz soleta.			monografic, a adj. Qu'a lo caractèr d'una monografia.
monodont, a adj. Qu'a una dent soleta.			monograma n.m. 1. Chifra compauada dei letras ò dei letras principali d'un nom. 2. Marca ò signatura abreviada. 3. Combinason de senhaus e de caractèrs que representon lo nom dau Crist.
monodonta n.f. Genre de mollusc gasteropòde.			monòï n.m. Òli perfumat d'origina tahitiana, tirat de la notz de còco e dei flors de tiaré.
monoecia n.f. (bot.) Caractèr d'una planta monoïca.			monoïc, a adj. (bot.) Si di d'una planta dei flors unisexuadi ma dins la quala cada pen poarta de flors mascli e de flors femèli (coma lo gran turc, l'avelanier, etc.). Sin.: dioïc .
monofasat, ada adj. Si di dei tensions ò dei corrents alternatius simples e dei installacions correspondenti (per op. à <i>polifasat</i>). Var.: monofasic .			monoïdeic, a adj. Que contén una idea soleta.
monofasic, a adj. Monofasat.			monoïdeisme n.m. (psicol.) Concentracion, voluntària ò non, de la pensada sobre un tema solet.
monofisisme n.m. (relig.) Doctrina dau s. V ⁿ qu'afirmava l'union dau divin e de l'uman dins lo Crist dins una natura soleta.			monoïdeïsta adj. e n. Que fa pression sobre lo monodeïsme de l'èime.
monofisit, a adj. e n. Relatiu au monofisisme; que n'es partidari.			monokini n.m. Costume de banh femenin que comprèn solament l'eslip.
monofonia n.f. Tecnica que permete la transmission d'un signal musical au mejan d'una via soleta, per op. à <i>estereofonia</i> . Abrev: mòno .			monolingüe, a adj. e n. 1. Que parla una lenga soleta (per op. à <i>bilingüe, trilingüe</i> , etc.). 2. Redigit dins una lenga soleta: <i>Un diccionari monolingüe</i> . Sin.: unilingüe .
monofonic, a adj. Que pertòca la monofonia. Sin.: monaural .			monolingüisme n.m. Estat d'una persona, d'una region, d'un país monolingüe.
monogame, a adj. 1. Qu'a un solet conjonch legitime. 2. Que si confòrma au sistema de la monogamia: <i>Una societat monogama</i> .			monolit, a adj. e n.m. 1. Si di d'un obratge format d'un solet blòc de pèira. 2. Si di d'un monument talhat dins lo ròc.
monogamia n.f. Sistema dins lo quau l'òme non pòu à l'encòup l'espós de mai d'una frema, ni la frema l'esposa de mai d'un òme. Contr.: poliandria, poliginia, poligamia .			monolitic, a adj. 1. Format d'un solet blòc de pèira. 2. (fig.) Que presenta l'aspècte d'un blòc omogeneu, rigide, dont non li a de plaça per la contradiccion: Un partit monolitic.
monogamic, a adj. Relatiu à la monogamia.			monolitisme n.m. Caractèr de cen qu'es monolitic.
monogastric, a adj. Que lo sieu estòmegue a solament un compartiment.			monologaire, airitz n. Persona que fa de monològues.
monogatari n.m. (lit.) Genre literari japonés que recampa à l'encòup de còntes foarça courts, eventualment mesclats de vers, generalament recampats en recuèlhs, e d'òbras romanesqui d'una granda estenduda.			monologar vt. (<i>monològui</i>) Tenir un monològue; parlar solet.
monogène, a adj. 1. Unic dins lo sieu genre. 2. (bot.) Qu'a una soleta susfàcia d'acreissement. 3. (mat.) <i>Foncion monogèna</i> : Foncion d'una variabla complèxa qu'admete una derivada determinada per una valor donada de la variabla. ◇ <i>Grope monogène</i> : Grope qu'es generat per un dei sieus elements. 4. (zool.) Que pertòca un mòde de generacion dins li quali lu èstres vivents si reproduón directament.			monològue n.m. 1.. (lit.) Au teatre, discors qu'un personatge tèn per eu-meme per evocar lo passat, exprimir un sentiment, presentar una situacion, etc. ◇ <i>Monològue comic</i> : Pèça medievala m'un solet personatge, que fa la satira d'un tipe social ò psicologic. 2. Discors qu'un humorista solet tèn sus lo pontin en metent l'accent sobre lo comportament dei sieus contemporaneus. 3. Discors de quauqu'un que si parla solet à votz auta ò que, dins la conversacion, non laissa parlar lu autres.
monogenesi adj. (zool.) Qu'a un solet mòde de reproduccion.			monoman, a adj. e n. Pertocat de monomania. Var.: monomaniac .
monogenesi n.f. 1. (zool.) Reproduccion monogenesi. 2. (ling.) Formacion d'una lenga qu'a una origina soleta.			monomania n.f. 1. (psiquiatria) Tota afeccion psiquica qu'afecta l'esperit parcialament. 2. Idea fixa.
monogenia n.f. 1. Mòde de generacion que consistisse en la produccion, per un còrs organisat, d'una part que s'en separa e devèn un individú noveu. 2. (biol.) Fenomène que consistisse en la genèsi, per una cobla donada, de descendants toi ò esquasi toi d'un meme sexe.			monomaniac, a adj. e n. Monoman.
monogenisme n.m. Doctrina antropològica anciana segond la quala toti li raças umani vendrion d'un tipe unic. Contr.: poligenisme .			

monomèr, a

monomèr, a adj. e n.m. Si di d'un compauat constituit de moleculas simpli que poàdon reagir mé d'autri moleculas per donar de polimèrs.

monometallisme n.m. Sistema monetari qu'admete un solet escandalh monetari, l'aur ò l'argent (per op. à *bimetallisme*).

monometallista adj. e n. Partidari dau monometallisme.

monomètre n.m. (lit.) Compauat d'un tipe solet de vèrs.

monòmi n.m. (mat.) Expression algebrica formada d'un solet tèrme dont figura una variabla ò mai d'una.

monòmi n.m. Corteu d'estudiants que camínon en fila en si tenent per li espatlars, que si faia ancianament e tradicionalament après la fin dei examèns.

monomiaire n. m. *Monomiaires*: Sota-òrdre de molluscs bivalves que, coma l'ostrega, an un solet muscle adductor.

monomòri n.m. Formiga jauna foarça pichona que viu dintre lu fustatges dei restaurants e dei masaguins d'alimentacion en s'atacant ai prevendas.

monomotor adj. e n.m. Si di d'un avion qu'a un motor solet.

mononfal n.m. Mòstre provedit d'un solet amborígol.

mononuclear(i), a (-ària) adj. e n.m. Si di d'un globule blanc qu'a un nucleu solet.

mononucleosi n.f. (med.) Aumentacion dau nombre de mononuclearis dins lo sang. ◇ *Mononucleosi infeccioa*: Malautia dau sistema ematopoietic, que si manifèsta per una angina, una aumentacion de volume dei ganglions linfaticos e de la rata, una granda astenia e una aumentacion dau nombre dei monocits, m'una aparicion de grands mononuclearis.

monoparental, a adj. M'un parent solet: *Familha monoparentala*. Var.: **monoparentau**.

monoparentalitat n.f. Dins una familha, parentalitat assegurada per una persona soleta.

monoparentau, ala adj. Monoparental.

monopartisme n.m. Sistema politic fondat sobre l'existència d'un partit solet.

monopetalia n.f. (bot.) Estat d'una planta que li sieu flors son monopetalis.

monopetal(e), a adj. (bot.) Qu'a un petale solet.

monoplaça adj. e n.m. Si di d'un veïcule qu'a una plaça soleta.

monoplaça n.f. Automobila d'una plaça soleta, especialament facha per li competicions.

monoplan adj. e n.m. Si di d'un avion qu'a un solet plan de sustencion.

monoplegia n.f. Paralsia d'un membre solet.

monoploïde, a adj. Aploïde.

monoploïdia n.f. Aploïdia.

monopòde, a adj. Provedit d'un pen solet.,

monopolaire, airitz adj. e n. (econ.) Monopolista.

monopòli n.m. 1. Privilègi esclusiu, de drech ò de fach, qu'un individú, una entrepresa ò un organisme

public possedisse, de fabricar, de vendre ò d'esplechar d'un ben ò servicis. 2. (fig.) Possession exclusiva de quauqua ren: *S'atribuir lo monopòli de la veritat*.

monopolisacion (-izacion) n.f. Accion de monopolisar.

monopolisaire (-izaire), airitz adj. e n. Monopolisator.

monopolisar (-izar) vt. 1. Exercir lo sieu monopòli sobre (una produccion, un sector d'activitat). 2. Si reserver per lo sieu profièch personal: *Monopolisar la paraula*.

monopolisator (-izator), tritz adj. e n. Persona que monopolisa quauqua ren. Var.: **monopolisaire**.

monopolista adj. e n. (econ.) Que detèn un monopòli. Var.: **monopolaire**.

monopolistic, a adj. (econ.) Qu'a la forma d'un monopòli, que tende vèrs lo monopòli ò li sembla.

monopoly n.m. (nom depauat) Juèc de societat dins lo quau lu jugaires dévon crompar de terrens e d'immòbles, figurats sus un plateau, fins à n'obtenir lo monopòli.

monoprocessor adj. e n.m. (inform.) Si di d'un sistema informatic qu'a una soleta unitat de tractament.

monopsòne n.m. (econ.) Mercat caracterisat per la presenza d'un crompaire e d'una granda quantitat de vendèires.

monoptèr, a adj. e n.m. (arquit.) Si di d'un temple circulari que la sieu copòla repaua sobre una soleta fila de colomnas.

monoralh adj. e n. Dispositiu de camin de fèrre qu'utilisa un solet ralh de rodelatge.

monorime, a adj. e n.m. Si di d'una poesia, d'una estròfa, que toi lu vèrs an la mema rima.

monorquid(e), a adj. Qu'a un solet testicule.

monorquidia n.f. (patol.) Presença d'un testicule solet dintre li borsas.

monoscòpi n.m. Generator de senhaus de television porgissent un imatge fixe pauc ò pron complicat, utilisat per la messa au ponch, lo contraròtle e lo radobament dei televisors.

monosacaride n.m. (quim.) Òsa.

monosemic, a adj. (ling.) Qu'a un sens solet. Contr.: **polisemic**.

monosepal(e), a adj. (bot.) Que lo sieu calici es d'una pèça soleta.

monosillabe, a adj. e n.m. (ling.) Qu'a una soleta sillaba.

monosillabic, a adj. (ling.) Qu'a una soleta sillaba: *Un imperatiu monosillabic*.

monosyllabisme n.m. Caractèr dei lengas monosyllabiqui.

monosimptomàtic, a adj. Malautia que si manifèsta per un solet simptòma.

monospèrme, a adj. (bot.) Si di dei fruchs e dei divisions de fruchs que comprènon una grana soleta.

monosporat, ada adj. Que contèn un còrs reproductor solet.

monosquí n.m. Esquí sus lo quau si pàuon lu doi pens, pes esquilar sus l'aiga ò sus la neu. ◇ Espòrt ensinda practicat.

monostic n.m. Estròfa d'un vers solet.

monostilat, ada adj. Monostile.

monostile adj. (arquit.) M'una colomna soleta. Var.: **monostilat**.

monosubstituir vt. (*monosubstituissi*) Efectuar sus un compauat quimic una soleta substitution.

monosubstituit, da adj. (quim.) Qu'a subit una soleta substitucion.

monoteisme n.m. Doctrina, religion qu'admete un Dieu solet. Contr.: **politeisme**.

monoteista adj. e n. Que pertòca ò que professa lo monoteisme: *Lo judaïsme, lo cristianisme e l'islam son de religions monoteisti*. Contr.: **politeista**.

monotelisme n.m. (relig.) Doctrina dau s. VIIⁿ segond la quala li seria estat dins lo Crist una soleta voluntat, la voluntat divina.

monotelit, a adj. e n. Que pertòca la doctrina dau monotelisme; partidari dau monotelisme.

monotèrme, a adj. Que pertòca un tresmudament fisic que dins lo sieu debanament un sistema escàmbia de calor m'un solet sorgent de temperatura determinada.

monotipa n.f. (arts graf.) Máquina per compauar que produe de linhas justificadi en caractèrs mobiles.

monotipe n.m. 1. Estampa obtenguda à partir d'una placa sus la quala lo motiu es estat pintat e non gravat. 2. Yacht à vela que fa partida d'una seria de nau toti parieri, fachi d'après lo meme plan.

monotonament adv. D'un biais monotòne.

monotòne, a adj. 1. Qu'es totjorn sus lo meme ton: *Un cant monotòne*. 2. Que lassa per lo sieu ritme, li sieu intonacions sensa varietat: *Un actor monotòne*. 3. Qu'es unifòrme, sensa imprevist. 4. (mat.) *Foncion monotòna (sus un interval)*: Foncion creissenta ò descreissenta sus tot l'interval.

monotonía n.f. Caractèr, estat de cen qu'es monotòne.

monotraça adj. 1. Relatiu ai veïcules mé doi ròdas (mòto, etc.). 2. (aeron.) Si di d'un tren d'atterratge que li sieu ròdas principals son toti situadi dins l'axe dau fuselatge.

monotrema n.m. *Monotremas*: Sotaclasse de mamífers primitius d'Austràlia, de Tasmània e de Nòva Guinea qu'an lo còrs cubèrt de pels ò de ponhents, un bèc sensa dents, fan d'òus ma alàchon lu sieus pichoi. Sin.: **prototerians**.

monotrifasat, da adj. Que pertòca un sistema de traccion electrica que la sieu distribucion de corrent es complida en monofasat, pi aqueu d'aquí es tresmudat en corrent trifasat dintre la motritz per èstre mandat ai motors de traccion. Var.: **monotrifasic**.

monotrifasic, a adj. Monotrifasat.

monotròpe n.m. Planta sensa clorofilla, dei fuèlhas reduchi, parasita dau pin (Familha dei pirolaceas). Sin.: **suçapin**.

monotropia n.f. (quim.) Proprietat d'un còrs quimic de presentar una forma cristallina dei proprietats termodinamiqui variabli.

monovalença (-éncia) n.f. 1. Caracteristica d'un local comercial que consistisse à èstre estat amainatjat per un tipe solet de comèrci. 2. Caracteristica de la formacion d'un ensenhaire que consistisse à poder ensenhar una disciplina soleta ai escolans. 3. (quim.) Caracteristica per un atòme de poder aver una ligason química soleta m'un autre atòme.

monovalent, a adj. (quim.) Univalent.

monoxène, a adj. Autoïc.

monoxide n.m. (quim.) Oxide que contèn un solet atòme d'oxigène dins la sieu molecula: *Monoxide de carbòni (CO)* (gas foarça toxic).

monoxil(e), a adj. Qu'es fabricat, talhat dins una soleta peça de boasc.

monozigòt, a adj. e n. (biol.) Si di de besson d'un membre paire ò *bessons vertadiers*. Sin.: **univitel·lin**. Contr.: **dizigòt, bivitel·lin**.

monsenalhas n.f. pl. Corbetas.

monsénher n.m. Monsenhor.

monsenhor n.m. 1. Títol donat ai princes d'una familia sobeirana, ai prelats. 2. Títol que si donava au Grand Daufin, fraire de Loís lo XIVⁿ, rèi de França, e, après eu, ai Daufins de França. Var.: **monsénher**.

monson n.f. Mossón.

monstera n.m. Planta originària d'Amèrica tropicala, dei fuèlhas grandi e prefondament decopadi, dei raïç pendentí, preada coma planta d'apartament (Familha dei araceas).

monstrillidat n.m. *Monstrillidats*: Familha de crustaceus copepòdes que la sieu larva viu en parasite.

monsur n.m. (fr. que cauria evitar) [mu'sy] Sénher; s'emplega en particular per una persona importanta: *Es un monsur*.

mont n.m. 1. Granda elevacion naturala en dessobre d'un terren. 2. (geomorf.) Forma estructurala d'una region plissada, que correspoande à la jaça dura d'un anticinal. 3. (anat.) *Mont de Vènus*: Peniu.

onta n.f. 1. Accion, biais de montar à cavau. 2. Acoblament, dins li espècias equina, bovina, caprina e porcina; periòde d'aquel acoblament.

onta-cala n.m. 1. Succession de cauas que revènon regulierament. Sin.: **alternativa**. 2. Ascensor, montadava, montador.

montacarga n.m. Aparelh que sièrve à transportar de cargas à la verticala, coma un ascensor.

montada n.f. 1. Puada. 2. Ascension.

onta-davala n.m. 1. Succession de cauas que revènon regulierament. Sin.: **alternativa**. 2. Ascensor. 3. Terren montuós. ◇ *Faire monta-davala*: Puar e davalar alternativament.

montador n.m. Ascensor.

montadura n.f. 1. Part d'un objècte que sièrve à fixar, à assemblar l'element principal: *La montadura d'un*

montaire, airitz

pareu de belicres. 2. Bèstia sobre la quala si monta pers i faire portar (cavau, ae, etc.).

montaire, airitz n. 1. Obrier, obriera qu'assembla divèrsi pèças constitutivi d'un ensèms. 2. (cín.) Especialista encargat dau montatge.

montairon n.m. Mont gaire enauçat. Sin.: **montet**.

montanha n.f. 1. Elevacion naturala dau soal, caracterisada per una foarta desnivelacion entre li cimas e lo fond dei valadas. 2. Region d'altitudia auta: *Passar li vacanças en montanha.* 3. *Montanhas russi*: Atraccion de fièra constituïda de puadas e de caladas sobre li quali córron rapidament sota l'efècte dau sieu pes pròpri de ramas de pichini veituras. 4. (fam.) *Granda quantitat*: Una montanha de travalh. ◇ Granda dificultat (mai imaginada que vertadiera): *Es pas ren, ma m'en fau una montanha.*

montanhard, a adj. e n. De la montanha ; que view en montanha. Var.: **montanhenc, montanhòu**.

montanhenc, a adj. e n. Montanhier, montanhard, montanhòu.

montanhier, a adj. Relatiu à la montanha. Var.: **montanhenc**.

montanhiera n.f. Vent que vèn de la montanha.

montanhòla n.f. Pàssera (*Passer montanus*).

montanhós, oa adj. Abondós en montanha, montuós.

montanhòu, òla adj. e n. Montanhenc.

montant, a adj. 1. Que monta. 2. (mil.) *Garda montanta*: Aquela que va pilhar lo sieu servici.

montant n.m. 1. Total d'un còmpte. Sin.: **amont, soma**. 2. (econ.) Montants compensatòris: Taxas e subvencions creadi per compensar li differenti paritats monetaris dins la Comunautat Economica Europea e per armonisar la circulacion intracomunautària dei produchs agricòlas.

montant n.m. 1. Element vertical d'un ensèms, destinat à servir de supoart ò de renfoarç. 2. Element vertical, central ò lateral de l'encastre d'una fenèstra, d'una poarta, etc. 3. Caduna dei doi pèças lateralí dont son fixats lu escalons d'una escala.

montar vi. 1. Si transportar en un luèc mai elevat. Sin.: **puar**. 2. Si plaçar sus un animal, dins un veïcule: *Montar à cavau.* Sin.: **s'encavalar**. ◇ *Montar au ressautat*: Montar sus un veïcule en movement. ◇ *Montar en cavaliera*: Montar à cavau sus l'esquinai. 3. (fam.) *Montar à la capitala*: Anar de la província à la capitala (espec. d'Occitània fins à París). 4. Aver d'avancament: *Montar en grade*. 5. Seguir una penda, s'elevar, puar: *La rota monta*. Sin.: **s'enauçar, s'enairar**. 6. *Créisser en autessa*: Un edifici que monta rapidament. 7. Rejónher un niveu mai aut: *L'aiga monta après la pluèia*. Sin.: **créisser**. 8. Passar dau greu à l'agut: *La votz monta d'un ton*. Sin.: **créisser**. 9. Rejónher un prètz mai elevat: *Lu tomatis an montat*. 10. Formar un total de: *La factura monta à un milion*. 11. Au juèc de cartas, jugar una carta superiora à-n-aquel que son estadi jugadi en la levada considerada. ♦ vt. 1. Percórrer de bas en aut. Sin.: **puar**. 2. Si plaçar sus una bèstia per si faire portar: *Montar un cavau*. 3. Transportar dins un luèc mai elevat. 4. Far créisser la valor, la foarça, l'intensitat de quauqua

ren, n'en faire puar lo niveu: *Montar lo prètz d'una mèrç*. Sin.: **auçar**. 5. *Montar (una maionesa, etc.)*: Batre lu ingredients d'una preparacion culinària per n'aumentar la consisténcia e lo volume. 6. (fig.) Excitar, exaltar (espec. embé ostilitat): *L'an montat còntre ieu*. Sin.: **entissar**. 7. Provedir dau necessari: *Montar la sieu maion*. 8. Assemblar li differenti parts de, metre en estat de funcionar: *Montar un motor, una tenda*. ◇ Efectuar lo montatge de (un film, una benda magnetica, etc.). ◇ Fixar dins un encastre: *Montar una pèira preciosa*. Sin.: **encastrar**. 9. Alestar, organizar: *Montar una empresa, un complòt*. ◇ *Montar un espectacle, una comèdia*: Lu metre en scena. ◇ (fam.) *Montar lo còup à quauqu'un*: L'engañar, li donar d'esperanças faussi. ♦ **si montar** v.pr. 1. Rejónher un total de: *Lo cost si monta à 1000 euros*. Sin.: **s'amontar**. 2. Si provedir en: *Si montar en aïsinas de coina*. 3. *Si montar la tèsta*: S'excitar, s'exaltar. Sin.: **s'escaufar**. ◇ (fam.) *Si montar lo còup*: Si metre en tèsta d'ideas faussi.

montat, ada adj. 1. Provedit d'una montadura, d'un cavau: *La polícia montada*. ◇ *Èstre ben, mau montat*: Aver un boan, un marrit cavau. 2. Assemblat, ajustat. ◇ *Còup montat*: Estratagemma alestit per avança e en secret. 3. Exaltat, irritat, atissat, embilat.

montatge n.m. 1. Accion de portar dau bas vers l'aut. 2. Accion d'assemblar lu differents elements d'un ensèms complèxe. ◇ (tecn.) Assemblatge dei differenti pèças d'un ensèms mecanic, d'un móble, etc.: *Lo montatge d'una biblioteca*. ◇ Causida e assemblatge dei differents plans d'un film, dei bendas enregistradi per un programa de ràdio ò de television. ◇ Assemblatge dei films que poàrton lu tèxtos e li ilustracions per lu copiar ensèms sus la forma d'impression. 3. (electr.) *Montatge simetric*: Circuit amplificador mé doi tubes ò doi transistors, que un amplifica li alternanças positivi e l'autre li alternanças negativi dau signal. Sin.: **push-pull** (angl.). 4. (banca) *Montatge financier*: Ensèms de procediments que permeton à una empresa de si procurar de ressorsas sus lo mercat dei capitals bancaris ò financiers.

mont de pietat n.m. Caissa de crèdit municipal, establiment public de prést sus gatge à taus moderat.

montelenc, a adj. e n. De Montelaimar.

montenegrin, a adj. e n. Dau Montenegro.

montés, esa adj. e n. De Mont de Marsan.

montet n.m. Pichin mont.

montgolfiera n.f. Aerostat que la sieu sustencion es assegurada per d'ària escaufada per un fogau situat sota lo balon.

mont granatic n.m. Mont de pietat rural dont si faá l'avança de granas per semenar.

monticòle n.m. passeron vesin dau mèrlo.

montjàia n.f. Amolonament de pèiras quilhat sus una cima per n'indicar lo ponch mai aut.

montet n.m. Pichin mont, pichina elevacion dau soal.

montilha n.f. Duna.

montpelhierenc, a adj. De Montpelhier.

montuós, oa adj. Montanhós.

monument n.m. 1. Obratge d'arquitectura ò d'escultura destinat à perpetuar lo sovenir d'un personatge ò d'un eveniment. ◇ *Monument funerari*: Monument edificat sobre una sepultura. 2. Edifici remirable per la sieu belessa ò la sieu ancianetat. ◇ *Monument public*: Obratge d'arquitectura ò d'escultura qu'apartèn à una collectivitat (Estat, Region, etc.). ◇ *Monument istoric*: Edifici, objècte mobilier ò autre vestigi dau passat qu'es important de conservar dins lo patrimòni nacional per lu sovenirs que li son estacats ò per la sieu valor artistica. 3. Tota òbra considerabla, denha de durar. ◇ *Èstre un monument de*: Presentar (una característica, una particularitat, sobretot negativa) à un niveau extreme: *Un monument de cinisme*. 4. Tot cen que pòu atestar quauqua ren, n'en transmetre lo sovenir (document, òbra d'art, vestigi, objècte quau que sigue). 5. Òbra remirabla, foarça importanta: *Un monument de la literatura occitana*.

monumental, a adj. 1. Qu'a li qualitats de proporcions, d'estile, de foarça, pròpri d'un monument. 2. Enòrme dins lo sieu genre, espantant: *Una error monumental*. 3. Dei monuments: *Lo plan monumental d'una region*. Var.: **monumentau**.

monumentau, ala adj. Monumental.

moquet n.m. Extremitat dau blèst d'una candela.

moquet, a adj. Confús: *N'en restèt moquet*.

moqueta n.f. Tapís de velut boclat, sovent d'una color soleta, que recuèrbe lo soal d'una pèça.

moqueta n.f. Instrument ancian qu'avia la forma d'un pareu de ciseus, destinat à talhar la meca cremada d'una candela.

moquetas n.f. pl. (Luceram) Mordassas, morralhas.

moquetar vt. Recurbir d'una moqueta.

moquilhon n.m. Mocadura (de coardas).

mora n.f. Amora.

moracea n.f. *Moraceas*: Familha d'aubres e de plantas de l'òrdre dei urticàs, que comprèn de dicotelidoneas apetalí dei regions caudi, coma l'amorier e la figuiera.

moral n.m. 1. Ensèms dei facultats mentali, de la vida psíquica: *Lo fisic a totjorn una influença sobre lo moral*. 2. Estat d'esperit, disposicion à suportar quauqua ren: *Aver boan, marrit moral, aver lo moral*. Var.: **morau**.

moral, a adj. 1. Que pertòca li règles dau captenement en usatge dins una societat. 2. Confòrme à-n-aquelí règles, admés coma onèste, just. 3. Relatiu à l'esperit, à la pensada (per op. à *material, fisic*). Var.: **morau**.

morala n.f. 1. Ensèms dei règles d'accion e dei valors que foncionón coma nòrmas dins una societat. ◇ *Faire la morala à quauqu'un*: Li adreiçar de recomandacions morali, li faire de repròchis. 2. (filos.) Teoria dei tòcas dei accions dei òmes. 3. Precèpte, conclusion practica que si vòu traire d'una istoria: *La morala d'una faula de Rancher*.

moralament adv. 1. Conformament à la morala. 2. Dau ponch de vista de la morala. 3. Per cen que tòca lo

moral: *Moralament, lo malaüt va un pauc plus ben que l'autre jorn*.

moralisacion (-izacion) n.f. Accion de moralisar, de rendre moral.

moralisant (-izant), a adj. Que moralisa.

moralisar (-izar) vt. 1. Rendre conforme à la morala: *Moralisar la vida politica*. 2. Faire la morala à. ♦ vi. Faire de reflexions morali.

moralisator, tritz adj. e n. Que dona de leïçons de morala.

moralisme n.m. Estacament estrech e formalista à una morala.

moralista n. Autor qu'escriu sobre la natura umana, li usanças.

moralitat n.f. 1. Adecuacion d'un accion, d'un fach, etc., à una morala: *Un comportament d'una moralitat exemplària*. 2. Actituda, comportament, principis en acòrdi mé la morala. 3. Clavadura morala que la fin d'una istoria suggerisse. 4. (lit.) Òbra teatrala medievala en vers, que metia en scena de personatge allegorics e qu'avia per objècte l'educacion morala.

moratori, òria adj. 1. (dr.) Qu'acòrda un prolongament de temps. 2. *Interès moratòris*: Interès deuguts en rason d'un retard de pagament.

moratòri n.m. 1. (dr.) Temps legal acordat à d'unu debitòrs qu'an de dificultats per pagar lu sieus deutes en rason de circonstàncas particulieri (guèrra, crisi economica). 2. Suspension voluntària d'una accion; temps qu'una persona s'acòrda denant de contunhar una activitat dins un camp donat. Var.: **moratòria**.

moratòria n.f. Moratòri.

moratoriait, a adj. Que fa l'objècte d'un moratòri.

morau adj. m. Si di d'un olivier que creisse sus li ribas, dau fulhatge moret.

morau, ala adj. e n.m. Moral.

morava adj. e n. De Moràvia.

morbidament adv. D'un biais morbide.

morbide, a adj. 1. Pròpri à la malautia, patologic. 2. Que fa vèire un desequilibri mental, moral: *Aver de gusts morbides*. Sin.: **mausan, maussan**.

morbidessa n.f. 1. (lit.) Gràcia maladiva, langui. 2. Caractèr suau d'au modelat dei carns en pintura.

morbiditat n.f. 1. Caractèr de cen qu'es morbida. 2. Raport entre lo nombre de malauts e aqueu de la populacion. 3. Ensèms dei condicions qu'afavorísson una persona ò un grop de personas d'estre pertocats per la malautia.

morbier n.m. Fromai de lach de vaca cilindric de 5 à 12 kg, que si fa dins lo Jura.

morbilhós, oa adj. Pròpri de la rossalha.

morcha n.f. Carn d'olivas trissadi e desbarrassadi dei sieus merilhons.

mordaç, a adj. (lit.) Que moarde; caustic: *Un estile mordaç*. Var.: **mordent**.

mordacitat n.f. (lit.) Caractèr de cen qu'es mordaç; causticitat.

mordadura n.f. 1. Accion de moardre. 2. Accion d'entamenar una matèria: *La mordadura de la lima.* 3. (fig.) Efècte nociu d'un element natural: *La mordadura dau glaç.* Sin.: **denthalha, mordanha, morduda, maissada.** Var.: **mordedura.**

mordanha n.f. Còup de dent. Sin.: **morduda, dentalha.**

mordassas n.f. pl. Aisina mé doi branças per bosticar lo fuèc. Sin.: **moquetas** (Luceram).

mordassejar vt. Bosticar lo fuèc, forgonar.

mordedura n.f. Mordadura.

mordejar vt. 1. Moardre leugierament. 2. (tecn.) Sotametre à l'operacion dau mordejatge.

mordejatge n.m. 1. Descapatge mé d'acides d'una susfàcia metallica. 2. Aplicacion d'un mordent sus una estòfa, lu pels d'una pèu. 3. Operacion que fixa un colorant sus una susfàcia receptritz.

mordent, a adj. 1. Qu'ataca una matèria en la rolhant: *Un acide mordent.* 2. (fig.) Incisiu, caustic, mordaç.

mordent n.m. 1. Vivacitat, energia per atacar. 2. Caractèr viu, agressiu d'una replica, d'un biais de s'exprimir; causticitat. 3. Acide ò tota autra substància emplegadi per atacar un metal en susfàcia. 4. Substança que s'emplega per donar ai estòfas ò ai pels d'una pèu la sieu coloracion. 5. Verniç per fixar l'aur en fuèlh sus d'unu metals (coire, etc.). 6. (mús.) Ornament, sobretot en usatge dins la música anciana, format de la nòta escricha, de la sieu segonda inferiora e dau retorn à la nòta escricha.

mordicus adv. (mot latin, fam.) M'una fermetat totala: *Afirmar quauqua ren mordicus.* Sin.: **foart e moart, fermament.**

mordilhament n.m. Accion de mordilhar. Var.: mordilhatge.

mordilhar vt. Moardre leugierament e totplen de còups.

mordilhatge n.m. Mordilhament.

morduda n.f. Mordanha.

morèla n.f. Planta de la familia dei solanaceas, representada per de plantas manjadissi (tantifla, tomati, merenjaina) e de formas sauvatgi toxiqui (doça-amara). Var.: **amorèla, maurèla.**

moreleta n.f. Datura. Sin.: **èrba dau diau.**

morelon n.m. Morilhon.

morena n.f. Peis dei fonds rocós dei costas mediterraneï, dau còrs alongat coma l'anguila, que moarde (Longuessa maximala 1,50 mòrdre dei apòdes). Var.: **murena.**

morena n.f. (geol.) *Morena glacialis:* Materiau qu'un glacier transpoarta ò depaua.

morena n.f. Planta dei aigas estagnanti, dei fuèlhas flotejanti e dei flors blanqui (Familha dei idrocaridaceas).

morena n.f. (mec.) Regadura en elica d'un vitz, d'un bolon ò d'una escròva.

morena n.f. Emorroïda.

morenar vt. Filetar.

morenic, a adj. (geol.) Relatiu ai morenas.

morent, a adj. e n. Qu'es à mand de morir, qu'es esquasi moart.

moresc, a adj. Mauresc.

moresca n.f. Mauresca.

moret, a adj. Gris jaunenc. Sin.: **bistre.**

moreta n.f. 1. Àneda de Miquelon (*Aythya fuligula*). Sin.: **morilhon, morelon.** 2. Moreta grisa: Àneda dei zònas boreali (*Aythya marila*). 3. *Moreta d'ivèrn:* Àneda dei zònas umidi d'Amèrica dau Sud (*Speculanas specularis*).

moretin, a adj. e n. Brunet.

morfactina n.f. Tèrme generic dei substàncias que regularison l'accresissement e la morfogenèsi dei vegetaus.

morfallaxi n.f. (biol.) Regeneracion.

morfea n.f. Fumagina.

morfeic, a adj. Que pertòca li divèrsi manifestacions que si manIFESTON au moment de l'enduriment ò dins lo debanament dau soam.

morfema n.m. (ling.) Lo mai pichon element clavat en un mòt.

morfemisme n.m. Construccion morfologica.

morfic, a adj. Relatiu à la forma.

morfina n.f. Psicodisleptic e analgesic potent, alcaloïde principal de l'òpi.

morfinic, a adj. De la morfina.

morfinisme n.m. Intoxicacion cronica per la morfina.

morfinoman, a adj. e n. Que s'adona à la morfinomania.

morfinomania n.f. Toxicomania à la morfina.

morfinomenic, a adj. Que la sieu accion sembla à-n aquela de la morfina.

morfisme n.m. (mat.) Omomorfisme.

morfocorèsi n.m. Estapa de l'embriogenèsi, caracterisada per de movements pròpris dei teissuts qu'abotísson, passat la segmentacion, a la gastrulacion e a la formacion dau tube neural.

morfocronologia n.f. Estudi de l'evolucion dau releu terrenau dins lo temps. Sin.: **morfogenèsi.**

morfocronologic, a adj. Que pertòca la morfocronologia.

morfofonologia n.f. Disciplina de la lingüistica situada entre la fonologia e la morfologia. Estúdia lu mejans fonologics mes au servici de la morfologia.

morfofonologic, a adj. Que pertòca la morfofonologia.

morfogène, a adj. (fisiol.) Si di d'una accion ò d'una foncion qu'intervèn dins la creissença, la forma dau còrs.

morfogenèsi n.f. 1. (geomorf.) Creacion e evolucion dei formas dau releu terrèstre. 2. (biol.) Desvolopament embrionari.

morfogenetic, a adj. Que pertòca la morfogenèsi. Var.: **morfogenic.**

morfografia n.f. Escriptura dei formas nominali ò verbali.

morfografic, a adj. Que pertòca la morfografia.

- morfolina** n.f. Eterocicle oxigenat e azotat, liquide basic que bulhe a -128°C.
- morfologia** n.f. 1. Estudi de la forma e de l'estructura extèrnia dei èstres vivents. 2. Aspècte general dau còrs uman. 3. *Morfologia de la Terra*: Geomorfologia. 4. (ling.) Part de la gramàtica qu'estudia la forma dei mòts e li variacions dei sieu desinenças.
- morfologic, a** adj. Relatiu à la morfologia.
- morfologicament** adv. Dau ponch de vista de la morfologia.
- morfometria** n.f. 1. Estudi e analisi de la geometria d'objèctes ò d'organes. 2. Estudi quantitatius dau modelat terrenal.
- morfonhosia** n.f. Facultat de reconóisser, au mejan dau tocar, la forma d'objèctes divèrs.
- morfopsicologia** n.m. Estudi dei correlacions entre la morfologia d'una persona e lu trachs psicologics constitutius de la sieu personalitat.
- morfoscopia** n.f. Estudi de la forma dei elements constitutius d'una formacion geologica en la tòca de determinar li sieu originas.
- morfosintaxi** n.f. Estudi dei règlaus morfologiqui e sintaxiqui de la formacion dei enonciats.
- morfosintactic, a** adj. Relatiu à la morfosintaxi.
- morfosstructural, a** adj. Que pertòca la teoria dau releu terrenal per lo biais de la resisténcia inegala dei ròcas ò per li sieu desformacions.
- morfotipe** n.m. Categoria qu'una persona li es classada segond li sieu formas.
- morfregar** n.m. 1. Tota infeccion cronica banala de la pèu e de mucoas (otitis, rinitis, etc.) ò inflamacion dei ganglions e dei articulacions. 2. (pl.) Lesions divèrsi que manifèston aquesta afeccion.
- mòrga** n.f. Actituda altiera e mespresanta. Sin.: **cròia, supèrbia, ufana, autes(s)a**.
- mòrga** n.f. 1. Luèc dont sont depauats lu cadavres non identificats ò justiciables d'una expertisa medicolegal. 2. Sala d'un espitau, d'una clinica, dont son conservats lu moarts per un temps.
- morganatic, a** adj. 1. Si di dau maridatge d'un prince m'una persona de rang inferior, que rèsta en defoara dei dignitats nobiliari. 2. Si di de la frema ensinda esposada e dei enfants naissuts d'aquesta union.
- morganaticament** adv. D'un biais morganatic.
- morganita** n.f. Pèira fina, beril de color ròsa.
- morgar** vt. (*mòrgui*) Tractar embé arrogança, mesprètz. Sin.: **bravejar, agachar de aut.**
- moriassa** n.f. Morion.
- moribond, a** adj. e n. Qu'es à mand de morir; agonisant. Sin.: **morent**.
- moridor** n.m. Moritòri.
- morigenar** vt. Faire de repròchis à.
- morilha** n.f. Fonge dei boascos, manjadís delicat, dau capeu alveolat (Classa dei ascomicèts). Sin.: **alboriga, amboriga de soca**.
- morilhon** n.m. Baga negra manjadissa, que la dona un aubrilhon dei montanhas d'Euròpa e d'Amèrica dau
- Nòrd; l'aubrilhon que dona aquela baga (Familha dei ericaceas). Sin.: **mortèla**.
- moriment** n.m. Agonia.
- morin** n.m. (quim.) Mena de tanin.
- morina** n.f. (bot.) Principi cristallisble, blanc jaunastre.
- morinenc, a** adj. e n. De Molinet (Comuna dei Aups Maritimis).
- morion** n.m. Casco leugier de fantassin, d'origina espanhòla, m'una cresta en creissent (s. XVIⁿ – XVIIⁿ). Sin.: **cabasset, cabasson, moriassa** (Pey de Garros).
- morilhon** n.m. Moreta (*Aythya fuligula*).
- morir** vi. (*moari*) 1. En parlant d'una persona, cessar de viure, d'existir. Sin.: **defuntar, crepar** (pop.). ◇ *Morir de la sieu bèla moart*: Morir naturalment, non de moart accidental ni violenta. 2. Cessar de viure, deperir: *Una planta que moare perqué manca d'aiga*. 3. S'anequelir lentament, doçament: *Laissar morir lo fièc*. 4. Disparéisser: *Una civilisacion que moare*. 5. **Morir de**: Èstre afectat per à un gra important: *Morir de set, de fam, d'enuèi*. ◇ *Es à morir de rire*: Es foarça divertent. ♦ **si morir** v.pr. (lit.) Èstre à man de morir, de disparéisser.
- morisc, a** adj. e n. Musulman d'Espanha convertit, sovent per la constrencha, au catolicisme, à partir dau 1499.
- moriscaud, a** n. African negre, Africana negra.
- moritòri** n.m. 1. Establiment dont lu vièlhs grevament malauts acàbon la sieu vida. 2. (pej.) Establiment de marrida fama tocant lo tractament dei sieus pensionaris. Sin.: **moridor**.
- mòrmena** n.f. Peis de la familia dei sargues, que viu dins li zòna fangoï e si noirisse de vérps, de crustaceus, etc. Var.: **mòrmora**.
- mormoirar** vt. e vi. Murmurar. Sin.: **mormolhar, bisbilhar, mormorar**.
- mormolh** n.m. 1. Bosinament de votz sord e esperlongat. 2. Paraulas sordi que manifèston lo maucontentament. Sin. **renar**. 3. Bosinament leugier e esperlongat. Sin.: **cascalh, bisbilh, zonzon**.
- mormolhaire, airitz** adj.e n. Persona que mormolha. Sin.: **renaire**.
- mormolhar** vt. e vi. Murmurar.
- mormon, a** adj. e n. Membre d'un movement religiós, finda dich *Glèia de Jésus Crist e dei sants dei darriers jorns*, fondada ai Estats Units en lo 1830.
- mormonisme** n.m. Doctrina dei mormons.
- mòrmora** n.f. Mòrmena.
- mormoracion** n.f. 1. Murmur. 2. Maudisença.
- mormorar** vt. e vi. 1. Murmurar. 2. Maudire. Var.: **mormorar**.
- mornarós, oa** adj. Qu'es dins un estat d'abatement ò de tristum que si manifèsta per una mancança de vitalitat e una tendéncia marcada au mutisme. Sin.: **migrós, malenconic, languinós**.
- mornarosament** adv. D'un biais mornarós.
- mornifla** n.f. Còup sus lo nas. Sin.: **gautàs, simec, labron, bofa, pastisson**.

mòro, a

mòro, a adj. e n. Maure; negre. ♦ n.m. Espècia de pichin peis-can de Mediterranea.

morocochita n.f. Sulfure natural d'argent. Sin.: matildita.

morosiu, iva adj. Moròse.

morpion n.m. Juèc dins lo quau cadun dei adversaris deu alinhar, lo promier, cinc signes (crotz, ponchs, etc. Sus un papier quadrilhat.

morra n.f. Juèc dins lo quau lu jugaires si moàstron en meme temps lo nombre que voàlon de dets tot en anonciant la soma que dévon faire l'ensèms dei dets.

morrada n.f. Còup sus lo morre.

morraire, airitz n. Persona que juèga à la morra.

morralhaira n.f. Museletaira.

morralhar vt. 1. Complir l'operacion dau morralhonatge. 2. Entravar un animau per l'empachar de moardre. Var.: emmorralhar.

morralhas n.f. pl. Tenalhas per mantenir per li nharris un cavau reborsier per lo ferrar, etc. Sin.: mòrsa, moquetas (Luceram), mordassas.

morralhon n.m. Armadura de fieu-fèrre que capèla lo tap dei botilhas de vin mostós, en sarrant lo coal de la botilha.

morralhonatge n.m. Accion de plaçar un morralhon sus lo coal d'una botilha.

morrar vt. Virar un bateu mé la proa dins una direcció donada.

morrau n.m. Aparelh que si mete au morre d'uni bèstias, espec. dei cans, per lu empachar de moardre, de pàisser, de tetar.

morre n.m. 1. Part anteriora, alongada e pauc ò pron ponchuda, de la faça d'unu mamifèrs, situada en dessobre de la boca. 2. Region semblable de divèrs autres vertebrats, espec. dei peis. 3. (fam.) Cara de l'estre uman: Aver lo morre mascarat. ♦ Faire lo morre: Marcar per l'expression de la cara de despièch, de marrida umor. Sin.: fonhar, labrejar, botinhar. ♦ *Rompre lo morre*: Picar. ♦ *Si rompre lo morre*: Tombar (en caminant, en corrent, etc.); (fig.) falhir (dins un afaire, un projècte). ♦ *À (de) morre bocons*: Alongat m'au ventre faça au soal. ♦ *Morre a morre*: Tèsta a tèsta, nas a nas. 3. Autura, ròca, de forma redona qu'estrapomba la riba de mar ò una valada.

morre de poarc n.m. Pichin bateu pontat, provedit d'una vela latina, en usança en Lengadòc e en Provença orientala. J. Giordan li ajusta un esperon.

morre de vedeu n.m. Pichin bateu en usança en lu palús de l'encontrada arlatenca.

morre dur n.m. 1. Cara sevèra. 2. Vèrp per la pesca.

morrefin n.m. Fifí.

morre lec n.m. Si di d'una persona que li agrada manjar de boani causas.

morrelon n.m. 1. Estelària dei flors pichini (Failha dei cariofillaceas). Var.: èrba dei canaris. 2. Pichina planta comuna dins li culturas e lu camins, dei flors rogi ò blaví, toxica per li bèstias (Failha dei primulaceas).

morret n.m. Morrin.

morrilhon n.m. 1. Pichin puget. 2. Pichin suquet de montanha.

morrin n.m. Morre fin, plasent. Var.: morret.

morrut, uda adj. Antipatic, que fa lo morre. Sin.: botinhós, labrejaire.

mòrs n.f. pl. Costumas, leis, usanças d'un pòble.

mòrs n.m. 1. Pèça metallica fixada à la brida e passada dins la boca dau cavau per lo menar. 2. (tecn.) Caduna dei maissas d'un estòc, d'una pinça, de tenalhas, etc.

mòrsa n.f. Morralhas.

mòrsa n.f. Mamifèr marin dei regions arctiqui, dau còrs espès, dei caninas superiori transformadi en defensas (Lòng esquasi 5 m, òrdre dei pinnipèdes). Sin.: cavau marin, vaca marina.

mòrse n.m. Còdi telegrafic qu'emplega un alfabet convencional fach de trachs e de ponchs.

morselable, a adj. Que pòu èstre morselat. Sin.: devesible, partejable, desseparable, trocejable, aparcelable.

morselament n.m. Accion de morselar; fach d'estre morselat. Sin.: parcelatge, aparcelament, partiment, desmembrament, division.

morselar vt. Partir en morseus, en tròç: *Morselar un eritatge, un terren*. Var.: morselear, morselonar. Sin.: aparcilar, trocejar, partejar, desseparar, desmembrar, partir, devesir.

morselàs n.m. Gròs morseu.

morselear vt. (*morselei*) Morselar.

morselet n.m. Pichin morseu.

morselon n.m. Pichin morseu.

morselonar vt. Morselar.

morseta n.f. Morseu de metal moal (ò de matèria plastica, etc.) que si plaça entre li maissas d'un estòc per tenir una pèça sensa la degalhar.

morseu n.m. [mu'sew] 1. Part d'un tot, d'una matèria, d'un aliment, d'un còrs. Sin.: tròç, tòc (pop.), ratalhon, talhon. 2. Fragment d'una òbra escricha. 3. Òbra musicala; fragment d'una òbra musicala. Sin.: tròç.

morsigar vt. Morsilhar.

morsigatge n.m. Morsilhatge.

morsilhar vt. Moardre leugierament e totplen de còups. Var.: morsigar.

morsilhatge n.m. Accion de morsilhar. Var.: morsigatge.

mortadèla n.f. Gròs saussisson cuèch fach de carn e de gras (Especialitat italiana).

mortairet n.m. Boca à fuèc de l'ànima lisca, per lo tir corbe. Sin.: mascle, mortier, bombardela (batèsta de Lepant).

mortaixa n.f. 1. Cavitat de seccion generalament rectangularia, practicada dins una pèça de boasc ò de metal, per reçaupre lo tenon d'una autra pèça assemblada. 2. (mecan.) Caneladura practicada dins un alesatge e destinada à reçaupre una claveta.

mortalisaïra n.f. Màquina aisina conceupuda especialament per complir de mortaisas.

mortaisaire n.m. Obrier que trabalha sus una mortaisaira.

mortaisar vt. Practicar una mortaisa dins.

mortaisatge n.m. Accion de mortaisar.

mortal, a adj. 1. Subjècte à la moart: *Toi lu òmes son mortals.* 2. Que causa la moart: *Una malautia mortala.* 3. (fig.) Foarça penós ò noiós: *Una serada mortala.* 4. (fig.) *Un enemic mortal:* Per lo quau si pròva un òdi foart. 5. *Pecat mortal:* Que fa perdre la vida de la gràcia. Var.: **mortau.** ♦ n. Èstre uman.

mortalament adv. 1. D'un biais tau que causa la moart; à moart: *Èstre ferit mortalament.* 2. (fig.) Foarça: *Un discors mortalament noiós.*

mortalatge n.m. Mortalitat.

mortalha n.f. Drech que permetia au senhor d'eiretar dau sieu sèrv moart.

mortalizable, a adj. Si diíá d'un sèrv que lo sieu senhor n'eiretava.

mortalitat n.f. 1. Fenomène de la moart, considerat dau ponch de vista dau nombre. 2. Rapoart dau nombre dei moarts dins una populacion à l'efectiu mejan d'aquesta populacion, pendent un periòde donat. Sin.: **letalitat.** Sin.: **mortalatge.**

mortanhe, a adj. Moart en venent au monde. Sin.: **morton, mortinós.**

mortau, ala adj. e n. Mortal.

mortèla n.f. Morilhon.

morticòla adj. Mètge qu'a la reputacion de faire morir lu sieus malauts.

morticolisar (-izar) vi. Tuar lu malauts segond li règles de la medecina.

mortier n.m. 1. Recipient de matèria dura, dau fond mièg esferic, dont si trísson divèrsi substàncias (aliments, preparacions farmaceutiqui) au mejan d'un peston. Sin.: **mascle, trissador.** 2. Mortairet. 3. Mauta.

mortifèr, a adj. (fam.) Que causa la moart; qu'es d'un eneuï mortal: *Un discors mortifer.*

mortificacion n.f. 1. Accion si mortificar lo còrs. 2. Umiliacion. 3. (patol.) Necròsi.

mortificant, a adj. Que mortifica. Sin.: **umiliant.**

mortificar vt. (*mortifíquii*) 1. Sotametre (lo còrs, la carn) à una privacion, infligir una sofrença dins una tòca d'ascèsia. 2. Umiliar, tocar dins lo sieu amor pròpri. 3. (patol.) Necrosar. ♦ **si mortificar** v.pr. Si sotametre à una mortificacion.

mortinatalitat n.f. (demogr.) Rapoart dau nombre dei enfants moarts à la naissença à-n-aqueu dei naissenças au cors d'un meme periòde.

mortinós, oa adj. 1. Blèime. Sin.: **pallineu, pallinàs, sangbeugut, afalit.** 2. Mortanhe.

morton, a adj. Mortanhe, mortinós.

mortuari, ària adj. Relatiu ai moarts, ai ceremonìas, ai formalitats relativi à un decès. ♦ *Maion mortuària:* Maion dont una persona es moarta. ♦ (dr.) *Registre, extrach mortuari:* Registre dei moarts d'una localitat.

mortuòri n.m. Extrach mortuari, acte de decès.

morua n.f. Mena de gronc.

morula n.f. (biol.) Nom donat à l'embrion à un estadi foarça precòç dau sieu desenvolapament.

morvedre n.m. Varietat de socam negre, cultivat en Occitània.

mòs n.m. (electron.) Transistòr de l'efècte de camp, m'una grasilha isolada au mejan d'una jaça d'oxide de silici, emplegat dins lu circuits integrats.

mosaic n.m. 1. Assemblatge de pichins fragments multicolòres (marmo, pasta de vèire, etc.), mes un à costat de l'autre per formar un dessenh e fixat m'un ciment; art de compauar aquel assemblatge. ◇ (rel.) Incrustacion de pèu d'una autra tencha sus lu plats ò lo revèrs d'una religadura. 2. (fig.) Ensèms d'elements juxtapauats e despariers: *Un mosaic d'Estats.* 3. (agric.) Malautia à virus qu'ataca d'uni plantas en dessenhant sus li sieu fuèlhas de tacas de diferent colors. 4. (genet.) Mòde d'ereditat dont lu caractèrs parentals si retròvon per placas sus lo còrs d'un individú. 5. (biol.) Ensèms de cellulas juxtapauadi dins lo même èstre vivent e que non an lo même genòma. 6. (telev.) Electròde recubèrt d'un cèrt nombre de corpuscules fotoelectrics isolats d'unu à respicchèch dei autres.

mosaic, a adj. Si di d'un revestiment de cauçada constituit de pichins pavats assemblats en formant de corbas que s'entrecròson.

mosaic, a adj. Relatiu au profeta Moïses.

mosaicat, ada adj. Qu'a l'aspècte d'un mosaic ò qu'es ornat d'un mosaic.

mosaicitat n.f. (relig.) Autenticitat mosaïca.

mosaïsme n.m. Ensèms dei doctrinas e dei institucions que lo pòble d'Israèl reçaupèt de Dieu per l'intermediari de Moïses.

mosaïsta n. Artista que fa de mosaïcs.

mosca n.f. Insècte diptèr dei antenas corti, que vòla en zonzoneant e en zigazagant (Sota-òrdre dei braquicèrs).

◇ *Mosca cantarida:* Insècte coleoptèr vèrd daurat, present sus lu frais. De preparacions enclusant de cantarida avíon la fama d'estre afrodisiaqui. ◇ *Mosca dau vinaigre:* Drosofila. ◇ (fig.) *Fina mosca:* Persona furba. ◇ *Mosca armada:* Estratiòma. ◇ *Patas de mosca:* Escriptura que si pòu dificilament deschifrar. ◇ *Caire coma de moscas:* Si di de personas tuadi, abatudi per la malautia, etc., en granda quantitat. ◇ *S'auderia volar una mosca:* Expression que marca un grand silenci. 2. À la pesca, esca qu'imita un insècte. 3. Pichin gropé de pels en dessota de la labra inferiora. ◇ Pichina rodèla negra que li frema si pegàvon sus la cara per metre en valor lo blanc de la sieu pèu (s. XVIIⁿ e XVIIIⁿ). 4. Mira d'una arma de fuèc.

moscada n.f. 1. Larva de mosca. 2. Exrement de mosca.

moscalh n.m. Paramoscas, caçamoscas.

moscalha n.f. L'ensèms dei moscas. Var.: **moscalhum.**

moscalhada n.f. Tropa de moscas.

moscalhar vt. Caçar li moscas.

moscam n.m. Granda quantitat de moscas.

- moscalhum** n.m. Moscalha.
- moscarós**, oa adj. Que s'embila facilament, susceptible. Var.: **moscós**, **mosquet**, **mosquin**.
- moscassa** n.f. Gròssa mosca.
- moscassejar** vi. En parlant d'una vaca, etc., batre la coa per caçar li moscas.
- moscassier, a** adj. Que pertòca li moscas.
- moscat** n.m. Lo tot dei moscas.
- moscateu** n.m. Muscat, muscadet.
- mòscla** n.f. Mòscola.
- mosclar** n.m. Mosclau.
- mosclau** n.m. Pichina pèça de fèrre que si mete à l'extremitat de la linha de pesca per li fixar l'esca. ◇ *Lo peis a manjat l'esca e a cagat sus lo mosclau:* Si di de quauqu'un que non si laissa enganar.
- mòscola** n.f. Pichin instrument de fèrre ò d'autra matèria, dins lo quau li fielairas metion l'extremitat dau sieu fus per guidar lo fier. Var.: **mòscla**.
- moscolhin** n.m. Tavan.
- moscós, oa** adj. Moscarós.
- moseon** n.m. Museon. Var.: **museum**.
- móser** vt. Tirar lo lach dei mamèlas de (la vaca, la cabra, etc.). Var.: **mòuser**. ◇ *Màquina per móser:* Aparelh pneumatic que mose li bèstias. ◇ (vulg.) *Vai ti fa móser!:* Expression per mandar via quauqu'un. Sin.: **Lève-ti dau semenat!**
- moseta** n.f. Mosseta.
- mosquea** n.f. Edifici cultual de l'islam.
- mosquet** n.m. Arma de fuèc portativa emplegada ai s. XVIⁿ e XVIIⁿ, qu'à l'origina s'apontelava sobre una forca per tirar.
- mosquet, a** adj. Moscarós.
- mosqueta** n.f. Pichina mosca.
- mosquetar** vt. Mirgalhar, tavelar, picotar.
- mosquetari** n.m. Gentilòme d'una dei doi companhias de la maion dau rèi de França (XVIIⁿ-XVIIIⁿ). Var.: **mosquetier**.
- mosquetaria** n.f. Mosquier.
- mosquetaria** n.f. Descarga de mantu mosquets que tiron à l'encòup.
- mosquetier** n.m. Mosquetari.
- mosquetiera** n.f. Tenda de tule, de mossolina, que si mete à l'entorn dei lièchs per si preservar dei moissaras. 2. Encastre de tela metallica ò de matèria plastica que si plaça ai fenèstras e qu'a lo meme usatge. Sin.: **moissaliera, zinzaliera**.
- mosqueton** n.m. Fusiu cort e leugier en usatge fins à la segonda Guèrra mondiala.
- mosqueton** n.m. Bocla metallica qu'una lama elastica ò un dispositiu articulat mantèn clavada, que consistuisse un sistema de fixacion que pòu èstre mes en òbra ò destacat rapidament.
- mosquier** n.m. Luèc plen de moscas, granda quantitat de moscas. Sin.: **mosquetaria**.
- mosquier, a** adj. Sensible ai moscas.
- mosquilhon** n.m. Pichina mosca.
- mosquin, a** adj. Moscós, susceptible. Var.: **moscarós**. Sin.: **tilhós**.
- mossa** n.f. (vulg.) Vagina. ◇ *Morre de mossa:* Individú de la cara antipatica. Sin.: **morre de tòla, de poarc**. ♦ *Rompemossa*, n.: Persona importuna, noioa. Sin.: **rompedoças, rompebalas, secamolea, rompechicòria, secafetge, pega, desturbier, trebolaprepaus**.
- mossairon** n.m. Fonge blanc que creisse à la prima en lu prats ò a l'òrle dei boasc. Si desplègon en redon en l'herba verdejanta (ceuckles de mascas), foarça preats. Sin.: **magin, tricolòma de sant Jòrgi**. (*Lyophyllum calocybe georgii*).
- mossairon foal** n.m. Autre nom dau *secador*, de la *camba seca* (Val Ges), dau *Marasmi dei Oreadas*.
- mossarabi, àbia** adj. e n. Si di dei cristians d'Espanha que conservèron la sieu religion sota la dominacion musulmana ma adoptèron la lenga e li costumas arabi. ♦ adj. Si di d'un art cristian d'Espanha dins lo quau s'es manifestada una influéncia dau decòr islamic.
- mossejaire, airitz** adj. Si di d'un vin ò d'un cidre que contèn de gas carbonic sota pression e que, frescament destapat, presenta à la susfàcia una escuma leugiera. Sin.: **most, mostós**.
- mosseta** n.f. Camalh que poàrton d'unu dignitaris dins la religion catolica. Var.: **moseta**. Sin.: **roquet**.
- mossi** n.m. Jove marinier: «*Pages per lo mosso Fl2 per lodic mes*» A.C.Marseille. ◇ *Mossi d'argosin:* Sus li galèras, aqueu qu'enferrava e desferrava lu vogaires. À la fin dau s. XVIIen lu mossis èron de forçats ò d'esclaus que tenion de poasts de fidança e que vogàvon gaire. Var.: **mòssi**.
- mossilhon** n.m. Pichon mossi.
- mossilhon** n.m. Mosquilhon.
- mossolina** n.f. Teissut de coton clar e fin, esquasi transparent.
- mossolinar** vt. Decorar un vèire en emplegant de motius que sèmblon la mossolina.
- mossolinatge** n.m. Operacion qu'a per tòca d'ondrar lo vèire au mejan de dessenhis que retípon la brodaria sus la mossolina.
- mosson** n.f. Vent sasonier que bufa, sobretot en Àsia meridionala, alternativament vers la mar (en ivèrn: *mosson seca*) e vers la terra (en estiu: *mosson umida*) pendent de mes e de mes. Var.: **monson**.
- most, a** adj. Mossejaire: *Vin most*. Var.: **mostós**. ♦ n.m. 1. Suc de raïm non fermentat. 2. Suc de fruch ò de vegetaus que si fa fermentar per preparar de bevendas alcoliqui.
- mostarda** n.f. 1. Crucifèra annuala foarça comuna en Euròpa e en Àsia, dei flors jauni e que lu sieus fruchs fornissón lo condiment dau meme nom. 2. Grana d'aquesta planta. 3. Condiment preparat m'ai granas d'aquesta planta trissadi e de vinaigre. ◇ (fam.) *La mostarda mi monta au nas:* M'embili. ♦ adj. inv. D'un jaune verdastre que sembla la mostarda.
- mostardaria** n.f. Fàbrega de mostarda.

mostardier, a n. Persona que fa de mostarda. ◆ n.m. Recipient dins lo quau si presenta la mostarda à taula. ◇ (fam.) *Enflar lo mostardier*: Embilar.

mostàs n.m. pl. 1. Pels que si lèisson créisser sota lo nas, sobre la labra superiora. Sin.: **bafis**, **barbis**. 2. Pels laterals, lòngs e regdes, d'unu animaus: *Lu mostàs dau cat*. Sin.: **vibrissas**.

mostassada n.f. Rebufada. Sin.: **regaunhada**.

mostear vi. Faire de most.

mostela n.f. Peis de l'Atlantic èst, de la familia dei gadidats, de la carn manjadissa: *Mostela blanca* ò *Mostela de fond (phycis biennooides)*, *mostella bruna* ò *mostela de ròca (phyci phycis)*, *mostela negra*.

mostela n.f. Mustela.

mostelin n.m. Pichina mostela.

mosterian, a adj. e n.m. (preïst.) Si di d'un faciès cultural dau paleolitic mejan caracterisat per de ponchas triangulari e de rascladors obtengut à partir d'esclats d'una façà soleta (70000-3000 av. J.-C.). Sin.: **mostierenc**.

mostier n.m. Monestier, monastier, monastèri.

mostierenc, a adj. Mosterian.

mostós, oa adj. 1. Most. 2. Qu'es emplit de most, que fa de most.

mòstra n.f. Exposicion. Var.: **moastrà**.

mostraire, airitz n. Persona que fa vèire un espectacle, una atraccion: *Mostraire d'ors*. Sin.: **presentator**.

mostrança n.f. Ostensòri.

mostrar vt. (*moastri*) 1. Far vèire, expauar ai regards. 2. Indicar, designar d'un gest, d'un signe: *Mostrar quauqu'un dau det*. Sin.: **guinhar**, **ponchar dau det**. 3. Manifestar, far paréisser: Mostrar de coratge. 4. Provar, ensenhar: *Ai mostrat qu'avii rason*. ◆ **si mostrar** v.pr. 1. Aparéisser à la vista. 2. Si revelar, s'averar: *Si moastrà fièr dei sieus enfants*.

mòstre n.m. 1. (sc. de la v.) Èstre vivent que presenta una mauformacion importanta. 2. Èstre fantastic de la mitologia, dei legendas. 3. Animaus, objècte qu'espaventa per la sieu talha, lo sieu aspècte: *Un mòstre marin*. 4. Persona foarça laida. 5. Persona que fa nàisser l'orror per la sieu perversitat, la sieu crudelitat. ◇ Persona que provòca una granda antipatia ò espaventa à causa d'un defaut, d'un vici que presenta à un niveau extrème. 6. Mòstre sacrat: Personatge foara dau comun dei mortals, aureolat d'una glòria mitica; artista foarça celèbre: *Un mòstre sacrat dau cinema*.

mostruós, oa adj. 1. Pertocat per de grandi mauformacions. 2. Excessivament laid, orrible. 3. Prodigios, extraordinari (espec. per la sieu talha): *Una cogorda mostruoa*. 3. Que despassa lu limits de cen que si pòu imaginar, tolerar; orrible, abominable: *Un crimi mostruós*.

mostruosament adv. 1. D'un biais mostruós. 2. Prodigiósament, excessivament.

mostruositat n.f. 1. Caractèr de cen qu'es mostruós. 2. Caua mostruosa.

mot, a adj. Sensa còrnas: *Una cabra mota*. Sin.: **desbanat**, **desponchat**.

mot n.m. Mòt.

mòt n.m. 1. Element de la lenga constituit d'un fonema ò de divèrs fonemas e susceptible d'una transcripcion grafica compresa entre doi blancs. Var.: **mot**. Sin.: **tèrme**, **paraula**. ◇ *Au bas mòt*: Mé l'évaluacion mai bassa. ◇ *Aver de mòts mé quauqu'un*: Si garrolhar mé quauqu'un. ◇ *Gròs mòt*: Tèrme grossier, enfatic. Sin.: **paraulassa**. ◇ *Jugar sus lu mòts*: Emplegar de tèrmes equivòcs. ◇ *Mòt à mòt, mòt per mòt*: Literalament, sensa ren cambiar. ◇ *Si pagar de mòts*: Si contentar de parlar sensa jamai agir. 2. Pichon nombre de paraulas, de frasas: *Dire un mòt à l'aurelha de quauqu'un, escriure un mòt*. ◇ *Aver lo darrier mòt*: L'emportar dins una discussion, una garrolha. ◇ *Aver lo sieu mòt à dire*: Aver lo drech de donar lo sieu vejaire. ◇ *Boan mòt, mòt d'esperit*: Paraula espirituala. Sin.: **boana paraula**. ◇ *En un mòt*: Brevament. ◇ *Lo fin mòt de l'istòria*: Lo sens escondut, la clau. ◇ *Mòt d'òrdre*: Consigna donada en vista d'una accion determinada. ◇ *Pilhar quauqu'un au mòt*: Acceptar immediatament la sieu proposicion. ◇ *Si donar lo mòt*: Si metre d'acòrdi, convenir de cen que cau dire ò faire. ◇ *Tocar un mòt à quauqu'un de quauqua ren*: N'i en parlar brevement. ◇ *Dire doi mòts à quauqu'un*: Li faire de repròchis. 3. Sentença, paraula istorica. ◇ Paraula remirabla per lo sieu caractèr dròlle, inventiu: *Un mòt d'autor*. 4. (inform.) Element d'informacion mes en resèrva ò tractat en un còup dins un computador.

mota n.f. 1. Tròç de tèrra compacta coma si pòu destacar en laurant. Sin.: **terràs**, **gleba**. 2. Massa de burre per la venda au detalh. Sin.: **pan de burre**. 3. (metall.) Mòtle de sabla separat dau sieu encastre denant de colar lo metal; salhida de sabla sus lo mòtle. 4. Beta dessecada que vèn dei bacins d'òli e que sièrve de combustible. 5. Pichon toar, pichona coala: *La Mota dau Caire*; Sin.: **colet**, **torreta**, **suquet**. 5. *Faire la mota*: En parlant d'un auceu, s'agromiclar; en parlant d'una persona, faire la tèsta, far lo morre.

motard n.m. Motociclista. ◇ (espec.) Motociclista de la Policia ò de la Gendarmeria.

mòt-clau n.m. (didact.) Mòt que, un còup indexat, permete d'identificar un article dins un fichier.

motet n.m. (mús.) Composicion per una votz ò per diferenti votz, religioa ò non, embé acompanyament ò non, apareissuda au s. XIII^o e destinada à l'origina à rendre mai bela la monodia liturgica.

motilitat n.f. (med.) Aptitud, per l'èstre vivent, à efectuar de movements espontaneus ò reaccionals.

motiu n.m. 1. Rason d'òrdre intellectual que mena quauqu'un à agir, à faire quauqua ren. Sin.: **causa**, **encausa**, **fondament**, **mobile**. 2. (dr.) Part dau jutjament dont lo jutge indica li rasons de la sieu decision; aqueli rasons. 3. Tema, estructura ornamental que, lo mai sovent, son repetitus. ◇ (mús.) Dessenh melodic ò ritmic, de longuessa variabla e que pòu, dins lo desenvolopament de l'òbra, subir de modificacions ò de transposicions. ◇ (b.-a.) Modèle, tema plastic d'una òbra

(en partic. d'una pintura de paisatge) ò part d'aqueu tema.
 ◇ *Anar sus lo motiu*: Anar pintar defoara, d'après natura.
 4. (fis.) *Motiu cristallin*: Disposicion dei atòmes d'una malha cristallina.

motivacion n.f. 1. Ensèms dei motius qu'explícon un acte. 2. (ling.) Relacion entre la forma e lo contengut d'un signe. 3. (psicol.) Factor conscient ò inconscient qu'incita l'individú à agir d'un biais ò d'un autre. ◇ (econ.) *Estudi de motivacion*: Estudi que la sieu tòca es de determinar lu factors psicologics qu'explícon sigue la cròmpa d'un produch, sigue la sieu prescripcion, sigue lo sieu reget.

motival, a adj. (dr.) Var.: **motivau**.

motivant, a adj. Que motiva.

motivar vt. 1. Fornir de motius per justificar (un acte). 2. Provocar en justificant: *La paür motiva la sieu passivitat*. 3. Crear li condicions que ménon à agir; estimular.

motivau, ala adj. Motival.

motladura n.f. Ornament linear, en releu ò en cròs, que presenta un profieu constant e que sièrve à sotalinhar una forma arquitecturala, à metre en valor un objècte.

motladuracion n.f. Ensèms dei motladuras d'un obratge d'arquitectura, d'un móble ò d'una part d'aquel causas.

motladuraire n.m. Motladurier.

motladurar vt. 1. Ornar de motladuras. 2. Faire una motladura sus (una pèça de boasc, etc.).

motladuratge n.m. Accion de motladurar.

motladurier n.m. Obrier en fustaria especialisat dins la fabricacion mecanica dei motladuras. Var.: **motladuraire**.

motladuriera n.f. Màquina que permete la fabricacion dei motladuras.

motlaire, airitz n. Persona que fa de motlatges.

motlant, a adj. Si di d'un vestit que mòtla lo còrs.

motlar vt. (*mòtli*) 1. Executar lo motlatge de: *Motlar una estàtua*. 2. Pilhar l'emprenta de. 3. Metre en evidéncia lu contorns en s'adaptant à la forma de: *Un vestit que mòtla lo còrs*. Var.: **emmotlar**.

motlat, ada adj. 1. *Escriptura motlada*: Que li sieu letras son ben formadi. 2. *Letra motlada*: Letra traçada à la man e qu'imita una letra d'estamperia.

motlatge n.m. 1. Accion de versar, de dispauar dins de mótles de metals, de plastics, de pastas ceramiqui, etc. 2. Accion de pilhar d'un objècte una emprenta destinada à servir de mótle. 3. Reproduccion d'un objècte facha au mejan d'un mótle.

mòtle n.m. 1. Objècte que presenta una emprenta cava, dins la quala si mete una matèira pulverulenta ò un liquide que pilha, en si solidificant, la forma de l'emprenta. Sin.: **forma**. 2. Recipient que pòu pilhar de formas divèrsi e que sièrve à motlar d'uni presentacion en coïna. 3. Modèle impauat, type segond lo quau quauqua ren es fach: *Doi esperits dau meme mótle*.

motlurai n.m. Motlurier.

motlurar vt. 1. Ornar de motladuras. 2. Executar una motladura sus (una pèça de boasc, una maçonaria, etc.).

motlurat, ada adj. Ornat de motladuras: *Una colomna motlurada*.

motlurier n.m. Obrier de l'obrador de marmiera que mena la motluriera. Var.: **motlurai**.

motluriera n.f. Màquina per talhar lo marmo.

mòto n.f. (abrev.) Motocicleta.

motocicle n.m. Cicle que si desplaça au mejan d'un motor: *ciclomotor* (en dessota de 50 cm³), *velomotor* (en dessota de 125 cm³) e *motocicleta* (sobre 125 cm³).

motocicleta n.f. Veïcule mé doi ròdas, accionat per un motor de mai de 125 cm³. Abrev.: **mòto** (corrent).

motociclisme n.m. Ensèms dei activitats esportivi que si practícon mé de motocicletas.

motociclista n. Persona que mena una motocicleta.

Sin.: **motard**. ♦ adj. Relatiu à la mòto.

motocista n. Persona que vende e repara de motocicles; especialista de la reparacion e dau manteniment dei motors.. Sin.: **motorista**.

motocompressor n.m. Compressor que fonciona me l'ajuda d'un motor.

motocròss n.m. inv. Espròva motociclista sus un circuit clavat e accidentat.

motocultor n.m. (agric.) Màquina automotritz emplegada per laurar sus una superficia limitada.

motocultura n.f. Usatge de màquinas motorisadi dins l'agricultura.

motodalhaira n.f. Dalhaira mouguda au mejan d'un motor.

motogodilha n.f. (nom depauat) Un dei promiers motors foara-bòrd.

moton n.m. 1. Mascle castrat de la fea. 2. Dispositiu emplegat per enfonsar dins lo soal de pals sus lo quaus s'apontèlon de construccions.

motonalha n.f. Lu motons d'una mena generala.

motonar vi. 1. Si rompre en produent una escuma, en parlant de la mar. Sin.: **franhar, ersejar**. 2. Si curbir de nebletas.

motonaria n.f. Caractèr motonier; esperit d'imitacion.

motonàs n.m. Moton gròs e vièlh.

motonat, ada adj. 1. *Ceu motonat*: Cubèrt de nebletas blanqui. Sin.: **teulat**. 2. *Ròcas motonadi*: Ròcas duri, faïconadi e frustadi per lu glaciers.

motonautic, a adj. Relatiu au motonautisme.

motonautisme n.m. Espòrt de navigacion sus d'embarcacionis motorisadi rapidi.

motoneu n.f. Pichin veïcule d'una ò doi plaças, provedit d'esquis à l'avant e tractat per de canilhas. Sin.: **motosquí**.

motoneurònà n.f. Cellula nerviosa qu'es directament connectada à un muscle e comanda la sieu contraccion.

motonier, a adj. 1. Relatiu au moton. 2. Que seguisse estupidament lu autres. ♦ Aqueu, aquela que garda lu motons e li feas.

motonós, oa adj. Que motona, que si cuèrbe de neblas ò d'èrsas.

motopavaire n.m. Engenh que mescla de sabla e de bitume per lu depauar en jaça reguliera.

motopompa n.f. Pompa accionada au mejan d'un motor.

motor, motritz adj. 1. Que produe un movement, que lo transmete. ◇ (fig.) Que fa avançar, que mena lu autres: *Un element motor.* 2. Si di d'un nèrvi ò d'un muscle qu'assegura la motricitat d'un membre.

motor n.m. 1. Aparelh que transforma en energia mecanica una autre forma d'energia. ◇ *Motor termic:* Motor que transforma l'energia termica en energia mecanica. ◇ *Motor à combustion intèrna:* Motor dins lo quau lu gas de combustion fornissont la foarça expansiva qu'agisse sobre lo mecanisme (es lo cas dau *motor à explosion*, que la sieu energia vèn de l'expansion d'un gas). ◇ *Motor à combustion extèrna:* Motor dins lo quau l'energia calorifica que lo combustible fornisce non agisse directament sobre li parts mecaniqui (cas de la *turbina à gas*, de la *màquina à vapor*). ◇ *Motor à reaccion:* Motor dins lo quau l'accion mecanica es realisada au mejan de l'ejecion d'un flux gasós à granda velocitat, cen que crea una quantitat donada de movement, que s'obtèn en aspirant d'ària à l'avant dau mobile per lo remandar vers l'arrier à una velocitat mai elevada. ◇ *Motor electric:* Motor que transforma l'energia electrica en energia mecanica. ◇ *Motor lineari:* Motor electric que sièrve à desplaçar un veïcule e que lo sieu estator e lo sieu rotor son en transicion rectilinha un per rapoart à l'autre. 2. (fig.) Persona que dirigisse, instigator: *Es ela lo motor d'aqueu projècte.* 3. (fig.) Causa d'accion, motiu determinant.

motor, tritz adj. 1. (anat.) *Localisacions motritz:* Regions dau cerveu que la sieu lesion entira la paralisia d'una part determinada dau còrs. ◇ *Placa motritz:* Arborisacion terminala de la neuròna d'una cellula muscularia, e region de la cellula muscularia qu'enroda aquela arborisacion. ◇ *Vias motritz:* Faisseu dau sistema cerebrospinal e dau sistema simpatic dont pàsson lu messatges nerviós que comàndon lu movements.

motor-fusada n.m. Propulsor à reaccion emplegat en aviaciòn e en astronautica, que lo comburant non es fornit per l'ària exteriora.

motorizacion (-izacion) n.f. 1. Accion de motorizar; fach d'estre motorisat. 2. Equipament d'un veïcule automobile en un tipe determinat de motor.

motorisar (-izar) vt. 1. Provedir d'un motor. 2. Dotar de veïcules, de màquinas à motor.

motorisat (-izat), ada adj. 1. Dotat de mejans de transpoarts automobiles: *De tropas motorisadi.* 2. (fam.) *Èstre motorisat:* Dispauar d'un veïcule à motor per lu sieus desplaçaments.

motorista n. 1. Especialista de la reparacion e dau manteniment dei motors. Sin.: **motocista**. 2. Industrial que fabrica de motors.

motorship n.m. (angl.) Nau de comèrci mouguda au mejan de motors diesels. Abrev.: M/S.

motoscafe n.m. Embarcacion equipada d'un motor à combustion intèrna.

mososquí n.m. Motoneu.

mótria n.f. (it.) Ardiment, audàcia, afrontament, fetge (fig.), pièch (fig.): *Aver de mótria.* Var.: **mòtria**.

mòtria n.f. Mótria.

motriat, ada adj. Motriós.

motricitat n.f. (fisiol.) Ensèms dei foncions qu'assegúron lu movements.

motriós, oa adj. Ardit, audaciós; esfrontat. Var.: **motriat**.

motricitat n.f. (fisiol.) Ensèms dei foncions biologiqui qu'assegúron lo movement, per lu umans e lu animaus.

motritz n.f. Automotritz enclausa dins una tièra de veïturas.

mòts crosats n.m. inv. Mòts que si dévon plaçar orizontalament e verticalament dins una grasilha, en foncion d'una definicion: *Faire un mòts crosats, faire de mòts crosats.* Var.: **mòts encrosats**.

moturau n.m. Anciana mesura d'aira niçarda valent 0,965306 aras. ♦ Anciana mesura dei solides niçarda valent 2,527344 dal.

mòure vt. (*mòvi*, part. passat *mougit*) 1. Metre en movement, desplaçar. 2. Incitar à agir. ♦ **si mòure** v.pr. Èstre en movement.

mòure vt. (*moali*, part. passat *mougit*) Molinar (de cafè, etc.). Var.: **moarre**.

mòusa n.f. Accion de mòuser. Sin.: **mulSION** (fr.).

mòuser vt. Mósar.

movedís, issa adj. Movent.

movement n.m. 1. Desplaçament, cambiament de posicion d'un còrs dins l'espaci: *Movement d'un astre.*

◇ *Movement absolut d'un còrs:* Movement envisatjat per rapoart à de referiments fixes. ◇ *Movement ondulatòri:* Propagacion d'una vibracion periodica per transpoart d'energia. ◇ *Movement unifòrme:* Que la sieu velocitat es constanta. ◇ *Quantitat de movement d'un ponch material:* Vector egal au produch de la massa d'aqueu ponch per lo sieu vector velocitat. 2. Ensèms de mecanismes que genèron lo desplaçament regulier d'una màquina, d'un dei sieus organes: *Movement de relotjaria.*

◇ *Movement perpetual:* Que seria capable de funcionar indefinidament sensa apoart d'energia. 3. Accion de desplaçar. ◇ Accion ò biais de si mòure, de desplaçar lo còrs, una part dau còrs; ensèms dei gèsts, dei desplaçaments dau còrs: *Un movement de tête.* 4.

Ensèms dei desplaçaments d'un grop: *Movement de fola.* ◇ (mil.) Desplaçament d'una formacion militària dins una tòca tactica. 5. Animacion, agitacion.: Un quartier plen de movement. 6. Variacion, fluctuacion, evolucion: *Movement dei prètz, dei ideas.* ◇ (fam.) *Seguir lo movement:* Èstre au corrent de l'actualitat, dei noveutats; seguir cen que fa la fola, lo nombre mai grand.

7. Accion collectiva que tende à un cambiament. ◇ Organisacion politica, sendicala, culturala, etc. 8. Impulsion que mena à manifestar un sentiment: *Un*

movementar

movement de ràbia. ◇ *Aver un boan movement:* Si mostrar generós, faire un gèst. 9. Animacion, vivacitat, ritme d'una obra literària, artistica; part d'una obra considerada dins la sieu dinamica: *Lo movement d'una frasa, un movement oratòri.* 10. (mús.) Gra de velocitat de la mesura (s'indica generalament au mejan de tèrmes italians ò per un nombre que correspoande à una graduacion dau metronòme). ◇ Part d'una obra musicala (espec. d'una sinfonía). 11. (topogr.) *Movement de terren:* Porcion de terren que presenta una forma particularia que la rende diferente d'aquela d'à costat. 12. Exercici abiaissat per un alterofile, que si debana en tres parts: desenvolapat, arrancat, espatlat-mandat. 13. Servici encargat de la circulacion de l'ensèms dei trens sus lo malhum ferroviari.

movementar vt. 1. Animar, avivar. 2. Modificar lo montant (d'un còmpte bancari ò postal).

movementat, ada adj. Agitat, trebolat per divèrs eveniments.

movença (-éncia) n.f. 1. Camp dins lo quau quauqu'un ò quauqua ren a una influència. 2. (ist.) Estat de dependència d'un feu per rapoart au domèni eminent dau quau relevava. Sin.: **vassalatge, dependència**. 3. (lit.) Caractèr de cen qu'es movent. 4. (arald.) Que pertòca una pèça semblant sortir d'una altra ò de l'òrle de l'escut.

movent, a adj. 1. Que bolega, que non es estable. Sin.: **movedís.** 2. Qu'a gaire de consistència: *Sablas moventi.* 3. (ist.) *Domèni movent:* En situacion de movença.

movible, a adj. Mobile.

moviola n.f. (cín., nom depauat) Aparelh professional emplegat per lo montatge.

mòxa n.m. 1. Practica terapeutica de la medecina extremorientala tradicionala que consistisse à metre la pèu en contacte m'un còrs incandescent. Encuèi, aqueu procediment es sempre en usança au Japon per l'acuponchura. 2. Cautèri emplegat dins aquesta practica.

mozabit, a adj. e n. Dau Mzab. Var.: **mzabit.**

mozambican, a adj. e n. Dau Mozambic.

mozarabi, àbia adj. e n. Si di dei cristians d'Espanha que conservèron la sieu religion sota la dominacion musulmana, ma adoptèron la lenga e li costumas arabi.

mozzarella n.f. (mòt it.) Fromai italiano de la pasta moala, fach mé de lach de buflona (ò de vaca).

MPCM (mat.) Mai pichon comun multiple.

MRBM (sigla de l'angl. *Medium Range Ballistic Missile*) Missile de portada mejana, compresa entre 1100 e 2775 km.

M/S abrev. Motorship.

M.S.B.S. (sigla de *Mer-Sol Balistique Stratégique*) Missile estrategic francés lançat despí lu sotamarins à propulsion nuclearia.

M.S.T. n.f. (sigla) Malautia sexualament transmissibla.

Mt Simbòle dau meitneri.

mth Simbòle de la millitermia.

M.T.S. (sigla) Ancian sistema d'unitats que li tres unitats fondamentalis èron lo *mètre* (longuessa), la *segonda* (temps) la *tona* (pes).

mu n.m. inv. Letra de l'alfabet grèc (μ , M) que correspoande à *m* dins l'alfabet latin. ◇ (meteor.) Simbòle de *micro*, prefixe que, plaçat davant una unitat de mesura, la partisse per un milion.

muandas n.f. pl. Sotavestits, eslip. Sin.: **brietas.**

mucic, a adj. *Acide mucic:* Antioxidant que si trova dins la pectina de divèrs fruchs, espec. lo pom, instable, que si decompaua à partir de 255°C.

mucigène n.m. Glicopeïde amagestrat per li cellulas dau teissut mucós.

mucilatge n.m. 1. Substança presenta dins totplen de vegetals e qui si gonfla au contacte de l'aiga en donant de solucions viscoï. 2. (farm.) Liquide viscós format per la solucion d'una goma dins l'aiga.

mucilatginós, oa adj. Que contén de mucilatge; que n'a l'aspècte, la consistència.

mucina n.f. Glicoproteïna, constituent organic principal dau mucus.

mucinasa n.f. Ferment d'au suc intestinal que calha la mucina.

mucinòsi n.f. Infiltracion dei teissuts per la mucina.

mucipar, a adj. Que balha la mucina.

mucoa n.f. Membrana que tapissa d'uni cavitats dau còrs e que la sieu susfàcia es totjorn umectada de mucus.

mucocèla n.f. Tumor benigna de la mucoa; tumor d'au sac lacrimal.

mucografia n.f. Estudi radiografic de la mucoa de l'aparelh digestiu.

mucoïde, a adj. Que sembla lo mucus.

mucolisi n.f. Liquefaccion d'au mucus.

mucolitic, a adj. Que dissòlve li mucositats.

mucomètre n.m. (patol.) Distension de la cavitat uterina per de mucositats.

mucoproteïnuria n.f. Presença de microproteïnas dintre li urinas.

mucor n.m. Mofadura blanca dei esporangis escurs, que si desenvolopa sus lo pan umide, lo migon, etc. (Familha dei mucoraceas, sotaclasse dei zigomicèts).

mucoracea n.f. (bot.) *Mucoraceas:* Familha de fonges inferiors.

mucorrèa n.f. Escolament abondós de mucus.

mucós, oa adj. 1. Relatiu ai mucositats. 2. Si di d'una glanda que secrète de mucus.

mucositat n.f. Secrecion dei mucoas.

mucoviscidòsi n.f. Malautia congenitala caracterisada per una viscositat excessiva de la secrecion dei glandas exocrini e que provòca de trebolicis digestius e respiratori cronics.

mucron n.m. (bot.) Prolongament de la nervadura mediana dei fuèlhas d'uni plantas.

mucus n.m. Secrecion viscoa que contén de protides e de glucides sota forma de mucinas, producha per li glandas mucoï e que retènon li pòuveras e lu micròbis.

muda n.f. 1. Cambiament dins lo plumatge, lo pel, la pèu, que lu animaus vertebrats li son subjèctes à d'uni èpòcas donadi de l'an; èpòca que si debana aqueu cambiament. 2. Reget e reconstitucion d'au tegument

quitinós, que permete la creissença dei artropòdes; lo tegument ensinda abandonat. Sin.: **exuvia**. 3. Cambiament que s'opèra dins lo timbre de la votz dei joves au moment de la pubertat; temps quora si debana aqueu cambiament. 4. Luèc dont si càmbia de pilòt, essencialament pertocant la navigacion fluviala.

mudable, a adj. Que si pòu mudar. Sin.: **cambiadís**.

mudacion n.f. Mutacion.

mudament n.m. Mudança.

mudança n.f. Estat d'una votz d'enfant quora muda, à la pubertat. Sin.: **cambiament**. Var.: **mudament**.

mudar vi. 1. Perdre periodicament la sieu pèu, lo sieu pel, lo sieu plumatge, lo sieu revestiment quitinós, en parlant d'uni bèstias: *Li sèrps, lu auceus, lu artropòdes mûdon*. 2. Devenir mai foarta, mai bassa, en parlant de la votz dei joves à l'epòca de la pubertat. ♦ **si mudar** v.pr. Si trasformar, si cambiar, si tresmudar.

mudejar, a adj. e n. (mòt esp.) Si di dei musulmans restats en Castilha après la Reconquista. ♦ adj. Si di d'un art que s'es desvolopat en Espanha cristiana dau s. XIIIth au s. XVIth e qu'emplega de tecnicas e de formas decorativi islamiqui.

mudejar vi. Estar mut.

muditge n.m. Accion de demorar mut. Sin.: **amudiment**.

mudrà n.f. Gèst ritual dei mans e dei dets, qu'a una significacion religioa, qu'emplégon espec. lu dançaires d'Índia.

muèg n.m. Muid. (Anc. occit. *mog, moi, moit.*; it. *moggio*, lat. *modium*.)

muèlh n.m. *Metre à muèlh:* Metre à trempar: *Lo luns lo metre à muèlh, e lo vendres vengut, lo retirar dau banh que tendre l'a rendut* (R.Rancher, recèpta de l'estocafic).

muelhar vt. Trempar, banhar.

muesli n.m. (mòt alemand) Mesclum de flòcs de cereals e de frucha seca que si vèrsa de lach frèi sobre, destinat à èstre manjat sobretot per la colacion ò per merenda.

muezzin n.m. Foncionari religiós musulman encargat de sonar de la cima dau minaret de la mosquea ai cinc preguiertas quotidiani de l'islam.

muftí n.m. Interprèt oficial de la lèi musulmana.

mugiment n.m. 1. Crit sord e prolongat dei animaus de l'espècia bovina. 2. Bosin que sembla aqueu crit.

mugir vi. (*mugissi*) 1. Cridar, en parlant dei bovins. 2. Prodrere un son que sembla un mugiment.

mugissent, a adj. Que mugisse.

muguet n.m. Liliacea dei flors pichini e blanqui d'un perfum doç e agradiu, que florisse en mai e que, per tradicion, s'ofrisse lo 1^{er} de mai. Sin.: **campanetas**.

moid n.m. Anciana mesura de capacitat per lu liquides, lu grans e divèrsi matèrias, e que variava d'un país à l'autre; bota d'aquesta capacitat. Var.: **muèg**.

mújol n.m. Peis de la tèsta larga, que viu pròche dei coastas ma ponde en mar, que la sieu carn es preada.

mújol adv. Totplen, à brèti, à molon, foarça, en vivaroalpenc mentonasc.

mujoliera n.f. Ret per lu mújols.

mula n.f. Femèla dau muu.

mular n.m. Cachalòt (*Physeter macrocephalus*).

mulard, a adj. e n. Àneda naissuda d'una àneda muscada e d'un anet comun ò inversament. Sin.: **boís bastard**.

mulàs, assa n. Gròs muu, gròssa mula.

mulassier, a adj. Relatiu à la produccion de muus.

mulastre, a adj. e n. Naissut d'un paire negre e d'una maire blanca ò inversament.

mulatier, a adj. *Camin mulatier*: Estrech e escarpat.

◆ Persona que mena de muus.

mulatin, a adj. Relatiu ai muus.

muleta n.f. (esp.) [mu'leta] Tròç d'estòfa escarlata que lo matador emplega per travalhar lo taur denant de li portar l'estocada.

mulSION n.f. (agric.) Accion de móser. Sin.: **mòusa**.

multa n.f. Contravencion.

multibenda adj. inv. Que pertòca un procediment permetent d'obtenir d'imatges en de bendas espectrali desparieri.

multibenda n.f. Aparelh receptor que pòu sintonizar mai d'una benda de radiofrequências.

multibuch n.m. (mar.) Multicòca.

multicable, a adj. e n.m. (min.) Si di d'una installacion d'extraccion dins la quala li gàbias son estacadi à mai d'un cable.

multicanal adj. inv. Que pertòca un emetor ò receptor que pòu funcionar sobre mai d'un canal. Var.: **multicanau**.

multicanau adj. inv. Multicanal.

multicarta adj. Si di d'un representant de comèrci que travalha per mai d'una maion.

multicellular(i), a (-ària) adj. Format de diferenti celulas. Sin.: **pluricellulari**.

multiciclic, a adj. De mai d'un cicle.

multicòca n.m. (mar.) Bateu qu'a mai d'una còca. Sin.: **multibuch**.

multicolore, a adj. Que presenta un grand nombre de colors.

multicultural, a adj. Que relèva de diferenti culturas, que presenta una varietat culturala: *Una societat multiculturala*. Var.: **multiculturau**.

multiculturalisme n.m. Coexistència de mai d'una cultura.

multiculturalista adj. e n. Partidari dau multiculturalisme.

multiculturau, ala adj. Multicultural.

multidifusion n.f. Difusion au mejan de mai d'un canal.

multidimensional, a adj. Qu'a de dimensions multipli, que pertòca de niveus, de camps variats. ◇ (estad.) *Analisi multidimensionala*: Anialsí dei donadas relativa à un grand nombre d'elements, representats coma ponchs d'un espaci vectorial mé divèrsi dimensions. Var.: **multidimensionau**.

- multidimensionau, ala** adj. Multidimensional.
- multidisciplinari, ària** adj. Pluridisciplinari.
- multietnic, a** adj. Dont coexistísson divèrsi etnias.
Sin.: **multiracial**.
- multifilari, ària** adj. Que comprèn mai d'un fieu.
- multiforme, a** adj. Qu'a diferenti formas.
- multigesta** adj. e n.f. Si di d'una frema que lo sieu emprenhament present non es lo primier. Sin.: **multipara**.
- multigrade, a** adj. Si di d'un produch que li sieu proprietats s'estèndon à l'encòup à divèrsi especificacions. ◇ *Òli multigrade*: Òli de graissatge m'un indici de viscositat aut, que pòu servir en tota sason.
- multijaça** adj. Que pertòca un revestiment d'estanqueïtat constituit de mantu fuèlhs estancs de natura identica, pegats entre elu. En optica, revestiment dei lentilhas d'un objectiu au mejan de divèrsi jaças d'un produch previst per melhorar la qualitat de l'imatge.
- multilateral, a** adj. Si di d'un acòrdi economic ò politic entre diferents país. Var.: **multilaterau**.
- multilaterau, ala** adj. Multilateral.
- multilineari, ària** adj. (mat.) Si di d'una aplicacion mé mai d'una variabla qu'es lineària per raport à caduna d'eli.
- multilingüe, a** adj. 1. Qu'existeisse, que si fa en diferenti lengas. 2. Que pòu emplegar correntament diferenti lengas. Sin.: **pluringüe**.
- multilobat, ada** adj. (bot.) Si di d'un organa que comprèn mai d'un lòbe.
- multilocular(i), a (-ària)** adj. Si di d'un ovari vegetal qu'es partit en un grand nombre de lòtjas. Sin.: **plurilocular(i)**.
- multimèdia** adj. Qu'emplega ò pertòca diferents mèdias. ◇ *Grope multimèdia*: Grope industrial de comunicacion que desenvolupa li sieu activitats dins lu camps de la premsa, de l'edicion, de la television, de la ràdio, de la publicitat, l'informatica, etc.
- multimediatizacion (-izacion)** n.f. Accion de mediatisar au mejan de mèdias nombrós.
- multimediatizar (-izar)** vt. Faire conóisser au mejan de mèdias nombrós.
- multimètre** n.m. Aparelh unic que recampa un ampèrmètre, un voltmètre, un ohmmètre e, de còups, un capacimètre.
- multimiliardari, ària** adj. e n. Persona miliardària mai d'un còup.
- multimilionari, ària** adj. e n. Persona milionària mai d'un còup.
- multinacional, a** adj. 1. Que pertòca mai d'una nacion. 2. *Societat multinacionala* ò *multinacionala*, n.f.: Grope industrial ò financier que li sieu activitats e lu sieus capitals son repartits entre diferents Estats. Var.: **multinacionau**.
- multinacionala** n.f. Societat multinacionala.
- multinacionau, ala** adj. Multinacional.
- multineuriti** n.f. (neurol.) Nevriti que tòca à l'encòup, d'un biais asimetric ò un après l'autre, diferents troncs nerviós. Var.: **multinevriti**.
- multinevriti** n.f. (neurol.) Multineuriti.
- multinòrma** adj. Si di d'un receptor de television que pòu fornir d'imatges que vènon d'emetors de nòrmas differenti. Sin.: **multistandard**.
- multipara** adj. e n.f. 1. Si di d'una frema qu'a augut mai d'un enfant (per op. à *primipara*, *nullipara*). Sin.: **multigesta**. 2. Qu'a mai d'un pichon à l'encòup (per op. à *unipara*).
- multiparitat** n.f. 1. Fach, per una frema, d'estre multipara. 2. Caractèr d'una femèla, d'una espècia multipara.
- multipartisme** n.m. Sistema politic caracterisat per la multiplicitat dei partits.
- multiplaça** adj. e n. Si di d'un avion qu'enclau manti plaças.
- multiple** n.m. 1. Nombre entier que contèn un autre nombre entier mai d'un còup exactament: *15 es un multiple de 3*. ◇ *Multiple comun à diferents nombres*: Nombre entier qu'es multiple d'aquelu nombres: *15 es un multiple comunà a 3 e à 5*. ◇ *Mai picchin comun multiple (MPCM)*: Lo MPCM de doi nombres es lo nombre mai picchin qu'es un multiple dei doi. 2. (telecom.) Tableu dont abotísson lu dispositiu de concentracion dei linhas telegrafiqui e telefoniqui e que permete la messa en plaça rapida de comunicacions directi. 3. (art contemp.) Òbra, objècte qu'un artista fa per vendre en mai d'un exemplari.
- multiple, a** adj. 1. Que si debana mai d'un còup, qu'existeisse en mantu exemplaris. Sin.: **nombrós, variat**. 2. Qu'es compauat de manti parts.
- multiplet** n.m. 1. (inform.) Ensèms de bits que la sieu combinason permete de representar una chifra, una letra ò un signe sota la forma binària, dins un tractament per computador. 2. (mat.) Sistema format de n elements (x_1, x_2, \dots, x_n) d'un ensemble mes dins un ordre donat embé repeticion possibla d'un element. 3. (fis.) Ensèms d'estats diferents d'una mema particula elementària, d'energias foarça vesini. ◇ Niveu atomic ò nucleari degenerat, en espectroscopia (Lu multiplets correspoàndon à d'estats quantics diferents).
- multiplèx** adj. e n.m. inv. 1. Si di d'una ligason per via hertziana ò telefonica que fa intervenir de participants que si tròvon en de luècs diferents. 2. Si di d'un material, d'una installacion ò d'un signal dins lo quau un multiplexatge es realisat ò mes en òbra. Sin.: **multivia**.
- multiplexaire** n.m. (telecom) Dispositiu que permete lo multiplexatge. Var.: **multiplexor**.
- multiplexar** vt. Mandar de messatges divèrs au mejan d'un canal solet de transmission.
- multiplexatge** n.m. (telecom.) 1. Partiment d'una via de transmission en diferenti vias que poàdon transmetre dins lo meme temps de signals independents dins lo meme sens. 2. Combinason de signals independents en un solet composit destinat à èstre transmés sus una via comuna.
- multiplexor** n.m. Multiplexaire.
- multiplicable, a** adj. Que pòu èstre multiplicat.

multiplicacion n.f. 1. (mat.) Operacion qu'assòcia à doi nombres, un qu'es dich *multiplicande* e l'autre *multiplicator*, un tèrç qu'es dich *produch*. ◇ *Taula de multiplicacion*: Tableu que dona lo produch un per l'autre dei promiers dètz nombres entiers. 2. (mecan.) Raport dau quau s'aumenta lo regime de doi engranatges dins una transmission de movement, dins la quala la velocitat de l'aubre entraïnat es mai granda qu'aquela de l'aubre qu'entraïna. 3. (biol.) Aumentacion dau nobre d'individús d'una espècia, sigue per reproduccion sexuada, sigue per una fragmentacion d'un subjècte (*multiplicacion vegetativa*). 4. *Aumentacion en nombre*: Multiplicacion dei ponchs de venda. 5. Doble miracle dau Crist que noirissèt mantu milierats de personas mé quaucu peis e quaucu pans.

multiplicador n.m. *Multiplicator*.

multiplicaire n.m. *Multiplicator*.

multiplicande n.m. (mat.) Nombre qu'es multiplicat per un autre (lo *multiplicator*).

multiplicar vt. (*multipliqui*) 1. Aumentar lo nombre, la quantitat de. Sin.: **acréisser, congregar, amplificar**. 2. Procedir à la multiplicacion d'un nombre per un autre. ◆ vi. Efectuar una multiplicacion. ◆ si **multiplicar** v.pr. 1. Si tornar produrre en nombre: Li incivilatats si son multiplicadi. 2. Si reprodure, aumentar en nombre per via de generacion. 3. Manifestar una activitat extrèma, fins à far crèire à la sieu presenza en diferents luècs.

multiplicatiu, iva adj. 1. Que pertòca la multiplicacion. 2. Que multiplica. ◇ *Grope multiplicatiu*: Grope que la sieu operacion es notada X. ◇ *Notacion multiplicativa*: Usatge dau signe x ò · per notar una multiplicacion.

multiplicativament adv. (mat.) D'un biais multiplicatiu.

multiplicator n.m. (mat.) Nombre per lo quau si multiplica. ◇ *Teoria dau multiplicator*: Teoria economica segond la quala tot acreissement d'investiment productiu determina una aumentacion dau revengut global mai importanta qu'aquel acresissement d'investiment. Var.: **multiplicaire, multiplicador**.

multiplicator, tritz adj. Que multiplica.

multiplicitat n.f. Nombre considerable: *La multiplicitat dei possibilitats d'accion*. Sin.: **diversitat, abondància, pluralitat**.

multipolari, ària adj. 1. (electr.) Qu'a mai de doi pôles. 2. (istol.) Si di d'un neuròna que lo sieu còrs cellulari es enviroutat de differenti dendritas.

multipoast, a adj. e n.m. Si di d'un microcomputador au quau son religats directament divèrs poasts de travalh.

multipostulacion n.f. (dr.) Fach, per un avocat en apèl, d'efectuar mai d'una postulacion.

multiprocessor adj. e n.m. Si di d'un sistema informatic qu'a differenti unitats de tractament que foncionon en si partatjant un meme ensèms de memòrias e d'unitats periferiqui.

multiprogramacion n.f. Mòde d'esplecha d'un computador que permete l'execucion imbricada dins lo temps de diferents programas m'una mema màquina.

multiproprietat n.f. Formula de coproprietat d'una residéncia segondària que permete ai sieus usanciers d'usar cadun au sieu torn dau drech de gaudir d'un ben immòble pendent un temps donat. Sin.: **proprietat sasoniera**.

multiracial, a adj. Que pertòca una societat, un país, d'ont coexistisson mai d'una raça. Var.: **multiraciau**. Sin.: **multietnic**.

multiraciau, ala adj. Multiracial.

multirecidivista n. (dr.) Autor de recidivas nombroï.

multirisc adj. *Assegurança multirisc*: Assegurança que cuèrbe à l'encòup diferents riscs, coma lo raubarici e l'incendi.

multisalas adj. inv. e n.m. inv. Si di d'un cinema que compoarta differenti salas de projeccions.

multisecable, a adj. Que pòu èstre talhat en mantu tròc.

multistandard adj. Multinòrma.

multitramuntament n.m. Execucion simultanea de diferents programas dins divèrs processors d'un meme computador.

multitube adj. (arm.) Si di d'un canon qu'a diferents tubes jonchs.

multitubulari, ària adj. Aqüatubulari.

multitud(a) n.f. 1. Nombre foarça grand: *Una multitud de personas*. 2. Recampament en grand nombre d'estre vivents, de personas. Sin.: **molonada, tropelada, tropa, chorma, cotriada, mondàs**. 3. (lit.) *La multitud*: Lo comun dei mortals.

multivalent, a adj. Polivalent.

multivalva adj. (zool.) Qu'a mai d'una valva, coma d'un mollusc.

multivibrator n.m. (electron.) Oscillator electronic qu'un solet tipe mete en réserva li cargas que circúlon dins lo circuit. Sin.: **bascula**.

multivia adj. e n.m. Multiplèx.

multivitaminic, a adj. Que contèn mai d'una vitamina.

municion n.f. 1. Ancianament, cen qu'era indispensable per l'avitalhament e lo reiforniment dei tropas. 2. (pl.) Cen qu'es necessari au reiforniment dei armas de fuèc. 3. (fig.) Arguments: *Arrèsti de discutir, qu'ai plus gaire de municions*.

municionar vt. Provedir en municions.

municionari n.m. Municionier.

municionier n.m. Ancianament, agent encargat de fornir li municions e lu forratges ai tropas. Var.: **municionari**.

municipal, ala adj. 1. Relatiu à l'administracion d'una comuna. ◇ *Oficier municipal*: Elegit, fonzionari que participa à l'administracion d'una comuna. ◇ *Eleccions municipali* ò *municipali*, n.f.: Eleccions dau conseu municipal. ◇ *Policia municipal*: Policia ai òrdres d'una municipalitat. 2. *Garda municipal*: Garda republicana de París, dau 1802 au 1813. Var.: **municipau**. Sin.: **comunal, comunau**.

municipalizacion (-izacion) n.f. Accion de municipalisar; lo sieu resultat.

municipalisar (-izar) vt. Plaçar (un ben, un servici) sota lo contraròtle d'una municipalitat: *Municipalisar la distribucion de l'aiga*.

municipalisme n.m. Sistema de govèrn apiejat sus l'administracion municipala.

municipalitat n.f. 1. Territori sotamés à l'autoritat d'una comuna. 2. Ensèms format per lo còse e lu sieus adjonchs.

municipau, ala adj. Municipal.

municipi n.m. 1. (ist.) Ciutat italiana sotamessa à Roma, que participava ai cargas financieri e militari, ma que si governava m'ai sieu lèis pròpri. 2. Sèti dau conseu municipal, dei servicis de la municipalitat.

munificència (-ència) n.f. (lit.) Granda generositat, tendença à faire de liberalitats. Sin.: **largues(s)a**.

munificent, a adj. (lit.) Totplen generós. Sin.: **liberal, liberau**.

muniques, a adj. e n. De Munic.

munir vt. (*munissi*) Provedir de cen qu'es necessari, utile. ♦ **si munir** v.pr. Pilhar, emportar, s'equipar: *Si munir d'aiga per partir faire una escorreguda.* ♦ *Si munir de pacienza, de coratge:* Si preparar à subir cen qu'es à mand de si produre.

munster n.m. Fromai afinat de la pasta moala, fabricat mé de lach de vacas dins li Vosges.

murada n.f. (mar.) Costat d'una nau, d'una barca. Sin.: **banda, bòrd, cенcha**.

murador n.m. Persona que travalha dins la maçonaria. Sin.: **muralhaire, paretaire**.

mural, a adj. 1. Que creisse sus lu barris: *La cambarosseta es una èrba murala.* 2. Aplicat, fach sus un barri: *Un revestiment mural, una pintura murala.* Var.: **murau**.

mural n.m. Pintura facha sus un barri: *Lu murals de Sardenha.*

muralha n.f. 1. Barri espés, d'una autessa importanta. 2. Susfàcia verticale. 3. Part exteriora de l'esclòp d'un cavau. 4. Murada, part de la còca d'una nau, de la linha de flotejament fins au plat-bòrd.

muralhaire n. Murador.

muralhar vt. e int. 1. Murar, emmuralhar. 2. (milit.) Enrodrar una ciutat, una posicion estrategica mé de muralhas.

muralheta n.f. Pichina muralha. Var.: **muralhon**.

muralhon n.m. Muralheta.

muralisme n.m. Movement artistic dau s. XXn, caracterisat per l'execucion de grandi pinturas murali sus de temes popularis ò de propaganda nacionala (espec. au Mexic e à Orgosolo en Sardenha).

murament n.m. Accion de murar. Estat de cen qu'es murat.

murar vt. 1. Tapar au mejan d'un obratge maçonat: *Murar una poarta.* 2. Embarrar dins un luèc en tapant ò en levant li eissidas. ♦ **si murar** v.pr. Restar au sieu, à l'escart dei autres. Sin.: **s'embarrar.** ♦ *Si murar dins lo silenci:* Refudar de parlar.

murau, ala adj. e n. Mural.

murena n.f. (ictiol.) Morena.

murenide n.m. *Murenides:* Familha de peis ossós.

murès n.m. Marmòta (cerièia).

muret n.m. Pichin barri.

murèx n.m. Mollusc gatropòde que pòu faire fins à 8 cm de lòng, cubèrt de ponchas, que viu sus li costas de la Mediterranea, dau quau si tirava la porpra. Dins l'Antiquitat, lu Fenicians magerment practicavon la pesca dau murèx, d'aquí, la sieu nomenalha d'*Òmes roges*. Sin.: **porprier**.

muriat n.m. Clorure.

muriatic, a adj. Cloridric.

muride n.m. *Murides:* Familha de pichins roseigaires de la coa lònga, que vivon esconduts, coma lo garri.

murin, a adj. Relatiu ai garris e ai ratetas. ♦ *Tifus murin:* Malautia analòga au tifus, que la transmete la nièra.

murmur n.m. 1. Bosin leugier, sord e prolongat de la votz. Sin.: **mormolh, bisbilh**. 2. Paraules, planhs sords que màrcon lo maucontentament individual ò collectiu. 3. (lit.) Son leugier, prolongat: *Lo murmur d'un riu.*

murmurar vi. 1. Faire audir un bosin de votz sord e prolongat. Sin.: **mormolhar, mormoirar, bisbilhar**. 2. Faire audir una protestacion sorda, una manifestacion gaire explicita de maucontentament. Sin.: **renar, borbotar, grunhir**. 3. (lit.) Faire audir un son leugier. Sin.: **mormorar, murmurar, mormoirar, mormolhar**. ♦ vt. Dire à votz bassa, confidencialament: *Murmurar un secret à l'aurelha d'un amic.*

murmurejar vi. e vt. Murmurar encara mai leugierament.

murrin, a adj. *Vas murrin:* Dins l'Antiquitat, vas totplen preat, que la sieu matèria èra bessai la fluorina.

murta n.f. Èrba dau fulhatge totjorn vèrd, dei pichini flors blanques d'una odor agradiva. Var.: **mirta**. Sin.: **nèrta**.

murtre n.m. Omicidi.

murtrier, a n. Persona que comete un murtre. Sin.: **assassin.** ♦ adj. Que pòu causar la moart; que fa morir totplen de gents.

murtrir vt. (*murtrissi*) 1. Ferir en donant un còup que laissa una marca sus la pèu. 2. Degalhar (un fruch) en li donant un còup ò en lo tocant. 3. Ferir moralament: Aquela umaliacion l'a murtrit.

musa n.f. 1. (M'una majuscula) Caduna dei nòu divas grègues dei arts liberals. 2. (lit.) *Li Musas, la Musa:* Simbòle de la poesia. 3. (M'una minuscula) Inspiratriz d'un poeta, d'un escrivan.

musacea n.f. *Musaceas:* Familha de plantas monocotiledoneï, dei flors mé cinc estaminas, coma lo bananier.

musagèt adj. m. *Apollon musagèt:* Menaire dei Musas.

musaire, airitz adj. e n. Que musa, que lambina.

musar vi. Lambinar. Sin.: **longanhejar, la menar lònga, landrinar, patetejar, longuejar**.

musaranha n.f. Mamifèr insectivòre de la talha d'una rateta, dau morre ponchut, utile, destructor de vèrps e d'insèctes. Sin.: **garri de campanha**.

musard, a adj. Que perde lo sieu temps à de causas sensa importança. Sin.: **longanha, landrinaire, molastrós, patet, badaluc, patanhá**.

musardejar vi. Deambular, rodejar, barrutlar.

musc n.m. Substança odoranta emplegada en perfumaria e producha per de mamífers, en partic. lo *poartamusc* mascle. ◇ *Musc vegetal*: Òli que si tira de la mauva muscada.

muscada n.f. 1. Fruch dau muscadier, que la sieu grana (notz muscada) s'emplega coma condiment e dona lo *burre de muscada*. 2. Accessòri de prestidigitator en forma de muscada, generalament fach de suve, emplegat per d'unu escamotatges.

muscadet n.m. Vin blanc sec de la region de Nantas. Var.: **moscateu**.

muscadier n.m. Aubre ò aubrilhon dei païs cauds que dona la muscada.

muscadin n.m. À l'epòca de la Revolucion francesa, jove elegant vestit d'un biais excentric, opauat ai Jacobins.

muscadina n.f. Vinha d'una varietat canadiana; vin fach d'aquesta vinha.

muscar vt. (*musqui*) Esperfumar mé de musc.

muscardin n.m. Pichin roseigaire europeu qu'ivèrna e viu dins lu avelaniers.

muscardina n.f. Malautia criptogamica dei manhans.

muscari n.m. Planta vesina dau jacint, mé de grapas de pichini flor violeti (Familha dei liliaceas).

muscarina n.f. Alcaloïde toxic extrach de la *lera roja picotada*.

muscat, ada adj. 1. Perfumat de musc. 2. Que fa pensar à l'odor dau musc. 3. Qu'evòca lo gust dau muscat. 4. *Bòu muscat*: Espècia de caprin recubèrta d'una lana espessa, que viu dins lo nòrd canadian (*Ovibos moschatus*).

muscat n.m. 1. Socatge que lu sieus raïms an una sabor muscada caracteristica. 2. 2. Vin doç e sucrat obtengut m'aueu socatge. ♦ adj. m. Si di d'unu fruchs qu'an una sabor muscada, coma lo raïm.

musciòla adj. Si di dei èstres que vívon dins li mofas.

moscateu n.m. Muscadet, moscateu.

muscidat n.m. *Muscidats*: Familha d'insèctes diptèrs coma la mosca domestica. Var.: **muscide**.

muscide n.m. Muscidat.

muscinea n.f. (bot.) *Muscineas*: Classa de mofas.

muscipadicat n.m. *Muscicapids*: Familha de passerons qu'enclau lu agantamoscas, ò boscarla quinsoniera, d'Euròpa e d'Àfrica.

musclar vt. Desvolopar lu muscles.

musclat, ada adj. 1. Qu'a lu muscles ben desvolopats. Var.: **muscolós**. 2. Brutal, autoritat, qu'emplega facilament la foarça: *Un regime musclat*.

muscle n.m. Organe format de fibras que la sieu contraccion provòca lo movement e assegura la resisténcia ai foarças exteriori.

muscle n.m. Mollusc lamellibranchi manjadís, que viu fixat sus li ròcas que la mar bate.

musclier, a adj. Relatiu à l'elevatge dei muscles.

muscliera n.f. Luèc dont si fa l'elevatge de muscles.

muscolós, oa adj. 1. Qu'es de la natura dei muscles. 2. Totplen musclat.

muscós, oa adj. Que fa de mofa, d'escuma.

muscovita n.f. Mineral dau grope dei silicats.

musculacion n.f. Ensèms d'exercicis que tèndon à desenvolopar la musculadura.

musculadura n.f. Ensèms dei muscles dau còrs uman. Var.: **musculatura**.

muscular(i), a (-ària) adj. Pròpri dei muscles.

musculatura n.f. Musculadura.

musculomembranós, oa adj. (anat.) Si di d'una estructura membranoa que compoarta d'element muscularis.

muselet n.m. Armadura de fieuferre que si mete sus lo tap dei botilhas de champagne, de cidre, de bièrra. Sin.: **morralhon**.

museletaira n.f. Aparelh que fixa lo muselet. Sin.: **morralhaira**.

museletar vt. Metre un muselet (à una botilha). Sin.: **morralhar**.

museletatge n.m. Accion de metre un muselet (à una botilha). Sin.: **morralhatge**.

museografia n.f. Ensèms dei nocions tecniqi necessari à la presentacion e à la boana conservacion dei òbras, dei objèctes que lu museus possedísson.

museologia n.f. Sciença de l'organisacion dei museus, de la conservacion e de la mesa en valor dei sieu colleccions.

museu n.m. 1. Luèc, establiment dont es conservada, expauada, messa en valor una collecccion d'òbras d'art. 2. (Antiqu., m'una majuscula) Santuari consacrat ai Musas.

museum n.m. Museon.

música n.f. 1. Art de combinar lu sons; produccion d'aquel art; teoria d'aquel art. ◇ *Música classica*: Música escrita per lu grands compositors occidentaus per la destriar de la música de jazz e de varietats. ◇ *Música baròca*: Composicion que rompe mé la música polifònica; foarça melodica e ornada, permetèt la creacion de l'òpera, l'oratòrio, la cantata, lo concerto e la sonata. ◇ *Música de cambra*: Escrich per un nombre reduch d'instruments. ◇ *Música leugiera*: Facila, sensa pretension. ◇ *Música doça*: Música que d'ela li armonias son aisadi, e de niveu bas dins la tòca de crear un ambient agradiu. ◇ (fam.) Es totjorn la mema música: *Es totjorn parier*. ◇ (fam.) *Conóisser la música*: Saupre d'experiència de que si tracta. 2. Notacion escrita d'àrias musicali. 3. Orquèstra, banda. ◇ *Música militària*: Formacion musicala qu'apartèn ai foarças armadi. 4. Seguida de sons que dónon una impression armonioa: *La música d'un vers*.

musicaire, airitz n. Persona que fa de música. Var.: **musicant, musician**.

musical, a adj. 1. Pròpri à la música. 2. Que compoarta de música: *Una serada musicala*. Var.: **musicau**. 3. Armoniós, qu'a lu caractèrs de la música: *L'occitan es una lenga musicala*.

musicalament adv. 1. Dau ponch de vista de la música. 2. D'un biais armoniós.

musicalitat n.f. Qualitat de cen qu'es musical, armoniós.

musicant, a n. Musicaire.

musicar vt. (*musiqui*) Metre en música.

musicassa n.f. Marrida música, sensa valor.

musicastre, a n. Marrit musician.

musicau, ala adj. Musical.

music-hall n.m. 1. Establiment especialisat dins d'espectacles de fantasia, de varietats. 2. Genre d'espectacle presentat dins un establiment d'aquesto tip.

musician, a adj. e n. 1. Persona que conoisse la música, que la saup prear. 2. Persona qu'escriu ò executa de música.

musicografe, a n. Autor qu'escriu sobre la música, lu musicians.

musicografia n.f. Activitat dau musicografe.

musicologia n.f. Sciença de l'istòria de la música e de la teoria musicala.

musicologic, a adj. De la musicologia.

musicologue, òga n. Especialista de musicologia.

musicomania n.f. Passion exagerada per la música.

musicoterapeuta n. Especialista en musicoterapia.

musicoterapia n.f. Utilisacion de l'audicion ò de la realisacion musicali dins una tòca terapeutica.

musiqueta n.f. Pichina música leugiera.

mussega n.f. Missuga.

musseguea n.f. Luèc dont créisson li mussegas.

mussitacion n.f. (psiquiatria) trebolici de l'articulacion caracterisat per l'emission de prepaus rares e proferats indistintament.

mussiu, iva adj. *Aur mussiu*: Sulfure estannic que lo sieu esclat fa pensar à l'aur e qu'es emplegat per revestir li estàtuas de gip.

must n.m. ['møest] (mòt anglés) Cen que cau aver ò faire absolutudament per èstre à la mòda; imperatiu. Sin.: **la flor, la crèma, cen qu'es melhor**.

mustang n.m. Cavau sauvatge d'Amèrica dau Nòrd.

mustela n.f. Pichin mamifèr carnivòbre dau pelatge brun sus l'esquina e dau ventre blanc (Lòng de 17 cm, familia dei mustelides). Var.: **mostela**. Sin.: **polida**.

mustelide n.m. *Mustelides*: Familha de mamifèrs carnivòres dei patas corti, sovent bevìeres de sang, coma la mustela e lo furet.

musulman, a adj. Que pertòca l'islam. ♦ n. Que professa la religion islamica.

mut, a adj. e n. Que non a l'usatge de la paraula. ♦ adj. 1. Qu'es per un moment empachat de parlar en rason d'un sentiment violent: *Restar mut d'admiracion*. 2. Que refuda de parlar, que si retèn voluntariament de parlar. 3.

(teatre) Si di d'un actor que non a de tèxto à dire, d'una scena ò d'una accion sensa paraula. ◇ *Cinema mut* ò *mut*, n.m.: Que non comportava l'enregistrament dau son ni de la paraula. 4. Si di d'un sentiment que non si manifèsta per de mòts: *Li grandi dolors son mudi*. 5. (fon.) Si di d'una unitat grafica non prononciada: *En niçard costier, lo -R de l'infinitiu es mut*. 6. Que non parla de quauqua ren, non n'en fa mencion: *La lèi es muda sobre d'aqueu cas*. 7. Que non dona li indicacions abituali: *Una carta geografica muda*. ◇ *Carta bancària muda*: Que li sieu indicacions non si poàdon lièger. 8. *E mut*: Vocala arredondida que lo sieu ponch d'articulacion es vesin d'aqueu dau [œ]. Particularisa lo francés dins lo relarg dei lengas romaniqui.

muta n.f. *Granda Muta*: Denominacion que pertòca l'armada francesa denant lo 1945, en rason d'eveniments de la primiera guerra mondiala, esconduts dins lo relarg de l'opinion publica e à respièch de la libertat d'expression individuala dei militaris.

mutabilitat n.f. Aptitud a subir de mutacions.

mutable, a adj. Susceptible de mutar.

mutacion n.f. 1. Cambiament, evolucion: *Li mutacions istoriqui*. (biol.) Aparicion, dins una linhada animala ò vegetala, de caractèrs ereditaris noveus, en seguida d'un cambiament d'estructura dei cromosòmas. 3. Cambiament d'affectacion d'un emplegat, d'un fonctionari. 4. (dr.) transmission de la proprietat d'un ben, d'un drech. ◇ *Drechs de mutacion*: Drech que lo beneficiari d'una mutacion deu pagar à l'administracion fiscala. 5. *Juèc de mutacion*: Juèc d'òrguena qu'emplega per una clau un ò diferents tubes, complements dau son fondamental. 6. (mús.) Dins la fuga, tresmudament dins la constitucion melodica de la respoasta à respièch dau subjècte.

mutacionisme n.m. Teoria de l'evolucion qu'autreja ai mutacions un ròtle essencial dins l'aparicion d'espècias novèli.

mutacionista adj. e n. Dau mutacionisme ò que sostèn lo mutacionisme.

mutacisme n.m. 1. Mutisme. 2. Mitacisme.

mutagène, a adj. Que pòu provocar de mutacions dins lu èstres vivents.

mutar vt. Cambiar l'affectacion de. ♦ vi. (biol.) Èstre afectat per una mutacion.

mutatis mutandis loc. adv. En faguent lu cambiaments necessaris.

mutator n.m. Convertissèire d'energia electrica.

mutazilisme n.m. Escòla teologica musulmana fondada à Bassorà (s. VIIIⁿ – s. XIIIⁿ); doctrina d'aquela escòla, que sostenia un monoteïsme estrech e afirmava que Dieu respècta la libertat umana.

mutazilit n.m. Adèpte dau mutazilisme.

mutessa n.f. Mutisme.

mutic, a adj. (med.) Que presenta un mutisme.

mutilacion n.f. 1. Perda parciala ò completa d'un membre ò d'un organè extèrne. Sin.: **destropiadura**. 2. Supression d'una part ò de diferenti parts d'una òbra d'art; alteracion, desformacion.

mutilar vt. 1. Levar un membre ò un organè extèrne. Sin.: **destropiar**. 2. Degalhar, destrúger parcialament, desfigurar: *Mutilar un monument, mutilar la veritat.*

mutilat, ada adj. e n. Si di d'una persona qu'a subit una mutilacion: *Un mutilat de guèrra.*

mutilator, tritz adj. Que mutila. Sin.: **destropiaire**.

mutin n.m. Persona que si rebella. Sin.: **revoltat**. Var.: **mutinat**.

mutinament n.m. Mutinaria.

mutinaria n.f. Accion de si mutinar. Sin.: **mutinament**.

mutinar (si) v.pr. Si rebellar collectivament e dubtertament còntra l'autoritat.

mutinat, da adj. e n. Mutins. *Lu mutinats dau Bounty.*

mutisme n.m. 1. Actituda de quauqu'un que non vòu parlar, que non vòu exprimir la sieu pensada. 2. (med.) Absència de comunicacion verbala sensa lesion organica, en relacion m'ai trobles psiquics. Var.: **mutessa**. **mutisme** (ajustar): Sin.: **mutitge, amudiment**.

mutitat n.f. (med.) Impossibilitat de parlar, en seguida de lesions dei centres nerviós ò dei organes de la paraula.

mutual, a adj. 1. Que s'escàmbia entre doi personas ò mai, qu'implica un comportament simultaneu e recipròc: *Una admiracion mutuala.* 2. *Assegurança mutuala:* Societat d'assegurança sensa tòca lucrativa. Var.: **mutuau**.

mutuala n.f. Societat d'assegurança mutualista.

mutualament adv. Reciprocament.

mutualisme n.m. 1. (biol.) Relacion duradissa entre doi espècies ò doi populacions, avantatjoa per li doas. 2. Mutualitat.

mutualista adj. e n. Qu'apartèn à la mutualitat, à una mutuala. ♦ adj. *Societat mutualista:* Organisme de drech privat sensa tòca lucrativa, qu'oferisse ai sieus aderents un sistema d'assegurança e de protecccion sociala.

mutualitat n.f. 1. Sistema de solidaritat entre lu membres d'un grop professional à basa d'ajuda mutuala. Sin.: **mutualisme**. 2. Ensèms dei societats mutualisti.

mutuau, ala adj. Mutual.

muu n.m. 1. Ibride mascle d'un ae e d'una ega, totjorn estèrle. 2. (fam.) Veitura de remplaçament, dins una competicion automobilà.

mzabit, a adj. e n. Mozabit.